གསར་མང། ༢ འདོན་མང། ༥༠ རྒྱས་ཀླུབ

ཤེས་རིག་མང་པོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཚན་རིག

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།

ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ།

གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

བོད་རྒྱལ་གོ་ཡིག ༢༡༩༨ བྱི་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ བྱི་ ༡༠ ཚེས་ ༤

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

བློ་བཟང་ཉི་མ།

གསར་འགོད་པ།

བསྟན་འཛིན་ཆོ་བཏྲན།

སྒྲོལ་མ་བཟང་མོ།

དར་ཆུས།

བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད།

དགེ་འདུན་མཚོ།

དབལ་ལྡན་སྒྲོལ་མ།

ཀྱམ་སྤྱ་ཀུར་འགོད་འཛུག་པ།

ཆོ་རིང་ལྷ་མོ།

བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛིན་མས།

བློ་བཟང་མཚོ་མོ།

བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས།

ཐུབ་བསྟན་དབང་འདུས།

ཚོས་དགྱེངས་རང་གྲོལ།

Tibetan Parliament-in-Exile
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Kangra
Dharamsala-176215, H.P. INDIA
Ph. :+91 1892 222481
Fax : +91 1892 224593

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org

དཀར་ཆག

ཨང་།	གནད་དོན།	ཤོག་གྲངས།
༡	ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་བྱེ་ཐོ་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལོའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པ་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྒྲན་ཕོར་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ཟིན་བར་བགྱི་གྲོང་ལུ་མཐུད།	༡-༤
༢	བོད་མིའི་སྨྲིག་འཇུག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱེ་ཐོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་བྱེ་ཐོ་ ༢༠༡༦ ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ བར་ལས་བསྟོམས་སྒྲན་ཕོ་སྒྲན་སྒྲོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡-༢ པ།	༤-༣༣
༣	བོད་མིའི་སྨྲིག་འཇུག་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་བྱེ་ཐོ་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལོའི་ཐོ་འགོར་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྒྲན་ཕོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ།	༣༣-༥༤
༥	གཞུང་འབྲེལ་གྱོས་འཚར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ།	༥༤-༥
༤	བྱེ་ཐོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་བྱེ་ཐོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཇུག་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་འགོར་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་བསྒྲུངས་ཏེ་དོགས་འཛིན་ཕེབས་པ་ཁག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།	༥-᠘᠘
᠘	དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཟིན་པའི་ཐོག་ལ་བགྱི་གྲོང།	᠘᠘-᠘᠘
᠘᠘	མཚུངས་མེད་ཆོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རྟེས་མའི་ལས་རིམ་ཁག་སྒྲན་སྒྲོན།	᠘᠘-᠑᠐᠐
᠑	དཔལ་ལྡན་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་གཅིག་གི་ཅོས་འདེམས་ལས་རིམ།	᠑᠐᠑-᠑᠑᠐
᠘	དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཟིན་པའི་ཐོག་ལ་བགྱི་གྲོང་མུ་མཐུད་བཅས།	᠑᠑᠐-᠑᠐᠐

ཕྱི་པོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཐུན་གཉིས་པ།

ཆོས་གཅོ་པཎ་འབྲུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག ཐུ་མཐུན་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀཱཊ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཅོ་མཆོག ཐུ་མཐུན་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བཀྲིས། རྒྱབ་གཉིན་གྱི་འགོ་བཟློད་ཆུང་ཆུང་དེའི་འོག་ལ་བཙུན་དགོན་གཅ་པར་རེད་ཟེར་རྒྱ་འདི། རྗེས་ནས་བཙལ་ནས་འབུལ་ཆོག་པ་བཀྲིས། ལས་འགྱལ་རྒྱབ་གཉིར་ཟེར་རྒྱ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། དགོན་པ་ཁག་གི་ལས་འགྱལ་ཟེར་ནའང། འཚར་གཞི་འགོད་བསྒྲལ་བ་རྒྱ་དང། མི་མང་ལ་ཕར་བྱེད་ཆོག་རྒྱའི་ངོས་སྤྱོར་རྒྱབ་གཉིར་དེ་འདྲ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་ ༤ པ་རྒྱུད་སྦད་ཀྱི་རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་དེར་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྦད་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས། དཔལ་བར་དུ་གནང་བསྡད་རྒྱ་འདི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཐུ་མཐུན་ལས་འཚར་སྟེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་གྲྭ་ཚང་རང་ནས་ཀྱང་ལས་འཚར་དེར་ཐུ་མཐུད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་འགོད་བསྒྲལ་བྱུང་སོང། རིམ་པས་དཔལ་ལྡན་མེ་ར་བྱེས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་མང་པོ་གཏོང་ཡིན་ནའང་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག་ དེ་འདྲའི་སྒོམས་ལ་དཔལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་སྒོ་ཐོག་ལ། དཔེན་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གྱི་ས་གནས་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་པར་རེས་པར་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡིན། སྤྲོན་མ་རྒྱུད་སྦད་དུ་འགོ་འཛིན་ནས་ནི་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀ་ཅ་ཁ་ཤས་ཀ་ཅ་ཡག་པོ་བྱུང་ཙང་ཐུ་མཐུད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་སྒྲུ་ཆལ་མ་དཏུལ་ཐོག་ལ་རེད། ཟློས་གར་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔེ་ཆའི་རྒྱ་མཚན་གཉིས་དེར་འདི་གསུངས་སོང། དས་ཞུ་རྒྱ་འདི་སྐབས་དེར་ཐྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་འདུག་མ་གཏུགས། ཁེའི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་དེ་ཐ་ལྡ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞུ་ཡི་མེད། པལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཞུ་མ་ཐུབ་པའི་བཟོ་འདྲ་གོ་བྱུང་པ་འདྲ། དེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ཟེར་རྒྱ་དེ་ཁ་ཤང་ངས་དབྱར་གནས་ཟེར་རྒྱ་དེ་དག་ནས་རྒྱན་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཆོད་དོད་འབུལ་ལམ་དེ་སྤྲོན་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འདི་བསྒྲར་བཙོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྗེས་མ་གཟིགས་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཟེར་དུས་ངའི་གྲྭ་ཚང་ཞིག་དང་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ལྷག་བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གྲྭ་ཚང་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་བཏེན་ས་ཡོད་མཁན་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲྭ་ཚང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དབྱར་གནས་སྐབས་ལ་ཡར་ངོ་མར་ངོའི་གསོ་སྦྱོང་ཟེར་རྒྱ་འདི། དབྱར་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡར་ངོ་མར་ངོ་གསོ་སྦྱོང་རེད་མ་གཏུགས་དབྱར་གནས་དང་ཡར་ངོ་མར་ངོ་གསོ་སྦྱོང་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞུས་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྣྲན་འདུག་ལ་དེ་འདྲའི་མཚོད་དོད་འབུལ་རྒྱ་དང། དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ཆགས་སྟངས་དེ་སྤྲོན་མ་གཞུང་གི་གཏན་གཞི་བསྡད་ཡོད་པ་དང། ལྷག་བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གྲྭ་ཚང་དང་ང་རང་ཚོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་ནའང་མི་འདུག དགོན་པ་ཟེར་ནའང་མི་འདུག ལྷ་བ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང། ཡ་གིར་འབུལ་དགོས་པ་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད། གལ་སྲིད་འདི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གཞིས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྗེས་མ་གཏན་འགེལས་བྱུང་བ་དང་ལག་བསྟར་ཞུ་ཡིན། བཀྲ་འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་པ་དེས་ལྟ་བྱེད

ཆོས་ལས་ཆུང་གི་ས་གནས་དགུ་དེ་ ༣༥ འདིའི་ནང་ནས་ ༢༥ མ་གཏོགས་མི་འདུག མ་འབྲལ་མཁན་ ༡༠ དེ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་ གསུངས་སོང་། དེའི་ནང་ནས་མ་འབྲལ་མཁན་ངོ་མ་དེ ༥ རེད་འདུག གཅིག་འདི་ཁ་སང་སྟོན་མ་ངས་ཞུས་སྟོང་། མཚམས་རེ་ང་ཚོ་ཅིས་ལོངས་ནང་འབྱོར་མ་འབྱོར་གྱི་ཅིས་རྒྱུ་གསུམ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་གྲྭབ་ཐོ་ཞིར་ནཱང་མི་འདུག ཅིས་ལེན་རྒྱུ་ཞིར་ནཱང་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཆགས་པ་མ་གཏོགས་ལས་འཚར་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་མཁན་ཞིར་ན་ཏོག་ཙམ་རྫོབ་ཆེན་པོ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བསྟར་མ་ཐུབ་མཁན་ས་གནས་ཁག ༥ རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ལ་སྒྲིར་སྡེ་དགེ་ བལ་ཡུལ་སྒོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དབལ་འཁྱིལ། ཐུར་ལྷ་ལ་ས་སྒྲ་གཞིས་ཆགས། བལ་ཡུལ་སྒོག་ར་བཀྲ་ཤིས་བློ་ཁ། འདི་ཅིས་ན་བཅུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཏོ་ལན་ཏི་བོན་གཞིས། ཏོ་རྡེ་གླིང་། བལ་ཡུལ་སྒོག་ར་བཀྲ་ཤིས་ཏཱ་ལ་ཡས་ཁ། ཁ་ལི་བས་མ་ཡས་ཁ། བསྟན་མདའ། ཀུ་ལུ་ དབལ་རབ་ཁ། ཅིས་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཐུལ་ཐུབ་མི་འདུག་ཞིར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་འགྲོ་སོང་ཁུང་སྐྱོན་ཞིར་རྒྱུ་ འདི། ང་ཚོས་འགྲོ་སོང་གང་ཕྱིན་པ་དེར་གཟིགས་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། འདི་ཐུགས་ཁག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་གིན་གཞན་དག་ཅིག་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དེ་ཁོ་རང་ཚོས་ངོ་སྤྲོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་སོང་འདི་ ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་ཙམ་ཞིག་ལེན་ཚོག་གི་རེད་དང་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་པ་གཱིའི་ ལས་ཀ་འདི་ག་དུས་ལག་ལེན་བསྟར་མ་བསྟར་གྱི་དཏུལ་འགོར་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའི་ཆར་དཏུལ་འགོར་འདི་ལག་ལེན་ བསྟར་མཁན་ཏོག་ཙམ་ཞན་པོ་དང་ཁུང་ཁུང་བྱུང་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མིན་འགྱོ། འདི་རྟེས་མ་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་སྟང་ཟབ་ རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ལ་དཔྱས་བྱང་ཐང་ལ་དཔེ་བཟུང་ནས། ཕར་ཕྱི་མ་མཁན་པོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཁ་ དགོས་རྒྱ་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ད་གིན་གསུངས་སོང་། འདི་ཏན་ཏན་རང་རེད་འདུག བྱང་ཐང་ལ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་ གནས་པ་སྟ་མོ་ནས་ཡོད་པ་རེད་འདུག ང་ཕ་གིར་ཉེ་ཆར་རང་བསྟེགས་པ་རེད། ཕ་གིར་སྟེག་པའི་སྐྱབས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཏོག་ ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་པ་བྱུང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལས་འཚར་འདུག དེ་ནང་བཞིན་དངོས་གནས་ཀྱི་ཕ་གིར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ སའི་མངའ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ངོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་དེ་རིགས་ཡོད་ན། འགྲལ་བཞུད་དང་དེ་ཚོར་ལྟོས་མེད་ཐོག་ནས་ཝེབས་ཆོག ད་ གིན་ལམ་སྟོན་ཆ་ནས་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དགོན་གཅེར་གྱི་ཕོགས་དོད་སྐོར་འདི་སྤྱི་བཏང་ཁུང་སྐྱོན་ དེ་འདྲ་རང་རེད། ཡིན་ནའང་ཡོང་འབབ་གཞན་དག་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་མེད་ན་སྤང་དགོས་འདུག་གསུང་རྒྱ་འདི་དངོས་གནས་ རེད། སྟོན་མ་ཆ་སྟོམས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གཞན་ད་ལྟ་དགོན་གཅེར་ཡོད་སའི་ལྟ་ཁང་ཚང་མར་ཉིན་རེ་ཟེར་ནའང་མི་ འདུག ཟླ་རེའི་ཡོང་འབབ་ཐན་བུ་ཅིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་མཚོད་འབྱལ་ཞུ་དུས་དང་འཕྲིན་བཅོལ་འབྱལ་རྒྱུར་ སོགས་པ་ནས་ཐན་བུ་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན། རྟེས་མ་ང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་ཡོང་ འབབ་དང་། གསོལ་ཐོགས་དེ་གཉིས་བསྟོམས་ནས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱལ་ཐུབ་རྒྱར་ཏེས་པར་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀུར་བོས་སྤྱི་འཐུས་སྐྱེར་གྱིས་མཁྱེན་འཛིན་ཡོད་ཅེས་ད་ལྟ་བོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གྲྭ་བཅུན་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་ཆད་ དེ་གསུང་དུས། ཁ་སང་ཁས་ཉིན་བར་དུ་ཅིས་བསྐོར་མེད་དེ། ན་ཞིང་ང་ཚོའི་སྟོན་ཅིས་སྟན་སེང་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཅིས་བསྐོར་ བཞུག་པ་གཞིར་བཞུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། བོད་པ་མ་ཡིན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༶ ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ཅིས་ཡུལ་དེ་ང་ཚོའི་ཚོས་ རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོན་ཐོ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་དགོན་པ་གྲངས་ ༢᚜᚜ འདི་གཞིར་བཞུག་འདུག་བྱས་ནས་ཅིས་ཡོད་དུས་དེ་

འདྲ་ཅིག་ཡོད། ད་ལྟ་ཚེག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཁྱད་པར་ཕྱིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་ཡས་མས་ཤིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ དེ་འདྲ་མ་གཏོགས་མེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་སྒྲ་ཕོ་མོ་ནང་ནས་མི་སྒྲ་ཕོ་མོ་གཞོན་སྐྱེས་ནང་ལ་ད་གཡིན་ཏི་བ་གཞན་དག་ཅིག་བྱུང་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོ་ནང་པའི་ལྟ་གྲྭ་རེད། ནང་ཚོས་རེད། ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ལ་ཤུགས་སྟོན་ངེས་པར་དུ་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་ཚེས་རིག་ལས་ཁྱངས་གཅིག་བྱར་མེན་པར་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ལས་འགྱེལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་གནང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཁྱས་ཅང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟླར་དུ་དེ་འདྲ་བཅུགས། ཐོག་མའི་ཆར་སོ་སོས་འདོད་པ་ཡོད་ནས་རབ་བྱུང་བསྒྲུག། གལ་ཏེ་ཡར་འཛིན་གྱ་མཐོ་སར་བསྒེབས་ནས་རབ་བྱུང་སྟོད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང། ཁོ་རང་ཚོས་གཞི་རིམ་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་རགས་རྒྱུ། དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འཛུགས་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག ཁྱས་ཅང་དེས་པར་དུ་རབ་བྱུང་གི་དགོན་པ་ནང་ལ་སྒྲ་བོ་གཏན་འཇུག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མི་དགོས་པ། ཉིན་སློབ་བྱས་ནས་བཅར་རྒྱུ་དང་ལྟ་ང་ཚོའི་འཁྲིས་དེ་གা་རང་ལ། ཇ་ས་རིག་ལས་སློབ་གཉེར་ཁང་ལ་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་གནང་རྒྱ་ཅིག་དང་ས་གནས་ཀྱི་མཚོད་དོད་དང་མཁན་པོ་ཟླ་སྒྲལ་ཁག་གིས་འགན་བཞེས་ནས་དོན་གཙོ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། དེ་ཚོས་ཞབས་སྐྱེལ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་བསྐོར་རར་ཕེབས་ནས་སློབ་ཁྲིད་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་རིགས་འདུག་གམ་ལྟ་ཚོག་པ་བཀྲིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་ཚོགས་ཁག་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་གང་འདྲ་ཆགས་མེན་དང་། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དོན་གཙོ་ཚོས་འགན་འཛིན་གནང་ཕྱོགས་དང་། བྱང་ན་ལས་ཟླར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འདི་དོན་ནི་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། འདི་སྟོན་མ་དེ་གা་རང་བྱང་ནས་སྐབས་ཞིག་ང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཙོ་ཁག་ནང་། ཕལ་ཆེར་ལྟ་བྱས་དགེ་ཆགས་བཏང་གནང་ཡོད། དེ་འདྲ་བཏང་ནས་ཕལ་ཆེར་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ཕེབས་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ལས་འགན་དེ། གཅིག་ནས་ནང་པའི་ལྟ་བྱས་དོ་སྟོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་ནས་ཚོས་ལུགས་གཞན་པ་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་འི་ལས་འགན་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ད་ལྟ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཅིག་བྱེད་གི་མེད་པ་ཡིན་ཙང། ད་ལྟ་གཟིགས་ཚུལ་དང་དགོངས་ཚུལ་འདི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བཞེས་ཞུ་ཚོག་པ་བཀྲིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཆ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྟྲི་འཐུས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས།

སྟྲི་འཐུས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་དགོས་བསམ་བྱུང་། དང་པོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེར་ན། ཆུ་བའི་ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དེར་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་ཏ་ཙང་ཡག

པོ་གནང་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་དང་བྱང་ཆེ་གཙོས་བའི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་ཙང་གོང་ནས་གོང་དུ་བཏང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྟད་དུས་སོ་སོ་ངོས་ནས་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ཇ་བའི་ཐུག་སྟེལ་སྟྲི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། སོ་སོའི་ངོས་ནས་དེ་ལུགས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་མཐར་གཏུགས་ཀྱི་ངོ་བོའམ་སྲོག་ཇ་དེ་སྐད་དང་ཡི་གེ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཆགས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ནམ། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་སྟོག་པ་ཡིན་ནའང་འདུ། ང་ལྟ་ཇ་དྲག་གི་གནས་བབས་དེའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་འདུ། གང་ལྟར་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བོད་ཀྱི་སྲོག་ཇ་འདུ་བོ་འདི་བཟུང་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞེག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདུ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་གྲོས་ཆོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཇ་བའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཆ་ཚང་དེ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་རང་ཁ་རང་གསོ་འདུ་བ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གནས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སེམས་པའི་མཚོན་ཆེད་དུ་ཐུག་དཏུལ་ཞིག་ཐུལ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཙོ་བོ་དེ་སོ་སོ་རང་གིས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐོག་ནས་གནས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཤག་གི་འོག་ལ་ཡིན་ནའང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བསྟན་བདག་ཟླ་ཆེན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་དང་ཟླ་ཆེན་ནས་པས། བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང་གཙོ་བོ་ཨགོང་ས་ཨསྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་བཀའ་སློབ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོན་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཉར་སྲུང་དང་དར་སྒེལ་གཏང་རྒྱུ་རེད། སྐད་དང་ཡི་གེ་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། ཐ་ན་འཕྲོད་བསྟེན་སྐད་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཁོ་རང་ཆོས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐོག་ནས་སོ་སོ་དགོན་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། གལས་གལཡོན་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང་སྨན་རིན་ཆག་ཡང་དང་། ཡང་ན་རིན་མེད་ལ་སོགས་པའི་ཐུགས་ཕན་ཏང་གི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་རེད་ཅིར་ན། ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་ལ་བསྟད་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་མི་དེ་ཚོར་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཉར་དགོས་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཇ་བའི་ང་ཚོའི་གྲོས་ཆོགས་ར་བ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དགོན་སྡེ་ཁག་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་སོ་སོ་གནས་ཡུལ་གྱི་ལུང་པར་ཆུ་ལོག་ལ་སོགས་པའི་གང་ལྟར་བྱུང་རྒྱུན་དང་གོང་ཆགས་ཟེར་ནའང་མི་འདུག་ དེ་འདྲའི་སྐྱབས་སུ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མི་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་། རྒྱ་དང་དངོས་པོ། མི་ལག་ལ་སོགས་པའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ནས། གང་ལྟར་ཡུལ་མི་ཚང་མས་བོད་པ་ཟེར་དུས་དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དང་། བོད་པ་ང་ཚོའི་ལུང་པར་བསྟད་ནི་ཡག་པོ་ཞིག་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བསྟེན་པས་བསྟད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་སོ་སོའི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་དྲན་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཡུལ་མི་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དེ་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཏ་ཙང་གསལ་པོ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དགོན་སྡེ་དེའི་རིགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ནམ་གཞག་རྒྱུན་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་གསལ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲི་ནོར་ཨགོང་ས་ཨསྲུབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་ཞབས་རིམ་ལ་སོགས་པ་བསྐྱབ་རྒྱུ་འདི་ཏ་ཙང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའི་བོད་ཆོས་ལྷན་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། ང་རང་ཚོའི་སོ་སོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། དེའི་ལུགས་ཀྱི་ང་ཚོར་གྲོགས་དང་འཕྲིན་ལས་རག་ཡོད་པ་ང་

རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་ལྟར་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོང་གི་ཞབས་རིམ་སྒོར་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དགོོན་སྡེ་ཁག་ནས་ཆེ་ཤོས་དང་མང་ཤོས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདི་ཅ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དགོོན་སྡེ་ཁག་ཆ་ཚང་གི་ས་གཞི་ལྟར་ཆུ་མ་ཐུད་ནས་གནང་སྒྲོང་ཡོང་བར་ཞུ་ཞིར་ནས་དེ་ངས་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྤྱི་ར་བཏང་ང་ཚོ་ནང་པའི་ཆོས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡོང་དུས། ལྷ་བྱོན་ཐོག་ལ་གསུང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ཁོར་༢གོང་ས་༢སྒྲུབས་མགོོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྱི་ཀུན་ལ་ཕེབས་ནས། ནང་པའི་ལྷ་བྱོན་ལབ་རྒྱ་འདི་ཚོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོོས་པ་དང། དེའི་ནང་ནས་སེམས་ཁམས་རིག་པར་སོགས་པའི་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཅིག་ཡིན་པ་འདི་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཚན་རིག་པ་ང་ཡིན་ལབ་མཁན་དེ་ཚོས་ཡིན་ནའང་དེ་རེད་བསམ་པའི་དང་ལེན་ཞུས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་འཛིན་སྐྱོང་སྒེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱ་འདི་ང་ཚོའི་འགན་ཟིར་ནའང་གང་ལྟར་ཡང་ཆ་ཚང་ཐུབ་པའི་འགན་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བོད་པའི་ངོམས་སུ་ཚོག་པའི་ཁོར་བུ་ཙ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་སྣང་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་འདི་དར་སྒེལ་བྱེད་དགོོས་རྒྱ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང། སྐད་རིགས་ལབ་རྒྱ་འདི་ཆ་ཚང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་ང་ལྟ་དགེ་བཤེས་ཁག་ དགེ་བཤེས་ཐོན་ཏེ་༢གོང་ས་༢སྒྲུབས་མགོོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སྩོན་ལམ་སྟོན་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཆོར་མཐའ་ཁ་གནང་དུས་ཡིན་ནའང་སྐད་རིགས་སྦྱངས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་སྩོན་མང་པོ་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། བཀའ་སྩོན་ལམ་སྟོན་འདི་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ཁག་དང་དགོོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་བཤེས། མཁན་པོ། སྩོན་དཔོན་སྲུ་ཡིན་ནའང་མོ་སོའི་སྐད་ཡིག་འདི་སྦྱོང་རྒྱུར་འབད་བཙོན་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབད་བཙོན་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡིན་ནའང་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་མཁན་ཀ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་ཚོར་སྐུ་ལས་ཀ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་འདུག་ བདམ་པ་སོ་སོས་དྲན་ཀྱི་འདུག ཁང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོར་སྒྲིག་འཛུགས་དང། ཡང་ན་སྩོན་བྱ་ནང་བཞིན་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལྡན་པའི་སྩོམ་གཞི་གཅིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་སྩོམ་གཞི་ཅིག་མེད་པའི་སྩོན་བྱ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོོས་དུས་དེ་རིང་དགེ་ཆན་ཡོད་ན། ས་ཁའི་ནས་ཆན་མེད་པ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲའི་སྐུ་ངལ་ཞིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གོང་ལ་ཐུག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང། གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང། ནང་ཚོས་དར་སྟེལ་གཏོང་དགོོས་རྒྱ་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང། ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཙན་ས་ཆེན་པོ་ཁག་དང་དགོོན་སྡེ་ཆེན་པོ་ཁག་ནས་ཐོན་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པའི་དགོོངས་ཚུལ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་གཙན་ས་དང་གླ་ཆང་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་བཤེས། སྩོན་དཔོན། མཁན་པོ་སྲུ་ཡིན་ནའང་མང་མང་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱ་དེ་གཅིག་ནས་བོད་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་གྱི། ལྷག་པར་དུ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་སྟེལ་བཏང་སྟེ་འཛམ་གླིང་ཞེ་བདེ་སྐྱན་རྒྱའི་ཕན་ཟློག་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཐུབ་རྒྱ་དང། གཉིས་ནས་དགོོན་སྡེ་ཁག་བར་དུ་སོ་སོ་རང་སྐྱོང་དང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡིན་ཅང། དེ་ཚོའི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགྲོད་ལའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱའི་གནས་བབས་ཅིག་ཡིན་དུས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་སྟང་བཞེས་ཏེ། གང་ལྟར་དགེ་བཤེས། སྩོན་དཔོན། མཁན་པོ་དེ་ཚོ་བསྟན་པ་སྩོན་གཉེར་གནང་ཚར་བ་དེ་ཚོར་སྩོམ་གཞི་དང་ལྡན་པའི་སྩོན་བྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར། གང་ལྟར་ཁོ་ཚོར་སྩོམ་གཞི་དང་ལྡན་པའི་དགེ་ཆན་ཚད་ལྟག་མེད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་སྩོན་བྱ་ཅིག་འཛུགས་ཐུབ་ན། ཨེན་ཏི་དང་རྒྱ་སྐད་

ཀྱི་སྟོན་གྱི་ཅིག་འཛ
་གས་ཐུབ་ན་ཏ་ཅང་གི་ཕན་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ས་རེད། འདི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་པོ་རྒྱས་ལ་འགོད་ཐུབ་རྒྱའི་མཛད་རྩེས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ལ། ༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ནང་གི་གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་སྐྱབ་ཐུབ་རྒྱུར་སོ་སོ་ངོས་ནས་དེ་རེད་འདུག་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་འདི་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀྱང་གা་འདྲ་གནང་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་འདུ། དགོས་སྤེ་ཁག་དང་གདན་ས་ཁག་ཡང་ན་ཟླ་སྟེལ། ཟླ་ཆེན་ཁག་རྣམ་པར་གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོས་ནའང་འདུ། དགའ་ལྡན་གོ་བྲང་ལ་གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོས་ནའང་འདུ། གང་ལྡར་དེ་ལྟ་བུའི་འཛིན་གྲྭ་དང་སྟོན་གྲྭ་འཛལ་གས་ཐུབ་ན་ཏ་ཅང་གི་ཕན་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་རེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། དེ་གནང་པ་འདི་ཅ་བའི་ང་ཚོ་བོད་མི་སྒྲིག་འཛལ་གས་ཀ་མ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་གླིང་སྒྲིའི་ཞེ་བདེ་ལའང་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛལ་གས་ཀྱིས་ལེགས་སྐྱེས་འདུལ་ཐུབ་རྒྱའི་གོ་སྐབས་ཅིག་རེད་འདུག་ལ། དེའི་ལེགས་སྐྱེས་ཐུལ་བར་བརྟེན་ནས་བོད་ལའ་རྒྱ་འདི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་གར་སྟེགས་སྐང་ལ་ངོམས་ཐུ་ཆོག་པ་དང་། གང་ལྡར་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཚགས་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྟོང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡིན། ཀ་བའི་རིག་གཞུང་ཞུ་ཡོད་དུས། ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་ནང་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རིག་གནས་བཅུ་ཐུག་ རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྟ། ཆུང་བ་ལྟ་ཞེར་ནས་མང་པོ་དབྱེ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཐོག་གར་སྐོར་ལ་རོབ་ཅམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མདོར་བསྡུས་ན་བོད་ཀྱི་ཐོག་གར་ལབ་ཡོང་དུས་འཕྲལ་གཞུང་ཅམ་ཞེག་མ་ཡིན་པར། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་། བཅུ་ཐུག་རིག་གཞུང་འདི་དེའི་ནང་ལ་བཅུག་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། འཛུག་ཐུབ་རྒྱའི་ཐུ་ཆལ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་ཅིག་ཡིན་པ་འདི་གསལ་པོ་རེད། དེ་འཕྲ་ཡིན་དུས་དེ་དག་ལ་སོགས་པ་རྒ་རམ་ས་ལ་གཅིག་ཏུར་བཞུགས་མ་བསྡད་པར། དེ་ལྟོན་ལ་ཁེ་ན་ཏ་དང་ཞ་རི་ལ་སོགས་པ་ཕེབས་རྒྱུར་རྟེས་ཐུ་ཡི་རང་དང་བསྡུགས་བརྟོད་ཡོད། དེ་དང་དེ་བཞིན་གྱི་བློ་གར་འཕྲལ་མཁན་ཚང་མ་ཡིན་ནའང་ཕར་ཕེབས་ན། **དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲར་འོས་སྟྲི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟིན་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ཕར་གা་ཚོད་ཕེབས་ནའང་ཚུར་དེ་ཚོད་ཀྱི་ཕེབས་རྒྱུར་རྟེས་ཐུ་ཡི་རང་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་དེ་ལྷག་ས་ཀུན་ཐུབ་རྒྱའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྟྲི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྟྲི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་དེ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཚགས་སོང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་འདི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་གི་སྟེང་ས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་མཐོ་ཤོས་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཚར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། དངོས་གནས་ཆོས་རིག་གི་སྲོག་ཙ་འཛིན་མཁན་དེ་བཤད་སྟྲོན་གཉིས་ཀྱི་འདུས་སྟེ་ཆེ་ཆུང་དེ་ཆོ་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྟྲི་ཏོར་༢གོང་ས་༢སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རིས་དེ་དག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་

ཆོས་བརྒྱད་དེ་ཆོས་སྒྲུབ་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྒྲུབ་ཐོ་དེ་ཆོར་ལྟ་ཡོང་དུས་ཀ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ལ། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གཙོས་པའི་ལས་ཀྱི་སྟེ་མོ་བ་ཚང་མར་ལས་དོན་ཁུར་ཐག་གནང་བར་ཆོགས་ཐོག་འདི་ནས་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་ཡིན། ཏེ་བ་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་ལ་ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕྱད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྱི་ཁག་ནང་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཆོས་ཆོགས་ཀ་ཆོད་ཡོད་མེད་དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་གྲངས་ཀ་ཆོད་ཡོད་མེད་དེ་གསལ་པོ་འདུ་ཞིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། པན་ཐོག་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག ཁང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་ཆ་ཁག་ཅིག་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཆོའི་དེ་ན་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ཆོས་ཆོགས་ཀ་ཆོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་འཇུ་དུས། ཁ་མ་གོ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་བརླ་འབྲུང་གནས་མཆོག་ནས།

གོ་སྐབས་མཐའ་མ་བཞེས་མཁན་དང་གོ་སྐབས་གཉིས་པ་ལེན་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལཱཀས། སྐར་མ་གསུམ་ནང་ཚུད་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་།

སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལཱཀས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་གཟོན་ལག་པ་བཀྲངས་དུས་ལན་དེ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་དེ་རྗེས་ལ་ལན་གསལ་པོ་གནང་སོང་། བྱས་ཅང་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཆེན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་བརླ་འབྲུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀཱཊ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ད་གཟོན་བཀྲངས་འོས་སྤྱི་འཐུས་སྡ་མ་སྡ་མ་གཅིག་ལ་ངས་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་བལྟས་ནས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་བཏྱིས་ཞུས་པ་ཡིན། ལས་དོན་རྒྱས་པའི་ནང་ལའང་གསལ་པོ་འགོད་མི་འདུག ང་ཆོའི་ཆོགས་པ་ཁག་གི་རྒྱབ་གཉེར་འདིའི་ནང་ལ་བཙུན་མའི་དགོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་འཛུལ་རྒྱའི་ཐོག་ལ། ང་ཆོས་རྒྱབ་གཉེར་དང་མཐུན་འགྱུར་བྱ་རྒྱ་དེ་ཡིན་དུས། བཀྲངས་ཡོས་སྤྱི་འཐུས་དེ་ཉིད་ལ་ཁ་སང་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་འདུལ་རྒྱ་བྱས་བཞག་ཡོད། དེ་ཆོ་དང་མཉམ་དུ་འབྲུལ་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་ཆོག་པ་བཏྱིས། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་མིང་འགོད་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀྲངས་ཡོས་སྤྱི་འཐུས་རྗེས་མ་གཉིས་ནས་ཐོག་མ་དེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་སློག་ཙ་ཆགས་སྡོད་མཁན་གྱི་ང་རང་ཆོའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱད་ཁག་གི་དགོན་སྡེ་བླ་ཆང་དེ་དག་ལ་ལེགས་བཅོས་གནང་བ་དང་བསྡགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཆོའི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བསྡགས་བརྗོད་གནང་བ་དེ་དག་ཚང་མ་སྟེང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

ཡིན། དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་མང་ཆེ་བའི་འགོད་བསྐུལ་ལྟ་བུ་ལས་དེ་བའི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཡིན་ཙང། ངས་ལན་འདེབས་ཞུ་མི་དགོས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ང་ལྟ་བཀའཁག་གིས་ཐུགས་འཚུར་བཞེས་ནས་ཕེན་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཅོ་བོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱ་གཞུང་གི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་དེ་འདའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གིས་འཛིན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ནས་འགོད་བསྐུལ་ཞུས་སོང། དེ་དག་ཡར་བཀའཁག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཚོག་ཟེར་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱོས་གར་ཚོགས་པ་ཕྱི་བསྡོད་བྱས་ནས་ཆ་དོན་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ། ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ད་ལྟ་པལ་ཆེར་མཐའ་མ་དེ་གསུང་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་བྱ་རྒྱ་འདི། པར་ཕྱིན་ཚད་ཚང་མ་པར་བསྡད་པ་མ་ཡིན་པ་ཚུར་ཆ་ཚང་ལོགས་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བསྡགས་བརྗོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ངས་བློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་དང་། ཐུ་མཐུད་ནས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ལ། ཕ་ཐུབ་མཐའ་མ་དེས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ང་རང་ཚོའི་དགོན་སྡེ་དང་། ཚོས་ཚོགས་དང་། དེའི་གྲངས་ཀ་དེ་གཙོ་ཆེད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེར་ནས་འདིར་འཕེལ་ཡོད་སོ་སོར་འཛིན་དུས། གསུང་རྒྱུ་མེད་པ་འཇོ་ཞིག་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངེ་དེ་འཇ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག རེད་དེ་སྟོན་མ་སྟོན་མ་སྐབས་ཤིག་ལ་སྟོང་ཐུག་ཅིན་མ་ཅིན་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའི་དེ་དག་ཚང་མ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་ཚོད་འདུག དེའི་མཇུག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༢ ལ་ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐོག་ཁྲིག་སྒྲིག་བྱས་པ་དེའི་ནང་ལ་ ༢༢᎒ ཡོད་པ་འཇ་ཞིག་འདུག དེའི་རྗེས་ལ་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢᎖"༢༠༢᎘ དེའི་རིང་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་བརྒྱད་ནས་བསྡུ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་གྲངས་ ᠓᠐᠓᠐ ཞིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག གང་ལྟར་འདི་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་པ་དང་དགོན་པ་མེད་བསྡད་པ་ཅིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོད་བསྡད་པ་དང་། དེ་འདའི་ཅི་རིགས་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའི་གྲངས་ཐོ་འདི་ད་ལྟའི་ཆར་གང་ལྟར་ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཉུང་མཐར་ལས ᠒᠐᠐᠓"᠔᠐᠐ ཞིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདི་རྗེས་མ་ཚོད་དབག་མ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཅོ་པར་ཆ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བཞག་པ་དེའི་ཐོག་ལ་བཀྲོ་གླེང་ཆ་ཚང་ཆིན་པ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་ཚོས་འབྱོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཚོག ངས་ཁ་སང་ཚོས་རིག་བཀའ་བློན་ལ་དེ་བ་ཞུས་པའི་ལན་གཅིག་ལྟག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལྷ་རྟ་ཏ་སྲིན་ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠨ་ᠬᠤᠮᠤᠷᠲᠠᠨ་མགོན་ཆེན་པོས་བཀའ་གནང་བ་འདིའི་སྐོར་ལ། ལྷ་རྟ་ཏ་སྲིའི་སློབ་གྲྭའི་གཞུང་ནས་དེར་གཱ་རེ་གཱ་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞིབ་ཕྱ་ཞིག་གནང་རོགས་བཏྱོས་ཅེར་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་མོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག ལན་གནང་རོགས།

དབལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གཡུ་ཐོག་ཀཱར་དགེ་ལེགས་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ངེ་ལ་སྨྲིར་བཏང་གི་ལན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ལྷ་རྒྱ་ཏ་སྨྲི་རང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་ཚུར་བཀའ་ལན་འབྱུལ་རྒྱུ་དེ་ལྟག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ངེ་རྗེས་མ་ཞིག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བཀྲིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྨྲིར་བཏང་ལན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། པ་གིར་གནས་སྟངས་དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་དང་། གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚང་བསྡད་པའི་ལན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་བས་མ་བྱུང། ལྷ་རྒྱ་ཏ་སྨྲི་རང་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་གར་ཇི་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྲིའི་ལན་དེ་རྗེས་མ་སྐབས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཞུ་ཆོག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ལས་རིམ་གཉིས་པ། གཉིས་པའི་ཀ་པ་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲྭབ་ཁུངས་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥'''༢༠༧༦ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྒྲིང་བསྡུས་སྒྲན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། **ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༥** བར་གཟིགས་རོགས་གནང། སྒྲན་སྒྲོན་གནང་མཁན་དབལ་ལྡན་ནང་སྒྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག

དབལ་ལྡན་ནང་སྒྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡེ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱ་ལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ བྱ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ བྱ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༧ བར་ལས་བསྡོམས་སྒྲན་ཕོ་སྒྲན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་བཀྲིས། **ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༥** པ།

ཀ། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ བྱ་ ༥ ཚེས་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ བྱ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྒྲིང་བསྡུས།

༡། ལས་དོན་རྣམ་ཞུས་དང་གྲུབ་འབྲས་རྣམ་གྲངས།

༡.༧། གཞིས་ཆགས་གསར་སྒྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྒྲུན།

གཅ། གཞིས་ཁང་གསར་སྒྲུན།

༧། སྤ་ལོའི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༧། གཅ ༧ ནང་གསལ་བཞིན་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ཁ་ལ་གཞིས་ཁང་གསར་རྒྱ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་ལས་གཞི་འགྲོ་ཆུས་ཐོག་འཚར་ལོའི་ནང་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་གཞི་ཆེད་བ་བར་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ས་ཡ་ ཅ་༥.༥ ཕྱིན་ཡོད།

།། སྤ་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་༧ ། ཀ ། ནང་གསལ་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྷའི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༠ བའི་སྟོད་ཁང་གསར་རྒྱ་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་ཏེ་རིང་མིན་སྟོད་ཁང་བགོ་འགྲེམས་ཤུ་རྒྱ། ཅིས་ལོའི་ནང་ལས་གཞི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༢༠་༥༧ ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཁྱོན་ལས་གཞི་ཆེད་དུ་བར་འགྲོ་གྲོན་ ༦༥་༡༦ ཕྱིན་ཡོད།

ཁ། གཞན་མཐུན་རྐྱེན་འཛིན་གྲས་བསྒྲུན།

།། སྤ་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་༧ ། ཁ།༢ ནང་གསལ་ལ་བྱང་ས་སྨད་ཀྱི་སྨྱ་ཁང་གསར་རྒྱུག་ལས་གཞིའི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ །།་།།ཀ ཕྱིན་ཡོད།

།། སྤ་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་༧ ། ཁ།༣ ནང་གསལ་ལ་བྱང་ཉོ་མའི་ཞིང་ས་མཐའ་སྐོར་གྱི་ར་བསྐོར་ལས་གཞིའི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་འབྲས་ ༥ ཕྱིན་ཡོད།

།། སྤ་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་༧ ། ཁ།༤ ནང་གསལ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ལས་ཀྱི་ལ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལ་ལ་ཁ་ཤས་ལ་ཁ་ཤ་ཆ་ཚ་ ཁ ནང་ལ་ཁ ཁ ནང་ལ་ཁ ཁ ནང་ལ་ཁ

༧། ཀུམ་རའོ་དང། སྦ་ཏུ་ཨ་ལ། མན་སྦར། བདེ་སྐྱིད་གླིང་བཅས་ཀྱི་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལས་གཞི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་འབུམ་ ༤'།'༣ ཕྱིན་ཡོད།

༨། བསྟན་སྐང་ས་གནས་ཀྱི་ནང་པའི་ཉལ་ཁང་བེད་མེད་དེ་བཞིན་ཉམས་གསོ་བགྱིས་ཏེ་མཁྲོན་ཁང་དུ་བསྡུར་ཡོད། ལས་གཞི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་འབུམ་ ༢ ཕྱིན་ཡོད།

༩༠། སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡུམ་འཕོར་འཛིག་ཡུལ་རྒྱ་བསྐྱེད་ལས་གཞི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ༦༠༠༠༠ ཕྱིན་ཡོད།

གཅ ལས་དོན་གཙན་གང་དང་རྗེ་ཞུས།

ཀ ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་ཕྱོགས་ལེགས་སྐོར།

༧། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ནས་ ཚེས་ ༠᐀ བར་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེ་རྒྱམ་གཉིས་མ་ན་ལི་དང་ཀུ་ལུ་ཐྲོང་ཁུལ་བོད་མིའི་ཁ་འཚོར་ས་ཁག་ཏུ་མཚམས་གཟིགས་དང། སྐབས་དེར་ཐོ་སྒྲིལ་དགལ་རབ་གླིང་གི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚ་དང། ཁ་འཚོར་གནས་སྟོད་རྒྱམས་ཀྱི་ས་ཁང་གི་གནས་སྟངས། ས་སྟོང་རྗེ་ཡོད། ལམ་ཆེན་ཐིག་ཚད་འོག་ལོག་པའི་མི་མང་གི་ས་ཆའི་གནས་སྟངས། མ་ན་ལི་མི་མང་ཚོགས་ཁང་གི་གནས་སྟངས། ས་ཁང་ཅམ་བཟུང་དང། ཚོང་བསྡུར་གནས་སྟངས་བཅས་རྟོགས་ཞིབ་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ས་གནས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཉམ་ཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་མི་མང་ཚོགས་འདུ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གྲབ་གསུམ་དང་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཅུའི་འཛིན་སྟང་དང་ལས་འཛིན་ཁག་ བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་མཐུན་རྐྱེན་སྟོར་ཐེབ་བྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᐀᐀ བྱང་རིམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

᐀། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᐀᐀ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ᐀᐀ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ᐀ ཚེས་ ᐀ བར་ཨ་རི་ཤཱ་ཁུལ་དང་ཁེ་ན་ཏ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོ་རན་ཏོ་བཅས་སུ་ཉམས་གཟིགས་སྐབས་ཁུལ་དེའི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཉམས་གཟིགས་དང། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྲིད་བོད་དོན་ལས་འགྲུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་གཙོན་པ་གཞིས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་ཨ་རིའི་རོགས་དཔྱལ་དེ་དག་རྒྱ་བལ་འབྲེག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་སྐོར་དང། མ་འོངས་པར་མཉམ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བྱེད་སྐོར་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་གནང་ཡོད། བོད་རིགས་གནས་སྟོད་ས་ཁུལ་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཅུའི་ལས་འཛིན་རྗེ་ཡོད་དང། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐོར་བཅས་དོ་སྟྲོད་གསུང་བཤད་གནང། ནི་ཌ་ཡོག་དང་ནི་ཌ་ཌར་མི་བོད་རིགས་སྲི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ནི་ཌ་ཡོག་ Armennian Church ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོའི་ནང་སྲི་ཁོར་ཅགོང་ས་ཅ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཅ་སྐྱའི་འཕྲུངས་སྐར་གྱི་མཛད་སྒོའི་སྐུ་མཚོན་གཙོ་བོར་གཙན་ཞུས་ལྟར་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གཏམ་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ᐀᐀ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་པ་ཏེག་ལི་ཏེ་ Patrick Leahy མཚོག་དང་མངའ་སྡེའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ State Director, John Patrick Tracy མཚོག ཁྲོས་ཚོགས་གོང་མིའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་སྒར་ནི་སེན་ཏེར་ Bernie Sanders མཚོག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་འགན་འཛིན་ཏེ་ལེ་པེ་ར་ Haley Pero ལགས། ཁྲོང་ཁྱེར་སྒར་ལིང་ཏོན་གྱི་སྲི་ཁྲབ་སྐུ་ཞབས་ Miro Weinberger ལགས། གཞན་ཡང་མངའ་སྡེའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བྱས་མཚམས་སྒར་མོན་ཏེ་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་དང་ལྟ་བ་ཅུའི་འཛིན་སྟང་དང་གཞིས་སྨན་དབྱ་

མའི་ལམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་། ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ Amherst ལ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་དེའི་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ Daily Hampshire Gazette གསར་འགོད་པས་བཅར་འདྲི་དྲང་ལེན་གནང་པ་དང་དེ་རྗེས་ Amherst ཁྲིན་གཞི་བྱས་པའི་ཆོས་ཚོགས་འཛམ་དཔལ་སྟེང་པོ་གླིང་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་གོང་ཁྲིར་ Northamton གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ David J. Narkewicz དང་གོང་ཁྲིར་ཛེམ་ཁར་སེ་ཏེ་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ Paul Bockelman ལགས་བཅས་ས་གནས་ཀྱི་དགོན་རིགས་ཁག་ཅིག་ཏུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་། བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛ
་གས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་གྱ་ཡངས་གཉིས་སྨན་དབྱ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྐོར། དེ་བཞིན་ས་གནས་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་ནས་བོད་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བཅས་ཞུས་ཡོད།

**༣། ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་ལ་དྭགས་བས་ོད་ནམས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་བཅོ་ལྔའི་ལོ་འཁོར་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆེན་ཕེངས་ ༧༤ དབུ་འབྲེད་མཛད་སྒོར་གཙན་ཞུས་ལྷན་ཞུགས་ཞུགས་ཁ་ཤས་བཙན་ཤེས་ཀྱི་ཕ་ཚུ་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

བགོ་འཕྲེམས་གནང་བ་དང་སྦྱོལ་ཀོན་ལྷག་ལས་བསམ་ཁྱབ་ཁོངས་ཆུས་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་དབྱ་འབྱེད་གནང་ཡོད། བོད་འབྱོར་སྤྱོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞིར་གཟིགས་ཞིབ། གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་དང་ལྟ་བཅུའི་འཛར་སྒང་དང་། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོར་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས། དེ་བཞིན་བོད་མི་ནང་ཁུལ་དམ་ཚོགས་རྣོག་ཙ་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤྱངས་བྱེད་དགོས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྒྲེང་འོར་ནི་ལ་མཆན་ལ་ལས་རིགས་སྤྱོང་བརྡར་བསྟེ་གནས་ཁང་དུ་འཚམས་གཟིགས་དང་མ་འོངས་ཕྱོགས་འཕེར་ལས་འཛིན་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཡོད།

༥། ཕྱི་འོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་ཉིན་གྲངས་བདུན་རིང་ཨོ་ཅི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞིས་དགོན་སྡ་འགྱུར་རི་དགོན་ཐུབ་བསྟན་སློན་གྲོལ་གླིང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྡོ་རྒྱ་ཚེ་ཨཱ་ཙཱ་ཡ་ཆེའི་སྐུ་བརྟན་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་དབྱ་འབྱེད་མཛད་སྤྱོད་ཕེབས། སྐབས་དེར་ཨོ་ཅི་ཤ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཚོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཚོན་ཏུགས་ཚོས་ཀྱི་འགོར་ལོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་གཞིས་དགོན་དང་། མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ཁང་དང་ཆུ་བཟོ་ཁང་བཅས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་།

༦། ཕྱི་འོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༢ བར་ཀོ་ཡོམ་མ་ཏུར་ཏུ་ཉེན་གཞི་བྱས་པའི་ཏ་མིལ་ན་གྱའི་སོ་ནམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་སོ་ནམ་ཚོང་ལས་གོང་སྤེལ་གཏོར་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཞབས་སྐབས། དེར་གཙོ་གནད་ཆེ་བའི་ཀན་པ་ཏི་གཉིས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང། ཀན་པ་ཏི་དེ་གཉིས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲྭབ་འབྲས་ཁག་དང་། ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཇི་ཡོད་མཛད་ལ་འཕྲད། དེ་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་སྤེལ་གཏོར་ཐབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཐོན་སྐྱེད་གསར་པ་ཇི་སྤེལ་བཅས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་། སོ་ནམ་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ཐོན་སྐྱེད་གསར་སྤེལ་བྱ་ཐབས་ཇི་ཡོད་བཅས་བར་མཐོང་ཐོས་སྒྲོང་གསུམ་བྱང་བ་བརྒྱད་བོད་མིའི་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་ཨེས་རྟོགས་དང་རྒྱས་ལོན་བྱེད་པ་བཞིན། འདི་གའི་སོ་ནམ་སྟེ་ཚན་གྱི་འབྲེལ་ལས་དང་སོ་ནམ་སློན་སྟོན་མི་སྣ་གཉིས་ཆེད་གཉིར་དང་འབྲེལ་ཁྱད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ཐོག་མར་ལྟོ་ཕྱོགས་ཏོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཞིང་ས་ཕེ་གར་ ༢༠༠ ཙམ་གྱི་ནང་སྒྲུམ་རིགས་ཤིང་སྣ་འདེབས་ལས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་ལས་གཞི་སྦྱོལ་རྒྱུ་གནང་།

༧། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྷར་ཡུ་རོབ་མི་མང་ལས་འགྲུལ་ཆེན་མོ་ཁེངས་བཞི་པའི་ཐོག་མཁྱོན་འགོད་ཞུས་དོན་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་། ཕྱི་འོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉིན་ Aide De’Enfance Tibet (AET) ཞེས་པའི་པ་རན་མི་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲུས་མི་ཕྲུག་འཕྲད་ཀྱིས་གོང་ཀྱི་གནས་དོན་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་ད་བར་མཐུན་འགྱུར་རིགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཨོ་ཅི་ཤ་གཞིས་ཆགས་སུ་དཔག་ཆར་ཟླུང་འཚུབ་ཀྱིས་བས་སྟོན་ཐོག་དང་ཁང་པ་སོགས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཤོག་པ། དེ་བཞིན་ཀུ་ལུ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆུ་རྦད་ཀྱི་གོང་ཆག ཆུ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རྡ་ན་ཐུལ་མངའ་སྡེའི་ཆུ་ལ་ས་ཨི་ཅ་ན་གར་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཚོང་ཁང་མེ་སྐྱོན་སྐོར། གཞན་ཡང་ལ་དཔགས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་གངས་ཤོད་ཤུགས་ཆེ་ཀྱིན་པས་སྨོ་ཐུགས་སེམས་ཅན་འཚེ་སྐྱོན་བཅས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སླད་མ་ཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་རེ་བསྐུལ་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་པ་རན་སི་ཁྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་

སྒྲ་ཞབས་ Eustachio-Brinio མཆོག་དང་པ་རན་སི་རྒྱ་ཡོངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་ལྷམ་ Toutut-Picard མཆོག་གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་གྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ལྷན་འཛིན་མས་ཐོག་པ་རན་སི་བྱོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཕྲས་མི་རྣམས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་བོད་མིའི་རང་དབང་སྐྲོར་ལངས་དུས་ཏན་ཐེངས་ ༨༠ དང། ཡུ་རོབ་མི་མང་ལས་འགྲུལ་ཆེན་མོ་ཐེངས་བཞི་པ་སྤྱང་བཅོའི་མཇུག་སྐོར་གཏན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་མཉམ་ཞུགས་གནང། ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ནེ་ཏུར་ལན་ཉིར་གནད་སྟོད་བོད་རིགས་རྣམས་དང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྲུད་སི་Switzerland དང་ Liechtenstein ཁྲལ་གྱི་བོད་རིགས་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་དང་ལྟ་བཅུའི་འཆར་སྟང་དང། སྨོན་ལྟུག་གི་ཤེས་ཡོན་གལ་གནད་སྐོར། བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་གནང་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང། དེ་བཞིན་རོགས་ཚོགས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཐུག་འཕྲད་གནང།

ཁ། ཕྱི་ལོའི་ནང་ཨར་ལས་འཛུགས་སྒྲུན་ལས་གཞི་དང་འཛིན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞུས།

༡། ཟུན་ཚོགས་ཁང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱ་གི་ཨར་སྒྲུན་ལས་གཞི་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་བས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༢ ལ་ལས་ཤག་དང་འོག་ཐོག་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟེ་ཚན་ཁག་བཅས་ ༢༠༡༩།༢།༡༨ ཉིན་ཁང་ཁུངས་ཆ་ཚང་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པས་ཨར་གྱོན་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༣༢་༩༥ ཕྱིན་ཡོད།

༢། ཕྱི་དྲེལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་སྐལ་བཟང་ཁང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱ་གི་ཨར་སྒྲུན་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༥ ལ་ཕྱི་བོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉིན་ལས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༣༡་༠᳚ ཕྱིན་ཡོད།

༣། བོད་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལས་ཁུངས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་གཞི་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང། ༢༠༡༤།༥།༣༠ ཉིན་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཁང་དང། ལས་ཁུངས། ཡིག་མཇོད་ཁང་བཅས་ཁང་མིག་གསུམ་ཅིས་ཕུལ་ཞུས་པའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༢་༣༣ ཕྱིན་ཡོད།

ང། གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ་དང་གངས་སྐྱིད་མཇོས་བཟོའི་ལས་གཞི།

ཀ གངས་སྐྱིད་ཐང་ཁོད་སྟོམ་དང། གཞུང་ལམ་གསར་བཟོ། ལྷག་ས་ཇི་གསར་རྒྱ་ སྤང་ཙ་འདེབས་ལས་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་ ༢༠༡༤།༡༠།༢༧ ཉིན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༢་༨༤ ཕྱིན་པ་དང། གངས་སྐྱིད་རྒྱལ་སྐོས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བར་གཞུང་ལམ་དང་ཆུ་ཡུར་གསར་བཟོ་ལས་གཞི་ ༢༠༡༤།༡༡།༡༥ ནང་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་བཅས་ཁྲོན་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༥᳚་༤༥ ཕྱིན་ཡོད།

།། མཇུད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་ཉམས་བཟོའི་ཁོངས་སུ་བཀའ་བློན་ལས་ཤག་ཐོག་གི་ལྷག་ཤོག་གསར་རྒྱ་མཚོན་པའི་སྐོ་ཟྭེང་གསར་བཟླ། དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་ལས་ཤག་ཁག་ཅིག་ལ་གཞའ་ཚན་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དཀའ་སེལ་སྟང་གཞའ་ཚན་འགོག་ཐབས་དང་ལས་ཤག་ནང་བཟོ་བཅོས་ཞུ་དགོས་རིགས་བཅས་ལ་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༡᳚་༢༧ ཕྱིན་ཡོད།

།། ལྷ་རྒྱལ་རི་བཀྲིས་ཤག་གི་ཐོག་ཁེབས་ལྷག་ཤོག་གསར་རྒྱ་དང། ལས་ཤག་ཕྱི་ནང་ཚོན་ཆ། བློ་གཏམ་ཆས་གསར་བཟླ། ཆུ་ཡུར་དང་གྲང་ར་ཉམས་གསོ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༡᳚་ཅ་། ཕྱིན་ཡོད།

᳚། ཕྱིས་ལོའི་ནང་བདེ་སྲུང་དང། ནང་ཕྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ཕྱོགས། ལས་ཤག་ཁང་པ་གྲངས་ ༡༠ ལ་ཚོན་ཆ་བཏང་བ་དང་ལས་ཤག་ཁང་པ་ ༣ ཡི་སྒེའུ་ཁུང་རྩྭ་ཤོང་གསར་བཟླ་ཞུས་པ་བཅས་ལ་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༣᳚་༧᳚ ཕྱིན་ཡོད།

༤། བསོད་ནམས་ཁང་ལས་ཤག་རྒྱུར་པ་བཤེག་གཏོར་གྱིས་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་ལས་ཤག་གྲངས་ ༣༥ གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྩེས་ལོའི་ནང་བཀའ་འཕྲིལ་དང་བཀོད་རིས་བཟོ་རྒྱ། གློག་ཕཡ་གསར་འཕྲིད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ ༤༧།,༥༥༣ ཕྱིན་ཡོད།

༥། གང་ས་སྐྱིད་ཚོགས་ཁང་གསར་བའི་ཆེད་འགྱིག་གི་ཞབས་སྟེགས་ལེགས་པ་གྲངས་ ༣༠༠ དང་གསར་རྒྱག་ཟིན་པའི་ཕྱུན་ཚོགས་ཁང་ལས་ཤག་གྲངས་ ༢༢ དང་སྣལ་བཟང་ཁང་ལས་ཤག་གྲངས་ ༢༤ བཅས་ཀྱི་འཛིན་ཆས་ཆ་ཚང་གསར་ཉེ་ཞུས་བའི་འགྲོ་གྲོན་སྐོར་ས་ཡ་ ༡་༨༥ ཕྱིན་ཡོད།

གཅ ས་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་གཞི།

༡། ཟླས་ལོ་ ༢༠༡༤'''༢༠༡༥ ལོའི་ནང་གཞུང་ཞབས་བཀྲེས་ཡོལ་བ་གྲངས་ ༣ ལ་བཀྲེས་ཤག་དོད་ཁྱོན་བསྡོམས་སྐོར་ས་ཡ་ ༤་ ༥༡ དང་བཀྲེས་ཡོལ་བ་གྲངས་ ༨ ལ་སྒྲེལ་ཀོབ་དང་རྒ་ས་བཀྲེས་ཤག་བགོ་འཛེམས་ཞུས། དེ་བཞིན་བཀྲེས་ཤག་མ་ཐོབ་པའི་བཀྲེས་ཡོལ་བ་ ༥ ལ་སྒྲིག་གསལ་བཞིན་ཁང་དོད་སྐོར་ ༢༡,༠༥༠ འབྲལ་བཞིན་ཡོད།

༢། ཟླས་ལོའི་ནང་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་ལས་ཤག་གྲངས་ ཀ/ཁ ནགོ་འཛེམས་ཞུས་པ་དང། སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལས་ཤག་ཉམས་གསོ་དང་བཟོ་འཚོས་དགོས་རིགས་དུས་ཐོག་འཐུས་གཅང་ཞུས་ཡོད།

༣། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་བཀྲེས་ཤག་བགོ་འཛེམས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོད་དགོངས་དོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་བྱེད་ཆུམས་ཀྱི་ལས་ཤག་གཞན་ཚན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མཚན་གཞུང་བསྡུ་རྒྱབ་ཀྱིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༡ བར་ལས་ཤག་སོ་སོར་ངོ་བཅར་གྱིས་ལས་ཤག་གཞན་ཚན་ཡོད་གྲངས་ ༡༡༥ རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གིས་དེའི་སྟན་ཐོ་དབལ་ལྟན་བཀའ་ཤག་སྟན་སེང་གིས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་གསལ་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཅན་ལས་ཤག་གྲངས་ ༡༢ ཡི་དཀའ་སེལ་ལག་བསྟར་ཞུས།

༥། སྟོན་ཀྱིད་ཁང་ལས་ཤག་ཐོག་ཁེབས་ལྟགས་ཤོག་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡོད་པ་དང། དེ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་ཁང་ལས་ཤག་འོག་ཐོག་གཞན་ཚན་བའི་དཀའ་སེལ་སླད་ཆུ་ཡུར་ཉམས་གསོ་དང། ལས་ཤག་གི་གྲུང་བཟོ་བཅོས་འཐུས་གཅང་ཞུས། ཤུག་གསེབ་ཀུ་ས་ཆ་ཥོན་ཆེ་ཞིག་ཤིང་ནགས་ནང་ཡོད་སྟབས་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང། ཡུལ་མིའི་ཏམ་བཟུང་མི་ཡོང་ཆེད་རྫོ་ཏགས་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༦། གང་ས་སྐྱིད་ནང་རྒྱུན་དུ་གློག་སྐུད་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན་ནང་སྲིད་དང་ཤེས་རིག་ཉི་ཧོད་ཁང། རབ་བརྟན་ཁང། བཀའ་ཤག་ནས་པན་བའི་ཁང་ཉེ་འགྲམ་བར་དང། མཐོང་སྟོན་ཁང། ཕྱི་ཏེལ་མདུན་བཅས་ཀྱི་གློག་སྐུད་ཆ་ཚང་ (Cable) ཀུ་བརྟེ་བསྐྱུར་གྱིས་ཉེན་གཡོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༧། བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྐབས་དང། མང་ཚོགས་ཅིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། གཞན་ཡང་རྒྱུན་ལས་འཕོ་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་སྐབས་བཞུགས་གནས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱའི་འགན་དཀྱི་གནང་བ་བཞིན་གང་སྲྀའི་ཐད་དཀའ་གནད་མེད་པར་གོ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་ཐུས་ཡིན།

༢.༢། མཉམ་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན།

སྤྱི་ཧོར་།པགོང་ས་།པསྒྲབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཚོག་གིས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཚལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་བོད་མིའི་སྡོད་སྒོར་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སོ་སོའི་ཁྱིམས་ལུགས་འོག་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བསྒྲུངས་པ་དང་། གཞིས་མིར་བདེ་རྩའི་ལས་རིམ་ཏ་ཅང་གལ་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༤༣ ནང་ཆ་རྒྱུན་བསྡུལ་ཡོད། བཀའ་ཁག་སྒྲབས་ ༧༩ པའི་ལྷན་ཚོགས་དྲུག་པའི་ཐོག་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་སྒོ་ཁག་ས་གནས་མི་མང་ལ་རྩིས་ཕུལ་རྟེས་མཉམ་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མ་ཐུན་པའི་ད་ཡོད་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྒོ་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་བརྩན་ཡོང་བ་ཞིག་བཟོ་རྒྱའི་རོགས་སྐྱོང་ཆེད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཉམ་འབྲེལ་རོགས་སྐྱོང་ཚན་པ་ཞིག་རྒྱར་འཛུགས་དང། མཉམ་འབྲེལ་རོགས་སྐྱོང་ཚན་པའི་འཚལ་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་དམིགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་འཚར་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཁག་བཅོ་ལྔའི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་མིའི་སྤྱི་མ་ཐུན་མཉམ་འབྲེལ་དེབ་བསྒྲེལ་གསར་འཛུགས། ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྩན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱ། མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ལས་བསྟོམས་དང། ཆོས་ཁྲ། ཆོས་ཞིབ་སྟན་ཐོ་བཅས་འདི་གཞི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང། གོང་རིམ་ལ་སྟན་གསན་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱ་བཅས་ཡིན།

ལོ་འཁོར་ནང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་སྐྱོང་རྡོ་ཞུས་གཟུགས་ལས།

༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ཆོས་པ་དང་བཟོ་ཚོགས་ཁག་གི་བཟོ་འགོ་དང་འགན་འཛིན་བཅས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་མཁོ་སྦྱོང་ཟིན་པར་ལས་དོན་ཐོག་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་རྡོ་ཞུས་བཞུགས་ཞིབ་ཞུ་ཡོད།

༢། སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་མཉམ་འབྲེལ་ཀྱི་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་འཕྲལ་སྟེ་ཚན་ཉམས་རྒྱད་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་གསལ་ཀྱི་བཟོ་གྲྭང་ཚོགས་འདུ་ཉིན་གསུམ་རིང་མོན་ལྷོ་འདོད་རྒྱ་གྲྭིང་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་ཡག་ཕུགས་ཡོད།

༣། ལྷོ་གཞིས་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གིས་མངའ་གཞུང་ནས་བུ་ལོན་ཆགས་ཡང་ཐོ་གཞུང་ལྷར་ Loan Waive ཞུ་ལེན་བྱས་ཁོངས་མོན་ལྷོ་ནས་ཞིང་པ་གྲངས་ ༤༨༥ ལ་ཏེན་སྐོར་ས་ཡ་ ༣᐀ དང། ཀོ་ལི་ལྷལ་ཞིང་པ་གྲངས་ ༣༣༠ ལ་ཏེན་སྐོར་ས་ཡ་ ༧༣.᐀ ལུགས་བསམ་ལ་སྐོར་ས་ཡ་ ༢.᐀ བདེ་སྨན་སྐོར་ས་ཡ་ ༢.༤ གཞན་ཡང་ཏོན་སུར་བཅས་བསྟོམས་པའི་ཁྱོན་ཏེན་སྐོར་ས་ཡ་ ༥༠ ལྷག་མངའ་གཞུང་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནས་མངའ་སྡེའི་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་བསྒྲུབ་མཚམས་གནང་ཉམས་ལེགས་ཟིན་ཡོད།

᠂། ལྷོ་གཞིས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ནས་མངའ་གཞུང་མཉམ་འབྲེལ་དངུལ་ཁང་ Central Cooperative MDCC Bank བརྒྱུད་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལས་འཚར་ཁོངས་འཚུད་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བསྒྲུལ་ཟིན་པས་ཐོབ་རེ་ཡོད།

༢.༣ སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན།

ཀ། སྒྲེ་ལྡན་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་ལས་འཚར།

།། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་དངོས་སུ་བྱེད་མཁན་ལོ་རེ་བཞིན་རེ་ཕྱང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ན་གཞོན་རྣམས་ཕྱི་བསྐྱོད་དང་རྒྱ་གར་གྱོང་ཁྲིར་ཆེ་ཁག་གི་ནང་ཁ་ཕོར་དུ་གནས་མཁན་རྗེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན། ས་ཞིང་ཕྱི་མིར་བོགས་མ་བཏང་བ་སོགས་མངོར་ན་ཞིང་ལས་ཕོག་འཚོ་རྟེན་སྐྱེན་རྒྱའི་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཆེས་ཕྱང་དུ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་དཀའ་སེལ་སྐང་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བཀའ་ཤག་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སོ་ནམ་ལམ་སྲོལ་སྐྱེ་ལྟན་དང་རང་བཞིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཕོག་ནས་ས་ཞིང་བདག་གཅེས་དང་། འཚོ་ཐབས་སྐྱེན་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་རྒྱ་ཆེ་གནང་བ་བཞིན་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་སྐབས། ༡༥ ནས་ཀྱང་མཐུག་སྐྱོང་སུ་མཐུད་གནང་སྟེ་དེ་སྔོན་སྐྱེ་ལྟན་སོ་ནམ་ཕོག་ཤར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་གང་འོས་སྦྱར་སྲས་ཡིན།

སོ་ནམ་འདེབས་ལས་སུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག ༤ ནང་ཁྱིམ་ཚང་ ༥༠༨ ནས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༨༧༥'༤༣ ནང་སྟོན་ཕོག་འབྲས། ཨ་ཥོམ། མོན་ཆགས། ཞོ་ཁོག ཟླཀ། སྲན་རིགས། པད་ཁ། ཕྲ་སྨུག ཚལ་རིགས། གཡེར་མ། བེ་ཏ་ལ་སོགས་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ལོ་འཁོར་ནང་ཕོན་འབབ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀོན་ཏལ་ ༧༨༩༧ ༣༣ བྱང་འདུག ཕྱི་ལྟན་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཀྱི་ཕོན་ཕྱེད་རི་བྱང་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་དང་འཕར་མ་རྣམས་རིང་གོང་འོས་མཚམས་ཕོབ་རེ་སྣང་ ༢༠༠༨ ནས་ད་བར་ཕྱི་ལྟན་ཕོན་ཕྱེད་ཕྱི་ཞོང་ཚོང་ཆེད་མཕོང་ཆེན་ལག་འཁྱེར་ ORGANIC SCOPE CERTIFICATE ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་ལྟར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་འགན་རིག་བསྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་སུ་མཐུད་སྦྱོང་སྲས་ཡིན།

ཁ། ཕ་ས་སྦྱོང་སོ་ནམ་འདེབས་ལས།

བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༡ ནང་ཞིང་ས་ཐལ་མོ་ཆེ་ཕ་ས་སྦྱོང་སོ་ནམ་ལམ་སྲོལ་ཕོག་བསྐྱོད་མཁན་ཀྱི་ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༡༥༤'༤༣ ནང་སྟོན་ཕོག་འབྲས། ཨ་ཥོམ། མོན་ཆགས་ འབྲ། བྲལ། པད་ཁ། ནེ་ཏར། འབྲས་ཆུང། ཟླ་ལ་ཅིགས། ཕྲ་ལ་ཅིགས། ཕྲོག་པ། ཤི་བན་སོགས་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ཁྱོན་ཕོན་འབབ་ཀོན་ཏལ་ ᠈᠑᠕᠓᠔᠒᠔᠐ བྱང་ཡོད།

ག། འབྲས་ལྟན་དང་འབྲས་མེད་ཤིང་སྡེ་འདེབས་འཛུགས།

ལོ་འཁོར་ནང་བོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༥ ནང་འབྲས་ལྟན་ཤིང་སྡེ་ཨམ་སྟོང་གྲངས་ ༥᠓᠕᠔ དང་། ལི་ཅི་ཤིང་སྟོང་། ༥᠕ སྐྱུར་འབྲས་ཤིང་སྟོང་། ᠒᠓᠐᠕ སྐྱུར་ནུ་ར་ཤིང་སྟོང་། ᠒᠕ ལིའི་ཤིང་སྟོང་། ᠔᠔᠔ ཀུ་ཏུ་ཤིང་སྟོང་། ᠓᠓᠐᠓᠐ བེ་ཏ་ཤིང་སྟོང་། ᠓᠒᠐ ཅི་ཀུ་ཤིང་སྟོང་། ᠐᠕ ཨམ་ནུ་ད་ཤིང་སྟོང་། ᠓᠓᠕ བ་ཥི་ཡ། ᠓᠐᠐᠐ གཡེར་མ། ᠓᠕ ཀུ་ཤུ། ᠓᠔᠔᠔ ཞོ་ཡ། ᠓᠓᠓᠓ ངང་ལག ᠐᠐᠔᠔ ལྷར་སྟོང་། ᠓᠐᠕᠐ ཁམ་བུ ᠓᠐᠐ ས་འབྲུ་ཤིང་སྟོང་། ᠓᠐᠐ ལྷམ་ཤིང་ཨོ་ལི། ᠓᠓᠐ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཤིང་འབྲས་སྟོང་ཞོ་གྲངས་ ᠓᠔᠔᠔᠓ འདེགས་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་ ᠓ ནང་འབྲས་མེད་ཤིང་རིགས་ Silver oak, Neem, Mellai Dubia, བསངས་ཤིང་ཤུག་པ། ཅི་ཤིང་སོགས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཤིང་སྟོང་ ᠔᠓᠓᠓᠓᠓ འདེགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ང། སོ་ནམ་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་སློབ་སོ་ནམ་བྱུན་གཏོང་ལས་གཞི།

།། ལོ་ལྟར་སྟོན་ཕོག་འདེབས་ལས་ཆེད་དུས་ཐུང་སྐྱེད་མེད་བྱུན་གཏོང་ལས་འཚར།

སོ་འགོར་ནང་གཞིས་ཆགས་ ༥ ནང་ཞིང་པ་དུད་ཚང་ ༡༠༣ ནས་མ་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་གྱངས་ ༢༨༠༤ འདེབས་ལས་འཐུས་ཚང་ དང་སོ་ནམ་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཆེད་ཟླ་གྱངས་ ༡༠ རིང་སྐྱེད་མེད་སོ་ནམ་ཞིང་བུན་སྐོར་མ་ཡ་ ༷.༥༤ ཐམ་པ་བཏང་བ་ཆ་ཚང་བུན་དངུལ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་ཡོད།

༢། སོ་ནམ་སྐྱེད་ཚུང་དུས་བཀག་བུན་གཏོང་ལས་འཛིན།

སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ ༷ ནང་ཞིང་པ་དོ་དབྱིངས་ཅན་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༤ ལ་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་ཞིང་ཆུ་འཇེན་གཏོང་དང། སྨོ་ཐུག་ས་གསོ་སྐྱོང། འབྲས་ལྡན་ཤིང་སྡ་འདེབས་འཛུགས། ཇ་ཞིང་འདེབས་ལས། སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་དེང་དུས་ཀྱི་འཐུལ་ཟོས་གསར་ཉོ་དང། གོ་ཡུའི་ཕྲོང་པོ་ (Acracanut) སོགས་འདེབས་ལས་ཆེད་འོ་ ༢ ནས་ ༣ བར་དུས་བཀག་སྐྱེད་ཚུང་བུན་གཏོང་ཁྱོན་སྨོར་མ་ཡ་ ༥.༢ བུན་གཡར་ཁྲངས་གཏོང་ཞུས་ཡོད།

ཆ། སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྲོང་བརྡར་ཁང་གི་ལས་འཛིན།

༧། སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཇི་བྱས།

སྒེལ་ཀོབ་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྲོང་བརྡར་ཁང་དུ་ཞིང་མ་ཨེ་ཀ་ ཅ་ཅ ཙམ་ཡོད་པ་དེའི་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་སྐྱེ་ལྡན་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ལས་དོན་ཐོག་ཞིང་པ་ཡོངས་ལ་གོ་རྟོགས་དང་ཚོད་ལྟ་འདེབས་ལས་དང་ཉམས་ཞིབ་བརྒྱུད་ཁྱབ་སྒྲོལ་བྱ་རྒྱུའི་སྲོང་བརྡར་ལྷེ་གནས་ཁང་གལ་ཆེ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བོད་མིའི་གཞིས་ཁག་གི་སོ་ནམ་ཞིང་པ་གཙོ་སྣུར་ཀྱི་གཡས་གཡོན་རྒྱ་གར་ཞིང་པ་དང་ཕྱི་ནང་ཡུལ་མི་ཚོར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་ལྡན་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཀྱི་ལས་སྲོལ་ཐང་གོ་སྐོན་ལས་སྟོན་དང་གོ་རྟོགས་ཁྱབ་སྒྲོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ༡༠༧༨ ལོར་སོ་ནམ་ཁྱད་ལས་པའི་བོད་མིའི་སོ་ནམ་གཞིས་ཁག་ནང་སོ་ནམ་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་དབྱད་ཞིབ་ཚད་ལྡན་གནང་བས་སྟན་ཐེའི་ནང་སྟེ་ཚན་འདི་དག་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཚགས་ཚུད་གོང་སྲོལ་ཀྱི་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་སྟེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ལས་སྟོན་བཏོན་པ་ལྟར་ལས་འཚར་རྣམས་རིམ་པས་ལོ་ལྷ་ཅན་གྱི་འཚར་གཞིའི་ནང་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

སོ་ནམ་ཞིང་པ་སྤྱི་དང་ཡང་སྨོས་སྐྱེ་ལྡན་ཐོག་ཤར་བསྐྱོད་བྱེད་མཁན་ཕྱི་ནང་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་མིག་དཔེ་སྣང་དྲན་ཤེས་ནུས་ཤུགས་གོང་སྲོལ་སྤྱི་རྒ། (Lemon Grass) དང། ཤི་བཏ། (Chilli) ངང་ལག (Banana) འཚོག་ཇ་ (Coffee) ཚལ་རིགས། (Vegetables) ཀླ་ས་བླ། (Cassava) ཡམ། (Yam) ཨ་ཝོམ། (Corn) གཡེར་མ་ (Black pepper) བཅས་ཞིང་མ་ཨེ་ཀར་ ༣ཅ ནང་འདེབས་ལས་བྱས་ནས་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་བཞིན་ཡོད།

༢། ཟས་སྲོང།

འདི་ལོའི་ནང་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་སོ་ནམ་སློབ་ཁྲིན་པ་རྣམས་ལ་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་ཇི་བྱས་བརྟན་འཐུལ་བ་རྒྱུ་དེ་ཞིང་ལས་ཤེས་བྱ་བ་རྒྱུ་སྲོལ་ཐོག (ICT) Information Communication Technology ཞིང་པ་ཁག་ཅིག་ལ་སྨོ་ཐུག་གི་ས་ཐོ་སྐྱོང་བདག་གཅེས་དང་ཡོ་མའི་ཐོན་འབས་བཟང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཐོག ༡༠༧༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༣ བར་ཉིན་བཞི་རིང་དང། གཞན་ཡང་ NABARD - (National Bank for Agriculture & Rural Development) གོ་སྒྲིག་ཡོག་རྒྱ་གར་ཞིང་པ་ ༢༨ ཙམ་ལ་སྐྱེ་ལྡན་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་

སྐོར་དང་སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་སྤྱངས། ཚལ་རིགས་འཇུ་མིན་འདེབས་ལས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ཕྱི་ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༧ དང་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གཉིས་རིང་ཟབ་སྒྲོང་ཕུལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ས་གནས་སུ་ཉིན་ལྟར་ཕྱི་ནང་ཞིང་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚད་བཅར་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཞིང་ལས་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་སྐྱེ་ལྟར་སློལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་བྱི་བྱེད་སྒོ་དང་ཕན་ཡོན་སྐོར་ལས་སྟོན་གསལ་བཤད་ཞུ་མུས་སུ་ཡིན།

༣། ཕྱུགས་གསོ་ཁང།

ཞིང་ལས་དང་སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་གཉིས་ཀྱི་ལས་དོན་མཉམ་ལས་ཐོག་སྐྱོང་དགོས་གལ་དང། ལྷག་པར་དུ་སྐྱེ་ལྟར་སློལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཆེད་བ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལྷི་བས་ལུད་སྒྲོར་བཙོ་སྐྱན་གྱིས་ཞིང་ས་དང་སྟོན་ཐོག་ལ་དུས་ཐོག་ལེད་སྤྱོད་གཏང་རྒྱུ་སོགས་བྱ་བཞིན་ཡོད། སྤེ་ཚན་གྱི་ཕྱུགས་གསོ་སྤེ་ཚན་ནང་བ་ཕྱུགས་གྲངས་ ༡༥ དང་བེའུ་གྲངས་ ༡༷ ཕ་གླང་གྲངས་ ༣ ཆོས་གླང་གྲངས་ ༢ བཅས་བསྡོམས་སྒོ་ཕྱུགས་གྲངས་ ༣᳚ ཡོད། སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ ᳚᳚᳚

།། ས་ནས་སློབ་སྦྱོན་པས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་ས་ནས་ཞིང་པ་ཚོར་ཞིང་ལས་ཤེས་བྱ་གོ་རྟོགས་དང་ལས་སྦྱོན་ཚད་ལྡན་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་ཆེད་ས་གནས་ས་སོའི་རྩོད་ནང་ (KRISHI VIGYAN KENDRA -KVK) ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་པ་དང་མཁས་དབང་ཚོའི་དགོས་མཁོའི་ལམ་སྟོན་ཁག་དུས་ཐོག་ཞུ་ལེན་གྱི་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

།། བཅན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ལ་མངའ་གཞུང་ནས་འཚོ་རྟེན་ཆེད་ཞིང་ས་བོགས་མ་གནང་ཡོད་པ་དེ་དག་རང་ས་རང་འདེབས་དང་ཞིང་ས་བདག་གཅེས་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་ཐབས་སུ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་འཛིན་ལུལ་ལྟར་ལྟན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཕྲིལ་བསྟལ་གནང་ལྟར། ནང་སྲིད་ནས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གྱིས་ད་ཡོད་སོ་ནམ་གཞིས་ཁག་ནང་ན་གཞོན་དོ་དབྱིངས་ཅན་ནས་ཞིང་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་གཏོང་ཆེད་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་མ་ཐུན་རྒྱུན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གིས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཆེར་མངོན་པ་མ་ཟད། སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལ་བརྟེན་ནས་ན་གཞོན་སོ་ནམ་ཐོག་དོ་དབྱིངས་དང་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། སོ་ནམ་བུན་གཏོང་གི་འཚང་སྟན་དང་ཆ་རྒྱུན་ཇི་དགོས་ཁག་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞིང་པ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསྟན་གས་པའི་དབང་གིས་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་སྒྲིག་འགལ་བུ་ལོན་སྐྱབ་འཛལ་མ་ཞུས་པའི་རིགས་བྱང་མེད་པ་ནི་ཚང་མའི་འགན་ཁུར་མཉམ་ལེན་གནང་བས་འབྲས་བུ་དང་དམིགས་བཀར་སོ་ནམ་སློབ་སྦྱོན་པས་དུས་ཐོག་ལམ་སྟོན་དང་བཏང་འདེད་གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད།

།། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱུན་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༡༩ དགོངས་དོན་ས་ཁང་བོགས་གཏོང་གན་ཡིག་བསྐྱར་གསོ་དང་དུས་འགྱངས་ཆེད་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་སྒེ་མཉམ་དུ་ཞུ་སྒོ་ཁག་འཐུས་ཚད་ཞུས་ཡོད།

སྤྱ་ལོའི་མ་ཧོངས་བྱེད་འཛར་ལག་བསྟར་རྗེ་ཞུས།

སྤྱ་ལོའི་མ་ཧོངས་བྱེད་འཛར་དོན་ཚན་ ༡ ནང་སོ་ནམ་མཁས་ལས་པའི་དཔྱད་ཞིབ་སྟན་ཐོ་འབྱོར་ནོན་ལས་འཛར་འགོ་འཛུགས་ལག་བསྟར་ཟིན་པ་ཁག་སྒྱ་མ་ཐུད་རྒྱུན་སྤྲོང་ཞུས་ཁོངས་སུ།

།། མོན་ལྷོ་གཞིས་ཆགས་ནི་ལྷོ་གཞིས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་གནས་གཤིས་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་སྟོན་ཐོག་ཡར་ཤེང་འབྱས་རིགས་སྐྱེས་བཟང་བ་དང། གཞོན་སྐྱེས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་སོ་སོའི་མ་ཞིང་ཐོག་གཞན་ནས་བོགས་མ་ལེན་ཏེ་ཚོང་ཁེ་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཤེང་འབྱས་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་གྲངས་འགོར་རྡེ་མང་དུ་འགྱོ་བཞིན་པར་བཏང། དཔལ་ཁོ་ནམ་སློབ་སྦྱོན་པའི་ཚོང་ལྷའི་ཛཱ་ཤ་ཤེང་ཆུ་ཀུ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང། ཛ་ཤ་ཤེང་ཆུ་ཀུ་ཐུ་ལྷོས་སྐྱེས་འཚེལ་མཁོ་འདོན་གྱིས་ཞིང་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཁག་དུས་ཐོག་སྐྱོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

།། མོན་ལྷོ་ས་གནས་སུ་སྐོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་རྡེ་ཉུང་དུ་འགྱོ་བཞིན་པ་དང་དགོས་མཁོའི་ཧོ་མ་རྣམས་ཕྱི་ནས་མཁོ་ཉོ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལས་གྲོལ་ཐབས་སུ་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་ཆུང་དུ་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཞུས་པའི་ཧོ་མ་རྣམས་ཀྱས་གསོ་ཁང་གི་ཀྱས་འགོས་ཚོའི་གསོལ་ཐ་བ་ཅུད་ལྟན་ཡོང་ཆེད་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་པ་དང། བ་ལུད་རྣམས་ལུད་སྤྲོར་བཟོས་སྟེ་

རྩི་ཤིང་ལ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཅམ་མ་ཟད། ཁེ་བཟང་ངོ་བོར་གྱུར་ཐུབ་པར་བརྟེན་ད་ལྟའི་ཚར་གཞོན་སྐྱེས་ ༥ ནས་ལས་གཞི་དེ་བཞིན་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་དང་ཚོང་ཁེ་ཡོད་པའི་ལས་གཞིར་དོས་བཟུང་ཐོག་སྨོ་ལྷུགས་གསོ་སྐྱོང་བྱ་སྲུས་ཡིན། གཞོན་ནུ་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་སྐྱེད་བསྲིང་བྱེད་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་མ་འོངས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ཟློ་སྟོབས་དང་བསྐུལ་མ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༣། མོན་ལྷོ་ས་གནས་ཞིང་པ་ཁག་ཅིག་ནས་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་ཕུལ་གནང་བའི་ཞིང་ས་ཚེ་ཀར་ ༢/ ཡོད་པ་དེ་དག་ལམ་ཆེན་རྒྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པ་དང་། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མ་བྱེད་པར་ས་སྟོང་མུ་མཐུད་བཞག་ན་ཡུལ་མིས་བལྟ་སྟང་མ་མཇེས་པ་ཆགས་ངེས་སོང་། སོ་ནམ་སློབ་སྟོན་པས་འབྲས་ལྡན་དང་ལག་དང་གོ་ཡུའི་འབྲས་སྟོང་མཉམ་བསྲེས་ཀྱིས་དཔེ་སྟོན་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་བྱས་ཡོད་པ་དེར་དོ་དབྱིངས་ཅན་གྱི་ཞིང་པ་དང་ན་གཞོན་གང་མང་ཡང་སེ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་ཞིང་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་དངོས་སུ་འདེབས་ལས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་སེམས་འགུལ་ཕེབས་དེས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།

༤། ཨོ་ཏི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྲོང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༩༥ ཅམ་སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚོས་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་མཐར་མཉམ་འབྲེལ་ནས་ལོ་མང་ཚོད་བལྟ་འདེབས་ལས་ཆེད་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཡོད་ནའང་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་མ་བྱུང་སྟབས་གཞིས་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྩིས་ཕུལ་གནང་བ་ནས་བཟུང། ཚོད་ལྟ་ཚད་ལྟན་དང་མེག་དབེ་འོས་པའི་འདེབས་ལས་ཆེད་ལས་འཚར་བ་ཀོད་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ནང་སྤ་ལོ་ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༣༠ སྟོང་ཐོན་འབབ་བཟང་བའི་ཨ་ཥོམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཚར་ལོངས་དང་སྐྱེས་ཤུགས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཨ་ཥོམ་ལས་ཐོན་འབབ་བཟང་བའི་གནས་སྟངས་མངོན་གྱུར་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། སྟབས་མ་ལེགས་པར་འབྱུང་བའི་གོང་ཆགས་གཞིས་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཥོག་ནས་ཐོན་འབབ་བསམ་དོན་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་ནའང་། ཨ་ཥོམ་རིགས་དེ་དག་སྐྱེས་ཤུགས་དང་ཐོན་འབབ་བཟང་བ་ཡོད་པའི་དངོས་ར་འགྲོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༥། ཨ་རི་གཞུང་གི་ལས་འཚར་རོགས་དཏུལ་འོག་ཨོ་ཏི་ཤ་ཕུན་གྱིས་ཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༩༧ ནས་མ་ཨེ་ཀར་ ༢/༠ སྟོང་འབྲས་ལྡན་ཤིང་སྟ་འདེབས་ལས་ཟིན་པ་དེ་དག་གི་བདག་གཅེས་ལས་སྟོན་དང་དགོས་མཁའི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༧༩ དགོངས་དོན་ལྟར་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་མ་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་གཉིས་མཉམ་རྩ་བ་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུ་བསྐུལ་རིམ་ཞུས། National Horticulture Misssion (MHM) & Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Scheme (MNREGS) བརྒྱུད་གོང་གསལ་ཞིང་པ་རྣམས་ལ་ནུ་སྦོས་དང་ལུང་སྤྲོད་མཐུན་རྐྱེན་རམ་འདེགས་ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྩི་ཤིང་འདེབས་ལས་ཟིན་པའི་སྟེང་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་སླད་ས་འོག་ཆུ་འཐེན་འཕྲལ་འགོད་ཀྱང་ ༥ (BOREWELL & PUMPSET) དང་གློག་འཐེན་ཆེད་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སྨོན་འདུམ་ ༡༨ ཅམ་འགྲོ་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༢/༥ ཅམ་མངའ་གཞུང་ནས་མཐུན་རྐྱེན་རམ་འདེགས་དང་འཐོས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥ ཞིང་པ་དོ་བདག་ནས་བསྡུས་སྟེ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༦། མེའོ་ཚོས་འཕེལ་གྱིང་གི་ཞིང་པ་སོ་སོའི་མངོན་འདོད་ལྟར་ཌ་ཥེང་འདེབས་འཛ
་གས་བྱེད་མཁན་ཞིང་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཌ་ཥེང་རྩ་སྟོས་ཚད་ལྡན་དུས་ཐོག་མ་རབ་པའི་དཀའ་སེལ་ཆེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགྲེ་སོ་ནམ་སློབ་གསུང་སྟོན་པས་སྟངས་འཛིན་གྱི་ངའི་རྩ་སྟོས་ཐུ་གུ་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱ་བྱང། རྩ་སྟོས་སྐྱེས་འཕེལ་ཆེད་མཁས་ལས་པར་ལས་གླུ་བོགས་གཏོང་གིས་རྩ་སྟོས་གྲངས་འབྲས་གཉིས་དང་ཁྱེ་ལྷ་ཅམ་སྐྱེས་འཕེལ་ཐེན་པས་རིང་མིན་ཞིང་སར་འདེབས་འཛལ་གས་ལས་རིམ་འགེ་གྲབས་ཤུ་བཞིན་ཡོད།

༧། སྐྱེ་ལྟན་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚོའི་རེ་འདུན་ལྟར་སྐྱེ་ལྟན་ཐོན་སྐྱེད་རྩམས་ཕྱིར་ཚོང་སྒྲུང་སྐྱེ་ལྟན་གནས་བབ་མཐོང་ཆེན་ལག་འཁྱེར་ (Organic Scope Certificate) དུས་འགྱངས་དང་བསྐྱར་བཟོའི་ལས་འཆར་ ༢༠༠༨ ནས་ད་བར་ལག་འཁྱེར་བསྐྱར་བཟོའི་ལས་དོན་བྱེད་སྒོས་མཐའ་དག་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲངས་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་མཚོན་པའི་འགྲོ་གོན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྱོད་ཤུ་བཞིན་ཡོད།

༡། གཞིས་ཁག་ནང་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཞིང་ས་སྟོང་པ་ཡོན་ཆེ་བཞག་པའི་བལ་སྦྱང་མ་མཇོས་པའི་ཁར། མ་འོངས་ས་ཆ་ཅམ་ཐོས་ཡོང་ཉེན་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་ལྟར་འཛིག་ཐབས་བྱལ་བས་ཅདལལ་ལྟན་ནང་བཀའ་མཚོག་དང་འཚར་འགོད་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ཏོན་ས་ཁར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་སྒྲིལ་ཀོབ་ཞིང་འབྲོག་འགན་འཛིན་བཅས་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢༣ ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༥ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ཏ་མིལ་ནཱ་ཌུ (Tamil Nadu) སོ་ནམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་རིག་པ་དང་ལས་སྟེ་རྩམས་ངོ་མཚལ་ཀྱིས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ཇི་ཡོད་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་འབྲས་སྐྱེས་ཤིང་དང་ཚོང་ཁེ་ཆེ་བའི་ཅི་ཤིང་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལས་འཆར་དངོས་སུ་འགོ་འཛིན་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་མངོན་གྱུར་བྱང་བར་ཅདལལ་ལྟན་བཀའ་ཤག་ལྟན་རྒྱས་སུ་ལས་བསྟོམས་སྟན་སེང་དང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་འབྲས་སུ་འཕོས་རིང་ལྟོ་གཞིས་ཁག་ནང་ཞིང་ཙེ་ཀར་ ༢༠ སྟེང་ཚོད་བལྟ་འདེབས་ལས་ཚད་ལྡན་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་ཚོད་གནང་ཡང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལྟོ་ཕྱི་གཙོ་སྐྱོང་འཕྲིན་ལྟོ་གཞིས་ཁག་ལྟའི་ས་འགོ་ཆས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་གཙོ་བཅས་སྟྲེས་ཤིང་འདེབས་ལས་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཀྱིས་བསྟུར་ཞུས་པར་འདི་ལོར་ཅུན་ས་ཁར་གཞིས་ཚགས་ཀྱི་ནང་མ་ཁེག་ཆུ་ཁ་ཕུ་ཁ་ཞིག་ཚོད་ཁ་ཕྱེ་ཐག་ཚོད་ཡང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉིན་ལྟོ་ཕྱི་ཁ་ཕུ་ཁ་ཞིག་ཡོ་ཀ་ཀ་ཏ་ཡིན་ཁ་ཕ་ཁ་ཞིག་ཡོ་ཀ་ཀ་ཏ་ཡི་ས་འགོ་ཆས་ལ་ངང་ཆགས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ས་ཁྱོན་ཕྱུ་ཁ་ཞིག་ཚོད་ཁ་ཕྱེ་ཐག་ཚོད་ཡང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉིན་ལྟ་ཕ་ཁ་ཞིག་ཡ་ཁ་ཞིག་ཡ་ཁ་ཞིག་ཡ་ཁ་ཞིག་ ལ་ ཁ་ཕ་ ཁ་ ཞ ཁ ཞ ཁ ཞ ཁ

འདི་གའི་སོ་ནམ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཆེད་གཏོང་གིས་གཞིས་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་དམིགས་རྟེན་གཙོ་བོ་ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༩༥༤ སྟེང་ཨར་ཥོམ་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཙམ་རྩ་གཏོར་དང་། འབྲས་ལྡན་དང་འབྲས་མེད་ཥེང་སྟོང་། དེ་བཞིན་སྟོད་ཁང་སོགས་དེ་སྔ་བྱང་ཐྲོང་མེད་པས་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་དང་སྨར་གསོ་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་གྲོང་གྲན་དབྱང་ཞིབ་ (Loss/Damage Assessment) བྱས་པའི་སྒྲན་ཐོ་ལྟར་ཅིན་སྐོར་འབྱམ་ ༣༠༠ ཙམ་གྲོང་གྲན་ཕོག་ཡོད། ཞིང་པ་མང་དག་ཅིག་ནས་མཉམ་འབྲེལ་དང་དཏུལ་ཁང་བཅས་ལ་བུ་ལོན་འཛལ་སྟོག་མ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སྨད་གཏུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་། གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས། སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་ཐྲོང་མཚོན་ཆེད་འདི་ནས་ཕྱི་ནང་སྨྲིན་བདག་རོགས་ཚོགས་ཁག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུ། ཕྱི་ནང་གནས་སྟོད་བོད་རིགས་སྐྱེན་ཟླ། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོར་ཞལ་འདེབས་ཡོང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པར་ཕྱི་ནང་གི་གཏོང་ཡོད་ཅན་གྱི་རོགས་ཚོགས་དང་རང་རིགས་བཅས་ནས་ཞལ་འདེབས་གནང་འབྱོར་བྱང་བ་ཅིན་སྐོར་ས་ཡ་ ཉ་༠༧ ཐོག་སྡེ་ལོའི་གུན་སྐྱོབས་ཟུར་འཛིན་དཏུལ་ལྷག་ནས་ཅིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༢་༥༣ བསྡུན་སྟེ་ཁྱོན་ཅིན་སྐོར་ས་ཡ་ ༢༢་༥༥ དེ་དག་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སྨད་ཀ་ཁུ་ཀ་འཕེམ་གནད་སྟེན་ཁུངས་གཏོང་བགོ་སྟོད་ཟིན་པས་ལན་ཐོག་ཐོད་ཅན་བྱང་ཡོད།

དེ་བཞིན་སྲིད་བྱས་ ༣༠༧༥ དགོངས་དོན་ལྟར་དབྱས་ས་གཉིས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་མངའ་གཞུང་ལ་ཞུ་བསྐུལ་རིམ་ཞུས་ཀྱིས་གུན་སྐྱོབས་ངལ་སེལ་རོགས་སྐྱོར་བསྡུལ་འགྲོར་བྱང་བ་ཅིན་སྐོར་ས་ཡ་ ཤ་༣༣ དེ་དག་དོ་བདག་ཞིང་པ་སོ་སོའི་དཏུལ་ཁང་ལག་དེབ་བརྒྱུ་ཁུངས་འགྲེམས་རིན་པས་ཕན་ཐོགས་སྟོན་མ་བྱང་ཡོད།

༣.༥། ངལ་སེལ་ལས་དོན།

༧། ཆུས་གསོའི་རོགས་སྐྱོར།

ཀ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ནང་ཆུས་གསོ་ཁང་ ༧༣ ཐོག་དྲང་སྟོན་སྤྱི་ཁྲབ་ལས་ཁང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པའི་ཏ་སྤྱར་དྲང་སྟོན་ཆུས་གསོ་ཁང་བཅས་ཁྱོན་བསྟོམས་ཆུས་གསོ་ཁང་ ༧༥ ཡོད། ཆུས་གསོ་ཁང་དེ་དག་གི་ནང་སྔ་ལོ་ཆུས་འགོགས་ ༨༣༤ ཡོད་པའི་ཐོག་ཅིས་ལོའི་ནང་ཆུས་གསོར་གསར་འཛུག་ཞུས་པ་ཉམས་ཐག་ཁོངས་ནས་གྲངས ༣༠ དང་། དེ་བཞིན་དྲང་ཟུར་ཉམས་ཐག་ཁོངས་ནས་གྲངས་ ༢ བཅས་བསྟོམས་ཆུས་འགོགས་མི་གྲངས་ ༨༨༣ ཡོད་ཁོངས་ནས་ཅིས་ལོའི་ནང་དུས་ཚོས་སྒ་ཀྱུར་བ་མི་གྲངས་ ༥༥ དང་། བུ་བཆུད་ཚར་ལོངས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པས་ལྟ་ཏོགས་ཐུབ་པར། སྨྲིག་འཛུགས་ནང་སྟོད་ཟླ་མེད་པས་ཙ་དགོངས་ཞུས་པ་ཕོ་མོ་གྲངས་ ༤ བཅས་བྱང་བ་འཕེན་འཕྲོས་ཁྱོན་བསྟོམས་ཆུས་འགོགས་མི་གྲངས ༥ཁ༨ ཡོད་པ་ཆུམས་ལ་དབྱས་ས་གཉིས་ནས་ཆུས་གསོ་ཁང་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་ཆུས་གཅོང་མི་རིར་སྟིན་བདག་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་ཞུས་ཏེ་ཁུངས་སོ་སོའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ཅིན་སྐོར་ས་ཡ་ ཅ་པ་༠༧ ཁུངས་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད།

ཆོས་གཙོ་བཏུ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག རྒྱ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕྱག་ཚོད་ ༧:༣༠ བར་དུ་གྱང་ཚོགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཟླ་པོ་ ༢༠༧༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཆོས་གཙོ་བཏུ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཆོས་འདུ་ཐུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། བ་ལྡ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་སྣན་སྒྲོན་ཞུས་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག ཐུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱ་ལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག **ཁ། དམིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར།** སྲི་ཧོར་ལགོང་ས་ལས་རྒྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལས་ཀྱི་འཁྲབས་སྐོར་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྡུན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་བློན་མཚོན་ཆེད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཁྲབ་ཁོངས་ཆས་གསོ་ཁང་ ༡༥ ལ་ཉིན་སྒྲོར་ས་ཡ་ ༥་ཀ་ ཐམ་པ་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཏེ་ཆས་འཁོགས་ཆ་ཚང་ལ་མལ་གདན་དང། མལ་གཟན། མལ་ཁེབ། སྟས་མགོ་དང་སྟས་ཤུབས་ཚད་ལྡན་རེ་གསར་བཟོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། **སྟ་ཝོཥེ་ལས་བསྟོམས་དོན་ཚན་ ༥ མ་ཡིན་པ་བྱེད་འཚར་ ༥་༥ ཆས་གསོ་ཁང་ཁག་ ༡༥ ལ་དམིགས་བསལ་ཇ་དྲག་མཐུན་འགྱུར་ཇི་ཞུས་གཤམ་གསལ།**

ཤ་ས་ཆས་གསོ་ཁང།

༡། ཤ་ས་ཆས་གསོཥེ་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་རོགས་དཏུལ་གནང་མཁན་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ཁོངས་ནས་ 1.Aet, France, 2.Verein Tibet Freunde (Swiss) 3.German Aid to Tibetans (Germany) 4.Save Tibet (Austria) 5.Tibet Charity(Denmark/Sweden) 6.Tibet Foundation (U.K.) 7. **ཨ་རིར་གཏན་བཞུགས་ལྷན་ཁང་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོས་ཚོགས་བཅས་རོགས་ཚོགས་ཁག ༥༣ ཙམ་ནས་རོགས་དཏུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོབ་བཞིན་ཡོད། ཕྱིས་ལོཥེ་ནང་ཤ་ས་ཆས་གསོཥེ་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་རོགས་དཏུལ་ཉིན་སྒྲོར་ས་ཡ་ ༡༡་༠༨ དོན་སོན་བྱུང་ཡོད།**

ཅིན་ཏ་ར་དོན་ལྡན་ཆས་གསོ་ཁང།

༡། ཅིན་ཏ་ར་དོན་ལྡན་ཆས་གསོཥེ་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང། རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ 1.Aet, France 2.Thinlay Jinpa Association, France, 3.German Aid to Tibetans, Germany 4.MOST Civic Association, Czech Republic དེ་བཞིན་རྒྱ་ལ་སྒྲོའི་རོགས་ཚོགས་འདྲ་མིན་ཁག་ནས་ཕྱིས་ལོཥེ་ནང་ཅིན་ཏ་ར་ཆས་གསོཥེ་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་རོགས་དཏུལ་ཉིན་སྒྲོར་ས་ཡ་ ༡་༣༨ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

ཀ་ཤ་ཀ་གཡུ་ལོ་བཀོད་ཆས་གསོ་ཁང།

།། ཀ་སྒྲག་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ 1.Le Toit Du Monde, FRANCE 2.Aet, FRANCE 3.German Aid to Tibetans, Germany གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ ༢ ནས་ཕྱིས་འོའི་ནང་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཏེན་སྒྲོར་མ་ཡ་ །།་།། གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་།

།། ཚེ་རིང་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ 1. ཨ་རི་ PRM དང་། 2.Tibet Fund, USA གཞན་གྱིའི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ ༢ ནས་ཆས་འགོགས་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་མཐུན་འགྲུར་ཆེད་ཕྱིས་འོའི་ནང་རོགས་དངུལ་ཏེན་སྒྲོར་མ་ཡ་ །།་།།ཤ། གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

ལུགས་བསམ་ཆས་གསོ་ཁང་།

།། སྤ་འོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་གསལ་ཨ་རིར་གཏན་བཞུགས་ཀྱི་ཅཱུས་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོས་ཚོགས་དང་། Ms Debbie Carrani, Vimala Association, Italy བཅས་རོགས་ཚོགས་གཉིས་ནས་ཆས་འགོགས་གྲངས་ །།ཅ། ཤོང་བའི་ཁང་མིག་གྲངས་ །།། དང་གསང་སྦྱོང་འཕྲས་ཁང་སོགས་རང་སྒྲིག་ཚད་ལྡན་ཅན་གསར་སྐྲུན་ལས་འཛར་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་ཏེན་སྒྲོར་མ་ཡ་ །།།ཅ་།། མཐུན་འགྲུར་རོགས་རམ་གནང་སོན་བྱུང་བ་བཞེན་ཨར་ལས་དུས་ཐོག་མཇུག་བསྒྲུལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ །།།།། ཟླ་ །།། ཚེས་ །།། ཉིན་ཨདལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

།། དེ་བཞིན་སྤ་འོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་གསལ་གོང་མཚུངས་ཨ་རིར་གཏན་བཞུགས་ཀྱི་ཅཱུས་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོས་ཚོགས་ནས་ཆས་གསོའི་མ་ནི་ལྷ་ཁང་གསར་རྒྱུ་ཆེད་ཏེན་སྒྲོར་མ་ཡ་ །།།ཅ་།། མཐུན་འགྲུར་རོགས་རམ་གནང་སོན་བྱུང་བ་བཞེན་ལས་གཞི་འཐུས་གཙང་མཐུ་གསྒྲུལ་ཞིན་ཡོད།

།།། ལུགས་བསམ་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་བློ་མ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོས་ཚོགས་དང་། 1.Most, Civic Association, Czech Republic 2.Ama Giannina Alberghini 3.Aet, France 4.German Aid to Tibetans, Germany 5.Ms Debbie Carrani (Italy) 6.Tibet International (USA) གཞན་གྱིའི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ །ཅ ནས་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཏེན་སྒྲོར་མ་ཡ་ །།་།། དོན་སོན་བྱུང་ཡོད།

ཀོ་ལི་སྒྲལ་ཆས་གསོ་ཁང་།

།། ལོ་འགོར་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་ཨ་རི་ PRM, USA ནས་བཀའ་འགྲོལ་བསྟལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད།

།། ཀོ་ལི་སྒྲལ་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་མཐུན་འགྲུར་གནང་མཁན་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ཨ་རི་ PRM དང་ Passport-Tibet, France བཅས་དང་། གཞན་ཡང་རོགས་ཚོགས་ཁག་ །། བཅས་ནས་འགྲོ་གྲོན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཏེན་སྒྲོར་མ་ཡ་ །།་།། དོན་སོན་བྱུང་ཡོད།

ཏོན་ཐུང་ཆས་གསོ་ཁང་།

།། ཏོན་ཐུང་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་མཐུན་འགྲུར་གནང་མཁན་དབུས་ངལ་ཚོགས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་འཛར་མན་རོགས་ཚོགས། ཨ་རན་སི་སོལ་ཏེ་མལ་རོགས་ཚོགས། སྲེལ་ཀོབ་སེར་ཏྲེས་བློ་མ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོས་ཚོགས། ཨེ་ཥ་ལི་ཕྲེ་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ཨ་རན་སི་ཨེ་ཏེ་ཨར་ཨེ་རོགས་ཚོགས། ཨ་རི་ནེ་ཌ་ཡོག་དང་ནེ་ཌ་ཌར་སི་

སྒྲོ་མ་ཐུན་ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་ཁག་འདྲ་མིན་ཁག་ ༡ ནས་འགྲོ་གྲོན་དང་ལག་དཏུལ་སྒར་ཆ་སོགས་ཀྱི་མ་ཐུན་འགྱུར་ཆེད་རྩེས་ལོའི་ནང་རོགས་དཏུལ་ཏེན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡.༢᱑ དོན་སོན་བྱུང་ཡོད།

སོན་སྒོ་ཆས་གསོ་ཁང་།

༡། ས্ভད་ས་གཏན་བཞུགས་ཚོ་ཡུལ་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ནང་མི་ནས་ཆས་གསོའི་མ་དཏུལ་ཐེབས་རྩ་ཆེད་ཏེན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡.༠᱗ གནང་སོན་བྱུང།

༢། ཆས་གསོ་ཁང་ཉམས་གསོའི་ཆེད་འཛར་མན་རོགས་ཚོགས་ཨེ་ནི་ཥེ་ཏིབ་ཨོ་སྒར་ལེན་ནས་ (Initiative Oberland) ཏེན་སྒོར་ ᄼᄼᄾ,ᄽᄾᄿᄾ ཐ་ཐུན་འགྱུར་གནང་སོན་བྱུང།

ᄾ། ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང། ᄼᄽᄾᄼᄽ་ཐ་ལས་ཡོ་རིན་ཡོ་ཆེའི་ཚོས་ཚོགས། ᄼᄽᄾᄼᄽ་ཐ་ཏེར་ས্ভར་རིན་ཡོ་ཆེ་མཚོག ᄼᄼᄽ་ས་ལ་ས্ভའི་ཚོས་ས্ভར་བཅུ་ཆེན་མདོ་ས্ভགས་ཚོས་ཀ্ভིང། ཨ་རིང་གཏན་བཞུགས་ས্ভོ་བཀྲས་མཐོང་ས্ভ་འགོར། ཤེ་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ཨེལ་པི་ཨེམ་ཀ্ভི་ཚོས་ཚོགས། དེ་བཞིན་ཕ্ভིའི་རོགས་ཚོགས་འདྲ་མིན་ཁག་ ᄾᄽ བཅས་ནས་རྒྱུན་གྲོན་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཏེན་སྒོར་ས་ཡ་ ᄾ.ᄾᄼᄿ བྱུང་ཡོད།

ཨོ་ཏེ་ཥ་ཆས་གསོ་ཁང་།

ᄾ། ᄾᄽᄾᄼ ཟླ་ ᄾᄽ ཚེས་ ᄾᄾ ཉིན་ཨོ་ཏེ་ཥ་མངའ་སྡེར་དགུ་ཆུང་ཏེ་ཏེ་ལི་ (Titli) ཞེས་པ་འབྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན་རྒྱུན་རྒྱུན་བས་ཆས་གསོ་ཁང་གི་ཁང་ཁྱེངས་ཁག་ཅིག་ལ་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་བར་དེ་མ་ཐག་ཇ་དགུ་ཉམས་གསོའི་ལས་འཚར་འབྲེལ་ཡོད་རོགས་ཚོགས་ ETRE (Swiss) Switzerland ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་འཚར་གསལ་ལྟར་ཏེན་སྒོར་ ᄿᄼᄾ,ᄾᄾᄾ གནང་སོན་བཞིན་ཆས་ཁང་ཉམས་གསོའི་ལས་གཞི་ལེགས་བྱུབ་ཟིན་ཡོད།

ᄾ། ཨོ་ཏེ་ཥ་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ས্ভིའི་རོགས་ཚོགས་ 1.ETRE (Swiss) Norsang Foundation, Switzerland 2.German Aids to Tibetans (Germany) 3.Dr. Raffaella, Italy) བཅས་ས্ভེ་ཁག ᄼ ནས་རྒྱུན་གྲོན་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཏེན་སྒོར་ས་ཡ་ ᄾ.ᄼᄾ བྱུང་ཡོད།

ས্ভན་དར་ཆས་གསོ་ཁང་།

ᄾ། ས্ভན་དར་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་རོགས་ཚོགས་ EcoHimal, Switzerland དང། German Aids to Tibetans (Germany) གཉིས་ནས་རྒྱུན་གྲོན་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཏེན་སྒོར་ས་ཡ་ ᄾ.ᄽᄾ བྱུང་ཡོད།

ཏེ་ཏུ་ཆས་གསོ་ཁང་།

ᄾ། ཏེ་ཏུ་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་ Le Toit Du Monde, FRANCE དང་ American Himalayan Foundation (USA) བཅས་ནས་ཏེན་སྒོར་ ᄽᄼᄿ,ᄾᄿᄾ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

མེའོ་ཆས་གསོ་ཁང་།

ᄾ། ལོ་འགོར་འདིའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆ་ཚང་ཨ་རི་ PRM, USA ནས་བཀའ་འགྲོལ་བསྟལ་ཐོབ་བྱུང་བ་དང། ཏ་དགེ་དགོས་མགོའི་ཆུ་དཔལ་འཕྲལ་ཆས་གསར་འཛུགས་ལེགས་པར་ཟིན། ད་བར་རོགས་དཏུལ་དངོས་སུ་འགྲོར་ཟིན་པ་ཏེན་སྒོར་ ᄿᄾ,ᄿᄼᄽ བྱུང་ཡོད།

།། ཁེ་ན་ཏ་ཡོད་པའི་མེའོ་གཞིས་སྒར་གྱི་ན་གཞོན་ཐུན་མོང་ནས་ཆུས་གསོའི་གསང་སྒྲོད་དང་འཕྲུས་ཁང་གསར་རྒྱ་ཆེད་ཀྱིན་སྒོར་ ༢༥,᠘᠐᠑ མཐུན་འགྲུར་གནང་ཡོད།

།། མེའོ་ཆུས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབྱུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱི་རོགས་ཚོགས་ Casadel (Spain) དང་ PRM (USA) བཅས་ནས་རྒྱུན་གྲོན་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཀྱིན་སྒོར་ ᠘᠐᠑,᠒᠓᠒ བྱུང་ཡོད།

མན་སྒར་ཆུས་གསོ་ཁང་།

**།། ** མན་སྒར་ཆུས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབྱུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང་། པ་རན་སི་སྤྱི་ནད་གཏུ་ཐུན་ཚོགས་སྒྲོལ་མ། PRM(USA) དཔལ་ཡོ་རིན་ཡོ་ཆེ་བཅས་ནས་ཀྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ᠓᠐᠓ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

ཏང་པ་སྒྲུར་ཆུས་གསོ་ཁང་།

**།། ** ཏང་པ་སྒྲུར་ཆུས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་ཆེད་དབྱུས་དྭང་སློབ་སྤྱི་ཁྱབ་དང་། དབྱུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱི་རོགས་ཚོ་ཀ་ས American Himalayan Foundation (USA), SOIR-IM (Norway), German Aid to Tibetans (Germany), Help-Age (Canada) བཅས་ནས་ཀྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ᠓᠐᠕ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།

།། ལཚོ་སྒྲོན་རོགས་སྐྱོར།

**།། ** སྡ་ལོའི་མ་ལོངས་བྱེད་ལཆར་དོན་ཚན་ (᠐᠓᠓) ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་ཆུས་གཅོང་ལཚོ་སྒྲོན་རོགས་རམ་གཟིགས་རྟོགས་དགོས་པ་མི་གྲངས་ ᠓,᠕᠒᠕ ཡོད་པ་དང་ལོ་ལཁོར་འདིའི་ནང་ཆུས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱུང་བ་མི་གྲངས་ ᠓᠐ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཆུས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གྲངས་ ᠓,᠕᠓᠕ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདི་ལོར་ཆུས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་པ་གྲངས་ ᠓᠐ དང་དུས་ཚོས་སུ་ཐུར་བ་གྲངས་ ᠓᠐ དེ་མཚུངས་འདོད་ཆུང་ཚོག་ཤེས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཕེན་བྱུང་བ་ཞོ་མོ་གྲངས་ ᠓ དེ་བཞིན་འདི་ལོ་ཉམ་ཐག་བསྒྲུར་ཞིབ་སྒྲགས་གནས་སྟངས་ཡར་ཆུས་སུ་ཕྱིན་པ་ཉམ་ཐག་མི་ཧོས་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ཞོ་མོ་གྲངས་ ᠔᠓ བཅས་ཕུད་ཆུས་གཅོང་ཞོ་ཏེང་དང་མོ་ཏེང་དེ་མཚུངས་བུ་ཐུག་ཆུང་འཛིར་ཡོད་ཀྱང་ངལ་ལ་ཁོད་ཞན་པས་བལྟ་རྟོགས་འགན་འཛིན་ལ་ཐུག་ཕུར་ལ་ཁོ་ཁ་ཆུས་ལཁོགས་གྲངས་ ᠓,᠓᠓᠕ ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་འདི་ནས་བལྟ་སྒྲོང་བྱེད་དགོས་ལྟར། ཆུས་ལཁོགས་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་ཕྱིན་བདག་ཐབས་འཚོ་ལ་ཀྱིས་དོན་འབྲས་ལེགས་སོན་བྱུང་ཡོད། ཕྱིན་བདག་མེད་པའི་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱུང་རིགས་དང་། དེ་བཞིན་སྒྲབས་དུས་སོ་སོར་ཆུས་གཅོང་ཁག་ཅིག་ལ་ཕྱིན་བདག་ཆད་པའམ་ཕྱིན་བདག་དོན་སོན་བྱུང་ཡང་ཉམ་ཐག་གི་ཚད་འཛིན་གཏན་འབེབས་འཚོ་ལྡན་ལྟར་རོགས་ཀྱིས་ནན་ཁྱད་ཅན་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཆགས་ལ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་རིགས་བོད་མིའི་ཕྱོགས་འཛུགས་ལ་ཁ་ཕྱིས་ཁོངས་ནས་ཆུས་གཅོང་གྲངས་ ᠓᠓᠕ ལ་ཀྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ᠓᠐᠔ གསོལ་བསྡུལ་བྱུང་བ་ལྟར་དུས་ཐོག་བགོས་འགྲེམས་ཀྱིས་ཆུས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཁག་གི་དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

།། གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཕུད་པའི་ལོ་ལཁོར་ནང་ཕྱིའི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་ཆུས་གཅོང་ལཚོ་སྒྲོན་ཆེད་གནང་སོན་བྱུང་བ་ཀྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ᠕᠔᠔ བྱུང་བ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའི་བརྒྱུད་ཆུས་གཅོང་སོ་སོར་དུས་ཐོག་ལཚོ་སྒྲོན་བགོས་འགྲེམས་ཀྱིས་ཕན་ཆུས་ཅི་ཆེ་བྱུང་ཡོད།

གཟ། དེ་མཚུངས་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༢ ནང་ཡོད་པའི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་འདྲ་མིན་གྱངས་ ༥༣ ཡོད་པ་ནས་འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཕྱོགས་མཐའི་ས་གནས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྱོན་དང་། དེ་བཞིན་ཏ་ཏག་ངལ་སེལ་འགྲོ་གྲོན། སྟོབ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཅིན་སྟོར་ས་ཡ་ ༣༢.༡༥ དོན་སོན་བྱང་བ་ལྟར་ཁྱངས་སོ་སོར་དུས་ཐོག་བགོས་འགྲེམས་ཤུས་ཡོད།

ང། བོད་མི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞན་རྟེན་གྱི་བསམ་བློ་དོར་དགོས་པ་དང་ནང་མི་བརྒྱུད་འཛིན་ཡོད་རིགས་ནས་ཐ་མ་ཆན་ཆོན་ལ་བལྟ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་གོ་བསྐོན་སྟོབ་གསོ་ཐུབ་ཤུ། འཚོ་སྟོན་འོ་མང་བསྡུད་མར་ཤུ་བཞིན་པའི་ཆས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཡང་ཐོབ་ནང་མི་རྒྱུད་འཛིན་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཁག་ ༣ ནས་ཆས་འགོགས་ཥོ་མོ་གྱངས་ ༥ ཉམ་ཐག་ཡང་ཐོབ་ཁོངས་ནས་དང་ཟླང་ཕྱིར་འཐེན་བྱུང་ཡོད།

༣། དྭང་ཟྭར་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོར།

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁྱལ་དྭང་ཟྭར་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ངོས་བཞེས་ཡོད་པ་ཁྲོན་ས་ཁག་ ༩༠ ནང་སྤ་ལོ་མི་གྱངས་ ༢༥²¹ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདི་ལོར་དུས་ཚོས་སྒྲུབ་བ་གྱངས་ ༥ དང་། ཆས་གསོར་ཚུད་པ་གྱངས་ ²¹ བཅས་ཕྱད་ཕྱེས་ལོའི་ནང་དྭང་ཟྭར་ཉམ་ཐག་འཚོ་སྟོན་ཞུ་སྟོད་དགོས་པ་མི་གྱངས་ ༢²¹² ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་ནས་བདག་དང་རོགས་དཏུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་འཚོ་སྟོན་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཏིན་སྟོར་ས་ཡ་ ༣.༨༠ ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་ཁྱངས་འགྲེམས་ཤུ་ཕྱབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས།

ཀ ᠬᠠᠳᠠᠯᠠᠯ་ལྷན་བཀའ་ཨཱཡཱ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ འགོད་བཀའ་ཡིག་ཨང་ ༡༢༠²¹ཀ(ཆ།) ༢༠༡༦"༢༠²¹ ཙ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ཕེབས་དོན། དབུས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྱས་འགོད་ལས་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ནང་ཨེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་བཀའ་བློན་གྱལ་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་བཟུང་ལོ་རིའི་རིང་ར་བསྐོར་གྱིས་འགན་བཞེས་གནང་རྒྱ་ཕེབས་དགོངས་ལྟར། གོང་གི་ཙ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དོན་འདི་གা་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁྲུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ བྱ་ ༤ ཚེས་ ༢๐ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡²¹ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ བར་ལོ་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ལས་འགན་ཞུས་པ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡²¹ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ནས་བཟུང་ཨེས་རིག་ལས་ཁྲུངས་སུ་ཕྱིས་ལྷོད་ཁམས་དྭངས་ཟིན་པ་ཡིན།

ཁ། ཉམ་ཐག་བལ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་སྒྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་བསྐྱར་ཞིབ།

སྤ་ལོའི་ལས་བསྡོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་བལ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་སྒྲིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་ᠬᠠᠳᠠᠯᠠᠯ་ལྷན་བཀའ་ཨཱཡཱ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡²¹ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣᠈ འགོད་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་བྱུང་བ་དེ་ལྟར་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་ལ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ་ཙ་འཛིན་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུས་སུ་ཡིན།

༢.༥། ནཱ་གཱཪྫུ་ནཱ་སས་སྒྲོར་ལས་དོན།

༡། ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར།

གང་ས་ཅན་ལྷོར་ས།ལ་དུས་གྱུར་བྱུང་སྟེ་སྒྲུབས་བཅོལ་དུ་གྱུར་རྗེས་སྤྱི་ཧོར་᱘གོང་ས་᱘སྒྲུབས་མཚོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་དང་། ཡང་སྨོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་འབྲན་མེད་ཡོག་རང་རིའི་ནཱ་གཱཪྫུ་ནཱ་ཆེན་གནང་ཡོད་ཀྱང་། ནཱ་གཱཪྫུ་ཁག་ཅིག་ལ་ཆོག་མེད་ཀྱི་ནང་མིའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་། རིགས་གཅིག་གནས་སྡུད་དབང་གི་སྟོབ་མཐར་མ་སོན་པ། དེ་བཞིན་སྟོབ་ཐར་སོན་ནས་མཐོ་སྟོབ་ཏུ་སྐྱེད་མ་ཐུབ་པ་སོགས་གནས་དོན་ཅི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུན་པའི་ལས་མེད་དུ་ལྷག་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་དོ་དབྱིངས་ལྟར་འཚོ་ཐབས་འོས་པའི་ལག་ཤེས་འདྲ་མིན་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་དང་། སྦྱོང་བརྡར་ལེགས་ཐོན་རྗེས་ལས་འཚོལ་གོ་སྒྲིག་གིས་རང་རིའི་ནཱ་གཱཪྫུ་ནཱ་རྣམས་གཞན་རྟེན་ཀྱི་བསམ་བློ་དོར་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཁག་སྒྲུན་ཟུས་ལྟར་སྤྱ་ལོའི་མ་འོངས་བྱེད་འཛིན་བཅར་ས་བཅད་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ **ཀ(༡)** དགོངས་དོན་ནི་ལ་མཏྲ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་བསྟེ་གནས་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག ༡༨ ནས་ན་གཱཪྫུ་ལས་མེད་གྲངས་ ༥༠ ལ་སྒྲ་བཟོ་དང་། མཇོས་བཟོ། མགོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་། ཏ་རྒྱ་སྤྲིག་བཀོད། མ་བྱན། ཀྱམ་ལུ་ཏར་བཟོ་བཅོས། སེལ་ཚོང་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ སྦྱོང་བརྡར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༢། དམིགས་བསལ་ལས་འཚར།

ཀ ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ།

སྤ་ལོའི་མ་འོངས་བྱེད་འཛར་ས་བཅད་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ ཅ། དགོངས་དོན་ཅིས་ལོའི་ནང་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་གོ་བསྐོང་འཚོགས་ཞུས། རང་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་སྟོབ་ཚན་ཁག་འདྲ་མིན་ཡོད་ནའང་ལས་དོན་དང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་འགྲུར་ཡིན་པར་བརྟེན། རང་རིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལས་གཞི་སྟེལ་ཕྱོགས་ཚགས་ཆུང་ཀུས་ལྷན་ཡོང་ཐབས་སུ་ སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དབར་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བར་ཤད་ཐོག་མ་འོངས་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་བཅས་ལ་དམིགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༣ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་མ་ཁག ༢༠ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གྲངས་ ༢᱕ རྒ་མ་གང་མས་སྐྱིད་དུ་ བསྐོང་འཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའི་གོས་ཚོད་ཁག་ལག་བསྟར་ཞུས་དང་ཞུ་ཐུས་དང་། མ་འོངས་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ལན་ཆགས་ཆ་ཚེར་བྱུང་ཡོད།

ཁ ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་དོ་སྦྱོང་བརྟན་ཐུང་

མང་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཱཪྫུ་ནཱ་སྐྱེས་ནང་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་ཁག་གི་དོ་སྦྱོང་དང་། སྦྱོང་བརྡར་མཐུན་རྒྱན། ལན་ཐོག་ཏུ་གཱཪྫུ་ནཱ་ཡོད་སྐོར་དོ་སྦྱོང་རྒྱ་ཆེ་ཡོད་སྟབ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་ ༢᱓ ནང་ཕྱི་དྲེལ་སྦྱ་བརྟན་ཚན་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བརྟན་ཐུང་ཞིག་བཟོ་སྟེ་ཞུ་ཐུས་པ་དང་། དེ་ཡང་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྟེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

༣། སྦྱོང་བརྡར་བ་ཚོར་རང་གི་དོ་དབྱིངས་དང་ནུས་སྟོབས་གོང་སྟེལ་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གི་སྒྲིག་རྟེ་ཞུས་གནས་སྟངས།

ཀ མདུན་ལམ་སྒྲོན་སྟོན་དང་ལས་འཚོལ་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏང་རྒྱུའི་ཟབ་སྦྱོང་།

འདི་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་བཞིན་མཏུན་ལམ་སྟོན་སྟོན་པ་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི་དགེ་ཆན་གཅིག་ལྷོག་གསལ་བསྡན་འཛིན་བློ་ལྡན་ལགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ བར་ཟླ་གྲངས་ ༦ རིང་སྦྱོང་**བརྡར་ཁང**་**གི**་**སྟོན**་**མ**་**ཆུམས**་**ལ**་**མཏུན**་**ལམ**་**སྟོན**་**སྟོན**་**སྐོར**་**དང**།། **བཀའ**་**མོལ**་**གནང**་**སྤྱངས**། **གདེང**་**སྟོས**། (Communication and confidence building) **བཅས**་**གོང**་**སྟེལ**་**གཏོང**་**ཕྱོགས**། **དེ**་**བཞིན**་**ལས**་**འཚོལ**་**ཀྱི**་**ནུས**་**པ**་**གོང**་**འཕེལ**་**གཏང**་**རྒྱུ**་**འི**་ (Employability skill training) **ཐོག**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**གོ**་**སྒྲིག**་**ཞུས**་**པར**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**བ**་**ཆུམས**་**ལ**་**ཕན**་**རྒྱས**་**ཆེན**་**པོ**་**བྱུང**་**ཡོད**།། **ཁ**། **ཅོད**་**ཀྱོག**་**འདུམ**་**སྒྲིག**་**གི**་**ཟས**་**སྦྱོང**།

ཕྱི་**ལོ**་ **༢༠༧༥** **ཟླ**་ **༦** **ཚེས**་ **༡༣** **ནས**་ **༡༦** **བར**་**ཉིན**་**གྲངས**་**བཞི**་**རིང**་**ཏུ**་**ས**་**བོད**་**ཀྱི**་**ཅོད**་**ཀྱོག**་**འདུམ**་**སྒྲིག**་**བསྟེ**་**གནས**་**ཁང**་**ནས**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**སྐབས**་**གཉིས**་**བསྡུད**་**མར**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**བ**་**ཆུམས**་**ལ**་**སྦྱི**་**ཚོགས**་**ནང**་**གི**་**ཅོད**་**ཀྱོག**་**འདུམ**་**སྒྲིག**་**གཙོས**་**ན**་**གཞོན**་**ཚོའི**་**བསམ**་**བློ**་**འཕྲེར**་**ཕྱོགས**་**དང**། **འཚེ**་**མེད**་**ཞི**་**བའི**་**ལྟ**་**གྲུབ**། **དེ**་**བཞིན**་**བློ**་**སྟོས**་**གོང**་**སྟེལ**་**བཅས**་**ཀྱི**་**ཐོག**་**ཟས**་**སྦྱོང**་**གོ**་**སྒྲིག**་**ཞུ**་**ཐུབ**་**པ**་**བྱུང**་**ཡོད**།།

ཁ **ན**་**གཞོན**་**རོགས**་**སྐྱོར**་**གྱི**་**བྱན**་**གཏོང**་**ལས**་**འཛར**་**ཌོ**་**སྦྱོད**།

སྦྱོང་**བརྡར**་**སྐབས**་**སོ**་**སོར**་**འདི**་**གའི**་**ཁྲན**་**ཁོངས**་**ན**་**གཞོན**་**རོགས**་**སྐྱོར**་**ཚན**་**པའི**་**སྐྱེད**་**ཆུང**་**བྱན**་**གཏོང**་**ལས**་**འཛར**་**དང**་**སྒྲིག**་**གཞི**་**བསྐྱར**་**བཅོས**་**ཇི**་**ཕྱིན**་**ཁག**་**ངོ**་**སྦྱོད**་**དང**། **སྟེང**་**ལོར**་**ནི**་**ལ**་**མཆུ**་**ལ**་**ལས**་**རིགས**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**ལྷེ**་**གནས**་**ཁང**་**ནས**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**ཐོན**་**པའི**་**ན**་**གཞོན**་**ཆུམས**་**ལ**་**ལས**་**གཞི**་**འདིའི**་**ཡོག**་**དམིགས**་**བསལ**་**གོ**་**སྐབས**་**སྐྱན**་**ཀྱི**་**ཡོད**་**པའི**་**ཞིབ**་**གནས**་**དང**་**དེའི**་**དགེ**་**མཚན**་**ཇི**་**ཡོད**་**བཅས**་**འགྲེལ**་**བརྗོད**་**ཞུས**་**དང**་**ཞུ**་**མྱས**་**ཡིན**།

ང། **ཚོང**་**ལས**་**སྟེལ**་**ཕྱོགས**་**ཀྱི**་**སྦྱོང**་**བརྡར**།

འདི་**གའི**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**ཁང**་**དང**་**དབལ**་**ལས**་**ཁྲན**་**ཁོངས**་**ཡར**་**ཐོན**་**ཚོང**་**ལས**་**རམ**་**འདེགས**་**ལས**་**གཞི**་**གཉིས**་**ཟུང**་**འབྲེལ**་**གྱིས**་**ཕྱི**་**མི**་**ཁྲད**་**ལས**་**གཙན**་**ཞུས**་**ཐོག**་**ཕྱི**་**ལོ**་ **༢༠༧༥** **ཟླ**་ **༥** **ཚེས**་ **༢༢** **ནས**་**ཟླ**་ **༧༧** **ཚེས**་ **༧**། **བར**་**དང**། **དེ**་**བཞིན**་**ཕྱི**་**ལོ**་ **༢༠༧༥** **ཟླ**་ **༧༢** **ཚེས**་ **༧༢** **ནས**་**ཕྱི**་**ལོ**་ **༢༠༧**[**illegible**] **ཟླ**་ **༣** **ཚེས**་ **༧༣** **བཅས**་**ཉིན**་**སོ**་**སོར**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**ཁང**་**གི**་**སྟོན**་**མ**་**ཆུམས**་**ལ**་**ཡར**་**ཐོན**་**ཚོང**་**ལས**་**སྟེལ**་**ཕྱོགས**་**ཐད**་**སྦྱོང**་**བརྡར**་**རིམ**་**པ**་**ཁག**་**གཉིས**་**གོ**་**སྒྲིག**་**ཞུས**་**པ**་**དང**། **སྦྱོང**་**བརྡར**་**གྱུབ**་**པའི**་**རྗེས**་**སྟོན**་**མ**་**ནང**་**ཁུལ**་**ཚོང**་**ལས**་**སྟེལ**་**ཕྱོགས**་**ཀྱི**་**འཛར**་**གཞི**་**འགྲན**་**བསྡུར**་ (Business plan competition) **བཀྲིས**་**པའི**་**ནང**་**ནས**་**ཅི**་**ཐོན**་**བྱུང**་**བ**་**མོན**་**ལྷོ**་**འདོད**་**ཀུ**་**གླིང**་**གི**་**ཟློན**་**མ**་**བསྡུན**་**འཛིན**་**སྟྲོལ**་**མར**་**དབལ**་**ལས**་**ཡར**་**ཐོན**་**ཚོང**་**ལས**་**རམ**་**འདེགས**་**ལས**་**གཞི**་**འི**་**ཁྲོང**་**ལས**་**མཇོས**་**བཟོ**་**ཁང**་**གསར**་**རྒྱུ**་**ཆེད**་**མ**་**དཏུལ**་**ཏིན**་**སྟོར**་**འབྱམ**་ ། **གནང**་**གཏན**་**འཁེལ**་**ཡོད**།

ཅ། **ན**་**གཞོན**་**རོགས**་**ཀྱི**་**ཀྱེད**་**ཆུང**་**བྱན**་**གཏོང**་**ལས**་**གཞི**།

སྤ་**ལོའི**་**མ**་**ཡིན**་**བྱེད**་**འཛར**་**ས**་**བཅད**་**གསུམ**་**བའི**་**དོན**་**ཚན**་ **ཁ** **དགོངས**་**དོན**་**ཅིས**་**ལོའི**་**ནང**་**ན**་**གཞོན**་**ཤོ**་**གྲངས**། **༢** **དང**་**མོ**་**གྲངས**། **༣** **བཅས**་**མི**་**གྲངས**། **༡༠** **ལ**་**ཚོང**་**ལས**་**ལས**་**གཞི**་**འདྲ**་**མིན**་**ཆེད**་**ཀྱེད**་**ཆུང**་**བྱན**་**དཏུལ**་**ཏིན**་**སྟོར**་**འབྱམ**། **༡༡** **བྱན**་**གཡར**་**ཞུ**་**སྟོད**་**ཐུབ**་**པ**་**དེས**་**ཁ**་**ཚ**་**དགོས**་**གཏུགས**་**ཀི**་**ཕན**་**རྒྱས**་**ཅི**་**ཆེ**་**བྱུང**་**ཡོད**། **ད**་**བར**་**ན**་**གཞོན**་**ཤོ**་**མོ**་**གྲངས**། **མ****ཅ**[**illegible]**ལ**་**དཏུལ**་**བྱན**་**སྟོར**་**ས**་**ཡ**། **ཆ**[**illegible]**ལ**[**illegible] **བྱན**་**གཡར**་**མ**[**illegible]**ལ**[**illegible]**ནང**་**ནས**་**ཁ**[**illegible]**ལ**[illegible]

ཨང་།	གནས་དོན།	མི་གྲངས།	ཕྱག་རིན་སྒོས།	ལྷག་བསྡད་སྒོས།	ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོས།
༡	བྱན་དཏུལ་གཙང་འཛལ་རིན་པ།	༢༡༠	༢༢,༹᳀᳀,᳀᳀᳀		༢༢,᳀᳀,᳀᳀᳀
༢	ལས་གཞི་འགྲོ་ལུས།	᳀᳇	༢,᳆᳆᳆,᳀᳄᳇	༢,᳀᳃᳃,᳀᳇᳇	᳅,᳀᳀᳀,᳀᳀᳀
བསྡོམས།		**᳀᳅᳇**	**᳀᳅,᳇᳃᳇,᳀᳀᳇**	**᳀,᳀᳃᳃,᳀᳇᳇**	**᳀᳀,᳄᳀᳀,᳀᳀᳀**

᳅། བཞུགས་ལྷར་ཏ་ས་ལུལ་གྱི་ལས་ཀློར།

ཀ། ལྷ་བཟོའི་སྒྲོང་བརྡུལ།

སྤ་ལོའི་མ་ཚངས་བྱེད་ཀློར་ས་བཅད་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ **ཀ (᳀)** དགོངས་དོན་ཏ་ས་མེགཀ་ལྷན་སྒེ་ལེན་ཁང་རྩིད་པའི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ན་གཞོན་གྲངས། ᳀᳇ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ལྷ་བཟོ་བ་ཐགས་ཅན་ Jawed Habib གྱི་སློབ་ཁྲིད་ཆ་འཛིན་འོག་ཟླ་གྲངས་གསུམ་རེ་བྱས་པའི་ལྷ་བཟོའི་སྒྲོང་བརྡུར་ཕེངས་བཞི་འབྱུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ཁ། ཀོམ་པྱུ་ཏར་སྒྲོང་བརྡུལ།

སྤ་ལོའི་མ་ཚངས་བྱེད་ཀློར་ས་བཅད་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ **ཀ (᳃)** དགོངས་དོན་ཏ་ས་ཁུལ་གནས་སྡོད་ན་གཞོན་ཝོ་མོ་གྲངས་᳃᳄᳄ ཅོམ་ལ་གཞི་རིམ་དང་མཐོ་རིམ་ཀོམ་པྱུ་ཏར་སྒྲོང་བརྡུར་ཕུལ་བའི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།

ཨང་།	སློབ་གྲྭ་སློབ་ཚན།	ཝོ།	མོ།	བསྡོམས།	དུས་ཡུན།
༡	གཞི་རིམ་ཀོམ་པྱུ་ཏར། (Basic Computer Course)	᳀᳀᳃	᳅᳃	᳀᳆᳅	ཟླ་གྲངས། ᳀
᳃	བྱ་རྒྱ་བྱིས་བཀོད། (Web-Designing)	᳀᳅	᳅	᳃᳀	ཟླ་གྲངས། ᳄
᳄	Photo shop	᳄᳇	᳀᳅	᳆᳀	ཟླ་གྲངས། ᳀
᳄	Indesign	᳀᳃	᳄᳀	᳀᳀᳇	ཟླ་གྲངས། ᳀
᳅	རྩིས་ཉར་ཕྱོགས། (Tally accounting)	᳀	᳇	᳀᳆	ཟླ་གྲངས། ᳀
བསྡོམས་སྒྲོང་བརྡུར་བ་གྲངས།		**᳃᳅᳆**	**᳀᳃᳀**	**᳄᳀᳀**	

ག། ན་གཞོན་མཏུན་ལམ་སློབ་སྟོན་དང་ལས་ཀཆོལ།

སྤ་ལོའི་མ་ཚངས་བྱེད་ཀློར་ས་བཅད་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་ **ག** དགོངས་དོན་རྩིས་ལོའི་ནང་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སློབ་གྲྭ་མཐར་སོན་མ་ཐུབ་པར་ལས་མེད་དུ་ལྷག་བཞིན་པར་སོང་། ན་གཞོན་རྣམས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ཏ་ས་སྟེ་ལེན་ཁང་རྩིད་པའི་ནང་ན་གཞོན་རོགས་སློར་ཚན་པའི་ཁྲབ་ཁོངས་མཏུན་ལམ་སློབ་སྟོན་དང་ལས་ཀཆོལ་ཚན་པས་ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལྷོ་གཞིས་ཁག་ལྟ་དང་ཁྲབ་ཁོངས་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཐུག ᳘᳚ལའི་ཟླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཞི་ཕྱིན་ཁང་། སྒྲང་ལོར་བོད་ཁྲིམ་སྟོད་ཁང་། ནི་ལ་མང་ལྷ་ལ་སྒྲོང་བརྡུར་ཁང་བཅས་སུ་འགྲོ་སུས་ཀྱི་སློབ་ཐུག་དང་། བར་ཕྱིང་ན་གཞོན་ལས་མེད་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་མ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ཝོ་མོ་གྲངས། ᳀᳀᳀᳀ ལ་མཏུན་ལམ་སློབ་སྟོན་དང་། ལས་ཀཆོལ་སྐབས་དགེ་རྒྱུགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ། རང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འབྲེ་ཐུགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སྒྲོང་དང་། འབྲེལ་ཡོད་པ་མ་རྣམས་ལ་ལོ་

ན་སོན་པའི་ན་གཞོན་མཉམ་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཕྱོགས་དང་། ཁོང་ཡུག ཀུས་བཅོ་ཞུ་ཕྱོགས། པ་མས་ཐུ་ཀུ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་ཕྱོགས་དང་ སྒྲ་ཡོངས་ཀྱི་མི་ཚེའི་མཐུན་ལམ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་ཐད་གོ་བསྐྲན་ལམ་སྟོན་སོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཏ་ས་གནས་སྦོད་དང་། བར་ལྷོང་ལས་མེད་ན་གཞོན། སྨོན་ལུག ཨ་མ་མི་གྲངས་ ༣༥ བཅས་ལ་མཐུན་ལམ་སྨོན་སྟོན་དང་ གཞན་དགོས་དེས་ལམ་སྟོན་ཁག་ཀམ་བུ་ཏར་དྲྭོག་བརྒྱུད་གོ་རྟོགས་སྟེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

ང། དུས་ཐུང་ཟབ་སྦྱོང་དང། སྦྱོང་བརྡར།

སྟེ་ལེན་ཁང་རྟྭིང་པའི་ནང་འདི་གཡོ་ན་གཞོན་རོགས་སྐྱོར་ཚན་པའི་ཁྲབ་ཁོངས་མཐུན་ལམ་སྨོན་སྟོན་དང་ལས་འཚོལ་ཚན་པས་ལོ་ འགོར་འདིའི་ནང་གཤམ་གསལ་དུས་ཐུང་ཟབ་སྦྱོང་དང། སྦྱོང་བརྡར་གོ་སྒྲིག་རྗེ་ཞུས་གཤམ་གསལ།

ཡང།	ཟབ་སྦྱོང།	སྦྱོང་བརྡར་གནང་མཁན།	དུས་ཡུན།	ཕོ།	མོ།	བསྡོམས།
༡	ཁྲྭང་ལས་པ་ ༢༣ ནས་མཐུན་ལམ་སྨོན་སྟོན་དང། མ་འོངས་མཐུན་ལམ་སྐོར།	༢༠༢༤།༠༦།༢༥ ནས་ ༢༠	༥	༢༠	༢༥
༢	རྒ་ས་བོད་ཀྱི་ཙོང་རྩྭིག་འདུམ་སྒྲིག་ལྷེ་གནས་ཁང་ནས་འཚེ་མེད་ཞེ་བའི་ལྷ་གྲྭབ་དང་འབྲེལ་ལམ་གནང་ཕྱོགས་སྐོར།	༢༠༢༤།༠༤།༢༦། ནས་ ༢༤ ༢༠༢༤།༠᪥།᪥᪥ ནས་ ᪥᪥ ༢༠᪥᪤།᪥᪥᪥᪢ དང། ༢༠᪥᪤།᪥᪥ ནས་ ᪥᪣ ༢༠᪥᪥།᪠᪣།᪥ᪧ	᪠ᪧ	᪥᪥	ᪧ᪤
᪣	ཏ་ས་གནས་སྦོད་གླིག་བརྟན་བཟོ་མཁན་སྒྲ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ཐུལ་འབྱུང་ནས་བསམ་བློ་འཕྲེར་གསོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང།	༢༠᪥᪤།᪥᪠།᪥᪠	᪥᪤	᪢᪤	᪥᪥
᪠	ཚོང་པ་བསྟན་འཛིན་མིག་དམར་ནས་མ་འོངས་མཐུན་ལམ་སྐོར།	༢༠᪥᪤།᪥᪣།᪥᪥	ᪧ	᪥᪠	᪥ᪧ
᪥᪤	སྐོད་རགས་ཚོང་ལས་ཁང་གི་ཡི་ཤེས་དབལ་འབྱོར་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་ཐོག་ལས་སྐོར།	༢༠᪥᪠།᪥᪥᪠	᪥᪣	᪥᪥	᪣᪣
བྱོན་བསྡོམས།			**᪠᪥**	**ᪧ᪠**	**᪥᪤᪥**

ᪧ། དམིགས་བསལ་མཐུན་ཏྲེན་སྦྱོང་སྦྱོང་སྐོར།

བོད་མི་འི་གནས་སྦོད་ས་གནས་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་བར་ལྷོང་ལས་མེད་ན་གཞོན་དང། སྨོན་ལུག་མང་དག་ཅིག་ལོ་ལྷ་ང་སྒྲང་ལོར་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་ནས་ལག་ཤེས་འདུ་མིན་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་རྟེས་ལས་ཐོན་ཐོག་དངོས་སུ་བཞུགས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོའི་འཚོ་བ་བསྐྱེལ་བཞིན་ཡོད་བཅས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྟེང་བསྡུས་སུ། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᪥᪤ ཟླ་ ᪤ ཚེས་ ༢᪠ ལ། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་མཚོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་ཁ་བ། སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༥'''༢༠༢༦ ལོའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྟན་ཐོ་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། **ཡིག་ཆ་ཡང་ ༢༥** པར་གཟིགས་རོགས་གནང། སྟན་སྒྲོན་གནང་མཁན། སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག **ཡིག་ཆ་ཡང་ ༢༥** པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༥'''༢༠༢༦ ལོའི་ཟླ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྟན་ཐོ།

༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས།

༡། ནང་སྒྲིད་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཚོགས་གྲུངས་ ༡ པོར། **ད་ལྟའི་ཚར་ནང་སྒྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག ༥༤ ཡོད་པ་དང་། སོ་ནམ་གཙོ་གྲུར་གྱི་གཞིས་ཁག ༢༨ དང་མཉམ་འབྲེལ་ཆེ་ཁག་ ༡༤ བཟོ་ཚོགས་དེབ་སྐྱེལ་ཁག ༡༥ རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༩ བཅས་ཡོད། ཁྱོན་མི་འབོར་ ༡༡༥༤༥༥ ཡོད་པ་འདི་དག་གི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྒེལ་གསུམ་གྱི་འགན་འཁྱར་ཞུ་མྱས་ཡིན།** ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་མི་འབོར་ ༡༡༥༤༥༥ དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༠༥ ལོའི་བཅུན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཞིང་གཉིས་པར་ཚད་འཛིན་བྱས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། འདས་ཟོར་ཨ་རིའི་སྒྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁ་ཐོར་བཅས་ཀྱི་མི་འབོར་བསྡུ་རྒྱབ་གནང་བར་ཚད་འཛིན་གནང་བ་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༢། ལས་བསྟོམས་ཚོག་གྲངས་ ༢ པར། **༢། སྤ་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་༧ དེ། ཀ ༢ ནང་གསལ་ལྟོ་ཐྲོག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྟའི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༠ ཙམ་གྱི་སྟོད་ཁང་གསར་རྒྱ་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་ཏེ་རིང་མིན་སྟོད་ཁང་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱ། ཅིས་ལོའི་ནང་ལས་གཞི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧'།'།'། ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་ཁྱོན་ལས་གཞི་ཆེད་ད་བར་འགྲོ་གྲོན་ས་ཡ་ ༥༥'།'༤ ཕྱིན་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། ལྷོ་ཐྲོག་གསར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྟའི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་མཁན་གྲངས་གཙོ་ཆོད་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྟོད་ཁང་གསར་པ་ ༡༠ དེ་བགོ་འགྲེམས་ཇི་ལྟར་གནང་འཚར་ཡོད་དམ།

༣། ལས་བསྟོམས་ཚོག་གྲངས་ ༣ པར། **༥། སྤ་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་༧ ཀ།༡ ནང་གསལ་ཨ་རིའི་སྒྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐོ་གློག་ཕྲད་ནང་དུ་འཛུག་ཞུས་ཐོག་གྲངས་མཇོད་ནས་དགོས་གལ་གྱི་བསྡུས་བྱའི་སྟན་ཐོའི་རིགས་བཟོ་སྐྱོན་ ཞུས་ཡོད།** ཞེས་ གསལ་ཐད། དང་པོ། ཀ ཞིས་ཆགས་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐོ། ཞེས་པ་དེ་ཀ་རེ་ཡི་གྲངས་ཐོ་ལ་གོ་དགོས་མམ། གལ་སྲིད་མི་འབོར་དང་། མི་འབོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་གྲངས་ཐོ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཚེ། ད་ལྟའི་ཚར་གཞིས་ཆགས་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་དེ་དག་གི་མི་འབོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས་

གནས་སྟངས་གཅིག་འདྲ་ཚགས་ཡོད་དམ། གཉིས་པ། ། ལས་གཞི་འདི་ཐོག་མ་གཅིག་དུས་ནས་མགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་མཇུག་བསྡུལ་ཡོད་དམ་མེད། མཇུག་བསྡུལ་ཡོད་ན་དེ་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་དོན་གཅིག་དུས་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱ་འཚར་ཡོད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུལ་མེད་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་དང་། གཅིག་དུས་མཇུག་སྡུལ་རྒྱུའི་དམིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད་དམ།

๒། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ๒ པར། **๨། སྒེལ་ཀོོད་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བཀྲེས་ཡོལ་བའི་བཀྲེས་ཤག་གྲངས་ ๑ གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་མཇུག་བསྡུལ་ཏེ་ཁྱངས་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། བཀྲེས་ཤག་ལྷ་དེ་བཀྲེས་ཡོལ་བ་སུ་དང་སུ་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། བགོ་འགྲེམས་གནང་ཐོག་ཁྲིམས་སྒྲིག་གང་གི་ཚ་རྒྱུན་འོག་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།

๑། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ๖ པར། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཁེ་ན་ཏར་ཐོག་ལས་ཕེབས་གནང་བའི་སྐོར་ཞིག་འགོད་པའི་ནང་། "**ཕྱི་ལོ་ ๒๐๑๙ ཟླ་ ๑ ཚེས་ ๑๓ ཉིན་རྡོ་རྗེ་ས་གནས་སུ་ཉེན་གཞི་བྱས་པའི་བྱམས་བརྩེ་ཚོས་གླིང་དང་། བཀའ་བརྒྱད་ཀཱར་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་གླིང་ཚོས་ཚོགས་བཅས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་རྗེས། གང་ས་ཅན་ཚོས་ལྷན་གླིང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་གནས་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ๒๐๑๙ ཟླ་ ๑ ཚེས་ ๑๙ ཉིན་བཀའ་བརྒྱད་ཀཱར་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་གླིང་བགོན་དུ་བོད་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་ནས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་གལ་འགངས་ཆེན་དང་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་སྐད་རྒྱག་དགོས་པའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ནང་། **ཕྱི་ལོ་ ๒๐๑๙ ཟླ་ ๑ ཚེས་ ๑๓ ཉིན་རྡོ་རྗེ་ས་** ཞེས་པ་དང་། དེའི་འོག **ཕྱི་ལོ་ ๒๐๑๙ ཟླ་ ๑ ཚེས་ ๑๙ ཉིན་བཀའ་བརྒྱད་ཀཱར་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་དུ་** ཞེས་གསལ་བ་གཞིས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་མེད་བ་རེད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ๒๐๑๙ ལོའི་ཟླ་ ๓ ཚེས་ ๓๗ ཉིན་རྗེས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་འདིར་འཕྲིར་དགོས་དོན་མེད།

๗། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ๑๑ པར། **๑।ཕྱི་དྲིལ་རྒྱབ་ཐོག་གསུམ་བཟང་ཁང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་ཨར་སྒྲུན་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ๑๑ ལ་ཕྱི་ལོ་ ๒๐๑๙ ཟླ་ ๙ ཚེས་ ๙ ཉིན་ལས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཁྱོན་བསྟོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ๓๗.๐๔ ཕྱིན་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ལས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་བྱས་ཉིན་ ๒๐๑๙ ཟླ་ ๙ ཚེས་ ๙ ཡིན་ནམ། ཕྱི་ལོ་ ๒๐๑๙"๑๙ ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་འཕྲོད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

๔། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ๑๙ པར། **ཕྱི་ལོ་ ๒๐๐๙ ལོར་བཅན་བྱོལ་སོད་མིའི་གཞིས་ཁག་བཅུ་ལྔའི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་གྲུབ་པའི་སོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གསར་དུ་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས། ལས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྒ་བརྟན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བཟོ་ཚོགས་ཁག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་དང་འབྲེལ་ཟབ་སྤྱོང་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཐོག་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ལས་བསྟོམས་དང་། ཅིས་ཁ། ཅིས་ཞིབ་སྟན་ཐོ་བཅས་འདི་གཞི་བཏུད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲངས་དང་། གོང་རིམ་ལ་སྟན་གསན་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།** ཞེས་གསལ་ཐད། འདས་ལོར་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐུག་ལས་གཙོ་བོ་གང་དག་གནང་ཡོད་པ་དང་། མཉམ་འབྲེལ་ཁག་བཅོ་ལྔ་ལས་ཅིས་ཁ་ཁྲིའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཉམ་འབྲེལ་གང་དག་ཆགས་ཡོད་དམ།

།། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣᚜ བར། **ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས། ཀ ᚜ དབལ་ལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛᚜ ཟླ་ ᚜ ཚེས་ ᚜ འགོད་བཀའ་ཡིག་ཨང་ ᚛᚜᚜᚜ ཀ (ཁ᚜) ᚜᚛᚜᚜"᚜᚛᚜᚜ རྒྱ་འཛིན་བཀོད་ཁྲབ་ཞེབས་དོན།** དབུས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྱས་འགོད་ལམ་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་བཀའ་བློན་གྲལ་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ᚜᚛᚜ ནས་བཟུང་ལོ་རེའི་རིང་རེ་བསྐོར་གྱིས་འགན་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཞེས་དགོངས་ལྟར། གོང་གི་རྒྱ་འཛིན་བཀོད་ཁྲབ་དགོངས་དོན་འདི་གན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ᚜᚛᚜ **ཟླ་ ᚜ ཚེས་ ᚜᚜ ནས་ཕྱི་ལོ་ ᚜᚛᚜᚜ ཟླ་ ᚜ ཚེས་ ᚜᚜** བར་ལོ་གཅིག་ཏུ་ལོ་བོ་ལས་འགན་ཞུས་པ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ᚜᚛᚜᚜ **ཟླ་ ᚜ ཚེས་ ᚜᚜** ནས་ཕྱི་ལོ་ ᚜᚛᚜᚜ **ཟླ་ ᚜ ཚེས་ ᚜᚜** ནས་ཕྱི་ལོ་ ᚜᚛᚜᚜ **ཟླ་ ᚜ ཚེས་ ᚜᚜** ནས་བཟུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཆིས་སྦྱོང་ཁམས་དྲངས་ཟིན་པ་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐད། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ ᚜᚛᚜᚜|᚜᚜᚜᚜ ནས་ ᚜᚛᚜᚜|᚜᚜᚜᚜ བར་ལས་འགན་ཞུས་ཏེ་ ᚜᚛᚜᚜|᚜᚜᚜᚜ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆིས་སྦྱོང་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཕྱི་ལོ་ ᚜᚛᚜᚜"᚜᚛᚜᚜ ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་འགོད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

᚜᚜᚜᚜ ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᚜᚜ བར། རྒྱ་ས་ཁྲལ་གྱི་ལས་འཚར་ནང། སྟེ་ལེན་ཁང་རྟིང་པའི་ནང། འདས་ལོར་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གྲངས་ ᚜᚜ ལ་སྒྲ་བཟོའི་སྦྱོང་བརྡར་སྦྱང་པ་དང། ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གྲངས་ ᚜᚛᚛ ཅམ་ལ་གློག་ཀླད་སྦྱང་བརྡར་སྦྱང་ཚུལ་རེའུ་མིག་དང་བཅས་འགོད་བཞག་པའི་ཐད། སྒྲ་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མ་དང་ཀམ་བུ་ཏར་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མ་གཅིག་པ་རེད་དམ་ཁ་ཁ་རེད། ཀམ་བུ་ཏར་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མའི་གྲངས་ཐོའི་ནང་སྒྲ་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མ་ཚུད་ཡོད་དམ།

᚜᚜ ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᚜᚜ བར། ᚜།ལ་ལས་དོན་གྱུན་འབྲས་མ་ཐོན་པ། ཞེས་པའི་འགོ་བརྗོད་ལོག་ཀི་ནང་གསེས་ ᚜ བར། **᚜᚜᚜᚜ སྤ་ལོའི་བྱེད་འཚར་ནང་གསལ་ལས་ལྷག་པའི་ལས་དོན་གྱུན་འབྲས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། ལས་དོན་གྱུན་འབྲས་མ་ཐོན་པའི་གྲངས་ཀའི་ནང། "སྤ་ལོའི་བྱེད་འཚར་ནང་གསལ་ལས་ལྷག་པའི་ལས་དོན་གྱུན་འབྲས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་པ་འགོད་ཆོར་ཤོར་བ་རེད་དམ།

᚜᚜᚜᚜ ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᚜᚜ བར། **᚜᚜᚜᚜།གཞིས་ཁག་ནང་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཞིང་ས་སྟོང་པ་ཐོན་ཆེ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡུལ་མི་དང་ཕྱི་ནང་དགོན་རིགས་ཀྱི་བལྟ་སྟངས་མ་མཛེས་པའི་ཁར། མ་ཁོངས་ས་ཆ་ཅུམ་ཟོས་ཡོང་ཉིན་ཁོག་ཀྱི་རྒྱ་ཀྱེན་དུ་མ་ལ་བཏེན་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་ལྟར་འཛིག་ཐབས་བྱས་བས།** ཞེས་གསལ་ཐད། ད་ལྟ་བཅོན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཁྲོན་ཡོངས་ནང་ས་ཆ་ཡུལ་མིས་ཅུམ་ཟོས་བྱས་ཏེ་རྟོག་གྲེང་ཡོད་པ་ས་ཆ་ཕེ་ཀར་གা་ཚད་ཆགས་ཡོད་པ་དང། དེ་དག་ས་གནས་དང་གཞིས་ཆགས་གང་དག་ཡིན་ནམ།

᚜᚜᚜᚜ ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᚜᚜ བར། **ཀ ᚜ དགོངས་དོན་ནི་ལ་མཆན་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྷེ་གནས་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ᚜᚜ ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ ᚜᚜ ལ་སྦྱོང་བརྡར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་གསལ་ཁ།** ཞེས་གསལ་ཐད་ཏི་བ་ཞུ་རྒྱུ་བ། དང་པོ། ། ནི་ལ་མཆན་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྷེ་གནས་སུ་དགེ་ལས་གྲངས་གཅོད་ཡོད་པ་དང། ལྷེ་གནས་ཁང་གི་ལོ་གཅིག་གི་འགྲོ་གྲོན་ཁྲོན་བསྟོམས་གཅོད་ཆགས་ཡོད། གཉིས་པ། ། ནི་ལ་མཆན་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྷེ་གནས་ལ་སྒྲ་བཟོ་དང་མཛེས་བཟོ། མཁྲོན་ཁང་འཛིན་སྒྲོང། ད་རྒྱ་ཏུས་འགོད། མ་བྱིན། ཀམ་བུ་ཏར་བཟོ་བཅོས། ཤེལ་ཚོང་འཛིན་སྒྲོང་བཅས་སློན་ཁག་ ᚜ ཡོད་སྒོར་འགོད་བཞག་པ་ལས། འདས་ལོར་ཀམ་བུ་ཏར་བཟོ་བཅོས་དང། ཤེལ་ཚོང་

འཇོན་སྒྲོང་གཉིས་ནང་སློབ་མ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད་པ་དང་། མཁྱོན་ཁང་འཇོན་སྒྲོང་དང་བ་རྒྱ་ཏུས་འགོད་གཉིས་ལའང་སློབ་མ་
གཉིས་རེ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་པས་རྒྱ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། གསུམ་པ། ༢། སྒྲོང་བཙན་བ་དག་གི་ཉིན་རེའི་སློབ་ཐུན་འགྲོ
ལྟར་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། མི་གཅིག་གིས་སློབ་ཚན་གཅིག་ལས་མང་བར་ཆཱཀས་ལེན་ཆོག་མིན། ཁ་གཞོན་ལས་མེད་ཀྱང་ས
།། ལ་སྒྲོང་བཙན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཞེས་པ་སྒྲོང་བཙན་ཁང་ལ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཏེ་སྒྲོང་བཙན་མཐར་འཁྱོལ་མཁན་ཀྱི་མི་འབོར་ལ་གོ
དགོས་སམ། ཡང་ན། སློབ་ཚན་རེ་རེར་ཆཱཀས་ལེན་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་གོ་དགོས། བཞི་པ། ༢། ནི་ལ་མཆན་ལ་ལས
རིགས་སྒྲོང་བཙན་ལྟེ་གནས་སློ་བཏུབ་སྟེ། ས་ལྷ་ཀོ་ལག་ཕེས་སྒྲོང་བཙན་ཁང་དང་ཟླ་བསྒྲིལ་གཏོང་འཚར་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག
སྒྲི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་བཞིན་བཞུག་པ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་གསལ་བར་ཕན་ཡོད་ཡོང་བ། ནི་ལ་མཆན་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ཁང་དུ་སློབ
ཚན་དང་སློབ་མའི་གྲངས་འགོར་རེའུ་མིག་འགོད་པའི་ནང་། ཁ་སློབ་ཚན་ཅ། ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཁ་སས་གནས། ཅ། ཞེས་འགོད་བཞུག་པ་
ཞོར།

༧༣། ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༥ པར། ནི་ལ་མཆན་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ལྟེ་གནས་རྩ་སློབ་ཐུག་ཡོང
ཁྱངས་ས་གནས་ཁག་ ༧༨ གི་ཐོ་གཞུང་རེའུ་མིག་ཅིག་འགོད་བཞུག་པའི་ནང་། སྒེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འབྲུབ་གྲྭིང་གི་ཡོ
༨ དང་མོ་ ༣ བསྟོམས་ ༥ འགོད་འདུག་ཀྱང་། ཝོག་གི་ལུགས་བསམ་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ནང་། ཁ་གཞོན་ལས་མེད་ཡོ་གྲངས་ ༥
དང་མོ་གྲངས་ ༢ ཞེས་འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༢ ཤོར་ཡོད།

ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རེའུ་མིག་ནང་མོན་ཚྭ་འདོད་ཀུ་གྲྭིང་གི་ཡོ་ ༧ དང་མོ་ ༢ བསྟོམས་པའི་ ༥ འགོད་འདུག་ཀྱང་། མོན་ཚྭ་
འདོད་ཀུ་གྲྭིང་གི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧༧༢ པའི་ནང་། མོན་ཚྭ་འདོད་ཀུ་གྲྭིང་ནས་སྒ་བཅོ་སྒྲོང་བཙན་ཁོངས་ཡོ་ ༢ དང་མོ་
 ༣ མཇོས་བཅོ་སྒྲོང་བཙན་ཁོངས་མོ་ ༣ ཏ་ཀུ་ཏུས་བཀོད་སྒྲོང་བཙན་ཁོངས་ཡོ་ ༧ བཅས་ཁྱོན་བསྟོམས་ ༥ འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༧ ཤོར་ཡོད།

ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རེའུ་མིག་ནང་། སྒེལ་ཀོབ་བདེ་གྲྭིད་སྨར་གསོ་ནས་ན་གཞོན་ཡོ་ ༩ དང་མོ་ ༧ བཅས་
བསྟོམས་པའི་ ༤ ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ཕྱལ་ཡོད་ཚུལ་འགོད་འདུག་ཀྱང་། སྒེལ་ཀོབ་བདེ་གྲྭིད་སྨར་གསོའི་ལས་བསྟོམས
ཤོག་གྲངས་ ༧༩༠ པར། འདི་ལོར་ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་སྒེང་ལོར་ཞི་ལ་མང་ལྷ་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་
གཞིས་མི་ན་གཞོན་གཉིས་ལ་ལག་ཤེས་སྒྲོང་བཙན་གོ་སྐྱབས་ཐོག ཞེས་འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༣ ཤོར་ཡོད།

ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རེའུ་མིག་ནང་། ཏོན་ས་ལུར་རབ་ཀྱུས་གྲྭིང་གི་ཡོ་ ༩ དང་མོ་ ༧ བསྟོམས་པའི་ ༨ ལ་ལས
རིགས་སྒྲོང་བཙན་ཕྱལ་ཡོད་ཚུལ་འགོད་འདུག་ཀྱང་། ཏོན་ས་ལུར་རབ་ཀྱུས་གྲྭིང་གི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧༨༨ པར། ༧
གཞིས་མི་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ ༤ ལ་ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ལྷོང་ལོར་ཞི་ལ་མང་ལྷ་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ཁང་དུ་སྐ
བཅོ་དང་། མ་བྱན། མཁྱོན་ཁང་འཇོན་སྒྲོང་བཙན་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བྱོ་ ༩ དང་བུ་ ༧ ལ་སྒྲོང་བཙན་གོ་སྐྱབས་འབྱལ་ཐུབ་པ་བྱུང
ཡོད། ཆེས་འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༧ ཤོར་ཡོད། གོང་གསལ་ཐོ་མ་འདྲ་བ་གཞིས་ལས་གང་ལ་ཚད་འཇོན་བྱེད
དགོས་སམ།

ཁ། ཐེང་ལོར་ལྷོ་ཐྲི་ལས་ཁྱངས།

།། སྒྲིང་ལོར་ལྷོ་སྦྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ༢།། བར། **ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྷའི་ནང་ནས་མོན་ལྷོ་འདོད་ཆུ་གླིང་དང་རྒྱོན་ས་ར་བཀ་རྒྱས་གླིང་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི་ས་ཆའི་གནོ་ཡིག་དུས་ཡུན་ལོ་ཉི་ཤུ་རིང་མངའ་གཞུང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབར་འཛོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོན་ཀྱང་གཞིས་ཆགས་གཞན་གསུམ་ནང་ས་ཁྱོན་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆ་འཛིན་ཡིག་ཆ་དང་ཉེ་དུས་ཆུ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་ས་ཁྱོན་ས་ཞིབ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བར་གན་ཡིག་འཛོག་ཆུའི་དུས་འགྱངས་སོང། འདི་ལོ་ས་ཁྱོན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྣམས་གཙང་བཟོ་ཐོག་གན་ཡིག་འཛོག་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆུ།** ཞེས་གསལ་ཐད། གཞིས་ཆགས་གཞན་གསུམ་ནང་ས་ཁྱོན་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཆ་འཛིན་ཡིག་ཆ་དང་ཉེ་དུས་ཆུ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་ས་ཁྱོན་ས་ཞིབ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་ཅི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། བར་ཁྱད་དེ་སྦྱི་ཡོངས་ཆུ་ཁྱོན་ཐོག་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང་ཞིང་ས། ལམ་ཁ་གা་རྩང་ཐད་ངོས་འཛིན་བར་ཁྱད་བྱུང་བ་གང་ཡིན་གསལ་བར་ཤད་ཡོད་བ།

ག **སྒེལ་ཀོན་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྱུས་གླིང།**

།། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ༤༣ བར། **ཆོས་ལོའི་ནང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་གཙང་ཁེ་བགོ་སྟོད་ཇི་ཞུས་ཞིབ་གནས།** ཟླ་ལོ་ ༢༠།། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ། ཉིན་ཤས་བདག་མི་མང་ལོ་འགོར་ཚོགས་ཆེན་གྲོས་ཚོད་ཡང་ ། ཐོག་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་ཆོས་ལོ་ ༢༠།།-།།-།། ལོའི་གཙང་ཁེ་བགོ་སྟོད་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། ཞེས་དབྱིན་ཡིག་གི་རེ་ཞུ་མིག་ཅིག་འགོད་པའི་ཐད། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གཙང་ཁེ་བགོ་སྟོད་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་གཅིག་འཛིན་པ་དང། གཙང་ཁེ་ཐོབ་མཁན་ཤས་བདག་ཚོད་ཤས་བདག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་དམ།

ང **སྒེལ་ཀོན་བདེ་སྐྱིད་སློབ་གསོ།**

།། སྒེལ་ཀོན་བདེ་སྐྱིད་སློབ་གསོའི་ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ །།ཅ། བར། ཆོས་ཚོགས་རེའུ་མིག་ཅིག་འགོད་བཞག་པར། འགོ་བདེ་བདེ་སྐྱིད་སློབ་གསོའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མ་རྩ་ཁུངས་སྐྱེལ་ཆོས་ཚོགས་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཆོས་ཚོགས་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་རྡོར་གཅན་བས་གསལ་བར་ཤད་ཡོད་བ།

ཅ **ཀོ་ལི་སྐལ་དོན་ལྟན་གླིང།**

།། ཀོ་ལི་སྐལ་དོན་ལྟན་གླིང་གི་ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ །།འ། བར། **ནང་སྲིད་ཁྲབ་ཁོངས་སྒྲིང་ལོར་ནི་ལ་མ་སྐ་ལམ་ལས་རིགས་སྟོང་བརྡར་ལྷེ་གནས་ཁང་དུ་འདི་ལོར་གཞིས་མི་ན་གཞོན་གྲངས་ ༣ ལ་སྐ་བཟོ་སྟོང་བརྡར་དང། བུ་ ། ལ་མ་བྱན་སྟོང་བརྡར་བཅས་བསྟོམས་ཚོ་མོ་གྲངས་ ། སྟོང་བརྡར་ལེགས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་ཆ་སྒྲིང་ལོར་དང་ཕྱི་ལི་ཁྲལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུས་ཡིན།** ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་དུ་ཀོ་ལི་སྐལ་དོན་ལྟན་གླིང་གི་ན་གཞོན་གྲངས་ ༣ ལ་སྐ་བཟོ་སྟོང་བརྡར་དང། བུ་ ། ལ་མ་བྱན་སྟོང་བརྡར་ཞེས་འགོད་བཞག་པའི་སྐ་བཟོ་སྟོང་བརྡར་གནང་མཁན་ན་གཞོན་གྲངས་ ༣དེ་ཚོ་མོ་གང་ཡིན་ནམ།

།། ཀོ་ལི་སྐལ་དོན་ལྟན་གླིང་གི་ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ །།། བར། **།།འ། བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྟོང་སྟོང་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠།། ཐོག་ལག་བསྟར་མཇུག་གཏོན་ཇི་ཞུས་རེ་རེ་བཞིན་འགོད་དགོས། ཞེས་བའི་འགོ་བརྗོད་ཡོག**

ཁ། ཞིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༢༥།༣༡།༠༣ དང་། ཁང་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༡༨།༣༩ དེ་བཞིན་གཞུང་ལམ། ས་ཆ་བེད་མེད། ཕྱི་ས་བཅས་ཨེ་ཀར་ ༣༩༨།᳘᳚ ཅིས་པའི་ཁྲོན་བསྟོམས་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༣᳘᳘᳘᳚᳚᳚ ཅམ་འདུག་ཀྱང་མངའ་གཞུང་ནས་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༣᳘᳘᳘᳘᳚᳚᳚᳚ ལས་ངོས་བཞེས་གནང་མི་འདུག ཅེས་གསལ་ཐང། གཞིས་ཁོངས་སུ་ཞིང་ས་དང་ཁང་ས། གཞུང་ལམ། ས་ཆ་བེད་མེད། ཕྱི་ས་བཅས་ཁྲོན་བསྟོམས་ཨེ་ཀར་གྲངས་ ༣᳘᳘᳘᳘᳚᳚᳚᳚ ཡོད་ཀྱང། མངའ་གཞུང་ནས་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༣᳘᳘᳚᳚ ལས་ངོས་བཞེས་གནང་མེད་ཚེ། ལྷག་འཕྲོས་ཨེ་ཀར་ ᳘᳘᳘᳘᳚᳚᳚᳚ དེ་ཁང་ས་དང་ཕྱི་ས་གང་དུ་འགེལ་ཡོད་མེད་དང། མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་ངོས་བཞེས་ཡོང་ཐབས་ལ་ལས་དོན་གང་བྱས་དང་མ་འོངས་བྱ་འཚར་གང་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཆ། ཨོ་ཏི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང།

᳘᳚ ཨོ་ཏི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཞོག་གྲངས་ ᳘᳘᳚᳚ བར། མཁན་འབྲེལ་གྱི་ཁྱིམས་སྒྲིག་ལྟར་ཤེས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་སྟོང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་དཀའ་ཚར་ཅིས་ཞིབ་ཟིན་པའི་མཁན་འབྲེལ་ཨ་མ་དང་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པར་སྡེབ་གསོག་བྱོང་གྱན་ཏ་ཅང་མང་བར་བཏེན་མཁན་འབྲེལ་ནས་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་སྟོང་ཞུ་ཐུབ་མེད། མ་འོངས་པར་མཁན་འབྲེལ་ཨ་མ་གཅོས་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྡེབ་གསོག་བྱོང་གྱན་གཙང་མ་ཆགས་པའི་ལོ་དེ་ནས་བརྒྱང་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐང། ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁེ་བགོ་སྟོང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱ་མཚན་མཁན་འབྲེལ་ཨ་མ་དང་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པར་སྡེབ་གསོག་བྱོང་གྱན་ཏ་ཅང་མང་བར་ཐུག་ཡོད་ན། བྱོང་གྱན་ལོ་སྟོར་ཆགས་སུ་ཕོག་པ་རེད་དམ། འདས་ལོ་གཅིག་པོར་ཕོག་རེད། བྱོང་གྱན་གཙོད་ཕོག་ཡོད་པ་དང། མ་འོངས་པར་བྱོང་གྱན་མི་ཕོག་ཐབས་སུ་ལས་འཚར་གང་དག་བར་སྒྲིག་ཡོད་དམ།

᳘᳚ ཨོ་ཏི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཞོག་གྲངས་ ᳘᳘᳚᳚ བར། ཨོ་ཏི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གོང་མཱིའི་མཁན་འབྲེལ་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་མ་ལག་ཏེ་ཡོད་དང་ལས་བྱེད་གྲངས་འགོར་འགོད་པའི་ནང། མཁན་འབྲེལ་དབུས་མ་དང་མཁན་འབྲེལ་ཚོང་ཁང་སྟེ་ཚན། མཁན་འབྲེལ་མགྲོན་ཁང། མཁན་འབྲེལ་ཆུའི་སྟེ་ཚན། མཁན་འབྲེལ་འཕྲལ་རྩོས་སྟེ་ཚན་བཅས་སྟེ་ཚན་ ᳚ དང་ཁྲོན་ལས་བྱེད་ ᳘᳚ ཡོད་སྐོར་འགོད་འདུ་ཀྱང། མཁན་འབྲེལ་དབུས་མ་དང་འཕྲལ་རྩོས་སྟེ་ཚན་ལས་གཞན་པའི་སྟེ་ཚན་ ᳚ ཀྱི་ལས་བསྟོམས་གསལ་མེད་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཎ། ཕྱན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང།

᳘᳚ ཕྱན་དར་ནོར་རྒྱས་གླིང་གོང་མཱིའི་མཁན་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཞོག་གྲངས་ ᳘᳘᳚᳚ བར་མཁན་འབྲེལ་ངོ་སྟོང་རེའུ་མིག་འགོད་པའི་ནང། **᳘᳚ ཕྱི་ཟླ་ ᳘᳘᳚᳚ ཟླ་ ᳚ ཚེས་ ᳘᳚ ཉིན་མཁན་བསྟོམས་སློར་ ᳘᳘᳘᳘᳚᳚᳚᳚** ཞེས་དང། དེའི་འོག **᳚ ᳘᳘᳘᳘᳘᳚᳚᳚᳚᳚ ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས་ ᳘᳘᳚᳚** ཞེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས་དང། བསྟན་འཛིན་སྐང་བོད་མིའི་མཁན་འབྲེལ་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཞོག་གྲངས་ ᳘᳘᳚᳚ བར། མཁན་འབྲེལ་ངོ་སྟོང་གནང་བའི་ནང། **᳘᳚ ཕྱི་ཟླ་ ᳘᳘᳚᳚ ཟླ་ ᳚ ཚེས་ ᳘᳚ ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས། ᳘᳘᳚᳚** ཞེས་དང། དེའི་འོག **᳚ ཕྱི་ཟླ་ ᳘᳘᳘᳘᳘᳚᳚᳚᳚᳚ ཉིན་གྱི་མཁས་བསྟོམས་སློར། ᳚,᳘᳚,᳘᳚᳚** ཞེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས། དེ་བཞིན། ཕྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་གོང་མཱིའི་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཞོག་གྲངས་ ᳘᳘᳚᳚ བར། བཟོ་ལས་ཚོགས་པ་ངོ་སྟོང་གནང་བའི་ནང། **᳘᳚ ཕྱི་ཟླ་ ᳘᳘᳚᳚ ཟླ་ ᳚ ཚེས་ ᳘᳚ ཉིན**

ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས། ༡༣༠ ཞེས་དང་། དེའི་འོག **༡། ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༡།༠༣།༢༧ ཉིན་གྱི་མཁས་བསྟོམས་སློབ། ཨེད།** ཅེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས། འབེར་བལ་ལས་ཚོགས་བའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༥༣༡ པར་འབེར་བལ་ལས་ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ནང། **༣། ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས།** ཞེས་དང་། དེའི་འོག **༡། ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༢༡།༣།༢༧ ཉིན་གྱི་མཁས་བསྟོམས་སློབ།** ཅེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས་བཅས། གོང་གསལ་ལོ་ཚོགས་དེ་དག་འགོད་ཆོར་ཤོར་བ་རེད་དམ། ཡང་ན། གོང་འཁོད་ལོ་ཚོགས་དེ་དག་གི་རྗེས་ལ་མཁས་དང་ཚོགས་མི་འཕར་ཚུགས་མ་བྱུང་བ་རེད། གལ་སྲིད་མཁས་དང་ཚོགས་མི་འཕར་ཚུགས་མ་བྱུང་ཡང་ལས་བསྟོམས་ནང་ཅིས་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ **༢༠༢༤** ཟླ་ ༣ ཚེས་ **༢༧** ཉིན་འཁོད་དགོས་པར་སོང། འཛར་ཅན་ལས་ཀ་རིགས་ཤེགས་ལ་སྟང་མེད་ལྟ་བུར་མངོན་པས་ཡིད་གཟབ་གནང་གལ་ཆེ།

།། སོས་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་།

།། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༤ ང་། **གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་ཇི་ཞུས། ཅིས་ལོའི་ནང་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་གཞིས་ཆགས་མི་མང་ཁྲོད་དེ་སྤ་སྤྱི་སའི་སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྤོད་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་། ཡང་གཞིས་མི་ནང་ཁུལ་སྤོད་ཁང་ཉོ་ཚོང་བྱས་རིགས་ཁག་སྒྲིག་མ་ཐུན་བཟོ་རྒྱུར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དོན་ས་རིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་རྒྱབ་ཞུ་མྱས་ཡིན།** ཞེས་གསལ་འདུག་ན་ད་ལྟ་ཉེས་ཆད་བསྡུ་བསྡད་ཇི་ཡོད་དང་། བསྡུས་ཟིན་པའི་དངུལ་འགོར་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

།། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༤ ནང་ **།། ཏི་མ་ཐྲལ་མངའ་གཞུང་ནས་དེ་སྤ་ ༢༠༢༤ ལོར་ཏི་མ་ཐྲལ་ཁྲོངས་གོང་མི་ཡོངས་ལ་མཐུན་རྫོན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་གཏན་འཁེལས་གནང་ཡོད་ཅིང་། གཏན་འཁེལས་སྲིད་བྱུས་དེ་བཞིན་ཤིང་ནས་ཡོད་གནས་གོང་མིའི་གཞིས་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྲབ་མིན་ལ་བརྟེན། འདི་ནས་དབུས་སུ་དགོངས་སྐོར་དང་སྒྲགས་མངའ་གཞུང་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲབ་བྱང་ཆེར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ ༢༠༢༤ ལོའི་གོང་མིར་མཐུན་རྫོན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཡོང་སྐོར་ཞུས་འདུས། དཔལ་ཆར་ཏི་མ་ཐྲལ་མངའ་གཞུང་ནང་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་འགྲོ་སྲུས་ཡིན།** ཞེས་གསལ་བས་ཏི་མ་ཐྲལ་གཞིས་ཁག་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤིར་ནས་ཡོད་གནས་གོང་མི་གཞིས་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁྲབ་མིན་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དང་། དཔལ་ཞིས་འཇུག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

།། **རྣ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།**

།། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤།།ང་། **།།ཨ། བཅན་བྱོལ་གོང་མིར་མཐུན་རྫོན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠།། ཐོག་ལག་བསྟར་མཇུག་གཏོན་ཇི་ཞུས།**

འདི་གའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཟའ་འབྱའི་ལག་ལྟེར་ཐོག་ཆེད་འཕྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་སུ་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྤྱོར་རིགས་འདི་ནས་འཐུས་ཚང་འབྱལ་ལམ་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་ན་ད་ཆ་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་བཟའ་འབྱའི་ལག་ལྟེར་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

། ལས་བསྟོ
ས་ཤོག་གངས་ ༥༧༨ ནང་། ། བོད་ཀྱི་གསོལ་མཛོད་ཁང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་ ༡༥ གནས་སྟོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་དེ་ Bidi Chand དང་ Kewal Kishan སྤྱན་མཆེད་གཉིས་ཀྱི་ས་ཆ་ཡིན་པའི་རྟེན་གྱེང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ན། དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཐབས་ལ་མྱ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་འདུག་ན་དང་ཆ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

།ཐ། ཀུ་ཕུ་དགལ་རབ་གླིང་།

། ལས་བསྟོལས་ཤོག་གངས་ ༥ཅ༣ ནང་། ། ཟླ་ཝོ་ ༢༠།། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ཅ ཉིན་འཇེལ་ཡོད་ལྟན་འཛིན་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོད་མེད་རྟོགས་ཞིབ་ཞུས་བར་ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་མ་ཚུད་པ་མེད་ཀྱང། པ་ཀུལ་ཆས་གཅོང་ཞིག་ཉམ་ཐག་སྟེ་ཚན་ [ཁ] པའི་ནང་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་འབྲོར་མཚམས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་འཇུག་བཞེས་གནང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར་ད་ཆ་པ་ཀུལ་ཆས་གཅོང་དེ་ཉིད་སྟེ་ཚན་ཁ་པའི་ནང་འཇུག་བཞེས་ཟིན་ཡོད་མེད།

།བ། སྟེ་ར་ལྟུན་ཁ་འཐོར་གཞིས་ཆགས།

། ལས་བསྟོལས་ཤོག་གངས་ ༥༥ཉ ནང་། ། ཚེ་རིང་དོན་ལྟན་གཞིས་ཆགས་སུ་དུད་ཚང་ ཉ༨ སྐོར་ཞིག་གིས་དེ་སྟ་སྤྱི་སའི་སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྟོད་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང། ཡང་དུད་ཚང་ ། ཉ ནས་གཞིས་ཁང་ཅོ་ཚོང་བྱས་རིགས་ཁག་སྤྱིག་མ་ཐུན་བཟོ་རྒྱར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱིག་གཞི་དང། ལྟག་པར་དུ་དལ་ལྟན་བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བགོ་འགྲེས་དགོངས་དོན་ས་རིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་རྒྱབ་ཞུ་ཐུས་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ས་རིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་བསྡད་ཇི་ཡོད་དང། བསྡུས་ཟིན་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

། ལས་བསྟོལས་ཤོག་གངས་ ༥༨། ནང་གསལ། ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱིག་གཞི་དོན་ཚན་ ཅ ནང་གསེས་ ། དགོངས་དོན་བོད་མིའི་སྤྱིག་འཇུག་ཀྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་བས་སྤྱས་ཏོ་བྱས་པའི་ས་ཆ་དང། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྟེ་དང་སྐེར་གང་ཞིག་ནས་ནང་གྲིད་ལས་ཁྲངས་ལ་ཅིས་འབྱུལ་ཞུས་པའི་ས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་བདག་དབང་བཅས་དབྱུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་བར་ཡོད་པ་ལས་གཞིས་མི་སུ་ལའང་མེད་ཅེས་གསལ་འགོད་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནང་དབྱུས་ས་གཉིས་ཀྱི་འཇུག་སྤྱན་བྱས་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འཐུས་མི་དང་རང་ཚོགས་འཐུས་མི། གྲྭ་བཏྲ་བཅས་ཀྱིས་གཞིས་སའི་བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་དེར་གནས་འགོད་ཡོད་གཞིས་མིར་ཡོད་པ་དང། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་མི་འབའ་ཞིག་ལ་མི་ཕན་པའི་དབྱུས་ས་གང་རུང་གི་འཇུག་སྤྱན་ལས་འཛར་རིགས་སྟེལ་ན་འགྲིག་གིས་མེད་ལྱགས་སོགས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱོད་བྱས་པའི་བདེ་ཀར་སྤྱན་པའི་བདེ་ལས་དོན་ཁག་སྤྱན་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་འདུག་ཅེས་དང།

། གོང་གི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་སྤ་ལོའི་མ་ཡོངས་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ [ཅ.།] ནང་གསལ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒྱལ་ཁྲིམ་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་འཇུག་སྤྱན་ཟིན་པའི་ཚོང་ཁང་གྲགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་བསྐྱར་ཚོང་ཁང་གྲགས་བདུན་དང། དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྤྱི་

ས་སྟོང་བའི་སྟེང་ལའང་ཚོང་ཁང་གྱངས་བརྒྱད་བཅས་བརྒྱབ་འཛར་ཡོད་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འགོག་རྒྱུན་བཅས་ལ་བརྟེན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད། ཅེས་གསལ་བར་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཙམས་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

རེ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༦༦ ནང་གསལ། **༢། འདི་གའི་ཁྱབ་ཁོངས་དུད་ཚང་ ༢ ནས་བཟོ་གྲྭའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་བཅི་མེད་བཏང་སྟེ་བཟོ་གྲྭར་ལས་བཅར་མ་ཞུས་པར་རང་འཚམས་བསྡད་ཡོད་པར་ལས་མི་གཞན་རྣམས་ལའང་མི་གཞན་ལྟོས་ངན་འགྲན་ཡོང་བཞིན་འདུག**ཅེས་གསལ་བར་མི་གཞན་ལྟོས་ངན་པ་མི་འབྱུང་ཚེད་བཟོ་གྲྭའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ནས་ཉེས་ཚད་རིགས་འགལ་ཚོག་མིན་དང་། གལ་ཏེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ནང་ཁ་གསལ་མེད་ཚེ་གསར་བཟོ་གནང་ཐབས་དགོས་གལ།

ན། **འབྱམ་སྟེ་ལ་ཁ་འཕོར་གཞིས་ཆགས།**

༧། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤ᲘᲨ ནང་གསལ། **ᲘᲨᲨᲘᲩ** **བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ᲨᲦᲩᲮ ཐོག་ལག་བསྟར་མཐུག་གཏོན་ཇི་ཞུས་རེ་རེ་བཞིན་འགོད་དགོས།**

ས་གནས་མངའ་གཞུང་གི་ཚབ་སྲིད་དང་གཞུང་འཛིན་འགྲུར་བ་ཕྱིན་བར་བརྟེན་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ᲨᲦᲩᲮ ཐོག་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་ནའང་། མངའ་གཞུང་གསར་བའི་འགོ་འཁྱེད་དང་ལྷན་མཐུན་གོང་གསལ་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕྱོགས་ཡོང་ཐབས་འཛེལ་གཏུག་དང་མཐུག་གཏོན་ཞུ་མཁས་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐང་བ་ལྟའི་ཚར་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ཕྱོགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རེས་འགའི་སྐུལ་སློང་གིས་སྲི་ཚོགས་བ་རྒྱ་དང་རྒྱུ་ལམ་འགའི་ནང་གྲེང་རྟོག་ཡོང་གཞིར་བཟོ་བཞིན་འདུག་ན་འཛེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ནན་ཏམ་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་གནང་གལ།

བ། **སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།**

ᲘᲨ ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ **ᲘᲨᲮ** ནང་། **ᲘᲨ** འདི་གའི་ས་གནས་སུ་ཆས་གསོ་ཁང་རྒྱར་བྱུ་མེད་ཀྱང་། འདི་ཁུལ་གྱི་ཆས་འགོགས་ལུ་ཏོག་བྱེད་མཁན་མེད་རིགས་ཁོངས་ནས་ཆས་གསོ་ཁང་དུ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་མཁན་སུ་བྱུང་ཡང་འདི་ནས་དབྱས་སུ་སྤྱན་སེང་གིས་ཀ་སྦྱག་གཡུ་ལོ་བཀོད་ཆས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅིས་ལོའི་ནང་སྒང་ཏོག་སྦྱར་ཏུག་ཏུ་གནས་སྟོད་དབུང་ལོ་ ᲨᲮ ཕེབས་པ་ཟླ་ཟླ་སྟོན་པ་ལགས་ལ་ལུ་ཏོག་བྱེད་མཁན་ནང་མི་གཞན་སུ་ཡང་མེད་སྤྲེས་ཀ་སྦྱག་ཆས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་སུ་འདི་ནས་དབྱས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྤྲོན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐང་བ་ལྟའི་ཚར་ཟླ་ཟླ་སྟོན་པ་ལགས་ཀ་སྦྱག་ཆས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་ཡོད་མེད་གསལ་ཐང་ལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཀ་ཡིག་ཕུལ་ཡོད།

ཅ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᲘᲨᲩ ནང་། **ᲘᲨ** **སྒང་ཏོག་སེར་བྱེས་འགྲོ་ཕན་གླིང་དགོན་པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་མཆོག་དང་། ཆན་བྱམས་པ་ཚོས་འཕེལ་གཉིས་ནས་པ་གནས་ཡུལ་མི་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་ནང་ཚོས་ངོ་སྤྲོད་ཕེངས་གཉིས་ཅམ་གནང་བཞིན་ཡོད། ནང་ཚོས་ངོ་སྤྲོད་ཕད་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་བོད་མིའི་གླིག་འཛུ་གས་ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསོལ་སྟལ་གནང་བཞིན་པ་དང་། འདི་ལོའི་ནང་འགྲོ་གྲོན་སྤྲོར་** ᲨᲦᲩᲮᲩ **གསོལ་སྟལ་བྱུང་ཡོད།** ཅེས་གསལ་བར་བོད་ཀྱི་ཚོས་བརྒྱུད་གཞན་ནས་མཁན་པོ་སོགས་གཙན་ཞུས་ཀྱིས་ཡུལ་མི་དང་། བོད་མིར་ནང་ཚོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་བསྒྲུངས་ཡོད་

མེད་དང་། གལ་ཏེ་མེད་ཚེ་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱད་ཁག་ནས་མཁན་པོ་སོགས་གཙན་ཞུས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐབས་དགོས་གལ།

རེ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༧༢ ནང་། **རེ། སྒང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༧༩ ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་རིམ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་ཡོད།** ཅེས་གསལ་བར་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

པ། ཀ་སྨྱུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དེ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༥༤ ནང་། **དེ། རྗོར་གྲོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་གོ་བསྟུར་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༧༩ གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་ཀུན་འབེབས་ཡོང་བའི་ཞུ་ཡིག་འབྱུལ་འཚར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་དང་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་མཚོག་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུའི་འགོད་བསྐུལ་ཆེད་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་བཅར་ཐབ་འབད་བཙོན་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར་ད་ལྟའི་ཚར་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་དང་། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་དང་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།**

བ། རྗོར་གྲོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དེ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༥༣ ནང་། **དེ ཐླ་མ་ཏ་བཀྲིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཞིང་ས་དང་ཁང་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་ ༡་ ༷ ཡོད། ཁང་ས་དང་ས་ཆ་བེད་མེད་ཕུད་པའི་གཞན་ཞིང་ས་ཆ་ཚང་སྟོང་པ་ཡིན། ཁང་སྟོང་ ༢༠ ཡོད། ཁང་སྟོང་དང་ས་སྟོང་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པ་མེད།** ཅེས་གསལ་བར་ས་སྟོང་དང་ཁང་སྟོང་དེ་དག་ཚོང་བསྒྲུར་བྱ་འཚར་ཡང་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཚ་འགྲིག་མེན་བསྟད་འདུག་ན་ད་ཆ་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

མ། འབྲུག་སྤོད་བོད་མིའི་ལྷ་རྟོག་འགན་ཁུར་བའི་ལས་ཁུངས།

དེ། ཤོག་གྲངས་ ༥༥ཀ ནང་། **དེ། འབྲུག་གཞུང་གི་མི་ནང་བསྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སྲིད་བློན་པོ་མཚོག ད་བཞིན་ནང་བྱང་བཅས་ལ་ངོ་བཅར་གྱིས་འབྲུག་གནས་སྤྲོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལེགས་བཅོས་ཡོང་བའི་བདེ་སྡུག་སྟན་ཞུ་ཡིག་ངན་གཞིས་ཐོག་ནས་ཞུས་ཀྱང་དོན་འབྲས་སོན་པ་མ་བྱུང། ཕོ་འདིའི་ནང་འབྲུག་གཞུང་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ངེ་བར། ཀྱིན་ཕོ་མ་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་རང་ཕོ་ ༣༤ མན་ལ་ས་གནས་མི་ས་ལག་འཁྱེར་གནང་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་བོད་རིགས་གྲངས་ ༧༠ ཙམ་ལ་འབྲུག་མི་ས་ཐོབ་ཡོད།** ཅེས་གསལ་བར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལེགས་བཅོས་ཇི་དགོས་དང་། དབུས་ནས་ལམ་སྟོན་གྱིས་འབྲུག་གཞུང་མཉམ་ཐད་ཀར་འཛེལ་ལམ་གྱིས་དཀའ་ས་ལ་གནང་ཐབས་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཙ། ཤེས་ཡོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

དེ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨༠རེ ནང་། **དེ། བདེ་གཤེས་ཡོངས་ས་གནས་སྒུ་ཆས་གསོ་ཁང་མེད་ཀྱང་། འདི་གའི་ཆས་འགོངས་ཉམ་ཐག་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མེད་རིགས་རྣམས་ཆས་གསོ་ཁང་གཞན་དུ་འཇུག་བཞེས་ཡོང་བའི་རྒྱབ་གཉིར་འདི་**

ནས་འབྱུལ་བཞིན་ཡོད། འདི་གཙ་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དབང་གིས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐད་ཀར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་མེད་ཀྱང་ས་འགོ་ལས་ཁྲུངས་ནས་ས་གནས་འཐུས་མི་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་ཐོག་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་ཁག་བསྒྲུབ་ཐུས་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གནས་བབ་དབང་གིས་འཇུག་ས་ལྷབས་མ་བདེ་བར་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཚགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

།། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ཅ০ནད། **།།** མངའ་གཞུང་གི་བཟའ་འབྲེལ་ལག་འཁྱེར་འདི་ཁྲལ་གྱི་བོད་མི་ཚོར་ཐོབ་མེད། རྒྱ་མཚན་ནི་ད་བར་འདི་གའི་འཕེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁྲུངས་ནས་བཟའ་འབྲེལ་ལག་འཁྱེར་ཆེད་འོས་བསྡུའི་ལག་འཁྱེར་དགོས་གལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བརྗོད་བཞིན་འདུག་བས། དེའི་ཐད་འདི་ཁྲལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་པས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ལས་གཞན་པའི་འོས་བསྡུའི་ལག་འཁྱེར་མེད་སྐོར་དང། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ །།০།།ཅ ཟླས་ཟླའི་གྲོང་བྱས་ཀྱི་འབྲེ་རོན་རྣམས་སྤ་ཕྱི་རིམ་བསྡུད་དུ་འཕེལ་བརྗོད་ཤུས་ཡོད་ལ། ཆུས་ཟླའི་འདིའི་ནང་ཏུ་འཇུར་ཆུས་ལོ་སྟོན་མའི་ལས་དོན་མཐུག་སྒྲོང་ཆེད་འདི་གལ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་ཏྲང་གཉིས་ནས་དེ་གའི་འཕེལ་ཡོད་ཚོར་བཏོན་མཆོག་གི་ལས་ཁྲུངས་སྲུ་ཕྱི་ལོ་ །།০།།། ཟླ་ ০། ཚེས་ ০ཅ དང་ཕྱི་ལོ་ །།০།།ཉ ཟླ་ ০། ཚེས་ །།། ཉིན་བཅས་སོ་སོར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འདི་ཁྲལ་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ །།ཉ ཡི་ནང་མི་གྲངས་ །།།། ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཟ་འབྲེའི་མཐུན་ཕྱོན་གནང་སྒྲོང་ཡོང་བའི་སྟན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མོད། དེ་ ནལངད་ཀ་ལྷའི་ཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་རིམ་བསྒེབས་ལ་ཉེ་བའི་ཕྱིན་ཀྱིས་ཟློང་དགོས་མཆོག་ལས་བྱེལ་ཆེ་ཁར། ཟློང་དགོས་མཆོག་བླ་བ་གཉིས་གསུམ་ཟླས་ལས་གནས་ནས་འཕོ་འགྱུར་སོང་གཏན་འཚེལ་བར་བཏེན་བཟའ་འབྲེ་མ་རག་བའི་གནས་སྟངས་རང་སོར་ཡིན། ཡིན་ནལངད་ཐོས་བསྡུའི་ལས་དོན་མཐུག་བསྒྲིལ་ཟླས་འདི་ནས་ཟློང་དགོས་གསར་པ་མཆོག་ལ་མཐལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཟའ་འབྲེའི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱ་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའི་ཚར་བཟའ་འབྲེའི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། གལ་ཏེ་ཐོབ་མེད་ཚེ་མངའ་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཞིབ་གསལ་སྟན་སེང་གིས་གང་མཁྱོགས་ཐོབ་ཐབས་གནང་གལ།

ཚ། **བསྡུ་ན་མདའ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྲུངས།**

།། ལས་བསྟོམས་ཤག་གྲངས་ །།ཅ ནད། **ཅ'''།** **བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ །།০།།ཅ** དང་འབྲེལ་བའི་གནང་ཚན་རྣམ་ཡོད་འགོ་ཁྱོད།

འདི་གའི་མངའ་གཞུང་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ །།০།།ཅ དེ་ཉིད་ལག་བསྟར་ཆ་ཚང་བ་གནང་མེད་པས་ལག་བསྟར་ཡོང་ཆེད་འབད་བཙོན་མཐུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱ། ཞེས་གསལ་བར་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་རྣམ་རྟེ་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ང། **སྟ་ཏུ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྲུངས།**

།། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ །།ཉ། ནད། **།།** ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འཕེལ་བའི་སྐོར་ལོ་འགོར་འདིའི་ནང་གཞིས་ཁོངས་མང་ཚོགས་སྒྲི་ཡོངས་ལ་ཐེངས་གཅིག་དང། ཕེ་བྲག་ཏུ་ད་ལྟ་གཞུང་གིས་གཟིགས་སྒྲོང་ཡོག

ཡོད་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཚར་གཅིག་ཟུར་དུ་ཚོགས་བསྐོང་གིས་གོ་བསྐོན་སྟོན་གསོ་སྦྱོལ་བའི་བརྒྱུད་ནས་འདི་ལོར་གཞིས་མི་སྣེར་སྲུ་གཅིག་གིས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་འཛིན་བཞེས་ཡོང་བའི་བདེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད། ཅེས་གསལ་བར་དམིགས་བསལ་བསྡུགས་བརྗོད་བྱ་འོས་སུ་མཐོང་། འོན་ཀྱང་ས་གནས་སུ་དངོས་འབྲེལ་ཉམ་ཐག་མ་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་ཆེ།

ཁ། འཛོལ་ལ་འཁེལ་བསམ་གྱུར་གྱིང་།

༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨༩༩ ནང་། **༢།** ས་གནས་ནང་ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་བཞིའི་སྡོད་ཁང་བལ་ཡུལ་ཀཥ་མན་གྱུའི་ Ring Road ལམ་ཆེན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱའི་ལས་གཞི་ཏོག་འཚུད་ཀྱི་ཡོད་ལྟབས་འདི་ལས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་སྟེ་ཚན་ཀྱི་རྒྱ་གྲམ་དམར་ཕོའི་ལས་ཁུངས། ལ་ལི་ཏ་ཡུར་ས་གནས་རྩོད་དགོན་དང་ཁྱབ་ཁོངས་གྲོང་སྟེ་ཡར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སྟན་ཕུལ་ནས་སྡོད་ཁང་རྣམས་རང་ཅག་གནས་ཐུབ་ཐབས་འགོད་བསྐུལ་དང་བདེ་སྡུག་ཞུ་ཐུས་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་རྩེ་ཆགས་དང་། མ་ཁོངས་པར་རང་འཛིགས་གནས་ཐུབ་རེ་ཡོད་མེད། གལ་ཏེ་མེད་ཚེ་འཚར་གཞི་གཞན་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ཀ། སྒོག་ར་གློ་སྒྲིག

༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨༩༨ ནང་། **ཀ** རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་རིགས་ལ་གཟིགས་རྟོག་ གཞིས་ཆགས་ནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་དང་སྒྲོག་ཐུག་ དེ་བཞིན་མཐོ་སྒྲོག་བསྐྱོད་བཞིན་པ་བཅས་ལ་དབུས་ས་གཉིས་ནས་འཚོ་སྟོན་དང་སྒྲོག་ཡོན། སྒྲན་གྲོན་ཁག་བཅས་རོགས་རམ་གནང་མྱས་སུ་ཡིན། ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོག་འགའ་རེ་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞིན་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྟན་སེང་ཞུས་ཝིན། ཞེས་གསལ་བར་ཉམ་ཐག་ཞིན་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་ཐག་ཅོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ཀྱང་ཡོད་པ།

ཁ། ཀཱར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གྱིང་།

༡། ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨༥༥ ནང་། **༡།** ཀཱར་ཁུམ་གཞིས་ཆགས་ནང་སྡོད་ཁང་གྲངས་ **༥༢** ཡོད་ཁོངས་ནས་ **༡༥** ནང་གོང་མི་གནས་སྡོད་བྱ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་སྡོད་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་དང་། སྡོད་ཁང་གྲངས་ **རེ** ལོ་མང་གོང་ནས་སྟོང་པ་ཡིན་འདུག་ན་སྡོད་ཁང་རྣམས་རྩེ་ཟོང་ཕོང་ལེད་མེད་དུ་འགྱུར་འདུག ཞིང་ས་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་ནས་ཆ་བགོས་ཀྱི་གཞིས་མི་གཅིག་ལ་དེ་སྤ་ནས་གོགས་མ་བཏང་སྲུས་ཡིན། ཞིང་ས་ཁག་གཉིས་བོགས་མ་ལེན་མཁན་མེད་སྟངས་ས་སྟོང་མ་ལྟག་ཆེད་གཞིས་མི་ཁྱིམ་ཚང་དགུ་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱི་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ནས་ཁྱིམ་ཚང་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་དེས་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ས་ཁང་སྟོང་པ་ལྟག་པར་འདི་ཐོག་དབུས་ས་གཉིས་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

**ལ ᱛᱷᱚᱱᱚ ᱠᱚᱞᱚᱱᱤ ᱵᱷᱤᱞᱚᱞᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱞᱤ ᱨᱚᱧᱨᱤ ᱨᱚᱧᱨᱤ ᱵᱷᱤᱞᱚᱞᱤ

དུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཀྱིས་དེ་ཁྱལ་དུ་ཡོད་པའི་རང་རེའི་ཚོང་རོགས་ལྟན་དུ་ཚོང་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་དང་ལྟག་པར་ཁ་ལོ་མང་རིང་ཚོང་འབྲེལ་མ་བྱུང་བའི་ཚོང་རོགས་ཁག་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་ཚོང་རོགས་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཚོང་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་བྱུང་ཐུབ་པར་བསྟན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དང། ལས་གཞི་འདིས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ལན་ཐོགས་རྗེ་ཙམ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

༣། ལས་བསྟོམས་ཞོག་གྲངས་ ᲨᲘᲐ ནང། **ཅ་༣ཀ་ཚོགས་འདུ་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁའི་ཡོ་ཆས་ (pen, notebook, conference bag, t-shirt, files, memento and ID card etc.) དགེ་གསར་བཟོ་སྒྲུན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོ་གཞུང་དང་དགེ་མཚོན་གང་མང་འཕྲོར་ནས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་དྲྭང་ཆེའམ་འགན་འཛིན་རྣམ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།** ཞེས་གསལ་བར་དེ་སྟོན་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྟེ་ཁག་རྣམ་ཙམ་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད། དེ་དག་གི་མངགས་ཉོ་དང་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཐུབ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་བཅས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྲུང་གནས་མཚོག་རྣམ།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པའི་གཅ། གོང་གསལ་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་དང། ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྟན་ཐོ་སྟན་ཕྲོན་ཞིན་པར་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཛིན་འགྲོ་**ཡིག་ཆ་ཡང་ ᲨᲫ** པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང། གྲོས་འཛིན་འདོན་གནང་མཁན། ཕྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্
་དངོས་བྱུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

ཕྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཱན্ས་དངོས་བྱུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག **ཡིག་ཆ་ཡང་ ᲨᲫ** པ།

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཛིན

ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ᲨᲦᲨ᲼ᲙᲾᲨᲦᲫ ལོའི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་དང། ཕྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ᲨᲦᲨ᲼ᲙᲾᲨᲦᲫ ལོའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྟན་ཐོ་བཅས་སྟན་ཕྲོན་ཞིན་པའི་ཐོག་ཕྱི་ཡོངས་བཀྲོན་པའི་གྲོས་འཛིན་དུ། གོང་མི་མང་ཕྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ᲨᲦᲫ ཟླ་ Ძ ཚེས་ ᲨᲨ ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྲུང་གནས་མཚོག་རྣམ།

བཀྲོན་གྲོས་པའི་གྲོས་འཛིན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན། ཕྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཚར། **ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥** པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཀྱིས་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་ཧན་འགྲུང་གནས་མཚོག་ནས།

དེ་ནས་ང་པ་དེར་གཟིགས་རོགས་གནང། གོང་གསལ་སྟན་ཐོ་ནང་གསལ་སྒྲོ་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དེ་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འགོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏེ་བ་དེ་མར་དམིགས་བསལ་མི་དགོས་པར་ལན་ཐད་ཀར་ཞུ་ཚོག་པ་བཀྲིས།

ཁ།། |སྒྲོ་ཝོ་ ༢༠༧༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ ནས་སྒྲོ་ཝོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ བར་གྱི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་སྒྲོ་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞིབ་བསྡུར་ཏེ་དོགས་འདྲི་ཕེབས་པ་ཁག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།

༧। ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཞོག་གྲངས་ **༧** པོར། **དཔལ་ལྡན་ཆར་ནང་སྲིད་ཁྲབ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག ༥༤ ཡོད་པ་དང་། ས་ནམ་གཙོ་གྲུར་གྱི་གཞིས་ཁག ༢༨ དང་མཉམ་འབྲེལ་ཆེ་ཁག་ ༧༤ བཟོ་ཚོགས་དེབ་སྐྱེལ་ཁག ༧༥ རྒས་གསོ་ཁང་ ༧༥ བཅས་ཡོད། ཁྱོན་མི་འགོར་ ༧༧༥༠༥ ཡོད་པ་འདི་དག་གི་སྒྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྒེལ་གསུམ་གྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་མྱས་ཡིན།** ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་མི་འགོར་ **༧༧༥༠** དེ་སྒྲོ་ཝོ་ **༢༠༠** ལོའི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འགོར་ཞིབ་བཤེར་ཕེངས་གཉིས་པར་ཚད་འཛིན་བྱས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། འདས་ལོར་ཨར་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁ་ཐོར་བཅས་ཀྱི་མི་འགོར་བསྡུ་རྒྱབ་གནང་བར་ཚད་འཛིན་གནང་བ་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ནང་གསལ་མི་འགོར་ **༧༥༥༠** འདི་བཞིན་དེ་སྟོན་ལོ་རིམ་བཞིན་ལས་བསྟོམས་ཁག་གི་ནང་གསལ་བའི་གྲངས་ཐོ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་བསྡུ་རྒྱབ་གནང་བཞིན་པའི་མི་འགོར་གྲངས་ཐོའི་ལས་རིམ་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་མཚམས་དེར་ཚད་འཛིན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

།། ལས་བསྡོམས་ཞོག་གྲངས་ ། བར། །། སྤ་ལོའི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་ཡིན་པ་ཁྱད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་།། ཀ ། ནང་གསལ་ལྟ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྟའི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ །༠ ཅམ་གྱི་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་མཐུག་སྒྲིལ་ཟིན་ཏེ་རིང་མིན་སྡོད་ཁང་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ། ཅིས་ལོའི་ནང་ལས་གཞི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྒོར་མ་ཡ་ །།་།། ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་ཁྱོན་ལས་གཞི་ཆེད་ད་བར་འགྲོ་གྲོན་མ་ཡ་ ༥༥་།༦ ཕྱིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། ལྟོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྟའི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་མཁན་གྲངས་གཙོ་ཚོད་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དང། སྡོད་ཁང་གསར་པ་ །༠ དེ་བགོ་འགྲེམས་ཇི་ལྟར་གནང་འཚར་ཡོད་དམ།

ལན། ཕྱི་ལོ་ །།།ཅ་།།།།ལ་ལོར་ལྟོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྟ་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བ་སྡོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཐོ་གཞུང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བསྡུ་རྩྭ་ཞུ་སྐབས་ཐོ་འགོད་བྱུང་བ་ལྷག་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ །།།། དང། བདེ་སྨན་ནས་ །ལ། མོན་ལྟོ་ནས་ །།།ཅ ཏོན་ས་ནས་ །། ཀོ་ལེ་ལྷ་ལ་ནས་ །ཅ བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲངས་ །།ཅ བྱུང་ཡོད། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་མ་ཐུན་ནས་ཆ་རྒྱུན་གཞིར་བཟུང་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་འབྲས་མཐའ་མའི་དུད་ཚང་ །།།། ལ་བོད་ནས་ཇེས་འགྲོར་བ་སྡོད་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཅན་གཏན་འཚེམས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ །།།། ལོར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྒྲིལ་ཀོབ་ལྷག་ནས་བསམ་གཞིས་ཁོངས་སེ་ར་ཚོས་སྐར་ཉེ་འདབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ །༠ ཐམ་པའི་སྡོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟིན་པ་ནམས་གཏན་འཚེམས་ཐོ་གཞུང་བཞིན་རྒྱན་ཞོག་གི་ལམ་ནས་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།**

།། ལས་བསྡོམས་ཞོག་གྲངས་ ། བར། ༦། སྤ་ལོའི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་ཡིན་པ་ཁྱད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥་།། ། ཁ།། ནང་གསལ་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཀོགས་རམ་ཡོག་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐོ་གློག་ཟླད་ནང་དུ་འཛུག་ཞུས་ཐོག་གྲངས་མཇོད་ནས་དགོས་གལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒྲུན་ཐའི་རིགས་བཟོ་སྒྲུན་ཞུས་ཡོད། ཞེས་གསལ་ཐད། དང་ཡོ། ། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཐོ། ཞེས་བ་དེ་ག་རེ་ཡི་གྲངས་ཐོ་ལ་གོ་དགོས་སམ། གལ་སྲིད་མི་འབོར་དང། མི་འབོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་བའི་གྲངས་ཐོ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཚེ། ད་ལྟའི་ཚར་གཞིས་ཆགས་དང་ཁ་ཐོར་ས་གནས་དེ་དག་གི་མི་འབོར་དང། ཕྱི་ཚོགས་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ། གཉིས་པ། ། ལས་གཞི་འདི་ཐོག་མ་ག་དུས་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་མཐུག་བསྒྲིལ་ཡོད་དམ་མེད། མཐུག་བསྒྲིལ་ཡོད་ན་དེ་འབྲེལ་གྱི་གྲྭབ་དོན་ག་དུས་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱ་འཚར་ཡོད་པ་དང། མཐུག་བསྒྲིལ་མེད་ན་རྒྱུ་རྒྱན་གང་ཡིན་དང། ག་དུས་མཐུག་སྒྲིལ་རྒྱའི་དམིགས་ཚད་བཟུང་ཡོད་དམ།**

ལན། ལས་གཞི་འདི་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ །།།ལ་ལོར་འགོ་གས་ཞུས་པ་དང་ད་ལྟའི་ཚར་ལས་གཞི་ཡོངས་སུ་མཐུག་སྒྲིལ་ཟིན་ལ་ཉེ་བར་ཆགས་ཡོད། ཅིས་ལོའི་ནང་ལས་གཞི་མཐུག་སྒྲིལ་ཟིན་ངེས་ཡིན་ན་དེ་སྐབས་མི་འབོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་ཡོང་ངེས་ཡིན།**

།། ལས་བསྡོམས་ཞོག་གྲངས་ ། བར། །། སྲིལ་ཀོབ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བཀྲེས་ཡོལ་བའི་བཀྲེས་ཤག་གྲངས་ །། གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་མཐུག་བསྒྲིལ་ཏེ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། བཀྲེས་ཤག་ལྟ་དེ་བཀྲེས་ཡོལ་བ་སུ་

དང་སྒུ་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། བགོ་འགྲེམས་གནང་ཐུགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་གང་གི་ཚ་རྒྱུན་འོག་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་ཞུ།

ལན། སྒྲིལ་ཀོོན་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བཀྲེས་ཡོལ་བའི་བཀྲེས་ཤག་གྲངས་ ༤ གསར་རྒྱུ་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱི་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་ཡུལ་གཤམ་གསལ།

ཨང་།	མཚན།	རྒྱུར་བརྗོད།
༡	ཁྲིམས་ཞིབ་པ་སྐྱོ་གཟར་དགྲ་འདུལ།	དྲུང་འཕར་ཟུར་པ།
༢	ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་སྐྱོ་གཡུ་ཐོག་གཟར་དགེ་ལེགས།	དྲུང་ཟུར།
༣	ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་སྐྱོ་འགོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།	དྲུང་ཟུར།
༤	ཆོགས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ།	བཀྲེས་ཡོལ་འཕར་འགྲུངས།
༥	འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།	དྲུང་ཟུར།

བཅས་ལ་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པ་རྣམས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཀན་དང་བཀྲེས་ཀན་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་གསེས་ ༣ཀ དགོངས་དོན་ཞུས་ཡོད།

༥། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨ པར། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཁེ་ན་ཥར་ཐོག་ཕེབས་གནང་བའི་སྐོར་ཞིག་འགོར་བའི་ནང་། **"ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་དེ་རོད་དེ་ས་གནས་སུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བྱམས་བརྩེ་ཚོས་གླིང་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་གླིང་ཚོས་ཚོགས་བཅས་ལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་རྗེས། གང་ས་ཅན་ཚོས་ལྷན་གླིང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ས་གནས་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་གླིང་དགོན་དུ་བོད་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་ནས་སློབ་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་ས་སོའི་སྐད་ཡིག་གལ་འགངས་ཆེན་དང་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་སྐད་རྒྱག་དགོས་པའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ནང་། **ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་དེ་རོད་དེ་**ཞེས་པ་དང་། དེའི་འོག **ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དང་རྒྱས་གླིང་དགོན་དུ་**ཞེས་གསལ་བ་གཞིས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་མོར་བ་རེད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ ཉིན་རྗེས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་འདིར་འཕྲོར་དགོས་དོན་མེད།

ལན། ལོ་འགོད་མོར་གྱུར་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལོ་ཁམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དང་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་དེ་རང་ཡིན་ལགས།

༦། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡ པར། **༢।ཕྱི་ཏིལ་རྒྱབ་ཐུགས་སྐལ་བཟང་ཁང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་ཨར་སྒྲུན་ལས་གཞི་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༢༥ ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་ལས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པའི་འགྲོ་གོན་ཁྱོན་བསྟོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༧.০༷ ཕྱིན་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ལས་ཤག་བགོ་འགྲེམས་བྱས་ཉིན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཡིན་ནམ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥"༢༠༡༩ ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་འཕོད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཕྱི་དྲེལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་སྒྲལ་བཟང་ཁང་ལས་ཤག་གྲངས་ ༢༥ ཀྱི་ལས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ཅོ་ ༢༠༧༥"༢༠༧༩ ནང་ཞུས་བའི་རྒྱུན་གྱི་འདི་ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་དང། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༩ རྒྱ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉིན་བགོ་འགྲེམས་ཞུས་པ་སྟོན་ཚུད་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན།

༢། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧༥ པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་བཅན་ཏྲོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཁག་བཅུ་ལྔའི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་གྲུབ་པའི་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གསར་དུ་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས། ལས་དོན་གཙོ་བོ་ཅི་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྒ་བརྒྱན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱ། དེ་བཞིན་བཟོ་ཚོགས་ཁག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་དང་འབྲེལ་ཟབ་སྤྱོང་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཐོག་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་ལས་བསྟོམས་དང། རྩིས་ཁྲ། རྩིས་ཞིན་སྤྱན་ཐོ་བཅས་འདི་གའི་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲངས་དང། གོང་རིམ་ལ་སྤྱན་གསན་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱ་བཅས་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐད། འདས་ལོར་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཕྱག་ལས་གཙོ་བོ་གང་དག་གནང་ཡོད་པ་དང། མཉམ་འབྲེལ་ཁག་བཅོ་ལྔ་ལས་རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མཉམ་འབྲེལ་གང་དག་ཆགས་ཡོད་དམ།

ལན། འདས་ལོར་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ནས་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་བཅོ་ལྔའི་དྲུང་ཆེ་དང་རྩིས་པ། འགན་འཛིན་བཅས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་ཚོང་ལས་ཐོག་ཟབ་སྤྱོད། རེག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་བསྐྱེན། མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མཁོ་སྐྱེལ། ཟ་མཁྱོན་ཚོང་གཉེར། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་མང་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ NCDC མཉམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྤྱོང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་ཁག་བཅོ་ལྔ་ལས་རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་བསྡུ་ན་མདའ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ར་ཕང་ལ་མཉམ་འབྲེལ་གཉིས་ཡིན། འདི་གའི་ནང་ཞིབ་ཚན་པ་ནས་རྩིས་སྤྱན་རེགས་གཙང་སེལ་ཡོང་ཐབས་ཐང་དུས་ཐོག་ལས་སྟོན་ཞུ་སྲས་ཡིན།

༡། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣᐀ པར། ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་སྟངས། ཀ ལ་དལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༧༦ རྒྱ་ ༥ ཚེས་ ༤ འགོད་བཀའ་ཡིག་ཨང་ ༧༢༠᐀ ཀ (ཁ༢) ༢༠༧༦"༢༠᐀ ཅ་འཛིན་བཀོད་ཁྲབ་ཤེས་དོན། དབྱས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བྱུས་འགོད་ལམ་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ནང་ཤེས་འཛིན་གསུམ་གྱི་བཀའ་བློན་གྱལ་རིམ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ ནས་བཟུང་ལོ་རེའི་རིང་རེ་བསྐོར་གྱིས་འགན་བཞེས་གནང་རྒྱ་ཤེས་དགོངས་ལྟར། གོང་གི་ཅ་འཛིན་བཀོད་ཁྲབ་དགོངས་དོན་འདི་གা་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁྲངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ རྒྱ་ ༥ ཚེས་ ༢᐀ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᐀᐀ རྒྱ་ ༥ ཚེས་ ༢᐀ བར་ལོ་གཅིག་ཏུ་ལོ་ལས་འགན་ཞུས་པ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᐀᐀ རྒྱ་ ༥ ཚེས་ ༢᐀ ནས་བཟུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁྲངས་སུ་ཅིས་སྒྲོད་ཁམས་དབར་ཟིན་པ་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐད། ནང་སྒྲིད་ལས་ཁྲངས་ནས་ ༢༠༧༦|༥|༢᐀ ནས་ ༢༠᐀᐀|༥|༢᐀ བར་ལས་འགན་ཞུས་ཏེ་ ༢༠᐀᐀|༥|༢᐀ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁྲངས་ལ་ཅིས་སྒྲོད་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᐀᐀"༢༠᐀᐀ ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་འགོད་དགོས་ཡོད།

ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᐀᐀"༢༠᐀᐀ ལོའི་ལས་བསྟོམས་ནང་འགོད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི་ཉམ་ཐག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་གི་ས་བཀའ་ཡིག་དགོངས་དོན་ནང་ཤེས་འཛིན་གསུམ་རེ་མོས་བཞིན་འགན་ཁྲར་ཞུ་སྲས་ཡིན་ཀྱང།

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གསུམ་ནས་ཉམ་ཐག་ཁུངས་སོ་སོའི་ལས་འགན་འགན་ཁུར་ཞུ་དགོས་མ་ཟད་ལས་དོན་རྩི་བྱས་ལས་བསྟོམས་ནང་སྤར་རྒྱུན་ལྟར་འགོད་འབྱལ་ཞུ་དགོས་ལ་བརྟེན་ནང་ལྟན་ལས་བསྟོམས་སུ་འགོད་འབྱལ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།

༼། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༩༩ པར། རྒྱ་མ་ཁུལ་གྱི་ལས་འཚར་ནང། སྟེ་ལེན་ཁང་རྩིད་པའི་ནང། འདས་ལོར་ན་གཞོན་པོ་མོ་གྲངས་ ༢༥ ལ་སྐྱ་བཟོའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྱད་པ་དང། ན་གཞོན་པོ་མོ་གྲངས་ ༣᲼᲼ ཅམ་ལ་གློག་ཟླ་ཁང་སྦྱང་བརྡར་སྤྱད་ཚུལ་རེའུ་མིག་དང་བཅས་འགོད་བཞག་པའི་ཐད། སྐྱ་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མ་དང་ཀམ་བུ་ཏར་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མ་གཅིག་པ་རེད་དམ་ཁ་རེད། ཀམ་བུ་ཏར་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མའི་ཐུགས་ཐོའི་ནང་སྐྱ་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མ་ཚུད་ཡོད་དམ།

ལན། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༩༩ ཐད། བོད་མིའི་མཁྱེན་ལས་སློབ་སྟོན་ཁང་གི་ཀམ་བུ་ཏར་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་བའི་ན་གཞོན་པོ་མོ་གྲངས་ ༣᲼᲼ ཁོང་སྐྱ་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་བ་གྲངས་ ༢༥ ཚུད་མེད་པས་སྐྱ་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་དང་ཀམ་བུ་ཏར་སྦྱོང་བརྡར་སློབ་མ་ཁག་ཁག་རེད།

༡༠། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༤ པར། ༣ དེ་ལས་དོན་གྱུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ། ཞེས་པའི་འགོ་བརྗོད་འོག་གི་ནང་གསེས་ ༣ པར། **༣། སྤ་ལོའི་བྱེད་འཚར་ནང་གསལ་ལས་ལྟག་པའི་ལས་དོན་གྱུབ་འབྲས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།** ཅེས་གསལ་ཐད། ལས་དོན་གྱུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པའི་གྲངས་ཀའི་ནང་། " སྤ་ལོའི་བྱེད་འཚར་ནང་གསལ་ལས་ལྟག་པའི་ལས་དོན་གྱུབ་འབྲས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་པ་འགོད་ཆོར་ཤོར་བ་རེད་དམ།

ལན། འགོད་ཆོར་ཤོར་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྤ་ལོའི་མ་འོངས་བྱེད་འཚར་ཁོངས་ནས་གྱུབ་འབྲས་མ་ཐོན་པ་མེད་པ་དང་དེ་ལས་ལྟག་པའི་ལས་དོན་གྱུབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ།

༡༡། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢᲼ པར། **༤། གཞིས་ཁག་ནང་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཞིང་ས་སྟོང་པ་ཞོན་ཆེ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཡུལ་མི་དང་ཕྱི་ནང་དགོན་རིགས་ཀྱི་བལྟ་སྟངས་མ་མཛེས་པའི་ཁར། མ་འོངས་ས་ཆ་ཅན་ཐོས་ཡོང་ཉེན་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱེན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་ལྟར་འཛིག་ཐབས་བྱེད་བས།** ཞེས་གསལ་ཐད། བ་ལྟ་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ས་ཆ་ཡུལ་མིས་ཅམ་ཐོས་བྱས་ཏེ་རྟོག་གྱེང་ཡོད་པ་ས་ཆ་ཞེ་གར་གা་ཚད་ཆགས་ཡོད་པ་དང། དེ་དག་ས་གནས་དང་གཞིས་ཆགས་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་ཡུལ་མིས་ས་ཆ་ཅམ་ཐོས་བྱས་ཏེ་རྟོག་གྱེང་ཡོད་པ་དམིགས་བསལ་མེད།

༡༢། ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣᲼ པར། **ཀ ༢ དགོངས་དོན་ནི་ལ་མཏུ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ༡༧ ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས་ ༥᲼ ལ་སྦྱོང་བརྡར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་གསལ་གསལ།** ཞེས་གསལ་ཐད་དེ་བ་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ། དེ་ལ་མཏུ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་སུ་དགེ་ལས་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང། ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ལོ་གཅིག་གི་འགྲོ་གྲོན་ཁྱོན་བསྟོམས་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད། གཉིས་པ། དེ་ལ་མཏུ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ལ་སྐྱ་བཟོ་དང་མཛེས་བཟོ། མགྲོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་། དཔྱ་རྩྭ་ཏུས་འགོད། མ་བྱན། ཀམ་བུ་ཏར་བཟོ་བཅོས། ཤེལ་ཚོང་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་སློབ་ཆན་ཁག་ ༢ ཡོད་སྐོར་འགོད་བཞག་པ་ལས། འདས་ལོར་ཀམ་བུ་ཏར་བཟོ་བཅོས་དང། ཤེལ་ཚོང་འཛིན་

སྒྲོང་གཉིས་ནང་སློབ་མ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད་པ་དང་། མགྲོན་ཁང་འཛིན་སྒྲོང་དང་བ་རྒྱ་རྡུས་འགོད་གཉིས་ལའང་སློབ་མ་གཉིས་རེ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་པས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། གསུམ་པ། ༢ སྒྲོང་བཙན་བ་དག་གི་ཉིན་རེའི་སློབ་ཐུན་འགྲོ་སྟངས་གཏན་པ་དང་། མི་གཅིག་གིས་སློབ་ཚན་གཅིག་ལས་མང་བར་ཆཤས་ལེན་ཚོག་མིན། ཁ་གཞོན་ལས་མེད་གྱངས་ ༥༤ ལ་སྒྲོང་བཙན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཞེས་པ་སྒྲོང་བཙན་ཁང་ལ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཏེ་སྒྲོང་བཙན་མཐར་འཚོལ་མཁན་གྱི་མི་འབོར་ལ་གོ་དགོས་སམ། ཡང་ན། སློབ་ཚན་རེ་རེར་ཆཤས་ལེན་མཁན་གཅིག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་གོ་དགོས། བཞི་པ། ༢ ནི་ལ་མཏྲ་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ལྷེ་གནས་སློ་བརྒྱབ་སྟེ། སེ་ལྷ་ཀོ་ལགས་ཤེས་སྒྲོང་བཙན་ཁང་དང་བླ་བསྟེལ་གཏོང་འཚར་ཡོད་པའི་སྐད་ཚ་ཞིག་གྱི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་བཞིན་བཞུག་པ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་གསལ་བཤད་ཡོད་པ། ནི་ལ་མཏྲ་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ཁང་དུ་སློབ་ཚན་དང་སློབ་མའི་གྲངས་འགོར་རེའུ་མིག་འགོད་པའི་ནང། ཤ་ཐོ་ཚན་ཏུ་ཤ་གནས། ༢ བཅོ་ལྔ། ནང་གོ། ཆོས་ལོ་ ༢༠༧༥"༢༠༧༦ ནང་ནི་ལ་མང་ལྷ་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ལྷེ་གནས་ཁང་དུ་དགེ་ལས་གྲངས་ ༥ ཡོད། ཁྱོན་འགྲོ་གྲོན་བསྟོམས་སློར་ས་ཡ་ ཅ·ཀ་༣ ཕྱིན་ཡོད། གཉིས་པ། ༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥"༢༠༧༦ ལོར་ཀམ་བུ་ཏར་བཟོ་བཅོས་དང་། ཕེལ་ཚོང་འཛིན་སྒྲོང་གཉིས་ནང་སློབ་མ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད་པ་དང་། མགྲོན་ཁང་འཛིན་སྒྲོང་དང་བ་རྒྱ་རྡུས་འགོད་གཉིས་ལའང་སློབ་མ་གཉིས་རེ་ལས་བྱུང་མི་བཞུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅོ་གོ་ནི། འདི་ནས་གསལ་བ་བསྟན་པས་མཚལ་ཕྱིན་ཞུས་ཀྱང་ཆོས་ལོ་ ༢༠༧༥"༢༠༧༦ ནང་འཚང་སྟན་འབྱལ་མཁན་ཉུང་བ་དང་། ཁ་གཞོན་ཁྲམས་དོ་དབྱིངས་དེ་ཅམ་མེད་པའི་ཁར་ཕྱི་ཚོགས་ནང་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་གལ་གནད་རྡེ་ཡིན་ཐད་གོ་ཏྲོགས་ཞེན་པ། ཕ་མས་ཐུ་ཀུར་སློབ་གསོ་སློད་ཕྱོགས་ཐད་དོ་སྟང་ཚུང་བའི་རྒྱན་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཁ་གཞོན་ལས་མེད་ཁྲམས་ལས་རིག་སྒྲོང་བཙན་ཁང་དུ་འཛུལ་བ་ཞུགས་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཐུ་མ་ཐུད་ཞུ་རྒྱུ། གསུམ་པ། ༢ སྒྲོང་བཙན་བ་ཁྲམས་ཀྱི་ཉིན་རེའི་སློབ་ཐུན་འགྲོ་སྟངས། ཞོགས་པ་ཚོུད་ ༤:༣༠ ལང་ས་ཏེ་ལུས་རྩལ་སྒྲོང་བཙན་དང། སྒྲོང་བཙན་སློབ་ཚན་གཞིར་བཟུང་འཛིན་གྱའི་ནང་སྒྲོང་བཙན་སློབ་འཁྱེད་ཞོགས་པ་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ཅ པ་བར་གནང་ཡོད། ཐུ་བཟོ་དང་མཇེས་བཟོ་སྒྲོང་བཙན་གཉིས་སྒྲོང་བཙན་ཁང་ནང་དུ་སྒྲོང་བཙན་ཤུལ་ཡོད། རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་བ་ཚོུད་གཉིས་རིང་འཚར་ཅན་ཉལ་ཁང་དང་འཛིན་ཁང་གཙང་བཟོ། དེ་བཞིན་རེས་གཟའ་སྟེན་པ་ནས་ཡིན་ལ་སྒྲོང་བཙན་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའི་ལས་རིམ་བཅས་ཡིན། མི་གཅིག་གིས་སློབ་ཚན་གཅིག་ལས་མང་བར་ཆཤས་ལེན་ཚོག་གི་མེད། ཁ་གཞོན་ཞོ་མོ་གྱངས་ ༥༤ ལ་སྒྲོང་བཙན་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཁོངས་ནས་ཁ་གཞོན་གྱངས་ ༧ ཁྲུངས་མ་འགྲོལ་བ་ལས་དེ་འཕྲོས་ཁ་གཞོན་གྱངས་ ༥᚛ ནས་སྒྲོང་བཙན་མཐར་འགྲོལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ། བཞི་པ། ༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧ཅ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༧ ནས་སྒྲེང་ལོར་ནི་ལ་མང་ལྷ་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ཁང་གི་ལས་གཞི་ཁག་མེ་ལ་ཀུའི་ཞོད་ཁྱིམ་བཟོ་རིག་སློ་རྩལ་སློབ་གཉེར་བསྟེ་གནས་ཁང་དུ་ (Tibetan Private Industrial Training Institute) ཟླ་བསྟེལ་ཞུས་ཝིན།

༧༣| ནང་ཕྱིད་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྱངས་ ༣ཅ པར། ནི་ལ་མཏྲ་ལ་ལས་རིགས་སྒྲོང་བཙན་ལྷེ་གནས་བུ་སློབ་ཐུག་ཡོང་ཁྲུངས་ས་གནས་ཁག་ ༧༦ གི་ཐོ་གཞུང་རེའུ་མིག་ཅིག་འགོད་བཞག་པའི་ནང། ཐྲེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འབྲུབ་གྲིང་གི་ཡོ་ ༤ དང་མོ་ ༣ བསྟོམས་ ཅ འགོད་འདུག་ཀྱང། ཡོག་གི་ལུགས་བསམ་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ནང། ཁ་གཞོན་ལས་མེད་ཡོ་གྱངས་ ཅ དང་མོ་

གྲངས་ ༢ ཞེས་འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༢ ཤོར་ཡོད། ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རེའུ་མིག་ནང་མོན་ཚོ་འདོད་ཆུ་གྲྀང་གི་ཕོ་ ༡ དང་མོ་ ༣ བསྟོམས་པའི་ ༤ འགོད་འདུག་ཀྱང། མོན་ཚོ་འདོད་ཆུ་གྲྀང་གི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༣ པའི་ནང། མོན་ཚོ་འདོད་ཆུ་གྲྀང་ནས་སྒྲ་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་ཁོངས་ཕོ་ ༢ དང་མོ་ ༣། མཛེས་བཟོ་སྦྱོང་བརྡར་ཁོངས་མོ་ ༣། ཏ་ཆུ་ཏུས་བཀོད་སྦྱོང་བརྡར་ཁོངས་ཕོ་ ༡ བཅས་ཁྱོན་བསྟོམས་ ༤ འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༡ ཤོར་ཡོད། ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རེའུ་མིག་ནང། སྲེལ་ཀོན་བདེ་སྐྱིད་སྨར་གསོ་ནས་ན་གཞོན་ཕོ་ ༥ དང་མོ་ ༡ བཅས་བསྟོམས་པའི་ ༤ ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་ཚུལ་འགོད་འདུག་ཀྱང། སྲེལ་ཀོན་བདེ་སྐྱིད་སྨར་གསོའི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༥༠ པར། འདི་ལོར་ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་སྲིང་ལོར་ནི་ལ་མང་སྒྲ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ལྷ་གནས་ཁང་དུ་གཞིས་མི་ན་གཞོན་གཉིས་ལ་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་གོ་སྐབས་ཐོབ། ཞེས་འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༣ ཤོར་ཡོད། ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་རེའུ་མིག་ནང། ཏོན་སྡུར་རབ་རྒྱས་གྲྀང་གི་ཕོ་ ༥ དང་མོ་ ༢ བསྟོམས་པའི་ ༧ ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད་ཆུལ་འགོད་འདུག་ཀྱང། ཏོན་སྡུར་རབ་རྒྱས་གྲྀང་གི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༧༧ པར། ༡། གཞིས་མི་ན་གཞོན་ལས་མེད་གྲངས། ༤ ལ་ནང་སྲིད་ཁྱབ་ཁོངས་ལྷོང་ལོར་ནི་ལ་མང་སྒྲ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་སྒྲ་བཟོ་དང། མ་བྱན། མགོན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བྱོ་ ༥ དང་བུ་ ༡ ལ་ སྦྱོང་བརྡར་གོ་སྐབས་འབྱལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཆེས་འགོད་འདུག་པས། བར་ཁྱད་ ༡ ཤོར་ཡོད། གོང་གསལ་གྲངས་ཐོ་མ་འཕྲ་བ་ གཉིས་ལས་གང་ལ་ཚད་འཛིན་བྱེད་དགོས་སམ།

ལན། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༤ ཐད། དབྱས་ལས་བསྟོམས་ལ་ཚད་འཛིན་གནང་སྟོང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང། འབྲེལ་ཡོད་ས་ གནས་ནས་ཕུལ་བའི་ལས་བསྟོམས་ནང་གི་ཁ་གྲངས་ལ་ནོར་བཅོས་ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ།

ཁ། སྲིང་ལོར་ལྷོ་སྒྲ་ལས་ཁྱངས།

༡། སྲིང་ལོར་ལྷོ་སྒྲ་ལས་ཁྱངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༢༡ པར། **ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྷའི་ནང་ནས་མོན་ཚོ་འདོད་ཆུ་གྲྀང་དང་ཏོན་ཐུར་རབ་རྒྱས་གྲྀང་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀྱི་ས་ཆའི་གན་ཡིག་དུས་ཡུན་ལོ་ཉི་ཤུ་རིང་མངའ་གཞུང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབར་འཛོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོན་ཀྱང་གཞིས་ཆགས་གཞན་གསུམ་ནང་ས་ཁྲོན་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་དང་ཉེ་དུས་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་ས་ཁྲོན་ས་ཞིབ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་བར་གན་ཡིག་འཛོག་རྒྱུའི་དུས་འགྱངས་སོང། འདི་ལོ་ས་ཁྲོན་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རྣམས་གཅིག་བཟོ་ཐོག་གན་ཡིག་འཛོག་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ།** ཞེས་གསལ་ཐད། གཞིས་ཆགས་གཞན་གསུམ་ནང་ས་ཁྲོན་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་དང་ཉེ་དུས་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ནས་ གཞིས་ཆགས་ནང་ས་ཁྲོན་ས་ཞིབ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་ཅི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། བར་ཁྱད་དེ་སྒྲ་ཡོངས་རྒྱ་ཁྲོན་ཐོག་བྱུང་བ་ རེད་དམ། ཡང་ན། གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དང་ཞིང་ས། ལམ་ཁ་གཅིག་རྩད་ངོས་འཛིན་བར་ཁྱད་བྱུང་བ་གང་ཡིན་གསལ་ བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཀ། སྲེལ་ཀོན་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཞིང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛུགས་ སྐབས་མངའ་གཞུང་ཁྲལ་བསྡུ་ལྟན་ཁང་དང་ཤེང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གསལ་སྒྲ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁྲོན་ཨེ་

གང་ ༣༥༠ཿ༣།། བསྡུས་བཞག་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡།། ལོར་འཕྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་འགོད་བསྡུས་ཞུས་དོན་བཞིན་མངའ་གཞུང་མེ་སོར་ཕྲོང་དགོན་མཆོག་ནས་ས་ཞིབ་བསྒྲུར་དུ་བྱེད་སྒྲབས་ས་ཁྱོན་ཚེ་གར་གྱངས་ ཿ༠༠ཿ།། ཐོན་འདུག ད་ལྟོན་ས་ཁྱོན་དང་ས་ཞིབ་དབར་ས་ཞིང་ཚེ་གར་གྱངས་ ༥༠༠.༠༠ འཕར་མ་ཆགས་ཁོངས་སེར་ར་ཆོས་སྒར་ལ་ས་ཁྱོན་ཚེ་གར་གྱངས་ ༢།།༠.༠༠ དང་ནང་སྲིད་ཞིང་འབྲོག་ལ་ས་ཁྱོན་ཚེ་གར་གྱངས་ ༥༠.༠༠ ཡོད་པ་བཅས་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་ར་སྤྲོད་བྱང་ཡོད། དེ་མིན་ས་ཁྱོན་འཕར་མ་ཚེ་གར་གྱངས་ ༢༠༠.༠༠ མངའ་གཞུང་ས་ཞིབ་ལས་བྱས་ནས་གཞིས་ཆགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཁོངས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་མདོ་དོན་ས་ཁྱོན་ཚེ་གར་ ཿ།།ཿ།ཿ།ཿ

གྲྭ་ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨།༢༠༡༩ ལོའི་གཙང་ཁེ་བགོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་གཡས་གསལ། ཞེས་ཚེན་ཡིག་གི་རེའུ་མིག་ཅིག་འགོད་པའི་ཐད། མཉམ་འབྲེལ་གྲྭ་གཙང་ཁེ་བགོ་སྤྲོད་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན་པ་དང་། གཙང་ཁེ་ཐོབ་མཁན་ཀས་བདག་ག་ཚོད་བྱང་ཡོད་དམ།

ལན། མཉམ་འབྲེལ་གྲྭ་གཙང་ཁེ་བགོ་སྤྲོད་གནང་སྟངས་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱུན་མཁོའི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ཨང་ ༣༣ དགོངས་དོན་བཞིན་གཙང་ཁེ་ཆ་བགོས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་བཞག་པ་དང་། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨"༢༠༡༩ ནང་གཙང་ཁེ་རྒྱུན་མཁོའི་སྒྲིག་གཞི་ལྟར་ཞུས་མཐར་ལས་བྱེད་ལ་ Bonus འབབ་སྟོན་དང་ཀས་བདག་ལ་ Dividend ཁེ་འབབ་ཐོབ་སྐལ་འབྱལ་རྒྱུའི་གཙང་ཁེ་དངུལ་འབབ་ཉུང་བས་ཆ་བགོས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད། ༢༠༡༨"༢༠༡༩ ལོའི་ཚོགས་མི་ཁག་གཉིས་ལ་ A class shareholders གྲངས་ ༣༠།༧ དང་། ཁ། C class shareholders གྲངས་ །།ཅ བཅས་བསྡོམས་པའི་གྲངས་ ༣༧ཅ།ཅ ཡོད།

ང། ས্ব্ব্ব

གནང་མེད་ཚེ། ལྷག་འཕྲོས་ཨེ་ཀར་ ༡༩༧།༧༥ དེ་ཁང་ས་དང་སྤྱི་ས་གང་དུ་འགེལ་ཡོད་མེད་དང་། མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་ངོས་བཞེས་ཡོང་ཐབས་ལ་ལས་དོན་གང་བྱས་དང་མ་འོངས་བྱ་འཚར་གང་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཐོག་མ་ཀོ་ལི་རྒྱལ་གཞིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་སྒྲབས་མངའ་གཞུང་ནས་གནང་བའི་ངག་རྒྱུན་དང་ཡིག་ཐོག་ནང་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༣༧༩'༧༥ གསལ་ཡང་། དངོས་སུ་མངའ་གཞུང་ནས་གཞིས་ཆགས་མཐའ་སྐོར་ཚད་འཛལ་སྒྲབས་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༣༠༠༠ ལས་མེད་སྟབས། ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡༩༧'༧༥ དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་མེད་སྟབས་ས་གནས་མངའ་གཞུང་ལ་སྟན་གསན་རིམ་ཞུས་ཐོག་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་ཐུས་ཡིན།

ཆ། ཨོ་ཏེ་ཥ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་།

༡། ཨོ་ཏེ་ཥ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཥོག་གྲངས་ ༢༢༠ པར། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལྟར་ཥ་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁ་བགོ་སྟོང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་དཔལ་ཆར་ཅིས་ཞིབ་ཟིན་པའི་མཉམ་འབྲེལ་ཨ་མ་དང་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པར་སྡེབ་གསོག་གྱོང་གྱན་ཁ་ཅང་མང་བར་བཏེན་མཉམ་འབྲེལ་ནས་ཥ་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁ་བགོ་སྟོང་ཞུ་ཐུབ་མེད། མ་འོངས་པར་མཉམ་འབྲེལ་ཨ་མ་གཅོས་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་སྡེབ་གསོག་གྱོང་གྱན་གཙང་མ་ཆགས་པའི་ལོ་དེ་ནས་བཟུང་ཥ་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁ་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐད། ཥ་བདག་མང་ཚོགས་ལ་གཙང་ཁ་བགོ་སྟོང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཉམ་འབྲེལ་ཨ་མ་དང་སྡེ་ཚན་མ་ལག་དང་བཅས་པར་སྡེབ་གསོག་གྱོང་གྱན་ཅ་ཅང་མང་བར་ཐུག་ཡོད་ན། གྱོང་གྱན་ལོ་སྐར་ཆགས་སུ་ཕོག་པ་རེད་དམ། འདས་ལོ་གཅིག་པོར་ཕོག་པ་རེད། གྱོང་གྱན་གཅོད་ཕོག་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་གྱོང་གྱན་མི་ཕོག་ཐབས་སུ་ལས་འཚར་གང་དག་བང་སྒྲིག་ཡོད་དམ།

ལན། ཨོ་ཏེ་ཥ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་སྡེབ་གསོག་གྱོང་གྱན་དེ་བཞིན་ལོ་མང་སྡེབ་གསོག་གྱོང་གྱན་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཅིས་ལོ་ ༢༠༡༨"༢༠༢༡ ལོར་མཉམ་འབྲེལ་དབུས་མ་དང་འཐུལ་རྩོས་སྡེ་ཚན་གཉིས་ནང་གྱོན་གྱན་སྐོར་ ༥༢,༧༥,ཁ༢༠'༥༧ ཆགས་འདུག མ་འོངས་གྱོང་གྱན་མི་འགྲོའི་ཆེད་ཟླ་བ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སྡེ་ཚན་ནང་ཁུལ་གྱི་བྱུང་སོང་ཅིས་ཐུ་ཁག་ལ་རྟོགས་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒྲིལ་ཉེས་འགོག་དུས་ཐོག་སོ་སོར་ལས་འཚར་བང་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཚར་རྒྱུན་སྒྲིལ་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

༢། ཨོ་ཏེ་ཥ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཥོག་གྲངས་ ༢༡᐀ པར། ཨོ་ཏེ་ཥ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་མ་ལག་རྗེ་ཡོད་དང་ལས་བྱེད་གྲངས་འགོར་འགོད་པའི་ནང་། མཉམ་འབྲེལ་དབུས་མ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ཁང་སྡེ་ཚན། མཉམ་འབྲེལ་མཁྱོན་ཁང་། མཉམ་འབྲེལ་ཆུའི་སྡེ་ཚན། མཉམ་འབྲེལ་འཐུལ་རྩོས་སྡེ་ཚན་བཅས་སྡེ་ཚན་ ༤ དང་ཁྱོན་ལས་བྱེད་ ༢༥ ཡོད་སྐོར་འགོད་འདུག་ཀྱང་། མཉམ་འབྲེལ་དབུས་མ་དང་འཐུལ་རྩོས་སྡེ་ཚན་ལས་གཞན་པའི་སྡེ་ཚན་ ༣ གྱི་ལས་བསྟོམས་གསལ་ལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། མཉམ་འབྲེལ་དབུས་མའི་ནང་ཚོང་ཁང་སྡེ་ཚན། མཉམ་འབྲེལ་མཁྱོན་ཁང་། མཉམ་འབྲེལ་ཆུའི་སྡེ་ཚན་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་དབུས་མའི་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། སྡེ་ཚན་དེ་གསུམ་གྱི་ལས་བསྟོམས་ཟུར་དུ་མ་དགོས་པ་མཉམ་འབྲེལ་དབུས་མའི་ལས་བསྟོམས་ནང་ཐུལ་ཡོད།

ཀ། སྒན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྲོང།

༡། སྒན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྲོང་གོང་མཱའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༢༨༡ པར་མཉམ་འབྲེལ་ངོ་སྤྲོད་རེའུ་མིག་འགོད་པའི་ནང། **།ལ། ༢༠༡᚜ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༣། ཉིན་མ་ཤས་བསྟོམས་སྒོར་ ༢༥༠༠༠** ཞེས་དང། དེའི་འོག་ **།། ༢༠༡᚜།༠༣།༣། ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས་ ༥᚜** ཞེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས་དང། བསྡུན་འཛིན་སྒང་གོང་མཱའི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༨༢ པར། མཉམ་འབྲེལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ནང། **།ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚜ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣། ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས། །༢༨** ཞེས་དང། དེའི་འོག **།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚜།༠༣།༣། ཉིན་གྱི་མ་ཤས་བསྟོམས་སྒོར། །,།᚜,།᚝᚜** ཞེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས། དེ་བཞིན། ཕྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་བོད་མིའི་བཙོ་ལས་ཚོགས་པའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ᠔᚜᚛ པར། བཙོ་ལས་ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ནང། **᚜। ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣། ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས། །᚜᚜** ཞེས་དང། དེའི་འོག **།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛།༠༣།༣། ཉིན་གྱི་མ་ཤས་བསྟོམས་སྒོར། མེད།** ཅེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས། འབེར་བལ་ལས་ཚོགས་པའི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པའི་ཤོག་གྲངས་ ᠔᚜᚜ པར་འབེར་བལ་ལས་ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ནང། **᚜। ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣། ཉིན་གྱི་ཚོགས་མི་གྲངས། །᚜᚜** ཞེས་དང། དེའི་འོག **།། ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛།༠༣།༣། ཉིན་གྱི་མ་ཤས་བསྟོམས་སྒོར།** ཅེས་གསལ་བའི་ལོ་ཚོགས་གཉིས་བཅས། གོང་གསལ་ལོ་ཚོགས་དེ་དག་འགོད་ནོར་ཤོར་བ་རེད་དམ། ཡང་ན། གོང་འཁོད་ལོ་ཚོགས་དེ་དག་གི་རྟེས་ལ་མ་ཤས་དང་ཚོགས་མི་འཕར་ཆགས་མ་བྱུང་བ་རེད། གལ་སྲིད་མ་ཤས་དང་ཚོགས་མི་འཕར་ཆགས་མ་བྱུང་ཡང་ལས་བསྟོམས་ནང་རྩིས་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣། ཉིན་འགོད་དགོས་པར་སོང། འཚར་ཅན་ལས་ཀ་རིགས་ཤེག་ལ་སྣང་མེད་ལྟ་བུར་མངོན་པས་ཡིད་གཟབ་གནང་གལ་ཆེ།

ལན། གོང་འཁོད་ལོ་ཚོགས་དེ་དག་འགོད་ནོར་བྱུར་བཞག་པ་དང། སྒན་ད་ར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣། ཉིན་མ་ཤས་སྒོར་ །,།།,།᚝᚜ རེད་འདུག མ་འོངས་ནོར་འཛིལ་དེ་རིགས་མི་ཡོང་བའི་འབྲེལ་ཡོད་མཉམ་འབྲེལ་ལ་བཀོད་མངགས་ནན་ཏན་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ།

ག། ས་ཕམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང།

།། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᠔᚛᚜ ང། **གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ལེད་སྦྱོད་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལག་བསྟར་ཇི་ཞུས། ཅིས་ལོའི་ནང་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གཞིས་ཆགས་མི་མང་ཁྲོད་དེ་སྤ་སྒྲི་སའི་སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྤོད་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང། ཡང་གཞིས་མི་ནང་ཁུལ་སྤོད་ཁང་ཅོ་ཚོང་བྱས་རིགས་ཁག་སྒྲིག་མ་ཐུན་བཟོ་རྒྱུར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་ལེད་སྦྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་དང། ལྷག་པར་དུ་དབལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྲབ་དགོངས་དོན་ས་རིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་རྒྱ་ཞུ་མྱས་ཡིན།** ཞེས་གསལ་འདུག་ན་ལྷ་ཉེས་ཆད་བསྡུ་བསྡད་རྟེ་ཡོད་དང། བསྡུས་ཟིན་པའི་དངུལ་འགོར་རྟེ་ཅམ་ཡོད་མེད་གསལ་བར་ཤད་ཡོང་བ།

ལན། ས་ཕམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གི་གཞིས་མི་ཁྲོད་ནས་སྒྲི་སའི་སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྤོད་ཁང་རང་འཚམས་ཀྱིས་རྒྱ་བསྐྱེད་སྒྲིག་འགལ་བྱས་རིགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠᚛།᚜།᚝᚜ ཉིན་ཉེས་ཆད་ཆ་ཚང་བསྡུ་འདུལ་ཟིན་པ་དང། དེ་མིན་གཞིས་མི་ནང་ཁུལ་སྤོད་ཁང་ཅོ་ཚོང་བྱས་རིགས་ཁོངས་དུད་ཚང་ ᠔ མ་གཏོགས་གཞན་གཞིས་མི་ཆ་ཚང་ནས་ཉེས་ཆད་དུས་

ཐོག་བསྡུ་འབུལ་ཟིན་པ་ཁྱོན་སྒོར་ ༡༣,ᲘᲘᲘ,ᲧᲘᲘ.ᲘᲘ དང་། དེ་མིན་དུད་ཚང་ ༨ ནས་ཁྱོན་སྒོར་ ༣,ᲘᲤ,ᲤᲤᲤ ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་གཞིས་ཁང་ཉོ་ཚོང་སྒོར་ཆུ་མཐུན་ཞིབ་འཇུག་མཇུག་སྒྲོང་ཞུ་ཆུས་ཡིན།

**༣། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᲜᲧᲤ ནང་། Ფ། ཏི་མ་ཐྭལ་མངའ་གཞུང་ནས་དེ་སྔ་ ᲣᲘᲤᲥ ལོར་ཏི་མ་ཐྭལ་ཁྲབ་ཁོངས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོད་བྱུས་ཤིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་ཅིང། གཏན་འབེབས་སྒོད་བྱུས་དེ་བཞིན་ཤིང་ནགས་ཡོད་གནས་བོད་མིའི་གཞིས་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྲབ་མིན་ལ་བརྟེན། འདི་ནས་དབུས་སུ་དགོངས་སྐོར་དང་སྤྲགས་མངའ་གཞུང་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲབ་དྲུང་ཆེར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ ᲣᲘᲤᲥ ལོའི་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཡོང་སྐོར་ཞུས་འབྲས། དཔལ་འཛིའི་ཚར་ཏི་མ་ཐྭལ་མངའ་གཞུང་ནང་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་འགྲོ་ཆུས་ཡིན། ཞེས་གསལ་བས་ཏི་མ་ཐྭལ་གཞིས་ཁག་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤིང་ནགས་ཡོད་གནས་བོད་མི་གཞིས་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁྲབ་མིན་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་ཡིན་དང། དཔལ་ཞིབ་འཇུག་གི་གནས་སྟངས་རྣམ་ཚགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོད་བྱུས་ ᲣᲘᲤᲧ དེ་བཞིན་མངའ་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲབ་དྲུང་ཆེར་གཏོང་གནང་མཛད་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁྲབ་པའི་སྒོད་བྱུས་ཞིག་ཚགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཏི་མ་ཐྭལ་མངའ་གཞུང་ཤེར་ནགས་ལས་ཁྲངས་ནས་ ᲣᲘᲤᲥ ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་རྒྱ་འཛིན་ཡིག་ཆ་འབྲེལ་ཡོད་ཤེར་ནགས་ལས་ཁྲངས་སོ་སོར་བཏང་ཡོད་ཀྱང། རྒྱ་འཛིན་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་དོན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་འགོད་མེད་སྟབས། མངའ་སྡེ་སྤྱི་ཁྲབ་དྲུང་ཆེ་བརྒྱད་ནས་རྒྱ་འཛིན་ཡིག་ཆ་སྤྱི་མཚུངས་སོན་ཐབས་ལས་འཚར་འགྲོ་ཆུས་ཡིན།

ཏ། ཤ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྲངས།

Ფ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᲧᲤᲥ ནང་། Ფ.Უ། བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྤྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོད་བྱུས་ ᲣᲘᲤᲨ ཐོག་ལག་བསྟར་མཇུག་གཏོན་ཇི་ཞུས། འདི་གའི་ཁྲབ་ཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་ ᲥᲠ ལྷག་ཅམ་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཟའ་འབྱོའི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་ཆེད་འཕྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁྲངས་སུ་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྤྱོར་རིགས་འདི་ནས་འཐུས་ཚང་འབུལ་ལས་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་ན། དཔ་ཁྱིམ་ཚང་ ᲥᲠ ལྷག་ཅམ་གྱི་བཟའ་འབྱོའི་ལག་འཁྱེར་ལག་སོན་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཤ་ས་འགོ་ལས་ཁྲངས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ ᲥᲠ ལ་བཟའ་འབྱོའི་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ཆེད་འཕྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁྲངས་སུ་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་གཉེར་མཐུན་འགྲུར་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ཁྱིམ་ཚང་དེ་དག་ལ་བཟའ་འབྱོའི་ལག་འཁྱེར་ཞུས་ཐོག་ཟིན་ཡོད།

Ფ། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ᲧᲤᲩ ནང་། Ფ། བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་ ᲤᲧ གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་དེ་ Bidi Chand ངང་ **Kewal Kishan** སྤྱན་མཆེད་གཉིས་ཀྱི་ས་ཆ་ཡིན་པའི་རྟོག་གླེང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ན། དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཐབས་ལ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་འདུག་ན་དང་ཆ་དཀའ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། བོད་ཀྱི་གསོལ་མཛོད་ཁང་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་མི་ཚང་ ༡༥ གི་སར་བདག་རྣམས་ནས་མྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༩ ལོའི་ས་གླུ་ལེན་མེད་པ་མ་ཟད། གནས་སྟོང་བོད་མི་རྣམས་ཕྱིར་འབྲུད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་དགོས་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀོད་མངགས་ཤུས་ཀྱང་ཡིག་ཐོག་ནས་འབྲལ་རིགས་བྱུང་མི་འདུག ཅེ་སྟོན་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༥ ནས་ས་གླུ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སྟོད་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ས་བདག་ནས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ས་བདག་ Bidi Chand དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ས་བདག་ Kewal Kishan གཉིས་སོ་སོར་ནང་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚུགས་ཏེ་ཡིག་ཐོག་བཏོ་ལན་གནང་འདོར་རིགས་མ་བྱུང་ཡང་སྒུ་མཐུད་དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་འཚར་ཡོད།

བ། ཀུ་ལུ་དགལ་རབ་གླིང།

༡། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ༤༥༢ ནང། ༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ས་གནས་སུ་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡོད་མེད་རྟོགས་ཞིབ་ཞུས་པར་ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་ཟང་ཐོབ་ཅན་མ་ཚུད་པ་མེད་ཀྱང། པ་ཀུལ་ཆས་གཅོང་ཞིག་ཉམ་ཐག་སྟེ་ཚན་ ཁ ། པའི་ནང་དགོངས་བཞེས་ཡོད་བའི་རྒྱབ་གཉེར་འབྲོར་མཚམས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་འཛུག་བཞེས་གནང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར་ད་ཚ་པ་ཀུལ་ཆས་གཅོང་དེ་ཉིད་སྟེ་ཚན་ཁ་པའི་ནང་འཛུག་བཞེས་ཟིན་ཡོད་མེད།

ལན། པ་ཀུལ་ཆས་གཅོང་ཟོ་ཟོ་ཟླ་བ་ཉམ་ཐག་ཁ་པའི་ཁོངས་འཛུག་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དབུས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་འབྲལ་གཏན་འགེལ་འཛུག་པས་འབྲོར་མཚམས་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ།

ད། སྟེ་ར་ལྷུན་ཁ་འཕོར་གཞིས་ཆགས།

༡། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ༤༤༩ ནང། ༢། ཚེ་རིང་དོན་ལྷན་གཞིས་ཆགས་སུ་དུད་ཚང་ ༥༧ སྐོར་ཞིག་གིས་དེ་སྔ་སྤྱི་སའི་སྟེང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སྟོད་ཁང་རང་འཚམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང། ཡང་དུད་ཚང་ ༡༩ ནས་གཞིས་ཁང་ཅོ་ཚོང་བྱས་རིགས་ཁག་སྤྱིག་མཐུན་བཟོ་རྒྱུར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱིག་གཞི་དང། ལྷག་བར་དུ་དགལ་ལྷན་བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀོད་ཁྲབ་དགོངས་དོན་ས་རིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་རྒྱབ་ཞུ་མྱུས་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ས་རིན་ཉེས་ཆད་བསྡུ་བསྡད་ཇི་ཡོད་དང། བསྡུས་ཟིན་པ་ཇི་ཙམ་ཡོད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཚེ་རིང་དོན་ལྷན་གཞིས་ཆགས་སུ་དུད་ཚང་ ༥༧ ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ནས་ཉེས་ཆད་དངུལ་འབབ་བསྡོམས་སྐོར་མ་ཡ་ ༤.༣༧ བསྡུས་ཟིན། གཞན་ཡང་དེ་སྔ་གཞིས་ཆགས་ནང་སྟོད་ཁང་ཚོང་སྒྲུར་བྱེད་མཁན་དུད་ཚང་ ༡༩ སྐོར་ཞིག་ཡོད་པ་རྣམས་གཞིས་ནས་ཕྱི་རབས་ཀྱིས་མ་ཕྱོགས་གང་མར་འགྱམ་ཡོད་སྐྱབས། འདི་ནས་བོད་མི་དེ་དག་གར་ཡོད་རྩད་གཅོད་ཞུ་སྲུས་ཡིན།

༣། ལས་བསྟོམས་ཚོགས་གྲངས་ ༤༧༡ ནང་གསལ། ༡། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱིག་གཞི་དོན་ཚན་ ཅ ནང་གསེས་ ༡ བགོངས་དོན་བོད་མིའི་སྤྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་སྤྱས་ཉོ་བྱས་པའི་ས་ཆ་དང། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྟེ་དང་སྐེར་གང་ཞིག་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་ཕྲིས་འབྲལ་ཞུས་པའི་ས་ཁང་རྣམས་ཀྱི་བདག་དབང་བཅས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་ཡོད་པ་ལས་གཞིས་མི་སྒུ་ལའང་མེད་ཅེས་གསལ་འགོད་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནང་དབུས་ས་གཉིས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྱན་བྱས་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་ས་

གནས་འཕྲས་མི་དང་རང་ཚོགས་འཕྲས་མི། སྤྱི་བརྒྱ་བཅས་ཀྱིས་གཞིས་སའི་བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་དེར་གནས་འགོད་གཞིས་མིར་ཡོད་པ་དང། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་མི་འབའ་ཞིག་ལ་མི་ཕན་པའི་དབྱས་མ་གང་རུང་གི་འཛིན་སྐྱེན་ལས་འཚར་རིགས་སྒེལ་ན་འགྲིག་གིས་མེད་ལུགས་སོགས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་ཚོད་བྱས་པའི་བདེ་ཅར་སྐྱེན་པའི་ལས་དོན་ཁག་སྐྱེས་སྐད་ལགས་འགོག་རྒྱུན་བཟོ་ཐུས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་འདུག་ཅེས་དང། ། ། གོང་གི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་སྤ་ལོའི་མ་ཡིན་པ་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ཿ ཿ ། ། ནང་གསལ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒྱལ་སྲིས་རྒྱུ་ཡོད་པའི་འཛིན་སྐྱེན་ཞིན་པའི་ཚོང་ཁང་གངས་བདུན་གྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་བསྐྱར་ཚོང་ཁང་གངས་བདུན་དང། དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྤྱི་ས་སྟོང་པའི་སྟེང་ལའང་ཚོང་ཁང་གངས་བརྒྱད་བཅས་བརྒྱབ་འཚར་ཡོད་པ་རང་བཞིན་ཀྱིས་འགོག་རྒྱུན་བཅས་ལ་བརྟེན་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད། ཅེས་གསལ་བར་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་ཞིབ་ཐུ་གསལ་བར་ཤད་ཡོང་བ།

ལན། གོང་གསལ་གནད་དོན་ཐད་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་བྱང་ལས་ཁུངས་ནས་ ། ། །

ཐུབ་ཐབས་ཡོངས་རྫོགས་མེད་དང། དེ་ཕྱོགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་རེས་འགའི་སྒྲུལ་སྤྲོང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དང་རྒྱུད་ལམ་འགའི་ནང་གྲེང་རྟོག་ཡོངས་གཞིར་བཟོ་བཞིན་འདུག་ན་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་ནན་ཙམ་ལག་བསྟར་ཡོངས་ཐབས་གནང་གལ།

ལན། འདི་གা་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་སྲིད་བྱས་པྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ དེ་བཞིན་ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་སྒང་མངའ་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་འགོད་གནང་དང་གནང་སྒྲས་མ་ཟད་ཉེ་ཚར་བྱེ་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉིན་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་འདུག ཁོན་ཀྱང་གཞན་དབང་སྐྱབས་བསྡུན་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒྲ་མ་ཐུད་རེ་འབོད་ཞུ་ཡིན། བྱེང་རྟོག་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཞི་བའི་ལྷོང་འཛགས་ཡོངས་བར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འགན་འཛིན་པས་ཟུས་ཡིན།

པ། ཟླུང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༡། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༷༦ ནང། ༡། འདི་གའི་ས་གནས་སྒ་ཏས་གསོ་ཁང་ཟླར་དུ་མེད་ཀྱང། འདི་ཁུལ་གྱི་ཏས་འགོགས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མེད་རིགས་ཁོངས་ནས་ཏས་གསོ་ཁང་དུ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་མཁན་སྒ་བྱང་ཡང་འདི་ནས་དབྱས་སྒ་སྟན་སེང་གིས་ཀ་སྦྱོག་གཡུ་ལོ་བཀོད་ཏས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཅིས་ལོངས་ནང་ཟླུང་ཏོག་སྦྱར་ཏུག་ཏུ་གནས་སྡོད་དགུང་ལོ་ ༡༩ ཕེབས་པ་ཟླ་ཟླ་སྦྱི་ན་པ་ལགས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་ནང་མི་གཞན་སྒ་ཡང་མེད་སྟབས་ཀ་སྦྱོག་ཏས་গསོ་ཁང་དུ་ཚུད་ཐབས་སྒ་འདི་ནས་དབྱས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སྒ་སྟན་ཞུ་ཤུལ་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའི་ཚར་ཟླ་ཟླ་སྦྱི་ན་པ་ལགས་ཀ་སྦྱོག་ཏས་গསོ་ཁང་དུ་ཚུད་ཡོད་མེད་གསལ་ལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཟླུང་ཏོག་སྦྱར་ཏུག་ཀན་ས་ཟླ་ཟླ་སྦྱི་ན་པ་རང་ལོ་ ༡༩ ལ་སོན་པ་ཀ་སྦྱོག་ཏས་গསོ་ཁང་དུ་འཇུག་བཞེས་དགོས་པའི་བཀའ་འགྲོལ་བགོད་ཁྲབ་སོང་ཡང། ཟླུང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱེ་ལོ་ ༢༠༡༤།༦།༩ འགོད་ཞུ་སྒན་ལན་ནང་གསལ་ཟླ་ཟླ་སྦྱི་ན་པ་ལགས་སྲེལ་ཀོད་ཏུ་སྦྱན་མཆེད་ཡོད་པ་ཤེས་ཁོས་བལྟ་ཏོག་བ་ཡིན་པས་ཏས་গསོ་ཁང་དུ་བསྐྱོད་ཏུ་མི་སྐོར་འཕྲལ་བཟོད་གནང་འདུག་པས། ཏས་গསོ་ར་འཇུག་བཞེས་ཞུ་ཏུའི་ཐོ་গཞུང་ནས་ཕྱི་ར་འཕེན་ཞུས་པ་ཡིན་ཞུ།

༢། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༷༤ ནང། ༢། ཟླུང་ཏོག་སེར་བྱེས་འགྲོ་ལན་གྱིང་དགོན་པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བྱམས་པ་སྐྱལ་ལྡན་མཆོག་དང། ཏན་བྱམས་པ་ཆོས་འཕེལ་གཉིས་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་གནང་བཞིན་ཡོད། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཐང་འགྲོ་གྲོན་ཆ་ཚང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསོལ་སྟལ་གནང་བཞིན་པ་དང། འདི་ལོའི་ནང་འགྲོ་གྲོན་སྟོར་ ༢༠༡༤ གསོལ་སྟལ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ནས་མཁན་པོ་སོགས་གཙན་ཞུས་ཀྱིས་ཡུལ་མི་དང། བོད་མིར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་རིམ་བསྐྱངས་ཡོད་མེད་དང། གལ་ཏེ་མེད་ཚེ་རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་མཁན་པོ་སོགས་གཙན་ཞུས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐབས་དགོས་གལ།

ལན། ལོ་ལྟར་སྒང་ཏོག་ཁྲབ་ཁོངས་གནས་སྟོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་སེར་བྱེས་འགྲོ་ལན་གྱིང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བླ་རིར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཐེངས་གཉིས་རེ་དང། ཡང་ཝེ་ཏོ་ཙ་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་ནས་བདུན་རིར་ཉིན་གཉིས་ནང་

ཆོས་སྒྲོབ་འཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག ད་བར་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཁག་ནས་མཁན་པོ་སོགས་གཙན་ཞུས་རིགས་བྱུང་མི་འདུག འདིའི་ཐད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཐུས་ཡིན།

༣། ལས་བསྟོམས་ཚོག་གྲངས་ ༥༡༧ ནང། ༣། ཤྲོང་ཏོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༧༩ ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཡོངས་རྫོགས་རིམ་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་དུ་ཚ་གནས་སྟངས་རྗེ་ཚགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥།༣།༩ ཉིན་འབྲས་གཞུང་ Land and Revenue Secretary དྲུང་ཆེ་མཆོག་ངོ་བཅར་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་འབྲས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༧༩ དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་ Gazette Notification ནང་འགོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ཟད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་གསལ་ Trade License དང་ Driving License གཉིས་བོད་མིའི་སྐྱེས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཚ་རྒྱན་གཞིར་བཟུང་དགོངས་བཞེས་གནང་འདུག་ནའང་རྟེས་སུ་སྲིད་གཞུང་འགོ་འགྲུར་མཉམ་ཁོང་ཡང་གནས་ལྷོས་སོང་སྟབས་དོན་འབྲས་མ་སོན་ཡང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་མདའ་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ (UDHD) ལ་གོང་གསལ་གནས་དོན་ཐད་བསྐྱར་དུ་ཞུ་སྟན་ཕུལ་བར་འབྲེལ་ཡོད་ནས་འདི་འབྲེལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཞུ་སྲུས་ཡིན།

པ། ཀ་སྒྲུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༧། ལས་བསྟོམས་ཚོག་གྲངས་ ༥༥ནང། ༧། རྗོར་གྲོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་གོ་བསྟུར་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིར་མཐུན་རྒྱན་སྒྲོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ ༢༠༧༩ གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་མངའ་སྡེ་གཞུང་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གཏན་འབེབས་ཡོང་བའི་ཞུ་ཡིག་འབྱུལ་འཚར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་མངའ་སྡེ་བློན་ཆེན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུའི་འགོད་བསྒྲུལ་ཆེད་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་བཅར་ཐབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར་དུ་ལྟའི་ཚར་གནས་སྟངས་རྗེ་ཚགས་དང། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ལས་དོན་འདི་འབྲེལ་ཀ་སྒྲུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་རིམ་པས་མངའ་སྡེ་སྲི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་དུས་སྟན་སེང་ཐེངས་འགའ་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་དཔར་ལན་གསལ་མ་བྱུང་བར་ངང་སྒྲུག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས་སྐུ་མ་ཐུད་མཇུག་སྒྲོང་ཞུ་སྲུས་ཡིན།

པ། རྗོར་གྲོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༧། ལས་བསྟོམས་ཚོག་གྲངས་ ༥ཁ་ནང། ༧ ཟླ་མ་ཏ་བཀའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཞིང་ས་དང་ཁང་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་ ༡·᠈᠉᠐ ཡོད། ཁང་ས་དང་ས་ཆ་བེད་མེད་ཕུད་པའི་གཞན་ཞིང་ས་ཆ་ཚང་སྟོང་པ་ཡིན། ཁང་སྟོང་ ༢᠐ ཡོད། ཁང་སྟོང་དང་ས་སྟོང་བགོ་

འགྲེམས་ཞུས་པ་མེད། ཅེས་གསལ་བར་ས་སྟོང་དང་ཁང་སྟོང་དེ་དག་ཚོང་བསྒྲུར་བྱ་འཆར་ཡང་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་འགྲིག་མེད་བསྟད་འདུག་ན་དཀ་ཆ་གནས་སྟངས་ཇི་ཚགས་གསལ་བར་ཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཐུམ་མ་ཏ་བཀྲའི་ནང་ས་ཁྲོན་ ༢་/༤༧ ཡོད་པ་བཅོང་རྒྱ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ས་ཆ་ཉོ་མཁན་དང་གཉིས་མོས་ཚོང་སྒྲུར་གྱི་གན་ཡིག་འཛིག་ཐུས་ཡིན།

མ། འབྲུག་སྟོད་བོད་མིའི་ལྷ་རྟོག་འགན་ཁུར་བའི་ལས་ཁུངས།

༧། ཤོག་གྲངས་ ༤༥༥ ནང། ༧། འབྲུག་གཞུང་ཕྱི་མི་ནང་བསྐྱོད་ལས་ཁུངས་དང། ནང་སྲིད་བློན་པོ་མཆོག ཏེ་བཞིན་ནང་དྲུང་བཅས་ལ་ངོ་བཅར་གྱིས་འབྲུག་གནས་སྟོད་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལེགས་བཅོས་ཡོང་བའི་བདེ་སྡུག་སྙན་ཞུ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུས་ཀྱང་དོན་འབྲས་སོན་པ་མ་བྱུང། ལོ་འདིའི་ནང་འབྲུག་གཞུང་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཏིག་རི་དང། ཏིན་ལོ་མ་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་རང་ལོ་ ༣༥ མན་ལ་ས་གནས་མི་ས་ཝང་ལག་འཁྱེར་གནང་ཡོད་བའི་ཁོངས་ནས་བོད་རིགས་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ལ་འབྲུག་མི་ས་ཝང་ཐོབ་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལེགས་བཅོས་ཇི་དགོས་དང། དབུས་ནས་ལམ་སྟོན་གྱིས་འབྲུག་གཞུང་མཉམ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་དཀའ་སེལ་གནང་ཐབས་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་བར་ཤད་ཡོང་བ།

ལན། འབྲུག་སྟོད་བོད་མི་རྣམས་ལ་འབྲུག་གཞུང་ནས་གནང་བའི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ནི་ཤོག་བྱ་དཀྱུས་མའི་སྟེང་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་མི་ས་ཝང་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་ལྟར་ Card system ལྟ་བུ་བཅོས་གནང་ཡོང་བ་དང། ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་དུས་འགྱངས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ལོ་གསུམ་ནས་ལྟ་བར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ། དེ་བཞིན་སྐྱབས་བཅོལ་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ལ་རྩ་འཛིན་ཐོག་ Travel Document དང། NOC བཅས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཐབས་སླད་ས་གནས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་འབྲུག་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་འགོད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་དོན་འབྲས་སོན་པ་བྱུང་མེད། ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུན་བས་དབུས་ནས་འབྲུག་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་ལམ་གནང་བའི་མ་མཆིས།

ཅ། ཤེས་ལོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༧། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༨༠༣ ནང། ༢། འདི་གར་ཤེས་ལོངས་ས་གནས་སུ་ཆགས་གསོ་ཁང་མེད་ཀྱང། འདི་གའི་ཆགས་འགོགས་ཉམ་ཐག་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་མེད་རིགས་རྣམས་ཆགས་གསོ་ཁང་གཞན་དུ་འཇུག་བཞེས་ཡོང་བའི་རྒྱབ་གཞིར་འདི་ནས་འབྲུལ་བཞིན་ཡོད། འདི་ག་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དབང་གིས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐད་ཀར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་མེད་ཀྱང་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འཐུས་མི་དང་ལྷན་གོ་བསྡུར་ཐོག་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་ཁག་བསྒྲུབ་སྒྲུབ་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གནས་བབ་དབང་གིས་འཇུ་གས་སྟབས་མ་བདེ་བར་རྒྱུ་མཚན་རྟེ་ཆགས་གསལ་བར་ཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཤེས་ལོངས་ས་གནས་འདི་བཞིན། ཁ་ཐོར་བོད་མིའི་སྟོད་སྨར་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་འཚོ་བ་རང་སྐྱོང་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད། ཁྱིམ་ཚང་ཐལ་མོ་ཆེ་དབལ་འདྲོར་གནས་སྟངས་ལེགས་པོ་ཆགས་ཡོད་སྟབས་ཉམ་ཐག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་སྐབས་འགར་

མ་གཏོགས་བྱེད་དགོས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛིན་གས་གལ་མ་མངོན་ཡང། སྒྲབས་རེ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛིན་བྱེད་དགོས་བློང་ཚེ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཞིབ་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

༢། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༦༠ནས། ༷། མངའ་གཞུང་གི་བཟའ་འབྲེལ་ལག་འཁྲིར་ཁུལ་གྱི་སོད་མི་ཚོར་ཐོབ་མེད། རྒྱ་མཚན་ནི་དཔར་འདི་གའི་འཕྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁྲངས་ནས་བཟའ་འབྲེལ་ལག་འཁྲིར་ཆེད་ཧོས་བསྡུའི་ལག་འཁྲིར་དགོས་གལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བཟོད་བཞིན་འདུག་པས། དེའི་ཐད་འདི་ཁུལ་གྱི་སོད་མི་རྣམས་སྒྲུབས་བཅོལ་བ་ཡིན་པས་ སྒ ར ས ་ བཅོལ་ལག་འཁྲིར་ལས་གཞན་པའི་ཧོས་བསྡུའི་ལག་འཁྲིར་མེད་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་ལ་འགེབས་པའི་ ༢༠༧༩ ལོའི་སྒོད་བྱས་ཀྱི་འབྲེད་རྣམས་སྤ་ཕྱི་རིམ་བསྡུད་དུ་འཕེལ་བརྟོད་ཤུས་ཡོད་ལ། ཅིས་ལོའི་འདིའི་ནང་དུའང་ཅིས་ལོ་སྟོན་མའི་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་ཆེད་འདི་གা་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་དྲུང་གཉིས་ནས་དེ་གའི་འཕྲེལ་ཡོད་རྩོད་དགོས་མཚོག་གི་ལས་ཁྲངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༦ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༥ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༩ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བཅས་སོ་སོར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འདི་ཁུལ་བོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ ᠈᠑ ཡི་ནང་མི་གྲངས་ ᠒᠓᠓ ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཟ་འབྲེའི་མཐུན་རྒྱན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་སྟན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་མོད། དེ་ནས་དཀ་ལྟའི་ཚར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཧོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་ལས་རིམ་བསྟེབས་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱན་གྱིས་རྩོད་དགོས་མཚོག་ལས་བྱེལ་ཆེ་ཁར། རྩོད་དགོས་མཚོག་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་རྗེས་ལས་གནས་ནས་ལས་ཀོ་འགྲུར་སོང་གཏན་ལེགས་བར་བཏེན་བཟའ་འབྲེ་མ་རག་བའི་གནས་སྟངས་རང་སོར་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཧོས་བསྡུའི་ལས་དོན་མཇུག་བསྟེལ་རྗེས་འདི་ནས་རྩོད་དགོས་གསར་པ་མཚོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཟའ་འབྲེའི་ལག་འཁྲིར་ཐོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའི་ཚར་བཟའ་འབྲེའི་ལག་འཁྲིར་ཐོབ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། གལ་ཏེ་ཐོབ་མེད་ཚེ་མངའ་གཞུང་འཕྲེལ་ཡོད་ལ་ཞིབ་གསལ་སྟན་སེང་གིས་གང་མཁྱོགས་ཐོབ་ཐབས་གནང་གལ།

ལན། འདི་གའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཟའ་འབྲེའི་མཐུན་རྒྱན་ལེན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་མཇུག་སྐྱོང་ཆེད་ཁྱིམ་ཚང་ ᠈᠑ ཐོ་གཞུང་ལ་བསྐུར་ཞིས་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་དང་གཏན་འཇགས་གཞིས་ཐོན། དེ་སྔ་ཐོ་འགོད་ལྟག་བསྡད་རྣམས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཏེ་སྐྱབས་བཅོས་ལག་འཁྲིར་ངོ་བཤུས་དང་ས་གནས་བརྒྱ་དགོས་ཀྱིས་ Residental Certificate ཡིག་ཆ་འགྲོར་བསྡད་རྣམས་བསྡུ་རྒྱབ་ཞུས་རྩོད་དགོས་ལས་ཁྲངས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ཚ། བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁྲངས།

**᠑། ལས་བསྟོམས་ཤག་གྲངས་ ᠘᠑᠓ ནང། ᠓᠐᠐᠑᠓᠔᠓᠓᠓

རྒྱུ་འབབ་བཙོན་ཐེངས་མང་ཞུས་ཀྱང་དོན་འབྲས་སོན་མེད་ནས། འདི་ནས་སྒྲིང་ལྷལ་མངའ་སྡེའི་སྒྲི་ཁྲབ་བློན་ཆེན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཡོང་བར་མ་མཐུད་འབབ་བཙོན་ཞུ་རྒྱུ།

ང། སྒྲ་བྱ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

༡། ལས་བསྡོམས་ཡོག་གྲངས་ ༨༢᳑ ནང། ༢། ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལོ་འཁོར་འདིའི་ནང་གཞིས་ཁོངས་མང་ཚོགས་སྒྲི་ཡོངས་ལ་ཐེངས་གཅིག་དང། བྱ་བྲག་ཏུ་དཔལ་གཞུང་གིས་གཟིགས་སྐྱོང་འགེལ་ཡོད་བའི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཚར་གཅིག་ཟུར་དུ་ཚོགས་བསྐོང་གིས་གོ་བསྐོན་སྐྱོབ་གསོ་སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་ནས་འདི་ལོར་གཞིས་མི་སྣེར་སྲུ་གཅིག་གིས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་འཛུག་བཞེས་ཡོང་བའི་བདེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད། ཅེས་གསལ་བར་དམིགས་བསལ་བསྡུགས་བརྗོད་བྱ་འོས་སུ་མཚོང། འོན་ཀྱང་ས་གནས་སུ་དངོས་འབྲེལ་ཉམ་ཐག་མ་ལྟག་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་ཆེ།

ལན། བསྡུགས་བརྗོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྒྲགས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་བདེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མེད་པ་བཞིན་ས་གནས་སུ་དངོས་འབྲེལ་ཉམ་ཐག་མ་ལྟག་པ་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་དབུས་ས་གཉིས་ནས་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཆ། འཇོ་ལ་འགེལ་བསམ་གྲུབ་གླིང།

༡། ལས་བསྡོམས་ཡོག་གྲངས་ ༨᳑᳑ ནང། ༢། ས་གནས་ནང་ཁྱིམ་ཚང་བཅུ་བཞིའི་སྡོད་ཁང་བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་གྱི་ Ring Road ལམ་ཆེན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་འོག་འཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཤུགས་འདི་ལས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་སྡེ་ཚན་ཀྱི་རྒྱ་གྲམ་དམར་པོའི་ལས་ཁུངས། ལ་ལིཏ་ཟླར་ས་གནས་རྩོད་དཔོན་དང་ཁྲབ་ཁོངས་གློང་སྡེ་ཡར་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་ཤུན་ཕུལ་ནས་སྡོད་ཁང་རྣམས་རང་ཅག་གནས་ཐུབ་ཐབས་འགོད་བསྐྱལ་དང་བདེ་སྡུག་ཞུ་མཁས་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ད་ལྟ་གནས་ཤུངས་ཏེ་ཚགས་དང། མ་འོངས་བར་རང་འཛིན་གས་གནས་ཐུབ་རེ་ཡོད་མེད། གལ་ཏེ་མེད་ཚེ་འཚར་གཞི་གཞན་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ད་ལྟའི་ཚར་ལམ་ཆེན་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་འཚར་གཞི་ཡོད་གསུངས་པ་ལས་བལ་གཞུང་ནས་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་གཞི་གང་ཡང་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་མེད་ཞུ་རྒྱ་དང། མ་འོངས་བར་རྒྱ་བསྐྱེད་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཚེ་ཡུལ་ཁྲིམས་བཞིན་ས་ཚ་དང་ཁང་པ་བཅས་ཀྱི་གྱུན་གསལ་ཞུ་རྒྱའི་འཚར་གཞི་ཡོད།

ཇ། སྒོག་ར་གློ་སྒྲིག

༡། ལས་བསྡོམས་ཡོག་གྲངས་ ༨᳖᳑ ནང། ཀ ཆུས་གཅོང་ཉམ་ཐག་རིགས་ལ་གཟིགས་རྟོག་ཀ་ཞིས་ཚགས་ནང་ཆུས་གཅོང་ཉམ་ཐག་དང་སྒྲོག་ཕྱུག་ དེ་བཞིན་མཐོ་སྒྲོག་བསྐྱོད་བཞིན་པ་བཅས་ལ་དབུས་ས་གཉིས་ནས་འཚོ་སྟོན་དང་སྒྲོག་ཡོད། སྒན་གྲོན་ཁག་བཅས་རོགས་རམ་གནང་མུས་སུ་ཡོད། ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོག་ཅན་འགའ་རེ་གནས་ཤུངས་ཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའི་རོགས་འཛིན་གྱི་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྟན་སེང་ཞུས་མེད། ཞེས་གསལ་བར་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐག་གཅོད་ཇི་ལན་ཟུར་ཕུལ་ཡོད།

ལན། དབུས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཛུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོག་ཅན་རྣམས་ལ་རོགས་སྐྱོར་མུ་མཐུད་དགོས་མེན་བསྐྱར་ཞིབ་སྐྱང་འབྲེལ་ཡོད་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཉམ་ཐག་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འགེངས་ཡོག་གནང་འགྲོར་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་ཉམ་ཐག་

ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་བསྒྲུར་ཞིབ་འགེངས་ཤོག་ཞིབ་བཀའ་གཡས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབྲལ་ལམ་ཞུས་པ་བཞིན་ཉམ་ཐག་ [ཁ] པ་ནས་གཉིས་དང་ཤེས་རིག་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་གསུམ་བཅས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་སྤར་ལས་རྗེ་ལེགས་སུ་སོང་བར་བཏེན་ཉམ་ཐག་ནས་བྱོལ་བར་ངོས་འཛིན་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། ཡང་ཟླ་ཝོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སེ་གནས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐག་གཅོད་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་པ་འགོ་ལས་ཁྲུངས་ནས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་པ་གནས་སུ་ནད་གཅོང་མི་སྣ་གཉིས་ཉམ་ཐག་ [ང] པའི་ཁོངས་སུ་ངོས་བཞེས་ཡོང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་དོན་བཞིན་ཟླ་ཝོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་འདུག

ཟ། ཤར་ཁུམ་བདེ་ལེགས་གླིང།

༡། ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥༩ ནང། ༡། ཤར་ཁུམ་གཞིས་ཆགས་ནང་སྟོད་ཁང་གྲངས་ ༤༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་ ༡༩ ནང་བོད་མི་གནས་སྟོད་བྱ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་སྟོད་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་དང། སྟོད་ཁང་གྲངས་ ༣༣ ལོ་མང་གོང་ནས་སྟོང་པ་ཡིན་འདུག་ན་སྟོད་ཁང་རྣམས་སྐྱེང་སོང་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་འདུག ཞིང་པ་ཁག་གི་ལུས་ཡོད་པ་ནས་ཆ་བགོས་ཀྱི་གཞིས་མི་གཅིག་ལ་དེ་སྤྱ་ནས་བོགས་མ་བཏང་ཐུབ་ཡིན། ཞིང་པ་ཁག་གཉིས་བོགས་མ་ལེན་མཁན་མེད་སྤྱབས་ས་སྟོང་མ་ལྷག་ཆེད་གཞིས་མི་ཁྱིམ་ཚང་དགུ་ལ་ཆ་བགོས་ཀྱི་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཀུ་ཤུ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཡོང་བབས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་འདུག་ཡིན། ཞེས་གསལ་བར་ས་ཁང་སྟོང་པ་ལྷག་པར་འདི་ཐོག་དབུས་ས་གཉིས་ནས་དམིགས་བསལ་ལས་འཛར་ཡོད་མེད་གསལ་བ་ཤད་ཡོང་བ།

ལྔ། གཞི་ཙཱའི་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་དེ་བཞིན་གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་སྤྱབས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལོ་འཁོར་ཕྱེལ་ཚོར་གཏན་སྟོད་བྱེད་མཁན་ཁྱེད་ཤར་ལས་མེད་ཅིང། ཇི་ཡོད་རྣམས་ནས་རང་རང་གི་འཚོ་གོས་སླད་ཞིང་ལས་ཐུན་བྱ་ཅམ་དང་གཙོ་བོར་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཅག་ཅིག་རིགས་གཉིས་བཞིན་ཡོད་པ་ལས། སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བར་ལས་མི་ཁྱེད་ལས་མེད་སྤྱབས་ལག་བསྟར་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཐུད་ངེས་ཡིན་འདུག འབྲེལ་ཡོད་པ་འགོ་ལས་ཁྲུངས་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཞན་རྣམས་དང་ལྷན་འཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་སྒྲབས་བལ་ཡུལ་དུ་ཁ་འཐོར་ངང་གནས་སྟོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྟོད་ཁང་དང་དབལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ཤར་ཁུམ་གཞིས་ཆགས་སུ་སྒྲིག་མ་ཐུན་གནས་སྟོས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚེ་ཤར་ཁུམ་གཞིས་ཆགས་སུ་ས་ཞིང་གི་མ་ཐུན་འགྱུར་འབྱལ་རྒྱ་དང་སྟོད་ཁང་གསར་རྒྱ་གམ་ཉམས་གསོའི་སླད་ལས་འཚར་བཟོ་སྒྲིག་གིས་དབུས་སུ་སྤྱན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང་དེ་བར་གནས་སྟོས་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད། ས་གནས་སུ་གནས་སྟོས་ཀྱིས་གཏན་སྟོད་བྱེད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་ཁ་ཤས་བྱུང་ཚེ་དབུས་སུ་སྤྱན་སེང་ཞུས་ཏེ་ས་ཁང་སྟོང་པ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་མིན་གཞིས་ཆགས་སུ་མི་འགོར་ཁྱེད་པའི་ཏྲེན་ཀྱིས་འཇུག་གིས་ལས་ཀྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཚེ་རིགས་སྟེལ་རྒྱར་དཀའ་ཁག་ཡོད་འདུག

བ། ཁོང་ཁྲུམ་བདེ་ལེགས་གླིང།

ཁ། ལོ་ཟླ་ཝོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤-༢༠༡༥ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལ་ཡུལ་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྒྲན་ཕོ

༧། ལས་བསྟོ
ས་ཤོག་གྲངས་ ༨ཅ། ནང་། **ཁ་ཅ ཕྱི་ཟླ་ ༢༠༧། ཟླ་ ༧༧** ནང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཚོང་རོགས་ཁག་ཅིག་ནས་གྲོས་ཆར་བཏོན་པ་དང་སྤྱི་མཉམ་འགན་ལྟན་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་དོན་བཞིན། ཕྱི་ལི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་གི་སྟེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཡུ་རོབ་དུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཀྱིས་དེ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རང་རིའི་ཚོང་རོགས་ལྟན་དུ་ཚོང་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་དང་ལྟག་པར་དུ་ལོ་མང་རིང་ཚོང་འབྲེལ་མ་བྱུང་བའི་ཚོང་རོགས་ཁག་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར་ཚོང་རོགས་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིས་ཚོང་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་བྱུང་ཐུབ་པར་བསྟན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དང། ལས་གཞི་འདིས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ལན་ཐོག་རྒྱས་རྗེ་ཅམ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། ཕྱི་མཉམ་ལྷ་ལི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་འདི་བཞིན་སྤར་ནས་ད་བར་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ཚོང་རོགས་གཅིག་བུར་བརྟེན་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་རང་མགོ་ཐོན་པཱལམ་ཀེ་བཟང་བྱུང་ཐུབ་པ་བརྗོད་མེད་ཐོག ཉེ་བའི་ཚར་ཡུ་རོབ་ཁག་ནང་འཛམ་གླིང་ཁྱོམ་འདུས་ར་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལམ་སྲོལ་ (Fair Trade) ལྟར་ལག་ཤེས་བཟོ་རིག་ཐོག་ཚོང་འགྲེམ་བྱེད་མཁན་སྤར་ལས་ལྟག་པ་རྣམ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པས། ཚོང་རོགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་རང་ནས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་བཅའ་དངོས་སམ་བཟོ་སྒྲུན་བྱས་པའི་ཆུང་དུས། སྒྲ་མོ། བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་སོགས་ཉོ་ཚོང་བྱ་བཞིན་ཡོད། ཕྱིར་ཕྱི་ལི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་འདི་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཁྱོམ་འདུས་ར་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལམ་སྲོལ་ (Fair Trade) ཞེས་པའི་མིང་ཁྱེར་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་ (Fair Trade Forum) ནང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཁྲིམས་ལུགས་བཞིན་ཚོང་འགྲེམ་བྱ་རྒྱ་ནི་ཀ་ཅང་གིས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་སོང། ཡུ་རོབ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་ཚོང་རོགས་ཁག་གིས་དོ་ནན་བང་ཁྲིམ་འདུས་ར་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་བཅི་སྦྱང་ཞུ་དགོས་པའི་གྲོས་ཆར་བཏོན་པ་བཞིན་ (World Fair Trade Organization) ཞེས་པའི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ནས་སྤར་ལས་ལྟག་པ་ཕྱིར་ཚོང་ཡོང་འཕད་བ་བྱེད་འབད་པ་ཆེར་སྐྱེས་བ་ཕྱིས། ཚོགས་པ་འདིའི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་རྒྱུར་ཁ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་བརྗོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གང་ལགས་ཞེས་ན་ཚོགས་པ་འདིས་འཛམ་གླིང་ཁྱོམ་འདུས་ར་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལམ་སྲོལ་ (Fair Trade) ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་ཡོངས་ལ་ཁྲིམ་ར་གསར་པ་དང། ཚོང་རོགས་གསར་པ་འཚོལ་འགྱུར་རོགས་རམ་བྱ་བཞིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད།

༢། ལས་བསྟོལས་ཤོག་གྲངས་ ᲜᲘᲐ ནང་། **ཁ་ᲚᲔ ཚོགས་འདུ་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁའི་ཡོ་ཆས་ (pen, notebook, conference bag, t-shirt, files, memento and ID card etc.) དགེ་གསར་བཟོ་སྒྲུན་བྱ་རྒྱའི་ཐོ་གཞུང་དང་དགེ་མཚོན་གང་མང་ཁྲེར་ནས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་དྲུང་ཆེན་འགན་འཛིན་རྣམ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱ་ཡིན།** ཞེས་གསལ་བར་དེ་སྟོན་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྟེ་ཁག་རྣམ་ཀྱི་ཚན་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད། དེ་དག་གི་མངགས་ཉོ་དང་དགོས་མཁོ་སློང་ཐུབ་ཡོད་མེད་གསལ་བཤད་ཡོང་བ།

ལན། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྟེ་ཁག་འགའ་ཞིག་དང་ལྟན་འབྲེལ་ལམ་ཡོད་ཐུས་ཐོག་ཉེ་བའི་ཚར་རང་གཞུང་ལྟན་ཁང་ཁག་གིས་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་གང་མང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ནས་ད་བར་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་རང་ནས་དགེ་གསར་བཟོ་སྒྲུན་ཞུས་པ་དེ་དག་ཚོགས་སྟེ་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ནས་ཚོགས་སྒྲབས་མངགས་ཉོ་ཡོང་བའི་འགོད་བསྒྲགས་གསལ་བསྒྲགས་སྟེལ་དོན་བཞིན་མངགས་ཉོ་ཞུ་བཞིན་འདུག་པ་བཅས།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲོད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་ཉན་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་སོང། བྱས་ཙང་རྒྱས་པ་དེ་ཡིན་ནའང་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་འཕྲེལ་ཡོད་བཀའ་བློན་དབུས་པའི་ལས་བྱེད་ཚང་མས་སྐུ་ལས་དང་ཕྱག་ལས་ཏ་ཙང་མང་པོ་གནང་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚང་མར་བསྟུགས་བརྗོད་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་བཞིན་སྒྲོ་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ཞིབ་ཏ་ཙང་གནང་འདུག ཏེ་བ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཏ་ཙང་ཞིབ་ཚགས་པོ་གནང་བའི་ཚོར་བ་དེའང་བྱུང། སྒྲོ་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀྱང་ལས་བསྟོམས་ཕྱགས་ཞིབ་གནང་བའི་ཐོག་ལ་བསྟུགས་བརྗོད་དང་ཕྱགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་ནས་ཏེ་བ་ཕྱང་ཕྱང་རེ་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང། དང་པོ་དེ་སྟུམ་གྱི་རིགས་ཀྱི་ཤིང་སྟ་འདེབས་ལས་ཀྱི་དམེ་སྟོན་དེའི་ཐོག་ལ་དཔྱལ་འགོར་ཀྱང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་རགས་པ་དང། དེའི་ལས་འཆར་དེ་ཚོ་སྒེལ་རྒྱ་ཡིན་པའི་ཞིབ་ཕྱའི་གནས་ཆུལ་འདིར་འགོད་བསྡད་འདུག དེའི་ནང་ནས་ཏོན་སྲུར་ལ་ཞེ་ཀར་ ༥༠༠ ཙམ་ཞིག་ལ་འདེབས་ལས་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ད་ལོ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་གཅོད་ཙམ་འགེལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གཉིས་པ་དེར་སྟོན་མ་ང་ཚོའི་གངས་ཅན་སྒྲིད་གཞོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་ལས་ཤག་གི་དཀའ་ངལ་ཏ་ཙང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོན་ཀྱང་དཔལ་ལྡ་ཤེལ་པོལ་ཐང་ནས་མར་འགྲོ་དུས་ལས་ཤག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཁང་པའང་ཏ་ཙང་མང་པོ་འདུག་ལ་གནས་སའང་ཏ་ཙང་ཡག་པོ་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྒྲིས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ལས་ཤག་འཛུགས་སྒྲན་བྱ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་འགྲོ་གྲོན་ས་ཡ་མང་པོ་ཕྱིན་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གཞུང་གིས་ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་ཁང་དོད་འགྲོ་རྒྱ་ཐོག་ལ་ཕྱགས་ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་པ་དང། ལས་བྱེད་ཚོ་གང་ལྟར་གྲོང་གསེབ་ཁག་ལ་བསྟད་དུས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་སྐུ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལའང་ཕྱགས་ཕན་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ཡོད་བཞག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ལ། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསྟགས་བརྗོད་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་བཞུགས་སའི་ཁང་པ་དེའི་ནང་ལ་སྟོན་མ་སྒྲི་འཕྲས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་སྒྲི་འཕྲས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་པར་སྒྲི་འཕྲས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་ཤག་ལ་སྟོས་པ་སོང་ཙང། དེར་ཁང་པ་སྟོང་པ་ལྟག་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དྲུང་ཆེ་ཁག་ཅིག་ལ་ད་དུང་ཡང་སོ་སོའི་གནས་རིམ་ལ་དཔག་པའི་ཁང་པ་མེད་པར་ལྟག་བསྟད་འདུག ཡང་ཡ་གིར་ཁང་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་སྟོ་བརྒྱབས་ནས་བཞག་འདུག ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཁང་པ་འཕྲོ་བརྟན་འགྲོ་ཡི་རེད། གཞུང་གི་འགྲོ་གྲོན་ཐོག་ལའང་བྱོང་གོག་གི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཕྱག་བསྟར་གནང་རྒྱ་དང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱའི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང། དེ་འདྲ་འཛིག་དགོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་གཅིག་ཡིན། བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་གཉིས་པ་དེ་བཀའ་བློན་ལས་ཤག་གི་སྟེང་ལ་མཁྱོན་ཁང་གཅིག་བརྒྱབ་པ་དེའི་འགྲོ་སོང་གা་ཚོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཡང་མཁྱོན་ཁང་དེ་རིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབས་པ་རེད་ཟེར། ཨར་པོ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཐོག་ནས་དེར་ཕྱག

ལས་མང་པོ་རགས་གི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། རིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབ་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག རིན་མེད་ཐོག་ནས་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྲིད་བརྒྱབ་ཡོད་ན་དེར་འགྲོ་སོང་གা་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་འབྱུལ་རྒྱ་གཏིག་འདི་ཡིན། སྤ་འགྲོས་དེ་འཕྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་འཛིག་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ཆ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གཙོས་པའི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མར་བསྟན་བཏོད་ཞུ་གཏིག་དང། དེ་ནས་ད་ལྟ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་ནང་གི་ལས་དོན་གཞན་གང་དང་རྟེ་ཞུས། དེའི་ནང་བཀའ་བློན་རྒྱོག་གས་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་ ༣ པ་དེའི་ནང་ལ་ལ་དཔག་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་རྒྱོག་གས་བསྐྱོད་ཅིག་གནང་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་མཐུན་རྫོན་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱོག་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༥༩༥ དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་དེ་འཛིན་ཞིག་གནང་འདུག དེ་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ཀྱི་ས་གནས་ཀ་ཚོད་ཅིག་ཡོད་མེད་དེ་དྲི་བ་གཏིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་ཀྱི་འོག་ཏ་ས་ཆས་གསོ་ཁང་གི་ཆེས་ཕོའི་ནང་ལ་ཏ་ས་ཆས་གསོའི་རྒྱུན་གྲོན་རོགས་དཏུལ་ཤེན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡.0৮ རྒྱུན་གྲོན་ཟེར་འདུག རྒྱུན་གྲོན་དེ་འཛིན་མང་པོ་ཞིག་འགྲོས་རྒྱའི་རྒྱ་མཚན་གཅིག་ཡོད། འདི་གཏིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡེ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱ་ལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཁོང་དུ་བཀུར་འོས་སྒྲོ་འཐུས་ཀྱི་དྲི་བ་དེར་ཆ་བའི་ཏོན་ཐུར་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ལ་སྒྲུམ་ཤེང་འདེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞིག་གནང་སོང། སོང་ཙང་ན་ནིང་ང་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ བའི་ནང་ལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ Tamil Nadu University ཀྱི་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོས་ཐུག་དགོས་རྒྱུར་གནད་འགག་འདི་ཆར་དུས་མ་ཚུགས་གོང་ལ་ལས་གཞི་འདི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན། ཤེང་སྒ་འདེབས་འཛུགས་ཡིན་དུས་ནམ་དུས་ཀྱི་ཆར་ཚུ་ལ་བསྟེན་ནས་འགྲོ་དགོས་རྒྱ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེ་འདྲ་ཞིག་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་རོགས་དཏུལ་བསྟེན་རྒྱ་འདི་ད་ལྟའང་སྟེན་མ་ཐུག་ནས་ལྟག་བསྡད་ཡོད། སོང་ཙང་སྐབས་དེར་རོགས་དཏུལ་དེ་ལས་སྐུ་པོ་ཞིག་འབྱོར་རྒྱར་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡང་བརྒྱད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་ལྟག་པའི་རྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས་ལྟག

སོང་སྟེ་ལས་གཞི་འདི་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ལག་ལྟར་བྱ་རྒྱུར་ལས་འཚར་ནང་ལ་ལྟག་བསྡད་ཡོད། སོང་ཙང་ཐལ་ཆེར་ ༧༠ བའི་ཚེས་ཀར་ནང་ཚུད་ལ་ཨ་རི་སྒྲིད་གཞུང་གིས་དཔྱལ་འདི་བཀའ་འཁྱོལ་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཐོན་པ་དང་མཉམ་དུ་མ་གིར་འཕེལ་ཡོད་གཙུག་ལག་ཆེས་མཐའི་སྟོན་གཉིར་ཁང་གི་མཁས་དབང་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ལས་དོན་བྱེད་ཆོག་ཐོག་ལ་གཉིས་མོས་ཀྱི་གནོ་རྒྱ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནོ་རྒྱ་བཞག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལ་དཔྱལ་འདི་སྒྲུབ་ནས་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། འདི་འདྲ་ཞིག་གིས་སྣང་ལ་ལྟག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ས་ཆ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་ས་ཆ་ག་བ་ལ་ག་རེ་བཏབ་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོ་སྟོན་འགྲོའི་ལས་འཚར་འདི་ཚོའི་རིགས་འདི་ཐལ་ཆེར་ཆ་ཚང་མཇུག་སྒྲིལ་བ་ཡིན། འདི་སྟན་སེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག ཐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕྱག་ཚོད་ ༣:༢༥ བར་དུ་གསོལ་རའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་ཐུན་བཞི་པ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་ཆུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཞིན་པ་འདིའི་ཐོག་ལ་བཞི་གླེང་འཞི་བཞིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག ཆུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འགོར་ལྟ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་གཟོ་གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ནང་སྲིད་ཀྱི་སྤྱི་ར་བཏང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་བསྟན་བརྩོད་གནང་བར་ངས་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཞིས་ཞུ་ཡིན། ཤིང་སྟ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་འདི་ད་གཟོ་གོང་དུ་ཞུས་ཆེན་པ་ཡིན་དུས། འདིར་དམིགས་བསལ་བསྐྱར་ཚོས་མི་དགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་གཉིས་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱར་ད་གཟོ་ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་བཀའ་བློན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཤག་སྟེང་ལ་ལྟག་ཤོག་འབྲལ་ལ་ཕྱི་ཤ་ཐེག་ཀ་ཞིག་ལ་ཞུ་ཡིན། ལས་ཤག་རིགས་གཅིག་གི་སྒོ་སྒེ་ཏུ་ཁུངས་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་བཟོ་རྒྱའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སོང་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་མཇོན་ཁང་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུས་མེད། ཐལ་ཆེར་གསན་ཅོར་ཐེབས་པ་ཡིན་ས་རེད། དེ་ནས་མཇུག་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་གཉིས་སྟོང་པ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་རྩ་བའི་དམིགས་སྒོ་གཙོ་བོ་ནི་ཁྱིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས། དེ་ནས་རང་དབང་ཅན་ཀྱི་སྲེ་ཚན་རྩིས་ཞིབ་དང་འདེམས་བསྒོ་ལྟན་ཁང་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩིས་ཞིབ་ད་ལྟ་བཞུགས་བཞུགས་པ་ཡིན་དུས་འདེམས་བསྒོ་ལྟན་ཁང་གི་ལས་ཤག་དངོས་གནས་བྱས་ནི་ཕར་སྟོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྟོས་ཡོད་དུས་ཚུར་

ཕྱོགས་དེར་ལས་ཤག་གཉིས་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེ་དྲུང་ཆེ་ཁག་ལ་ཕར་བསོས་སྨོན་བ་རྒྱལ་གནས་སྐྱངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། འདི་ང་ལྟ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བར་ལྟག་བསྡད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྨྱོ་འཐུས་གཉིས་པས་བཀའ་གནང་བ་འདི་ཕལ་ཆེར་ང་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ཝོ་ ༢༠༡༩ ཡི་སྨིན་བྱུས་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་སྨིན་བྱུས་ལག་ལེན་འཁེལ་བའི་ས་གནས་ཁག་གང་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་འདི་བཀའ་གནང་སོང་།

ཆོགས་གཙོ་པ་བློ་འབྱོང་གནས་མཆོག་ནས།

སྨྱོ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕྱེད་སྐྱིད་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

སྨྱོ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕྱེད་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ཧའི་ལས་ཤག་སྐང་ལ་ཕེགས་པ་བརྒྱ་རྒྱ་དང་བཟོ་བཅོས་དང་མགྲོན་ཁང་གཉིས་ཀོར་མེད། **དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** ལས་རིམ་རྣམ་གཞག བཀའ་བློན་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱ་རེད། **བཀྲར་འོས་སྨྱོ་འཐུས་ལགས་ནས།** ལགས་སོ། ང་ལྟ་བཀའ་བློན་གྱིས་གསལ་བཤད་འདི་ངས་ཀོར་ནས་ཕེགས་པའི་སྐོར་དང་འདི་གཉིས་ཀོར་བ་ཡིན་གྱི་རེད་ཅེས་མགྲོན་ཁང་སྐང་གི་ཏི་བ་གཏང་རྒྱ་དེའི་ཐོག་ལ་ལན་གནང་མ་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་པ་བློ་འབྱོང་གནས་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག ཆུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཕོར་ལྟ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱ་ལ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལྟ་ངས་བཀའ་བློན་གྱི་ལས་འཁུར་རྩེས་བླངས་ནས་ཕལ་ཆེར་མགྲོན་ཁང་བརྒྱབ་པའི་གནས་སྐྱངས་དགེགས་བསལ་མེད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྨྱོ་འཐུས་གཉིས་པས་ཕྱི་ཝོ་ ༢༠༡༩ ཡི་སྨིན་བྱུས་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་འཁེལ་བའི་ས་གནས་གང་དང་གང་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་འདི་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། ཇ་བའི་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་གཙོ་བོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ས་འཐུས་དེ་བཞིན་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ལྟན་ཆོགས་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་འགན་ག་ཚོད་ཅིག་ཡག་པོ་བཞེས་མ་བཞེས་སྣང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་རགས་ལུས་ཀྱི་འདུག དགེར་ན། མན་སྐང་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཅེ་ཆར་མ་གིར་ཕྱིན་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་ས་ཁྲག་ལུང་ཁྲག་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཀྱི་ལོ་མི་ཀ་ར་ ༥༠ ཙ་གྲངས་ཤིག་ལ་སྐྱེས་ནག་བཏྱེང་འདུག འདི་གཤིང་རྒྱའི་ལས་གཞི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཡི་སྨིན་བྱུས་གཏན་འགེལས་བྱས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་འདུག ཨོ་རི་ས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཅེ་ཆར་ཡ་གཱིའི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཀྱི་གནས་སྐྱངས་འདི་ལག་ལེན་དངོས་སུ་འཁེལ་བ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ནས་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱའི་གནས་སྐྱངས་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་བསྡད་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་རིགས་གཅིག་ས་

གནས་མངའ་སྡེ་སོ་སོའི་ནང་བོད་པའི་ཐོག་ལ་བརྩེ་ཞེན་ཡོད་པ། རིགས་གཅིག་གིས་སྲིད་བྱུས་འདི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་མི་རང་ལ་ཏ་ལས་པའི་མཐུན་རྒྱུན་ཆ་ཚང་གནང་མཁན་གྱི་རིགས་གཅིག་ཡོད་གི་འདུག་ རིགས་གཅིག་གིས་སྲིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དུས་ཚོད་ཕྱིར་འགྱངས་བྱས་ནས་སྟོན་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་གནང་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་སྟོ་ཚོགས་ཤིག་ཏུན་ཏུན་ཡོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བསྟོམས་བརྒྱབ་སྟེ་ཞུས་ན། དཔལ་ West Bengal མངའ་སྡེའི་ཐད་ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་བཀོད་པ་གཞིར་བཟུང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱའི་དུས་ཚོད་སྤྱ་རྟེས་ངཚོས་ཡིག་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དེ། དཔལ་བར་དུ་བཀའ་ལན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབྱོར་མ་སོང་། འདི་དང་གཞན་སྒྲན་དུ་ར་གཅིག་ལྟག་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ང་སྒྲན་དུ་རར་བསྟེབས་པའི་སྐབས་ལ་མ་གིའི་འབྲེལ་ཡོད་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱ་ ༢༩ པའི་ནང་ལ་ Maharashtra མངའ་སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་ Nagpur ཚོགས་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག འདི་འཁེལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཕ་གིར་ Maharashtra Governor པེནས་རྒྱ་ཡིན་འདུག་པས། སྐབས་འདིར་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་དང་འབྲེལ་ཡོད་རིགས་ཕེནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སྟོན་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་བྱ་སྒྲིག་བཟོ་དགོས་པ་ས་གནས་སུ་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡོད། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་མཇལ་ནས་མཇུག་སྒྲོང་བྱ་རྒྱ་ཅམ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའི་ཚར་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྒྱུན་པས་པ་གིར་ཐུག་པར་འགྲོ་རྒྱ་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ནས་རྩ་བའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ནས་གཞིས་ཆགས་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ལྟོ་ཕྱོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟོ་ཕྱོགས་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གཉིས་པ་འདི་ཏ་རམ་ས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏ་རམ་ས་ལར་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་པ་འདི་ Uttarkhand མངའ་སྡེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་ལེན་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། Chattisgarh ནང་ལ་ངས་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། རྒྱ་གར་ནང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ལས་འཆར་གཅིག་དང་ཡང་དབུས་གཞུང་གི་ལས་འཆར་ཞེས་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་གོང་མི་སྒྲུབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་དབུས་དང་མངའ་སྡེ་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་ལེན་ཚོགས་རྒྱའི་ཆ་རྒྱུན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། རིགས་གཅིག་དབུས་ནས་འཐོབ་རྒྱ་དང་རིགས་གཅིག་མངའ་སྡེ་ནས་འཐོབ་རྒྱ་དེ་འདྲ་སྟོ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོར་ས་གནས་སོ་སོའི་ཐོག་ནས་ལ་འགན་འཁུར་གཏོང་ཚོད་བཞེས་མ་བཞེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རག་ལུས་འདུག་པས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སྲིག་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ནས་ད་ལྟ་ West Bengal དང་སྒྲན་ད་ར་གཉིས་ཀ་མ་གཏོགས་གཞན་གཞིས་ཆགས་ཚང་མའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་ལེན་འཁེལ་བསྡད་ཡོད། ལ་དྭགས་ལ་བར་ལམ་དཀའ་ངལ་གཅིག་འཕྲད་པ་རེད་དེ་ཕྱིས་སུ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་འབབ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་མ་ཐུན་རྒྱུན་རགས་རྒྱའི་ཆ་རྒྱུན་འདི་རང་བཞིན་གྱི་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པས་ང་ཚོས་སུ་མ་ཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཏ་རམ་ས་ལའི་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡ ཙམ་ཞིག་གི་འགྲོ་སོང་ཕྱིན་འདུག་ཟེར་བ་འདི་གཙོ་བོ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་བྱུང་བཞག་པ་ནི་ཏིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡ བྱུང་བ་རེད། ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཕར་འགྲོ་སོང་ནི་རྒས་གསོ་ཁང་གི་མི་ ༡༣༠ སོ་གྲངས་ཤིག་ལ་ལོ་རེ་རེ་ལ་ཏིན་སྒོར་འབྱམ་ ༥༠ ཙམ་ཞིག་གི་འགྲོ་སོང་གཏོང་གི་ཡོད་ཅས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བཏླ་འདྲུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནང་སྲིད་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དེ་ན་ཁཤས་ཤེག་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། དང་པོར་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཀོད་འདུག མོན་རྒྱ་ས་གནས་སུ་སྐོ་ལྷུགས་གསོ་རྒྱོང་བྱེད་མཁན་རྗེ་ཁྱང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་དགོས་མཁའི་འོ་མ་རྣམས་ཕྱི་ནས་མཁོ་ཉེ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྡུངས་ལས་བྱོལ་ཐབས་སུ་ལྷུགས་གསོ་ཁང་ཆུང་དུ་ཞིག་གསར་འཛུགས་ཤུས་པའི་འོ་མ་རྣམས་ཆུས་གསོ་ཁང་གི་ཆུས་འཁོགས་ཚོའི་གསོལ་ཐ་བཅུད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་མཁོ་སྒྲོད་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། གནས་སྡུངས་འདི་དང་འབྲེལ་ནས་གཅིག་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་། འདི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་ཇོ་བོ་རང་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་དོན་དམ་པ་ཏཱ་ཏཱ་རང་འགྲོ་ཡི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན་སོ་སོ་ས་གནས་དེའི་ནང་གི་ས་གནས་འཕྲས་ཚོགས་དང་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགྱུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་བཏུད་རིམ་ནང་ལ་གཞུང་ལ་སྐྱན་ཞུ་མང་པོ་བཏུབ་སྟོང་ཡོད། མོན་རྒྱ་ལ་ཏཱ་ཁཤ་འགོས་ཚོའི་ཆེད་དུ་དེ་སྟོན་ནས་ལྷ་གོང་ས་མཚོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་མ་ཐུན་པ་ཏཱ་ཁན་རབས་ཚོས་བ་ཕྱུགས་གསོ་རྒྱོང་བ་ཕྱུགས་ཡག་པོ་ཉོས་ནས་བ་ཕྱུགས་བཅུ་ཅམ་ཞིག་གི་འོ་མ་ཡོད་དང་ཡོད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱོར་ལ་ནང་སྲིད་ཀྱི་ངོས་ནས་རིམ་པས་ཏཱ་ཁཤ་གསོ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བ་ཕྱུགས་འཚོ་ས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱའི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་གཅིག་བཏེངས་པ་རེད། རིམ་པས་སྟོན་ཞུ་མང་པོ་བྱེས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ལོ་ཁཤ་གཅིག་གི་ནང་དེ་མེད་པ་བཟོས་ཟིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ་ཚོགས་གང་བགོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཏཱ་ཁཤ་འགོས་ཚོར་བཅུད་ལྡན་གྱི་འོ་མ་སྟོང་རྒྱ་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར་དུས། ངས་འདི་རྒྱབ་འགལ་འདྲ་བོ་ཚོར་གྱི་འདུག དེ་འདྲའི་ཏཱ་ཁཤ་འགོས་ཚོར་དམིགས་ཡུལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཏཱ་ཁཤ་གསོ་ཁང་རང་ལ་སྟོན་མ་བ་ཕྱུགས་གྲངས་བཅུ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཅིག་ལ་བ་ཕྱུགས་བཞི་ལྔ་ཞིག་ལ་གེའུ་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ས་གནས་ནང་གླེང་སྟོང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་སྟོན་ཞུ་དང་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དབང་ཆ་གོང་རིམ་ལ་ཡོད་དུས་གནས་སྡུངས་དང་བཅུད་རིམ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དེའི་འགྲོས་ལས་བསྟོམས་ནང་ས་གནས་དེའི་ནང་ལ་སྟོལ་ཐུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དགེ་བལྟ་ས་བཟོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག མོན་རྒྱ་ལས་ཁའི་འཁྲིས་ལ་ས་ཆ་ཞེ་ཀར་ད་ལྟ་ལབ་བསྟད་ཐུ་འདི་རེད། འདི་མོན་རྒྱ་གཞིས་ཆགས་ལ་བཤད་སྟོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ནང་སྲིད་ཁྲབ་ཁོངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཅིག་ཡོང་ཐུ་ཡིན་ས་རེད་ཟེར་ནས་དེར་བལྟས་ནས་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཚོས་གཙང་ས་བཟོ་ཡི་རེད། གཙང་ས་བཟོས་ནས་ཉིན་མ་ཁཤས་རྟེས་ས་ལུ་དབུས་ནས་གཅིག་ལེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དབེ་མཚོན་ཚུ་ལ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དབེ་བལྟ་ས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ་གནས་སྡུངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བ་ཕྱུགས་ཁང་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག གསར་འཛུགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏཱ་ཁཤ་གསོ་ཁང་ལ་ཡོད་བཞིན་པའི་བ་ཕྱུགས་རྩ་མེད་བཟོ་དགོས་རྒྱའི་གནས་སྡུངས་གང་ལ་ཐུག་པ་རེད་དམ། དེའི་ནང་བཀོད་པ་བཞིན་ཏཱ་ཁཤ་

འགོགས་ཚོར་བ་ཆུད་དང་ལྡན་པ་སྟོང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། མི་མང་ཚོས་འདོད་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ནས་བ་ལྷུགས་སྲེམ་ཆུ་ཞིག་འཚོ་ས་དང་ལས་བསྟོམས་བགོད་ས་ལྟ་བུ་འཛུགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་གা་བར་ཆགས་པ་རེད་དམ། དེར་ལན་ཁ་གསལ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཉིས་པ། གསར་འབྱོར་སྟོད་ཁང་དང་མཚོན་པའི་ཐོག་ནས་རེད། གསར་འབྱོར་ཚོའི་སྟོད་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་ལྟོན་རྒྱས་རེད། དམིགས་བསལ་ནང་སྲིད་ངོས་ནས་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་དཀའ་ལས་ཡག་པོ་བརྒྱབ་སོང་། དགུང་ཀེག་ཇེས་སུ་སྲེལ་ཀོབ་ལ་གསར་འབྱོར་སྟོད་ཁང་གིངས་བརྒྱད་བཅུ་ཞིག་ལེགས་སྣྲབ་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་བསྡུགས་བརྗོད་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་དེ་བཞིན་གྱི་མོན་ལྷོ་གསར་འབྱོར་ཚོ་ཡིན་ནའང་ངས་དྲན་པར་ལོ་ལྷ་ཅམ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ལོ་གསུམ་གྱི་སྟོན་ལ་ལྷུགས་རི་བསྐོར་ཚར་བ་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ལུང་པ་ལྟར་བྱས་ན་སྒང་ཁ་ལ་འཕྲི་གཡག་བཀག་ས་ནང་བཞིན་ལྷུགས་རི་བསྐོར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དབལ་འབྱོར་མཁོ་སྣྲབ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་རིགས་སྐོར་ལ་ཕྱག་ལས་གা་འཕྲ་གནང་གི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་སོ་སོ་ལ་སེམས་འཚབ་ཅིག་འདུག ཟེམས་འཚབ་བྱ་རྒྱུ་གསར་འབྱོར་བ་སྟོན་མ་ཡོད་པ་ཚོ་ལོ་རེ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བརྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་བསྡད། ཁོང་ཚོ་ལོ་རེ་ནས་ཐོན། ཁང་པ་བརྒྱས་ཚར་དུས་མི་སྟོད་མཁན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཡོད་གི་འདུག ཉེ་ཆར་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་གསར་འབྱོར་བ་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕྱན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་འཕྲས་མི་རེ་ངོ་རེ་ས་བ་བཅར་ནས་གསར་འབྱོར་སྟོད་ཁང་སྐོར་ལ་ཁོང་ཚོ་དུད་ཚང་བརྒྱ་ཅམ་ཞིག་ཡོད། དེ་ཚོ་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཟིན་པ་ཡིན། དེའི་སྐོར་ལ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཚ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་དེའི་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་ཀྱི་རེད། སོ་སོ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་ནོར་བུ་གླིང་ཁ་གནད་འགག་ཅིག་ཚོར་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་གིས་ལྟ་དང་ལྟ་བཅུའི་ལས་གཞི་སྲེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བུ་གླིང་ཁ་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ནང་ལ་སོ་སོའི་སློབ་སྦྱོང་ལ་དགག་པའི་ལྟོ་གོས་འཚོལ་ས་ཡོད་པ། བོད་ཕྱོགས་དེ་ཚོ་དགེ་སློབ་གྲྭ་གཙོས་པའི་ཉེ་འབྲེལ་ས་ནང་ལ་ཁ་ཤེས་ཤུགས་ཤུང་ལ་དགག་པའི་ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོད་ས་ཡོད་པ། ཁོར་ཡུག་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་གཞིས་ཆགས་གཅིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འདི་ངས་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་རེ་མཐོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ཉེ་བའི་ཆར་ཕྱི་འཕྲས་ཆུད་ལས་བྱས་ནས་ཏ་རམ་ས་ལ་བསྟེན་ཡོད་པ་རེད། ཏ་རམ་ས་ལར་མཏ་དགོ་ཆེན་པོ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ལྟ་དང་བཅུ་ལ་གা་རེ་བྱེད་ཡོང་བསམ་པ་ཞིག་དང་། བོད་ཁྱིམ་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་མི་ལག་བསྟུ་བའི་ཚུལ་དུ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ལྟ་དང་ལྟ་བཅུའི་འཚར་གཞི་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གྱི་གལ་སྲིད་ནོར་བུ་གླིང་ཁའི་བཟོ་གྲྭ་ནང་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ལ་ལག་ཤེས་ལ་དལག་པའི་ལྟོ་གོས་འཚོལ་ས་ནི་འདུག ཕྱོག་ཕྲུག་དེ་ཚོ་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་དང་། སོང་ཙང་དེར་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། ཏ་རམ་ས་ལར་མཏ་དང་ཕྱོ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་དང་མ་ཡིངས་པར་གང་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་བཀའ་གཏུང་ཚོག་ཚོག་དང་། ཙ་བའི་མཏ་དང་གཙོ་ཆེན་པས་ཆ་ཚང་གཟིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་མཏ་དང་ཕྱོ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་མར་སྟོད་མཁན་དང་ཡོག་ལ་མི་མང་དགྱུས་མ་གཉིས་བྱས་ན་སྐབས་རེ་གང་ཆང་ཚད་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག མདུན་དུ་སྟོད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཕྱོག་ཕྲུག་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ལྟ་དང་ལྟ་བཅུའི་རིམ་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཁོར་བུ་གླིང་ཁ་ལ་གཞིས་ཆགས་གསར་པ་གཅིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཏ་རམ་ས་ལ་ཁ་འཕོར་སྟོད་མཁན་དང་ཁོར་བུ་གླིང

ཁ་ཆ་ཚང་བསྡོམས་པ་ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ཅིག་དང་དཔེ་སྟོན་སློབ་བྱ་སྟོང་པ་མ་ཆགས་པར་ང་ཚོར་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་སྟེང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཤོག་གྲངས་ ༧ སྡ་ལོའི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་མ་ཡིན་བྱེད་འཚར་དོན་ཚན་ ༥ བའི་ནང་གསེས་ ༧ ཀ་པ་ ༢ ལྟོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉིས་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འགྲོར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠ ཐམ་པའི་སྟོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་པས། རིང་མིན་སྟོད་ཁང་བགོ་འགྲེམས་ཞུ་རྒྱ་ཟེར་བ་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཞུ་རྒྱར། སྤྱི་ཁ་བཏང་བཀའ་ཤག་གིས་ངོས་ནས་བར་སྐབས་ནས་བོད་ནས་ཕྱི་ས་ལ་ཕེབས་མཁན་ལ་མ་ཐུན་རྒྱན་མང་པོ་སྦྱར་བ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་ད་ལོའི་སྟོན་ཆེས་ནང་ལ་འཚར་གཞི་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲིག་བཞག་པ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདི་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱ་འདི་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་སྟོན་ལ་སྒྲིལ་ཀོན་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན། ཉེ་ཆར་སྒྲིལ་ཀོན་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་དུས་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་སྟོན་ལ་ཕྱིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁང་པ་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆའི་གནས་བབ་དང་སྐབས་དེར་འདམ་ཕྲོག་དང། དེ་ཚོར་བསྟུན་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་ཞུ་སྟངས་དེ་ཆ་ཚང་གཅིག་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དུས་ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ཕལ་ཆེར་མ་གཱིར་ཁང་པ་དེ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན་འདིའི་ནང་ལ་མི་སྟོང་བཟོ་མེད་པ་དང། ཇ་ལས་པའི་འདམ་ཕྲོག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསུང་གི་འདུག ཉེ་ཆར་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་རྗེས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ལ་བགོ་འགྲེམས་གནང་ཚར་འདུག བགོ་འགྲེམས་གནང་དུས་ཁམས་དྭངས་མ་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ཆ་སྟོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཇ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་མི་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་དས་ཞུ་རྒྱ་གཙོ་བོ་འདི་ང་ཚོ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་དང་པོ་བཞུགས་ས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཇ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་དུས། བཞུགས་ཁང་འདི་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱབས་ཚར་བའི་མཇུག་ལ་དེ་ནས་ཕ་གཱིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ལས་འགལ་ནས་མི་ཚང་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཟུར་ལ་ཁང་ཚུང་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ནས་ཚར་འདུག དེ་ཚོར་བལྟས་ན་མི་ཚང་འདི་ཚོ་ཚང་མ་མ་རེད། མི་ཚང་དེ་ཚོར་ཕལ་ཆེར་ཁང་པ་མ་བརྒྱབ་ནའང་ཁོང་ཚོས་བརྒྱབ་ཟིས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་གནང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་དག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་མི་རེ་བ་ཟུང་ཞིག་གིས་བྱེད་སྟངས་ལས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་འགོག་རྒྱན་ཆགས་རྒྱ་འི་ཉེན་ཁ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོ་འགྲོ་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འདི་མ་བཤིག་རོགས་གསུངས་སོང། དེ་བཤིག་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། མདོར་བསྡུས་ན་བཤིག་ས་མ་རེད། ནང་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོས་ལས་ཤག་ལས་ཐོག་པ་མང་པོ་བཏང་ཚར་འདུག མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་འདྲ་གནང་འདུག དེ་དུས་སོ་སོའི་ཚོར་བ་ནང་ལ་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་ཚོར་བྱུང། ཁར་ཤས་ཤིག་གིས་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོས་གཱི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་དངོས་

གནས་སྐད་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཁང་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ན་པ་གིར་ཁང་གླུ་གཏོང་བཞག་ན་འགྲོ་བ་མ་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་ཚོར་བྱུང། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ཤོག་གྲངས་ལྷ་པ་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྒོར་ལ་ཅིག་གསུངས་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལ་ཉིན་མ་འགའ་ཤས་སྟོན་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་འདུག་ཟེར་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འདོན་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཞིབ་ཕ་འགྲོ་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་ཐོན་དང་འཕེལ་ཡོད་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ང་བྱག་གི་གནས་སྟངས་ལའང་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ནང་བཞིན་པ་གིར་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚོས་ང་ཚོའི་ས་ཞིང་དང་གནས་སྟངས་འདི་ཚོར་སྟོན་མ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་ས་རེད། འདི་འདྲ་བྱས་ནས་ཡུལ་མི་རང་གིས་ང་ཚོར་འགོག་རྒྱུན་མང་པོ་བཟོས། ང་ཚོ་ཅམ་མ་རེད་གནད་ཡོད་ཀྱི་མི་སྣ་དེ་ཚོར་ང་ཚོར་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ཝོ་ ༢༠༡༩ ལོར་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་མཐུན་རྫོན་སྒྲོར་སྒྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ལང་མི་མང་དེ་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་འགྲོ་འཕྲིད་དེ་ཚོར་ངོ་ཚོལ་བརྒྱབས་ཏེ་ཡོང་དུས། དེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མི་རང་ཡིན་དུས། དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་འདི་ཞི་འཇམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན་ང་བྱག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་ཆལ་སྣྲུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཟློག་གྲངས་ ༤ པ་ནང་ལ་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐད་ཀའི་འཛིན་སྒྲོང་འོག་ཡོད་པའི་འཕྲལ་ཟླ་ཚན་ཉམས་རྒྱུད་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྒོར་གྱི་བཞི་གླིང་ཚོགས་འདུ་ཉིན་གསུམ་རིང་མོན་ལྷོ་འདོད་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཚོགས་འདུའི་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཇི་སྟེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་སྒྲས་ཡིན་གསུངས་འདུག མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འཕྲལ་ཟླ་ཚན་ཁག་དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དེ་ཚོའི་སྒོར་ལོ་ ༡༠ སྟོན་ནས་སྒྲི་ཏོར་ལ་གོང་ས་ལ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སྩོལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་མཉམ་འབྲེལ་དེ་ཚོས་དཔལ་ལྷ་བར་དུ་གཅིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཞིག་ཡོད། ཡིན་ནའང་དཔལ་གོ་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཅི་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བར་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཕྲལ་རྒྱུ་ཆ་རྫོན་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འདུ། དེ་ཚོ་ཐད་ཀར་གཏོང་དུས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འཕྲལ་རྒྱུ་དེ་ཚོས་པ་གིར་ཞིང་ཁར་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་འཕྲལ་ཆས་དེ་ཚོ་ལེད་ཀ་ཅང་མེད་པའི་བཟོ་འདུ་བོ་དང་ལྷག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་འདུ་བོ་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དངོས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག ངལེར་ན། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། མཉམ་འབྲེལ་འདི་ཀ་ལས་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་དང། གཞིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུ་བཏང་ཐོག་ཚེན་ཁ་ཅང་མེད་པའི་བཟོ་འདུ་བོ་དང་གཞིས་ཆགས་ལ་མངའ་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་འཛུགས་སྒྲུན་གསར་པ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཀ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆे་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་མེད་འགྲོ་བས་པ་ཞིག་ཚོར་སོང། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་སྒྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྣྲན་ཐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཟོག་ཁ་ཞུ་ཞིག་ཡིན་ ༢ པ་ནང་ལ་སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླིང་དང་དེའི་མཐུག་ལ་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གླིང་གཞིས་ལས་འཛིས་ནས་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་སྒོར་ལ་ཚད་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་འདུག ཚད་པ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་པ་དང། དེས་མི་ཚད་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གླིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཤེས་བསྡད་པ་དེ་རེད།

ཆད་པ་བརྒྱ་རྒྱ་འདི་མ་གིར་ལམ་ཁ་བཟོས་པ་དང་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཤུ་རྒྱ་གཙོ་བོ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་ལྷག་ཆགས་རྒྱབ་གཟིང་གཞིས་ཆགས་ལ་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་དམིགས་བསལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་རང་གི་མི་མ་ཡིན་མཁན་གྱིས་ས་ཆ་ཏ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཉོས་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་འགན་གང་ཡང་འཐུར་མི་དགོས་མཁན་ཏ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་འདུག གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱངས་རིད་དམ་ཟེར་དུས་མིན། ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཉོས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྤྱད་ཡོད་ནའང་འདྲ་གནས་སྟངས་ཤེག་འདུག དེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྲིད་དབུས་ས་གཉིས་ཀའི་དངོས་གནས་ཀྱི་སིམ་ལ་དང་ཚེ་རིང་དོན་ལྟན་གྲོང་ནང་བཞིན་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་མ་གོད་པ་རེད། གা་རེ་བྱས་ནས་ལྟག་སོང་བ་རེད། བསྟར་ན་དང་པོ་ཧོར་འཐུལ་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རེད། བར་མཚམས་ནས་ལག་པ་ཐན་བུ་འཛུས་པ་རེ་བ་ཟུང་གོ་རྒྱ་འདུག་མ་གཏོགས། གནས་སྟངས་དེ་ཐོན་མ་ནས་ལྟག་བསྟད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། འདི་ལ་ལག་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འཚང་གནང་གི་མི་འདུག འདི་གা་རེ་བྱས་ནས་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ་ཞེས་ཤུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྲེ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡེ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གོང་གི་སྒྲོ་འཐུས་ཀྱི་ཏྲི་བ་འདི་ཕལ་ཆེར་མོན་ལྷོ་ལ་དེ་སྔ་ལྟུགས་གསོ་ཁང་ཡོད་པ་དེ་བར་ལམ་སྒོ་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ཆ་མོན་ལྷོ་ནང་ལ་ལྟུགས་གསོ་ཁང་བཙུགས་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་གཞོན་སྐྱེས་མིག་དཔེ་ལྟ་ཐུབ་པ་དང་ཆགས་འཚོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཟས་བཅུད་ལྟན་པའི་ཧོ་མ་སྦྱོང་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག སོང་ཙང་གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཐོག་མར་ལྟུགས་གསོ་ཁང་ཡོད་པ་དེ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་དོན་གང་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད་འདུག ཐོག་མར་དམིགས་ཡུལ་དེ་རང་འཛིན་པ་རེད། ཆགས་གསོ་ཁང་རང་གི་ཆེད་དུ་ལྟུགས་གསོ་ཁང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འདི་ནས་ཧོ་མ་ཐོན་འབབ་གང་བྱུང་བ་དེ་ཆགས་གསོ་ཁང་རང་གི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་པ་ལྟུགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཉོས་ཏེ་ལས་འཚར་བསྒྲིགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གཏོང་ཡོང་གཉིས་ཁ་མི་འདུམ་པར་འགྱུར་ནས་མཐའ་མར་མགོ་ལས་རྩ་ཆེ་བ་བཟོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས། དེར་འགྱུར་བཅོས་ཤེག་བཏང་ན་མ་གཏོགས་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྩུར་རིམ་པ་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་བསྩུར་གནང་བའི་མཐའ་མ་ལ་འདི་སྒོ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན་ཕྱི་ལོགས་ལ་མདོག་ཉེས་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྒོ་མ་བརྒྱབས་ནས་བ་ལྟུགས་ཆ་ཕྲ་པ་རིགས་དེ་ཚོ་བ་གསོ་ཆ་བའི་ནང་ལ་གཏང་རྒྱ་དང་། གསར་པ་ཉོས་ནས་ཚགས་ཚུད་བཟོ་རྒྱའི་འགན་འདི་སོ་ནམ་སྒོན་ལྟོན་པ་རང་གིས་ཁྱེར་ནས་རྒྱན་རྒྱོང་བྱས་ན་གང་འདྲ་འདུག་ཅེས་འདི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་པ་ལྟུགས་ཧོ་མ་མེད་པ་རིགས་དེ་དག་ཟུར་དུ་གསོ་སྒྲོང་བྱེད་སའི་ནང་དུ་ཕར་གཏང་རྒྱ་དང་གསར་པ་ཉོས་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་སོ་ནམ་སྒོན་ལྟོན་པས་འཛིན་སྒྲོང་བྱས་ནས་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་པན་ཐོག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། པན་ཐོག་བྱུང་གི་ཡོད་པའི་རྒྱ་

མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མོན་ལྷོ་གཞིས་ཆགས་ཅམ་མ་རེད། དགེར་ན། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ལྷུགས་གསོ་ཁང་བཐུགས་ཀྱི་ཡིན་ཞེར་མཁན་དེང་སང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་གྲངས་འགོར་དེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་ཚོས་འཛུགས་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདེབས་ལས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད�eའི་ནང་ལ་བ་ལྷུགས་ཀྱི་གཟན་རྩའི་རིགས་འདེབས་སྐྱོང་བ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་གང་མང་མང་ཞིག་ཡོང་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་གསར་འགྲོར་གྱི་ལྷོད་ཁང་རེད། ཕ་གཅིར་མོན་ལྷོ་ལྷ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་ས་ཉིས་ནས་ལྷུགས་རི་བརྒྱབ་སྟེ་འོ་ལྷ་ཅམ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དུས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་བསམ་པ་གཞིར་བཟུང་བསམ་སའི་ས་ཆ་དེའི་སྒང་ལ་འཕྲལ་དུ་གོམ་པ་སྟོས་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕྲད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་སྒྲབས་ ༡༩ དང་ ༢༤ གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕྱོགས་དེ་གང་རེད་ཞེར་ན། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་མཁན་གྱི་བོད་རིགས་སྟོད་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་འཕྲད་མཁན་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་མགོ་འཛུ་ལ་ས་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེར་བ་དེ་གཞི་ཙའི་སྒྲིད་བྱས་དེ་རེད། འདི་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་ནས་ས་ཆ་ཞིག་ཡར་ཕུལ་བ་གང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་བྱེད་ཐབས་ཏུ་ཅང་གི་བདེ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དགེར་ན། མོན་ལྷོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཞིང་པ་སོ་སོས་ས་ཕེ་ཀར་དགུ་ཅམ་ཞིག་ནང་སྒྲིད་ལ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ས་ཆ་ཕེ་ཀར་བཞི་ཅམ་ཞིག་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས་ལྷུགས་རི་བསྐོར་ཏེ་དེའི་ཐོག་ལ་ཐོག་མར་ཐོ་ལེན་པའི་སྐབས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། གསར་འཛུར་དངོས་གནས་ཡོད་པ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ་ཆ་རྒྱུན་མང་པོ་ཞིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཆ་རྒྱུན་ཚང་བསྡད་ཡོད་པ། སྟོད་ཁང་གསར་སྐྱེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཨར་པོ་འདི་ད་ལོ་རང་ལ་ཚར་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲོས་ཚོགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་འདི་འགོ་འཛུགས་རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁྱིམ་ཚང་ཀ་ཚོད་ཡོད་མེད་ལ་ཡ་ལྟོས་པར་གྲོས་ཚོགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ལའི་འགོ་ཁག་ཆ་ཚད་ཁ་ཡིག་ཅིག་ཡོད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲོས་ཚོགས་ཚར་བའི་ཐུན་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ལའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང

ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་གྱི་སྨོན་གྲྭ་ལ་གཏོང་ས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཡོད་པ་རེད། འཚོ་བ་བསྐྱལ་ས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཞིས་ཆགས་སྐྱན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་དྲན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བསམ་བློའི་ནང་ལ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ས་ཐུན་བུ་ཞིག་ཡོད་ནའང་ཆ་བ་ཉིད་ནས་སྟོད་ས་མེད་པར་ཁང་གླ་སྐྱེད་ནས་ཟླ་བ་རེ་རེའི་མཚམས་ལ་ཁང་བདག་གིས་ཁང་གླ་སྐར་ཏེ་དཀའ་ངལ་འཐད་ནས་ཁང་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ཡང་ཡང་སྟོ་བཞུད་བྱེད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་འཐད་མཁན་དངོས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་བསྟད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་རིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་དོན་ལ་ད་ལྟ་ང་ལ་བསྟད་ས་ཡོད་ཅེས་བློ་བདེ་བཅའ་ཞིང་ཡིན་ནས་བཞུགས་ས་ཞིག་སྐྱན་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཅན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ཐབས་ཤེས་དང་ལབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དགོ་གྱི་འདུག དེ་ནས་བཀུར་བོས་སྤྱི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ལྷོ་གཞིས་ཁག་ནང་ལ་སྟོད་ཁང་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱའི་སྐོར་རེད་འདུག ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་རེད། ང་ཚོས་ཁང་པ་བགོ་འགྲེམས་མ་བྱས་གོང་ལ་ཆ་རྐྱེན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་དེ་དག་ལ་བརྟེ་བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ནས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་སྟེ་ཁས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་འགན་ལེན་བྱེད་ཡོང་དུས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བཅོན་ཁང་ནང་དུ་ཟླུག་རྒྱ་དང་རྒྱུ་ཀ་པ་ཀཱུ་བ། ཅིན་ཏོག་པར་ཅིས་སྟོད་རྒྱ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་བྱ་རྒྱའི་གནས་བབས་ཤིག་ཏུ་ཤ་ཏ་ཀ་ཏ་ལ་ཐུན་ཐུན་ཞིག་ཡོད་ཀི་འདུག ཨ་གིར་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་བརྒྱབ་བཞག་པའི་ལས་ཤག་ངལ། ཕྱིར་ནས་མཚོན་པའི་སྟེལ་ཀོབ་ལ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་ཁང་པའི་ཚད་གཞི་འདི་ང་ཚོའི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཕྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་བཞུགས་སའི་ཁང་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། དངོས་འབྲེལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་གཅིག་ནས་རིན་པ་འབྱལ་དགོས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཉིས་ནས་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཕྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལོ་མང་པོ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དྲུང་གཞོན་དང་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་ཁང་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལས་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ Pradhan Mantri Awas Yojna ཞེས་བ་དེ་ཚོའི་ཁང་པ་འཛུགས་སྐྱན་བྱ་རྒྱ་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ན། ཁེ་པས་ཐུན་བུ་ཞིག་རགས་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁང་པའི་ཚད་གཞི་ནི་སི་ཀྱི་བཞི་མ་ ༣༠༠ ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། སི་ཀྱི་གྲྭ་བཞི་མ་ ༣༠༠ ནང་ལ་ང་ཚོའི་མི་གཅིག་བཞུགས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་མཁན་པས་ཆེར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མེད་འགྱོ། གང་ལྟར་འཐལ་ཐུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་དོན་དུ་མ་ཐུན་རྒྱའི་དེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཉེ་ཆར་ང་པ་གིར་བསྟེན་པ་རེད། སྟེན་པ་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ས་གནས་ཀྱི་ Tehsildar དང་ལྷན་དུ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་བཟོ་རྒྱའི་ཆེད་ལས་བྱེད་གཅིག་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཞག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ Tehsildar ལས་བྱེད་མོ་རང་དགོངས་རྩོ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༨ ཙམ་ལ་ཡར་ཡོང་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡།༥ བར་དུ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བསྟད་ནས་མཉམ་རྩེ་བྱས་ཏེ་ཏ་ལས་པའི་ལས་ཀར་གྱུབ་འབྲས་ཡག་པོ་ཐོན་བསྟད་འདུག ང་ས་གི་ནས་ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཞ་གིར་བོད་མི་ཚོས་ཞིང་ཁ་བཏབ་ན་འགྲིག་གི་མེད་ཟེར་ནས་ངོ་ཚོལ་བྱེད་མཁན་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཤོག་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལི་ལ་འདུག་ དེ་ཚོས་བོད་མི་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་སྟོད་རྒྱའི་ལས་འགྲུལ་སྟེལ་ན་ཙ་བ་ཉིད་ནས་འགྲིག་གི་མེད། ང་ཚོས་ངོ་ཚོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་སྟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཏ་རྒྱའི་ནང་དུ་ཕྱུགས་ཆེན་པོ་བསྟེན་པ་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་འཐལ་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལ་མར་བཏང་ནས་ཕ་གཱིའི་ས་གནས་ཀྱི་དགོན་རིགས་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་འོས་གསང་བྱེད་ཤོག་ཅེས་བཀོད་མངགས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ Tehsildar ལས་ཁུངས་དང་ཕ་གཱིའི་འབྲེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་སར་འགྲོ་དུས། དགེགས་བསལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད། འདི་དབུས་གཞུང་རང་གི་ལས་འཚར་ཞིག་གི་འོག་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན་དུས། ཡུལ་མི་རེ་ཟུང་གིས་སྐད་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ནའང་དགེགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་ཆུ་མཐུད་ནས་ལས་གཞི་འདི་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་འདུག ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་རིང་ལ་ཚགས་པར་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཟང་དེ་ཟིང་དེ་བྱུང་བ་ཅོ་མ་མ་གཏོགས་ས་གནས་རང་ལ་དངོས་སུ་ཟིང་འཐུག་ལངས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དགེགས་བསལ་བྱུང་མི་འདུག་སྟེ། བྱུང་མིན་ལ་མ་བཟློས་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དེ་ཚོ་སྟན་སེང་ཞུ་དགོས་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འཕྲལ་རྩོས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོས་ས་ཁུལ་སོ་སོར་འཕྲལ་རྩོས་སྟེ་ཚན་ཡོད་པ་རྣམས་བསྒོར་བ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཉིན་མ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱད་ལས་པ་གང་ནའང་ཞེན་ཞུས་ནས་སྟོན་མའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། ང་ལྷའི་གནས་སྟངས་གང་ཚགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གང་བྱས་ན་ཡག་གི་རེད་ཅེས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དབྱུད་པ་བྱས་ནས་སྟན་ཐོ་གནང་རོགས་གནང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྟན་ཐོ་གནང་བའི་ནང་ལ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ལས་ཀ་རྒྱ་ཆེ་ཅམ་སྟེལ་ནས་ཏུས་པ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའི་ཚེད་སྟོན་འགྲོའི་སྤྱོང་བཤད་སྤྱོད་ཐུབ་ན་ཞེས་སྟན་ཐོ་ནང་གཙོ་བོ་འདི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་མཉམ་འབྲེལ་སོ་སོའི་ནང་ལ་སྤྱོང་བཤད་སྤྱད་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་མཐོང་མཚན་ཞུས་ནས་བོས་འགྲོ་མཁན་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར་གཙོ་བོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཚེད་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་སྟོད་དགོས་བསམ་མཁན་གྱི་གཞོན་སྒྲེས་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། མི་གཉིས་གསུམ་དེ་འདྲ་ས་གནས་རེ་རེ་ནས་ཐོ་འཕྲེར་ཤོག་ཟེར་ནས་མི་འགྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ལ་ Pune ལ་ཟླ་བ་ ༤ རིང་ཟབ་སྤྱོང་སྤྱོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ས་གནས་རང་ནང་ལ་ང་ཚོས་བྱས་པ་ལས་ལྷག་སྒྲེང་པས་བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་བའི་ལམ་ལུགས་དེ་འདྲ་ཞལ་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སང་ང་ཚོས་ཞུ་བཞིན་པ་ནི་ Public private partnership ཟེར་བའི་ལྷ་གྲུབ་འདི་ དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ལ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སྒྲིར་བྱེད་ནས་མ་ཙ་སྟུང་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འདི་མཉམ་སྟུངས་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ལྷ་གྲུབ་དེ་གཞིར་བཟུང་སྟེ། ང་ཚོས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརྩོན་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེར་ན། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་འཕྲལ་རྩོས་སྟེ་ཚན་ནང་གི་འཕྲལ་ཆས་དེ་ཚོར་བལྟས་ཡོང་དུས། ཅ་ལག་སྟུས་དག་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ལམ་བོད་པ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཏུ་གར་ནང་གི་འཕྲལ་རིག་སྟེ་ཚན་ནང་ལ་རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཏུ་ལམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་ལ་བཟོ་སྐྱན་བྱ་རྒྱུའི་ཅ་ལག་དེ་ཚོ་ཕྱིའི་ཁྲོམ་རའི་ནང་སློབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་སློབ་ཐུབ་རྒྱུར་མི་དེ་ཚོར་ཟབ་སྤྱོང་སྤྱད་ནས། དགེར་ན། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྒྲེར་དང་སྤྱི་དང་ཚོགས་པ་བཅས་ནས་ཁང་པ་གཱ་ཚོད་བཏབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་གི་རེ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་ཆས་གཱ་རེ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་

རེད། ང་ཚོར་འཕྲལ་ཆས་དེ་ཅམ་ཞིག་ཡོད་ན། དེའི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་བཟོས་ན་སྟེབ་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔ་གཞུང་དང་གཞུང་ཟེར་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མི་ ༥།༧༠།༧༥།༩༠།༣༠། དེ་འདྲའི་ཚོག་ཁག་བཟོས་ནས་བློ་མ་ཐུན་པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་བལྟ་བཟོ་ཡོད་པ། སྟེག་འཛུགས་ལའང་བབས་ས་ཡོད་པ། དེ་འདྲའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཅང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱའི་ཕྱོགས་ལ་གོམ་པ་སྟོས་ཐུབ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་བ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་སིམ་ལ་དང་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། འདི་ལ་ཉེ་ཆར་དཏུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྡུས་འདུག བསྡུས་པ་གཞིར་བཟུང་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྟའི་ནང་ལ་གང་བྱས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པའི་ཏེ་བ་འདི་རེད་འདུག འདི་ལས་སྟ་པོ་ཞིག་རང་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་འདུག ས་གནས་ནས་རྟོག་ཟིན་ཞིག་ལངས་ཡོང་དུས། བཀྲ་འོས་སྟྲི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱོགས་བསྟོད་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་འདི་རེད། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དེ་འཕྲ་བྱང་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཁྱེད་རང་ཚོས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱའི་ཚབ་ལ། འདི་ཁྱེད་རང་ཚོས་འགྲིག་ཡོད་པ་མ་རེད་མངོག་མངོག ཟླིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་འདི་འགྲིག་ཡོད་པ་མ་རེད་མངོག་མངོག་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཏེ། མི་མང་གི་བློ་ཁོག་སྤར་ནས་ཟླིག་འཛུགས་ལ་ཡར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱའི་ལས་འགྱལ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག དངོས་སུ་ཉམས་ཚོང་གི་ཐོག་ནས་ཤེ་ཡི་ཡོད། ཁ་སང་དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཅོ་མཚོག་གི་ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབྱེད་ཀྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་བཀའ་གནང་བ་འདི་དངོས་ཡོད་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཅིག་བཤད་ཡོང་དུས་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་མངོག་མངོག་དང། སོ་སོ་དང་བློ་མ་ཐུན་པའི་མི་རེ་ཟུང་གི་སྐད་ཆ་དེ་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་སྟོན་ནས། གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ལྷུགས་ཆེན་པོ་གྲེང་རྒྱ་དང། ང་ཚོས་སྟྲི་གཞུ་གས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྟྲི་འི་བདེ་དོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱའི་དོན་དུ་འཆར་གཞི་བཏེང་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཕྱི་འི་འགལ་རྒྱན་དང་ནང་གི་འགལ་རྒྱན་བྱེད་དུས་ཕྱི་འི་འགལ་རྒྱན་མང་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཀྲ་འོས་སྟྲི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་ཁང་སྟྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ལོ་ ༨༠ ཕྱིན་པ་རེད། ས་ཁང་སྟྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་པལ་ཆེར་ལོ་ ༥༠།༥༠ ཕྱིན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཁང་སྟྲིག་གཞི་སྲས་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟྲིག་གཞི་འདི་ལྷུབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཕྱག་རྒྱས་ཕྱལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་སྟྲིག་གཞི་སྟྲི་ར་བཏང་ཞིག་ཀ་ཅ་ཁ་ཅ

སྟངས་ལ་ས་ཆ་དེ་དག་རྣམ་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དབུས་བོད་མི་འི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཁྱིག་འཚུགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་དངུལ་སྦྱང་ནས་ཉོས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་བདག་དབང་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པར་ཡོད་པ་རེད། འདིར་ཁྲིམས་དོན་གྱི་ལག་ལེན་གང་བསྟར་བ་ཡིན་ནའང་བསྟར་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སའི་བདག་པོ་ང་ཚོ་ཡིན་དུས་བདག་པོའི་གང་བྱས་བྱས་རེད་མ་གཏོགས་བོགས་མ་ལེན་མཁན་གྱི་མི་མང་གི་མིང་ཁྱེར་ནས་དབང་ཆ་ཅོད་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཅ་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཉིས་པ་དེབ་སྒྲོལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་ས་ཉོས། འཛིན་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུན་གྱིས་གཞུང་ལ་ཅིས་ཕྱལ་བྱས་པ་དེ་འད�ལང་ཡོད་པ་རེད། སིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་བཙོ་གླ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནམ། སིམ་ལ་གཅིག་སྒྲོལ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མར་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཕྱི་གཙུག་ལ་ཡར་ཕྱལ་བའི་ས་ཆ་དེ་རེད། ས་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་ཕྱི་ས་ཅམ་བཙོས་བྱེད་པ་དང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་རིགས་བྱུང་ཚེ། ང་ཚོས་ཁྲིམས་མ་ཐུན་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ལས་སྣ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མར་སྒེར་པས་བརྒྱབ་པའི་ཁང་པ་ཞིག་རེད་དེ་ཕྱིས་སུ་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁྲུངས་ལ་ཡར་ཅིས་ཕྱལ་ནས་ཅིས་ཆ་ཚང་བཞེས་ཚར་བ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཁྲིམས་གཞི་བདམས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་ཅང་ས་ཁྲལ་ལ་ཡར་ཅིས་ཕྱལ་ནས་ཅིས་ཆ་ཚང་བཞེས་ཚར་བ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཁྲིམས་ཀ་ཁ་ཅིག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀ་ཡ་ཅ་ལ་ཁ་ཅ་ཡ་ཡ་ཅ་ཡ་ཡ་ཅ་ཡ་ཡ

ཀྱང་མགོ་མ་འཚོས་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག་ ང་ཚོས་དེ་ཚོའི་རིགས་ཁྱིམས་མ་ཐུན་ཡོང་རྒྱའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་མ་བྱས་པ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། གང་ལྟར་རི་ལྟོངས་ལྟན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་སྨན་པ་ཆུ་བ་ལགས་ད་ལྟ་དགོངས་པ་རྩོལ་བ་པ་ཅང་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་དགོངས་པ་མ་རྩོལ་གོང་ལ་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡ་གཱིའི་ས་ཆ་ཚོང་མཁན་བོད་མིའི་ཐོག་ལ་ཡུལ་མིས་ཉེས་ཁྲིམས་བཅད་ན་ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག འདི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་ཉོས་མཁན་ཡུལ་མིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མེད་དུས། ས་གནས་ཁོ་རང་ཚོ་རང་གི་ཐོག་ནས་ས་ཉོ་མཁན་ཚོར་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱའི་ལས་འཛིན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲིགས་ནས། གོམ་པ་སྟོས་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་དགོངས་པ་རྩོལ་བ་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ Enforcement directorate ལ་ཡི་གེ་སྦྱ་རྩེས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འཕྲལ་དུ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་མ་ཧོངས་པར་ས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་རྟོག་ཟྭ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཆ་བ་ཉིད་ནས་འགན་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཇུག་སྒྲོང་ཐུབ་ནས་ཞུ་ཡི་རེད། ས་བཅོངས་མཁན་དང་ས་ཉོ་མཁན་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། མང་བ་ཞིག་ནི་འདས་གྲོངས་ཐུ་ཐིན་ཚར་འདུག མང་བ་ནི་ས་གནས་ལ་མེད་པ་རེད་འདུག གང་ལྟར་གা་བར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་ Enforcement directorate ནས་དུད་ཚང་ ༡༥ ཡི་མིང་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ལ་ཉེན་བརྡ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ལོ་རྒྱས་ཆ་ཚང་བསྒྲུར་ཅོག་ཟེར་བ་བཞིན་ལོ་རྒྱས་ཆ་ཚང་བསྒྲུར་ཡོད་པ་རེད་དེ་ད་ལྟ་ཕན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་པའི་ལག་ལེན་གང་ཡང་འཕེལ་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བ་ཟུང་། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་དེ་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བ་ཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡིན། འདི་བསྟར་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ས་གནས་ནས་འདོད་མ་འདོད་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་དེ་ཚོའི་དབང་ལ་མ་ཕྱོགས་པ་བྱས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་ཚོའི་ཐོག་ལ། ཚང་མས་མ་ཐུན་འགྲུར་དང་རམ་འདེགས་གང་ཡོང་གནང་བ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་ལས་མཁན་ལ་བློ་ཁོག་དང་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་བཟླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྒྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལཁགས།

སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྒྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལཁགས་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཚོག་ཁ་ཤས་ཤེག་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མ་དེར་དབལ་ལྟན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་དབུས་བའི་ནང་སྲིད་རྒྱང་ཆེ་དང་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ཞིབ་ཚགས་པོ་དང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ལ་བསྟགས་བརྗོད་ཞུ་ཡིན། དུས་ཚོད་འདི་ཕྱང་ཕྱང་ཡིན་དུས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ཕྱང་ཕྱང་ཞིག་འཆད་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནས་ཤོག་གྲངས་དང་པོའི་གཞིས་ཁང་གསར་སྒྲུན་བརྗོད་པ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོག་ཁ་ཤས་ཤེག་ཀྱི་ནས་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤེག་ཡོད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་

ཚོ་བོད་པ་འདི་སྦྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ཡིན་དུས། སྦྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ འབད་བརྩོན་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ནས་མཐའ་མ་འདི་ལ་ད་ལོ་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་ས་རེད་ བསམས་ནས་གཅིག་གཟིགས་དུས། ཐོན་མ་ལས་ཕྱིང་དུ་སོང་མེད་དམ་བསམ་དགོས་པ་ལྟ་བུ། བཤུམ་པ་མཛད་ནས་འདི་ཡི་ལོ་ རྒྱུས་ལ་སྒྲུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་མི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་འབད་བརྩོན་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ གནང་བ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ས་གནས་ཁག་ག་བར་སོང་བ་ཡིན་ནའང་། ང་རང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ས་ གནས་ལ་འགྲོ་བའི་སྒྲབས་སུ་ཐོད་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཅང་གི་མང་པོ་རེད་འདུག འདིའི་ཐོག་ནས་ཚོག་ཁ་ཤས་གང་ཕྱིར་ ཕྱིར་བཤད་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་འདི་ལ་སྲུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ Mandi ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་ Sundernagar ནང་ལ་ཐོན་མ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་ནས་ Mandi ལ་ཐོད་མཁན་རེད། དེ་གা་ནང་བཞིན་མཚོ་བརླ་ཐོད་མཁན་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ལོ་མང་པོ་ཕྱི་ན་ཚར་བའི་གནས་སྟངས་ཤེགས་རེད་འདུག ཞིབ་ཚགས་པོ་ལྟ་ དུས་ཁཤས་ལ་ཐོན་མ་ནས་གཞིས་ཁོངས་དེ་འཕྲ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོར་ཐོད་ཁང་དཀའ་ ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དབལ་ལྷན་ནང་གྲོད་ལས་ལུང་ལ་ལྷ་རྡེས་སུ་འགོད་བསྒྲལ་ཞུས་ ཡོད་ལ། དེའི་སྒྲབ་ལ་ངེས་པར་དུ་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་གནང་རྒྱུ་སྤྱི་འཐུས་ངོས་ནས་ཞུ་རོགས་གནང་། དེ་ཡང་ཡིག་ཐོག་ནས་སྟན་ སེང་ཞུས་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། ཁྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཆད་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཁ་སང་སྒྲིག་འཛུགས་བརྒྱད་ནས་བསྒྲར་དུ་ཡི་ གེ་བསྒྲིས་པ་དེ་འདྲའང་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་མང་པོ་གཅིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་ དེ། ཁོང་ཚོའི་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ་གླ་ཆ་ཕར་འགྲོ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་གཅིག་ཡོད་དུས། ཚོང་ཁང་དང་ལས་ཀ་ཏོག་ཅམ་བྱས་པ་ཚང་མ་ཁང་ གླ་ལ་འགྲོ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་ཐུ་གུའི་སྨོན་ཡོན་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་གཅིག་སྟོད་དགོས་པ་ཆགས་ དུས་འཚོ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། མི་མང་ཚོགས་འདུ་རེད། འདི་ཚོ་སྒང་ལ་ཚང་མའི་འདོད་མོས་གཅིག་འགྲུར་ ཐོག་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཡོད་མིན་ཐོག་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་རོགས་ གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་མཚོ་བརླའི་སྐོར་ལ་གནས་ཐོད་ཁེད་མཁན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཆུམ་པ་ཚོ་གཅིག་ མཚུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བཤད་སོང་། རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་ཁེད་དགོས་མི་འདུག ཕྱི་ར་བཏང་ཡིག་ཐོག་ལ་འགོད་ བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ཐུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོ་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་གཅིག་པ་གཅིག་རྒྱང་རེད། བྱས་ཅང་དེ་ འདྲ་གནས་སྟངས་བཤད་ཀྱི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་སྟབས་བདེ་བོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་དགོངས་སྐོང་ ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒ་རམ་པ་ལའི་གནས་སྟངས་འདི་ཞོར་དུ་པ་ཁུལ་དང་ འབྲེལ་བ་མེད་ནའང་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ལོ་ ༡༩།༡༥ རིང་པ་གནས་ཁག་མང་པོ་ལ་འགྲོ་བའི་སྒྲབས་སུ་པ་གནས་ཁག་ ཚང་མར་གཅིག་འགྲུར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་གཅིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་རྒ་རམ་པ་ལ་གཡས་གཡོན་ལ་རག་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག ངོན་ངོ་མ་བཤད་ན་རྒ་རམ་པ་ལར་གནས་ཐོད་མཁན་མི་མང་ལ་ཐོབ་བསྡད་རྒྱ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེགས་ངའི་ངོས་ནས་ རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཚོར་གྱི་མེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་མཐུན་རྐྱེན་སྟོང་ཐོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལག་བསྟར་ཏེ་ཞུས་ གསུང་བའི་སྒྲབས་སུ་ང་ཚོས་ཟ་འབྲུ་ལག་འཁྱེར་ Ration Card ཐོབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཐོས་པའི་

ཚང་མ་འཚོ་བ་རང་སྲོང་བྱས་ནས་བསྡད་དུས། ཐ་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་ས་གནས་ནང་ལ་མི་མང་པོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ལ་ས་གནས་འཐུས་མི་འི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ས་ཁང་པ་དང་། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀ་རེ་ཐོག་ནས་བསྡུན་ན་ཡང་ས་གནས་གཞན་དག་ལ་བལྟས་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་ཟད་དེ་ཚད་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ས་གནས་འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཁ་ཐུག་བསླེབས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་དུས། རྡ་རམ་ས་ལར་ས་གནས་གཞན་ལ་མ་ཐུན་རྒྱན་སྣང་བཞག་པ་ལས་ཀྱང་ལྟབ་མང་པོའི་གང་ལྟར་བོད་མི་འི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནང་བ་དེ་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྡ་སའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁ་འཕོར་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཡང་རེད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཆ་བཞག་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་མཚོན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་ལ་ལས་འཛར་མང་པོ་གཅིག་ས་ཆ་མང་པོ་ལ་ཁྱེད་ཐང་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་ཐང་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། བ་ལྟ་གནས་སྟངས་གা་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེན་ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རིམ་པས་ཆབ་སྲིད་བཅོན་ཐུར་གྱི་གཞིས་ཁང་བཟོས་པ་རེད་དེ། ཆབ་སྲིད་བཅོན་ཐུར་གা་ཚོད་སྔོད་མཁན་ཡོད་མེན་དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་གནས་སྟངས་ངོས་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་མངོར་བསྡུས་ན་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཡིན་ནའང་འདུ། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ས་གནས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་མཐུན་རྒྱན་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད་ལ་འབྱོར་རྒྱ་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་འཚད་དགོས་པ་གཅིག་ང་རང་གིས་མཐོང་བྱུང། ས་གནས་ཁག་ལ་འགྲོ་དུས་མི་མང་པོ་གཅིག་གིས་དེ་འདྲ་མང་པོ་ལ་བ་ཀྱི་འདུག་ དེ་བཞིན་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༣ པ་དབལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་ཕྱོགས་ཕེབས་བྱེད་ས་འི་ས་གནས་ནང་གི་དང་པོ་ཀུ་ལུ་སྐོར་ཡིན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཁྲབ་ཁོངས་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་གནས་སྟངས་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ༢སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་བསྡུར་ཕེབས་པ་དང་། དེའི་སྔོན་ལ་ས་གནས་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་འགྲོ་བའི་སྐབས་དང་། ལོ་སྔོན་མ་ཆུ་ལོག་དོན་རྒྱན་ལ་སོགས་རྒྱན་པའི་པོད་མི་འི་སྨྲིག་འཛུགས་དེའི་སྔོན་ལ་བཅན་བྱོལ་པོད་མི་འི་མ་ཐུན་རྒྱན་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་འདི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྲ་བརྟན་དང་ཕུགས་འཕེར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུ། ས་གནས་ཚང་མར་ཉིན་ཁའི་གནས་སྟངས་ཏ་ཅང་གི་ཚེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང། ས་ཁ་ཐུག་ཐུག་ལ་ཕན་ཚུན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་ཡང་ཐུག་ཡོ་ཡོད་ཀ་ཅང་ཡ་ཉ་ཆ་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད་ལ། ཁ་ཐུག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡ་ཉ་ཆ་ཆ་ཡ་ཐ་ཡ་ཁ་ཅང་གི་ཚེན་ཆེ་ཞ་ཆ་ཡ་ཁ་ཅང་ཡ་ཉ་ཆ

གནས་རང་ནས་སྐབས་བདེ་བོ་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་བྱས་ན་ཉེན་ཁ་དེ་ཙམ་མི་འཕྲད་པར་ཕན་ཐོག་ས་རེད་བསམ་པའི་གནས་སྐངས་དེ་འདྲ་མཐོང་སོང་། གང་ལྟར་ས་གནས་དེ་ཚོར་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དལ་ཉའི་དུས་ཚོད་ལ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པ་དེ་ལས་ལྟག་པའི་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་ཉེན་ཁ་འཕྲད་རྒྱུའི་གཞི་ཆ་རེད་འདུག ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཕྱོགས་བསྟོད་འགྲོ་སའི་ས་གནས་ཁག་གི་གནས་སྐངས་ནང་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ལ་བསྡུགས་བརྟོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། ཀུ་ལུ་དང། མན་ཏི། ཅོན་ཏ་ར། དེའི་གཡས་གཡོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མའི་ཐུགས་སྐང་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་གི་འདུག མི་མང་གི་གནས་སྐངས་ཡིན་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་དོ་ཅོག་ཚང་མར་འགན་ཆ་ཚང་ལེན་མཁན་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཉིག་ཅིག་འདུག དེར་བསྡུགས་བརྟོད་ཆེན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ངོས་ནས་ཀྱང་ས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འགན་འཛིན་མཁན་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་བཏང་གནང་འདུག དེ་ནས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོག་གྲངས་ ༤ པ་ནང་ལ་ ༢.༢ ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒྱི་ཏོར་ᠬᠣᠭᠣᠷ་ས་ᠬᠣᠰᠣᠨ་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཛིལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་པ་གཞིར་བཟུང། བོད་མིའི་སྡོད་གནང་ཐལ་མོ་ཆེའི་ནང་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སོ་སོའི་ཁྱིམས་ལུགས་འོག་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་ཟེར་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཉམས་ཆྱོང་གི་ཐོག་ནས་གཟིགས་ཡོང་དུས་ᠬᠣᠰᠣᠨ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན། ལྟག་པར་དུ་ང་ཚོའི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚན་ཁག་ལ་ཐུགས་སྐང་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཏ་ཙང་གི་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐབས་ལའང་དེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། མང་པོ་གོ་ཆྱོང་བ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོའི་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་འཛུགས་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་མ་འོངས་པར་བོད་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྐངས་གང་འདྲ་ཆགས་མིན་ལ་མ་ལྷོས་པར་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་བཏན་བྱོལ་བོད་མིའི་དེ་གནས་སྡོད་ཐུབ་པར་བསམ་བློ་བཏང་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག་སྐྱམ་ནས་ང་རང་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་གྱི་མ་ཐུན་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས་དལལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཐུབ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གྱི་འདུག ང་ལྟའི་ཚར་མཉམ་འབྲེལ་འདི་སྒྲི་ཡོངས་ཀྱི་ཚགས་ཚུད་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་དང། ལྟག་པར་དུ་ལྷོ་གཞིས་ཁག་ལྟ་ནང་གཙོས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་རོགས་སྒྲོར་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱང་བའི་གནས་སྐངས་ཤིག་ཡིན་དུས། ཕྱོགས་འཕེར་རེད་བསམ་གྱི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་དག་ཚང་མ་གང་ལྟར་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཙོ་པོ་དེ་Karnataka མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་མ་ཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བསྡད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོའི་མཉམ་འབྲེལ་རང་གི་ངོས་ནས་མ་ཐུན་རྒྱུན་གནང་། དེའི་ཐོག་ནས་མི་མང་ཚ་ཚང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབྲས་འདོན་ཐུབ་པའི་གནས་སྐངས་ཤིག་རེད་དྲན་གྱི་མེད། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཁག་ཚང་མའི་མཉམ་འབྲེལ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། མི་མང་དང་ཐང་ཀར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཅིག་ཅིག་ཡོད་མེད་དེ་མིང་ཙམ་མ་གཏོགས་པའི་གནས་ལས་པོ་ཞིག་ངས་ཀྱང་གོ་ཡི་མེད། སོང་ཙང་གནས་སྐངས་དེའང་ཉེན་ཁ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་ཉེན་ཁ་དེ་བཟློག་ཐུབ་ཐབས་ལམ་ཀ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་གོང་དུ་དལལ་ལྟན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་མིའི་བསམ་བློ་དེ་གང་ལྟར་རྒྱ-

གང་རང་ལ་བསྡད་རྒྱུའི་འཚར་གཞི་ཡོད་པ་དེ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཡིན་ནའང་འདུ། རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་ཚར་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་འདུ། གང་ལྟར་འཚར་གཞི་དེ་འདྲ་མེད་དུས། **དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟིན་སོང་། **བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལགས་ནས།** མཐའ་དོན་ད་དུང་མང་པོ་ཞིག་ལྟག་སོང་སྟེ་བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་ཞུ་ཆོག་པ་བཏྱོས། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་གང་ལྟར་དོན་དག་རྟོག་རྟོག་དེ་ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཆོགས་རང་གི་བསམ་བློ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཚར་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཆོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དབལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དབལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལོའི་ལས་བསྡོམས་སྟེང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁས་ཤེག་ཞུ་རྒྱ་ཡོད། དེ་ནས་མཐུན་རྐྱེན་འཛིན་གས་སྐྱེན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གི་ས་སྟེང་དང་། དེ་བཞིན་ཉི་མ་སོགས་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་རམ་ཡག་པོ་གནང་འདུག་ དེ་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དབལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་ཡིན་ནའང་འདུ། འགྲེམ་འགྲུལ་གྱི་གནས་འབབ། ཁོར་ཡུག་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་བལྟས་ནའང་ཏ་ཙང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཐད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་འཛིན་དགོས་རྒྱ་ཏ་ཙང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག ཡིན་ནའང་སྐབས་སྤ་མའི་དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་རེད། ཁོན་ཀྱང་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ལྟ་བུ་ནི་བོད་མིར་དཀའ་ངལ་གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་དེར་གཟིགས་སྐྱོང་དང་དེའི་གནས་འབབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དམིགས་བསལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་དགོས་རྒྱ་དེའང་གནད་འགག་ཞིག་མཚོན་གསལ་ཡིན། ས་སོའི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་ཡང་ནང་ཁུལ་གྱི་མངའ་སྡེ་སོ་སོར་དམིགས་བསལ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཡོད་པ་དེ་མངོན་གསལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཤུགས་སྟོན་བརྒྱབས་ན་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ན། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདུ། སྔོལ་རྒྱན་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཚང་འཛོམས་ཐུབ་པའི་གཞིས་ཆགས་ཟེར་ནའང་ཁོར་ཡུག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་འདུག ད་མ་ཡིན་པར་གཞིས་ཆགས་གཞན་པ་ཚོར་པར་བསམ་བློ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཉིན་མ་ནས་ཉིན་མ། ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ། ལོ་ནས་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ང་རང་ཚོའི་རིག་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདུ། དགེར་ན། གཉིན་ནད་རིག་དུག་པོག་པ་བཞིན་དུ་ཆ་ཙང་ཌ་ཌག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག ད་ཡིན་དུས་དགེ་མཚོན་ཡོད་སའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་

ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ན་བསམ་པ་ཞིག་སེམས་གཏིང་ནས་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག མཚམས་རེ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་སྣང་གང་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའི་ཁ་ལྷུགས་དང་། དབང་ལྷུགས། རྒྱབ་ལྟོངས་ཡོད་མེད་གཅིག་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ་མེད་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དཔེར་ན། ཡར་རྒྱས་དང་ཕྱོགས་པོ་ཡོད་སའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཅིག་དུས་ཡིན་ནའང་མ་ཐུན་རྒྱན་མང་བ་བསྟེན་པས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེ་ཚོ་ནི་ཤ་ཐོག་ཆོལ་གཏོན་ཟེར་བ་དང་མར་གྱི་སྣང་ལ་ཆོལ་ཀྱིས་ཞུག་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུ་མི་ཡོང་བར་ཚ་སྟོམས་ཡོང་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དོན་དངོས་པོའི་ཐོག་ལ་གཟིགས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆགས་ཆེན་པོ་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལྷུགས་སྟོན་གཅིག་བརྒྱུ་རྒྱ་ཡོད་ན་རྒྱ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། དམིགས་བསལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབས་གང་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང། དཔེར་ན། གཞིས་ཆགས་ཁ་འཐོར་ཡིན་ནའང་འདུ་འདུག དེ་བཞིན་འཚོ་བའི་མ་ཐུན་རྒྱན་ཡིན་ནའང་ཚོར་ཅག་ཅོག་གཅིག་མ་གཏོགས་སོ་སོར་དབང་བའི་སྒྲུབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོར་སྟོད་གནས་དམིགས་བསལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་བརྒྱ་ཆ་རྒྱ་བ་ཅུ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོས་དངོས་གནས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ཡོད་ས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་སོང་བ་ཡིན་ཡང་ལྷོག་ལྷོག་སྲུད་སྲུད་ཅིག་མ་གཏོགས་དོན་དངོས་ཀྱི་མི་མང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བ་ཅུའི་གནས་སྟངས་དེ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཅང་དེ་ཚོའི་སྣང་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་བཅལ་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ཉེ་སྟོན་དལལ་ལྟན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གློས་ཚོགས་ནང་ལ་རོགས་ཚོགས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱང་བ་ཡིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ལྷ་བལ་ཡུལ་ལ་གང་མ་ཅན་བདེ་ཆ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་གི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀྱང་དེ་ཡིན་ཨཁ་ཨཁ་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་མེ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་སྒྲུམ་ཅུ་བཞི་བ་ཅུ་གང་གཏོང་དགོས་ཡོད་ནའང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ཉི་ལྷ་དེ་ཡང་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་ཡོང་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་ཉེ་འཁོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་རྒྱལ་འཕགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན། མཚོད་འཛིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན། འཛོ་ལ་ཁེལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དུས་མ་ཐུན་རྒྱན་ཅ་ཅང་ཞན་པོ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱངས་འཁོར་ཡང་མེ་འདུག དོན་གཅོད་ལ་མོ་ཀ་གཅིག་འདུག་མ་གཏོགས། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་བའི་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བའི་དོགས་པ་རྒྱམ་རྩོག་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་བའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱག་ལས་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ཞིག ཨ་བོངས་པར་དེའི་སྣང་ལ་ཉམས་ཞིན་བྱས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆུང་ཟློ་ལྟེ་ཅིག་ལྟེད། དེ་བཞིན་དེ་ཚོར་མ་ཐུན་རྒྱན་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཡིན་ན་མང་ཚོགས་རེད། ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱང་། དེའི་སྣང་ལ་ལྷུགས་སྟོན་རྒྱ་རོགས་གནང་ཞེས་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་བཞིན་ངར་ཐུ་ཀཱལ་མིར་བོད་རིགས་ཁ་ཆེའི་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ལོ་སྟོན་མཉམ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཁོ་རང་ཚོའི་ས་གནས་ལ་གནས་པའི་བོད་རིགས་ཁོ་རང་ཚོའི་སྒྲུབས་གནས་ཁག་ཁག་རེད། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་སྒྲུབས་གནས་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་མི་འདུག ལྷང་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་མི་འདུག ཁོ་

རང་ཚོའི་མི་རིགས་ཞེས་པ་དེ་ཅ་ལས་པའི་རྩ་ཆེན་པོ་ཞེག་དང་། མི་རིགས་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཅ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞེག་འདུག་ དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཐུག་འཕད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་སློབ་ཐུག་ཆུང་ཆུང་ཚོར་ཁྱེད་རང་ཚོ་རྣ་རམ་ས་ལར་ཡོང་འདོད་ཡོད་དམ་མེད། བོད་མི་རིགས་དེ་མཐོང་འདོད་ཡོད་དམ་མེད། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོར་རྒྱས་ལོན་བྱེད་འདོད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྲིས་པའི་སྐབས་ལ། ཐུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པས་ལག་པ་བརྒྱངས་ནས་ཁོང་ཚོ་ཡོང་འདོད་ཡོད། བོད་མིའི་སྲིག་འཛིན་ལ་ལྟ་འདོད་ཡོད་ཅེར་བ་སོགས་ཁོ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གི་འདུག ད་ཞིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཡང་ས་གནས་ས་ཐོག་ཕྱོགས་ནས་ཅ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཨ་འོངས་པར་ཡང་དེ་བཞིན་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་ཤུགས་རྒྱ་དགོས་རྒྱ་ཅ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག ཁྱད་པར་དུ་རང་རིགས་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་དེ་ཚོར་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་གཅིག་འཛིན་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དཀའ་དུང་འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་དེ་བཐུགས་མི་འདུག འབྲེལ་མ་ཐུད་པ་འཛིན་གནས་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོའི་ཆིག་སྒྲིལ་དང་མཉམ་གནས་ཞེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་སྐད་གསང་མཐོ་བོར་རེད་ལ་མ་ཉེ་བཀྲང་པ་བཞིན་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོས་མི་རིགས་གཙང་མ་ཡིན་པ་དང་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་བོད་མི་རིགས་ལ་ལ་ཞེན་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་འབྲེལ་མ་ཐུད་བྱས་ནས་ནང་ལ་ཚུར་ལེན་དགོས་རྒྱ་ཅ་ལས་པའི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག ད་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་སློང་འདོད་ཅ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། ཡིན་ནའང་འོ་སྟོན་མའི་སྐབས་ལ་དགེ་ཆན་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་པོ་བདེ་མིན་ལ་སོགས་ཀྱི་སློ་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་དང་། ད་ལོ་གོ་ཐོས་ལ་དགེ་ཆན་དེའང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞེར་གྱི་འདུག ད་འདྲ་ཡིན་དུས་དེས་པར་དུ་དགེ་ཆན་ཚད་ལྡན་གཏོང་དགོས་པ་དང་མི་རིགས་བདག་སྲོང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ནང་ལ་ཚུར་འགྱུག་ཐུབ་པ་དེ་ཅ་ལས་པའི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞེག་མཐོང་གི་འདུག་པས། དེའི་ཐོག་ལ་ལྟག་སློན་རྒྱ་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པ་ཆ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཕོར་ལྟ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ནས་ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་བསྡུགས་བརྗོད་གནང་བ་དེར་ལས་བྱེད་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གནད་དོན་མང་བ་དེ་ཐལ་ཆེར་འདུ་བོ་ཞིག་ཆགས་བསྡུད་ཀྱི་འདུག ཁ་ཞིས་ཆགས་གསར་སྣུན་བྱ་རྒྱ་དང་། སྟོད་ཁང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ། དཔེར་ན། ས་ཁུན་མཚོ་མན་གསུམ་དཔེ་མཚོན་གནང་སོང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་བར་ལམ་ང་ཚོ་ནང་སྲིད་ལའང་བཅར་ནས་བདེ་སྡུག་ཆ་ཚང་ཞུས་གནང་སོང་། དཔེར་ན། Sundernagar ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། Sundernagar ནི་ས་ཁུན་མཚོ་མན་གསུམ་ཞེས་སྤྱིད་སྡུག་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁུན་མཚོ་མན་གསུམ་དུ་དེ་སྡུ་ཡོད་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གི་གཡས་གཡོན་ནས་ས་ཁྱོས་ནས་ཁང་པ་བརྒྱ་བསྡུད་པའི་གནས་སྟངས་ཅ་ཅང་མང་

པོ་རིད་འདུག། སོང་ཙང་དེ་ཙམ་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་ཤ་གིར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མིང་ཁྲིར་ནས་ཐོབ་ཐང་ཞུ་རྒྱ་དེ་ཚོ་ཏིག་ཏིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ལྟར་བསྡད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཏ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོའི་ཆེད་དུ་བཀོན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཏེ་བ་གནང་མཁན་རང་དང་ཐང་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ནས། དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆའི་སྐོར་ལ་སྦ་ཕྱི་བར་གསུམ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་ཡིག་ཆའི་གནས་སྟངས་ཤེག་གི་ཐོག་ནས་བྱ་ཕྱོག་དང་མ་ཕྱོག་ཅིག་ཆགས་སོང་། ཉེ་འགོར་ལ་ས་ཆ་ཁག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ང་ཚོས་སྐོར་བསྡུད་ཅིག་བྱས་ནས་བལྟ་རྒྱ་བྱུང། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལས་གཞི་ཞིག་ད་ལྟའི་བར་རིམ་ནང་ཐུ་མ་ཐུད་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནི་ཏ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་རེད། ཙ་བའི་ཏ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་གཞིས་ཆགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་རྐྱེན་སྐྱོ་བོ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ནི་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་བར་ལས་ཞིག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ནས་ཉམ་ཆགས་ཕྱིན་པ་ཞིག་རེད་དམ་ཟེར་ན་དེ་ཙ་བ་རང་ནས་མ་རེད། ས་ཆ་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་སྒྲབས་ནས་གནས་སྟངས་གཅིག་གི་དབང་གིས་དེ་ལྟ་བུ་ཚང་མས་ཐུགས་སྟང་གནང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་ག་རེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། དགེར་ན། ཡ་གོའི་ཚོགས་ཁང་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་རེད། ས་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་ཁང་། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་འཛུགས་སྒྲུན་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོར་དམིགས་སྐོ་ས་ཆ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ལ། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། ཆ་ནི་ང་སྟོན་ཅིས་ནང་ལའང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་འཐལ་དུ་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་བྱང་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་དྲན་ནས། ཆ་ནི་ཁྲི་ལྟ་ཙམ་ཞིག་གི་ཅིས་འགོ་ཞིག་ཕྱེས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀཱ་ཞུ་མ་ཐུད་ནས་འགྲོ་ཞིག་ཕྱེས་ཀཱ་ཏོ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཀཱ་ཏོ་ཕྱོ་ལ་ཁ་ཕྱེ་ཞིག་ཡོད། ས་ཞི་ཡོད་བསྡད་པའི་ཐོག་ནས་ཐུ་ཚ་ཁ་ཕྱེ་ལ་འགྲོ་ས་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཀུ་ལུ་དང་མེ་ལི་ ༡༥ ཡི་གནས་སྟངས་ནི་ཀཱ་ཞིས་ཆགས་ཚུགས་ནས་ཕལ་ཆེར་འོ་ ༢༠ ཙ་གྲངས་ཤེག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚུར་ཕྱོགས་དེར་གཞིས་ཁང་མ་རགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཐུད་སྟོད་མཁན་དེ་ཚོ་སྟོན་ལ་འགྲོ་ས་ཞིག་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཀཱ་ཏོ་ཕ་ཐང་ཕྱིར་ཀྱི་འདུག རིམ་པས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གང་འོས་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་བསམ་གཞིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཀུ་ལུ་དང་སྲུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ལྟ་སྐྱོང་ཡག་པོ་གནང་བའི་ཐོག་ལ་བསྡགས་བརྗོད་གནང་སོང་བས། ངས་ཁོང་རྣམས་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱང་སོང་། དེ་ནས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་རེད། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཐོག་མར་ཕྱི་ཝོ་ ༢༠༠᎘"༢༠༠᎕ ནས་མཉམ་འབྲེལ་དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཝོག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཚོགས་པའི་ངོ་བོ་རང་ལ་གནས་ཐུབ་པ་གཅིག་དང་། ཚོགས་པ་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའི་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་རྣམས་མ་འོངས་ང་ཚོའི་གནས་འབབ་ཐོག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགྲུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་པ་དེའི་འོག་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་གནས་ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མཚན་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་མཉམ་འབྲེལ་ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་པའི་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཅུགས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་དཀའ་ལས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་རྒྱག་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་མ་ཡོངས་

བར་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་དང་མི་མང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་འཛིན་སྟངས་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ལོའི་ཟློན་ཕྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་རིམ་པས་ཟབ་སྦྱོང་སྦྱོད་རྒྱུ་དང་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་དང་སྒྲིག་བཞིན་པ་ཡིན། རྗེས་མའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥པ་༢༠༢༠ ཟློན་ཕྱིས་ནང་ལ་ལས་འཚར་དེ་ཚོ་བསྟེན་ཡོང་གི་རེད། དེ་དུས་གང་གིས་ད་ལོ་ཀ་ཚོ་ལྟ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་ཕྱི་འཐུས་གཅིག་གི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་གནང་སོང་། མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་ཤེག་གཏན་འབེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཕྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤེག་ཡོད་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གཞིས་ཆགས་རེ་རེའི་སྟེང་ལ་བལྟ་ཐུགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཤེག་འདིང་རྒྱུ་ནི་ཕལ་ཆེར་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དས་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་ཐེག་གི་མི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་སྟན་མེད་ཞུས་ནས་མ་འོངས་པར་གང་བྱེད་དགོས་མིན་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བྱན་གྱི་འདུག དེ་བཞིན་ཤ་ཐོག་ཚོ་ལ་གཙོན་ནང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་ཆེ་བ་དང་ཚུད་བ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གྱི་སྟང་མེད་དུ་ལྷག་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དེ་སྔ་ཕན་ལ་ངས་མ་གནས་དེ་ཚོར་འགན་འཛེར་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆེ་ཕར་སྒེལ་ལད་འཁྲབ་ནས་མང་བ་སྦྱད་པ་དང་ཚུད་ཕར་སྟང་མེད་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཅ་ལམ་ཙ་བ་རང་ནས་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཅམ་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ས་གནས་སོ་སོའི་འགོ་འཛིན་གྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཐོག་ལ་ཞུ་མཁས་ལོད་དང་འབད་བརྩོན་བྱེད་མཁས་ལོད་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅན་ཡོང་གི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡར་ཞུས་ཚད་ཚད་མར་ང་ཚོས་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་དངོས་གནས་དགོས་པ་རྒྱ་མཚན་འདུག་བསམ་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཆ་ཆུང་ལ་མ་ཡྱོས་པར་སྟོང་པ་མིན་ཅམ་ཞིག་གང་ཐུབ་བརྩོན་ཅན་ཅན་ཞུ་ཡི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཆ་བཞག་ནའང་ཅན་ཅན་ང་ཚོས་ཡིད་གཟབ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཞར་རིའི་རོགས་ད་དུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཅག་ཅག་ཅིག་པ་གིར་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང། དེ་སྟོན་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚོ་ཅ་ལས་པའི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་པོ་ཡོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། གཅིག་བྱས་ན་དེ་ཡིན་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཙ་བའི་ཞ་རིའི་ལས་འཚར་དེའི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ཞིག་བལ་ཡུལ་ནང་གི་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བྱས་པ་དེ་ཅ་ཅན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཅ་ཅ་ཞིག་ཡ་ཡ་ཡ། ཁ་ཡ

ནས་རྒྱ་མཚན་ལྷང་བགྱངས་ཐུབ་པ་ཅམ་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་རknown་རྒྱ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཅང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལའང་དེ་རིང་ཟླ་བ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ཤར་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མ་དགེགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྲིད་ལའང་ཟུར་དུ་ཉིན་མ་གཅིག་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ལ་བཀའ་བསྩུར་གནང་རྒྱུའི་རིམ་པ་ཞིག་ཡོད། ཚ་བའི་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་ལས་འཚར་དེ་ཚོའི་འཚར་གཞི་ཕུལ་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྒྲེས་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ཕུལ་བ་གཞིར་བཟུང་གིས་ཚད་དང་ལྷན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟེར་ན་ཅ་ལམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་འདུག ས་ོང་ཅང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསྒྲུར་བ་བཀའ་བསྩུར་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ས་གནས་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་མཐུན་རྒྱན་འཛོམས་མ་འཛོམས་དང་མི་འགོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཆུང་ཟླ་སྒྲིལ་གནང་རྒྱུ་དང་ལས་བྱེད་ཕྱང་དུ་བཏང་ནས་མཐུན་རྒྱན་བཟང་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་སོང་ཡང། དེ་དག་འཕྲལ་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཀྱང་རིམ་པས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་གཞིག་ཞུ་ཚུགས་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་བར་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱ་དེ་ནང་སྲིད་ལ་དགེགས་བསལ་ལས་འགན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚན་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། གལ་སྲིད་དགོས་གལ་ཡོད་ན་ཕྱི་ཏེའུ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འཚར་འབྱུལ་གནང་ནས་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བསྩུར་གནང་ན་མ་གཏོགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་བར་ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱ་ད་ལྟའི་ཚར་དགེགས་བསལ་ལས་འཚར་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྨྱོ་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སྨྱོ་འཐུས་སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དང་པོ་དེར། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཤོག་གྲངས་ ༧ པོ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕྱག་སྒྲིལ་བཀུར་འོས་སྨྱོ་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞུས་སོང་། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་དུད་ཚང་ ༤༠ ཅམ་ཞིག་ལ་ཁང་པ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཅང་དེ་ཚོ་དགེ་མི་སྲིད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་དང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་རེད། རེ་བ་ཞིག་བརྒྱ་པ་ལྷག་བསམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་པའི་གཞུང་དང་མི་མང་ཡོད་ས་ང་ཚོ་ཡང་བཅར་བ་ཡིན་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ལས་ཀྱང་ཁོ་ཀ་ལ་ཡིན་ཆེས་ཤིག་འཁྱར་ནས་སློབ་ཡོང་དུས། འདི་རྣ་ཡིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་དང་གྲོགས་དོན་ཞིག་མཛད་ཡོང་སྐབས་ཏླ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་ད་དུང་ལྟག་བསྡད་པ་དེ་ཚོར་གང་ཐུབ་ཅིག་ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་དེ་ནང་བཞིན་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག ལྟག་པར་དུ་དེ་སྔ་གནང་གི་ཡོད་དམ་མེད་མི་ཤེས་ཀྱང་འབྱོར་གོང་ནས་ཕེབས་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་དཔལ་འབྱོར་ཐུ་ལ་ཐུན་བུ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱུལ། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཐོག་མར་

ཐོ་འགོད་བྱེད་སྒྲབས་མི་གྱངས་ ༡༠ ཙམ་དང་དངོས་སུ་བསྟེན་སྒྲབས་མི་གྱངས་ ༥༠ ཙམ་ལས་མེད་སྟབས། དེ་འདྲའི་བར་ཁྱད་བསྟེན་པ་དེའང་དང་པོ་ནས་ཐོ་བརྒྱབས། དེ་བཞིན་དོ་བདག་སོ་སོའི་འགྲམ་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཏོག་ཙམ་ཚུར་བསྡུ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་ཐོ་འདི་ཚོར་ཅེ་བག་མི་ཡོང་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་མེད་དམ་མི་ཤེས་ཀྱང་མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་ཤེས་གྲངས་པ་ཡིན། ཁ་བའི་ནང་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ཁག་ ༢༦ གྱི་གྲངས་ཐོ་གློག་གླང་ནང་འདུག་རྒྱའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སོང་ས་ཡ་ ༥ ལྟག་ཙམ་ཞིག་བཏང་འདུག་ སོང་ཙང་འགྲོ་སོང་དེར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ལས་གཞི་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞིག་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་ལས་གཞི་འདི་ག་རེ་ག་རེ་བརྩམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདིའི་ནང་གློག་གླང་ནང་ཆུགས་པ་དང་རྡེས་འབྲེལ་གྱི་ལས་གཞི་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ཕྱོགས་བསྡོད་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བཅན་བྱོལ་གཞུང་གི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཁང་པ་མང་པོ་ཞིག་རྒ་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་ནས་བསྐོར་བའི་ས་ཆ་ཁང་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱིའི་ཡུལ་མིའི་ལག་པར་མ་བདག་བདག་བཟུང་བྱས་ནས་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ནང་ནས་ཡིན་ནའང་སྤྱི་རྒྱ་སྐེར་བདག་གི་མཚོན་པའི་མ་བདག་བདག་བཟུང་བ་རྒྱའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོང་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེས་རྡེས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་སྟོན་མ་ཞིག་ལ་ཡིན་པ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དལ་ལྡ་ཐག་ཉེ་ས་ཏེ་མལ་ཐུལ་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་ས་ཆ་ཁང་པ་དེ་ཚོར་བདག་དབང་དང། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཛུག་བྱ་རྒྱ་ཞེས་སིམ་ལ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞིག་བཀའ་ཕེབས་སོང་བས་སོང། བྱས་ཙང་འདི་ཚོ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་འཛུག་བྱས་ནས་ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་བསྟད་ཡོད་མེད་ཐག་ཚོད་པོ་གা་ཚོད་ཙམ་ཞིག་གོམས་པ་བརྒྱབས་ནས་སྟེབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་རྒྱ་གར་གཙོ་བོར་འགྲུར་བའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྱ་ཁག་རེད། གང་སར་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ནས་བོད་པ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་འཕྲད་བྱས་ཏེ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགྲུལ་མང་པོ་ཞིག་གནང་འདུག་ དེ་ཚང་མར་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག ཕྱི་ངོ་བཀའ་བློན་རང་གི་དགོངས་པའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འཚམས་གཟིགས་ལ་འགྲོ་རྒྱ་དང། འདིའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་དེ་རྒྱས་ལོན་བྱང་རྒྱ་དང་ཕན་ཐོགས་བྱང་སོང་བསམ་པ་ཞིག་དང། ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་འཕྲིར་བ་ནང་བཞིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་བསྟེན་པ་བར་དོན་གྱིས་སོང་བསམ་པ་ལྟ་བུ་གা་ཚོད་ཙམ་ཞིག་བྱང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་བསྟོམས་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་བསྟགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱ་ཅིར་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཅིར་ནའང་མི་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་ཅིར་ནའང་མི་འདུག ད་ལྟ་ཆས་གསོ་ཁང་དེ་ཚོར་ད་ལོ་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང། དམིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་འགྲུར་འདི་འདྲ་གནང་ནས་ཆས་གསོ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཆས་འགོགས་བཀྲེས་སོང་དེ་ཚོར་ཉལ་ཆས་མཚོན་པའི་གྲོན་གོས་གསར་པ་མང་པོ་གནང་ཡོད་ས་རེད། འདི་དག་མི་སྲིད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ནས་མི་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཆུས་པ་ཡོད་དུས་གা་རེ་ཟིར་

དགོས་པ་རེད། ཤུགས་ལྡན་བུ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ང་ཚོའི་གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་དེར་ཡིད་ཆེས་བློས་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མ་འདིར་སྐུ་ཚེ་སྐད་ལ་སྟེན་དུས་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་བློ་ལམ་རེད། དེ་བཞིན་སེམས་འཚབ་འདི་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་དུས་གཞུང་གིས་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྲུར་གནང་བ་འདི་དགེ་མི་སྲིད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་དང་བློ་ན་མེད་པ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པར་ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་གྱིས་མཐུན་འགྲུར་འགྲོ་གྲོན་ཡག་པོ་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་གྱིས་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་མཚོན་པའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅིག་གཞན་ཐུབ་པ། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་ཆུ་མཐུན་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ནས་ད་ལོ་དམིགས་བསལ་གྱིས་དེ་འཕྲ་གནང་ཡོད་ས་རེད། དེར་དགེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་འབྱུང་གཞིའི་གནོད་པ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དབྱར་ཁ་ཆར་དུས་སྐབས་ཆུ་ལོག་བྱུང་བ་དང་རྒྱང་བ་རབ་ཏུ་བཏུབ་པ་དང་། མེ་ཡིས་འཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་བར་ཆད་དང་གོད་ཆག་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་འཇིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རེད། ནང་སྲིད་དེ་ཚོ་ཆང་མས་ཏ་རྡོ་ལ་ཐུ་ཆུ་བྱས་ནས་རོགས་པ་དང་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་མང་པོ་ཞིག་གནང་འདུག སོང་ཙང་ཉེ་བའི་ཆར་ཡིན་ནའང་ཁྲོམ་པ་མེ་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཁག་གཉིས་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོར་ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་རོགས་པ་གང་ཐུབ་ཅིག་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཆ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སྒྲོ་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དགལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ལོའི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པའི་ཐོག་ལ་བཀོ་བྱེང་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། དང་པོ་དེ་གསར་འབྱོར་ཆེད་དུ་ཁང་པ་བཏུབ་པ་དང་ལས་བྱེད་ནམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཤག་བཏུག་རྒྱུ་རེད། ཏས་གསོ་ཁང་ཉམས་གསོ་གནང་རྒྱུ། ལ་དྭགས་ས་གནས་གཙོས་པའི་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལོ་སྟོན་མའི་ནང་འབྱུང་བའི་རྒྱུན་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་འགན་བཞེས་ནས་ཇ་དྲག་དཀའ་ངལ་མེལ་རྒྱུའི་ཆེད་ཕྱག་ལས་ཏ་ལས་པའི་ཡག་པོ་གནང་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དབལ་ལྡན་བཀའ་བློན་གཙོས་པའི་ལས་བྱེད་ཚང་མར་སྲིད་ཐག་པ་ནས་བསྟགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྲོན་བཏང་ཕྱག་སྒྲིལ་སྒྲོ་འཐུས་ང་གཉིས་ལ་དྭགས་ས་གནས་སུ་འཚེལ་བསྡད་དུས། སྲོན་བཏང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཏུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་དོགས་འདྲི་ཁ་ཤས་ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟ་ལན་འདེབས་བསྟེན་མི་འདུག དམིགས་བསལ་དེའི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་འདྲི་རྒྱུ་མིན། ཡིན་ནའང་ཇ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེར་ལ་དྭགས་སུ་ད་ལྟ་ཇ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤེག་གา་རེ་འདུག་ཞུས་ན། འདི་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང་། སྲོན་བཏང་ང་གཉིས་ཀྱིས་ལས་བསྟོམས་ནང་ཁ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་འགྲུར་བ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྟད་ཡོད་

དུས། ད་ལྟ་ལ་དབུགས་བསོད་ནམས་གྲིང་གཞིས་ཆགས་ནང་ཡུལ་མི་ལ་ས་བཅོང་བྱ་རྒྱ་སྟོན་མ་ནས་འགྲོ་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འགྲོ་དང་འགྲོ་ཐུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདི་སོ་སོ་ནང་ཁུལ་ལ་བཅོང་པ་མ་ཡིན་པ། ཡུལ་མི་ལ་བཅོང་ནས་པོ་བྲང་ཉེ་འདབས་ནས་ས་ཆ་ཡག་པ་ཚང་མ་སྟོན་མ་ནས་བཅོང་ཚར་ནས་ད་ལྟའི་ཚར་ཡུར་ར་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་ཆ་བཅོང་། ཡུར་ར་ནས་མར་ཆུ་འགྲོ་ས་མེད་པ་བཟོས། དེ་ནས་ས་ཆའི་རྒྱབ་ཚང་མར་ཞིང་ཁ་འདེབས་མ་ཐུབ་པར་ར་ང་བཞིན་གྱི་གེད་མེད་དུ་གྱུར་ནས། ཁར་ཤས་བཅན་འཕྲོག་བྱས་པ་དང་། ཁར་ཤས་གོང་ཁེ་པོར་མ་བཅོང་ར་ང་བཅོང་གི་གནས་སྟངས་ཇ་དྲག་ཅིག་ཆགས་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཛིན་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཅེ་བྱེད་དགོས་ཡོད་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་རྩོག་ཞིབ་ཡག་པོ་ཞིག་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་རྒྱའི་དོགས་གཞི་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་གཙོ་བོ་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ། རང་རིགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཅམ་མ་ཟད་ཡུལ་མིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་ཀྱང་དེའི་ཐོག་ལ་མེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཕྱག་སྟེལ་སྟྲི་འཐུས་ང་གཉིས་ཀྱིས་གནད་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོའི་ཚོར་བ་རྟོན་པོའི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག དེའི་སྐོར་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་བརྗོད་རྒྱ་བྱུང། གཙོ་བོ་᠈ སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་བཀའ་དྲིན་དང། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་སོ་སོའི་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱའི་ཞིང་ས་ཅམ་མ་ཡིན་པར། སྤྲོད་མའི་ས་ཆ་ཚང་མ་ཐོབ་བསྡད་པ་དེ་བཅོང་བསྡད་པ་ནི་དགེ་མི་སྲིད་པའི་བློ་ཕམ་བྱུང་བ་དང། ཐབས་སྟོ་པའི་གནས་ཚུལ་རིང་ཅེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དང། རྒྱ་གར་གྱི་དགོན་རིགས་ཁག་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་གནང་དགོས་པ་རྒྱ་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ལས་བསྟོམས་ནང་ཞིབ་ཅང་ཐུ་བ་འགོད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ལ་དབུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་བཅོང་བྱ་རྒྱ་ཡིན་ན། སྤྲོད་མ་དང་ད་ལྟའི་བར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཡུལ་མི་གཞན་གྱིས་ཉེས་ཚོག་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། ཐུ་མཐུད་ནས་དེའི་ནང་ཡུལ་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གོད་པས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་ལྟུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་གོད་པ་མགོ་བའི་ཁར་ཤས་ཤེག་གིས་མི་མང་ཉམ་ཆུང་ཚོར་མགོ་སྐོར་བཏང་སྟེ། ཁར་ཤས་སོ་སོའི་ས་ཆ་བཅོང་ཚར་བ་སོ་སོས་ཏ་མ་གོ་བ་དེ་འདྲའི་ས་ཆ་བཅོང་པ་བྱུང་འདུག རྟེས་ཐུ་ཚད་གཅོད་བྱེད་དུས་མི་འདིས་བཅོང་སོང་ལབ་སྐབས་ཏང་སང་ནས་ལྟག་སྟོད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་མང་པོ་མཐོང་རྒྱ་འདུག ང་ཚོར་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་སོང་། སོང་ཙང་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཛུར་ཆེ་བཞེས་ཤེག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འགོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དོགས་འཇི་གཉིས་པ་དེ་རྗོར་གྲིང་ས་གནས་འགོ་འཇོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒྲིན་བཏང་གི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཏེ་བ་འདིའི་ནང་ད་ལྟ་དབལ་ལྟན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་དེའི་ནང་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་ ༡᠈᠓᠑ བྱིས་འདུག ལན་འདེབས་ནང་ ᠓᠈᠓᠗ ཅེས་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་གནང་སོང་། སྒྲིན་བཏང་ཕ་གཱིའི་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀར་གཅོད་ཡོད་དམ། ཆུ་མ་ཨ་ཀྱའི་ས་ཆ་དེར་ས་ཁྲོན་ཨེ་ཀ་གཅོད་ཡོད་བ་རེད་དམ། དེ་ནས་ང་ཚོའི་ཚོགས་དུས་ ༤ བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་པ་ཡོད། དེའི་སྐབས་དབལ་ལྟན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་དབྱིན་རིའི་སྟོན་ཐུ་ཁྲིས་བྱ་ཞིག་ལ་བཅོང་རྒྱ་གཏན་ཁེལ་ནས་གང་མགྲོགས་མགྲོགས་བཅོང་རྒྱའི་ཉམ་ཅང་ཡོད་པའི་ལན་འདེབས་ཞིག་གནང་སོང་བསམ་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་ལོ་གཉིག་ལྟག་ཙམ་སོང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིན་བཏང་ང་ནི་ཞིང་ཕ་གཱིར་ཕྱོགས་བསྐྱོད་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་དེའི་ཡིག་ཆ་ཞིག

ཏཱ་ཏཱ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། འདི་བོ་གཅིག་ལྟག་ཅམ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འཚོང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་གা་རེ་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདིའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་གོང་དུ་ཕྱག་སྟེལ་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་གིས་དོགས་འདྲི་གནང་ཚར་དུས་ལན་ཞིག་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་ཉོན་སྙར་ས་གནས་ལ་ཤིང་སྡོང་མང་པོ་ཞིག་འདེབས་བཙུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་དུས། སྡོན་མ་ལས་གཞི་གཞིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཚར་དུས་ཀྱི་སྡོན་ལ་འཛུགས་རྒྱུའི་འཛིན་གཞི་དེ་འདྲ་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དཏུལ་འདི་ད་ལྟ་འགྲོར་བ་ཡིན་དུས་རྟེས་མའི་ཚར་དུས་བར་དུ་སྒྲུག་བསྡད་རྒྱུ་རེད་དམ། ལས་གཞི་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་སྟེལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་དེའི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འགོར་ལྟ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཏི་བ་འདི་ད་ལྟ་མ་གིའི་སྟེལ་ཀོབ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠ ཐམ་པའི་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཅ་ཅང་གི་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་གནང་འདུག ས་ཅང་ཅང་དེར་བསྡགས་བརྟོད་དང་མ་འོངས་པར་ཆུ་མ་ཐུད་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་རོགས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་། ང་ཚོས་ད་ལྟ་དེ་ཚོར་གཞིས་ཆགས་གསར་སྐྱེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་རིམ་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བར་བསྒྲིགས་ནས་ལས་འཚར་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞིས་ཁང་འདི་གསར་སྐྱེན་གནང་སྐབས་རིགས་གཅིག་གིས་གནས་སྟངས་ཕལ་ཆེར་སྡོན་མ་ནང་བཞིན་བསྡད་མེད་པ་ཡིན་དུས། བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མིང་གཞུང་ནང་ལ་ཏཱ་ཏཱ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འགྲོ་མི་ཡོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དགེར་ན། བདེ་སྐྱིད་གླིང་གཞིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་ནས་ཚུར་འགྲོར་བསྡད་པ་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད། ཐོག་མར་ཁོ་རང་ཚོས་གང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཅིག དེ་ནས་མ་ཁྱབ་བཟོ་རྒྱུ་དང་གཉིས། ཚུ། བློག ལམ་ཁ་དེའི་མ་ཐུན་རྒྱུན་འདི་ཆ་ཚང་གཞུང་གིས་གནང་རོགས་གནང་། ས་ཆ་འདི། དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེའི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་བརྒྱ་རྒྱའི་དཏུལ་འདི་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ང་ཚོ་སྤ་རྟེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐུགས་གཏན་གང་ལ་གང་འཚམ་འགེལ་བའི་མཚམས་ལ་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་སའི་མཚམས་ལ་བསྟེན་པས་ཡོང་དུས་དུད་ཚང་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས་འདི་ཁྱོན་ནས་སྟོང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་ཟིན་མ་ཟིན་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཤིག་གིས་དཏུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པ་སྡོན་ལ་སྟེབ་གཅིག་ལ་སྟོང་རྒྱ་འདི་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཐུད་ཀྱི་འདུག ས་ཅང་ཅང་བྱུང་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༢༩ ཀྱི་ཟླ་མཇུག་བང་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་ ༤ པའི་ཟླ་མཇུག་བར་དུ་ཕར་འགྱངས་རོགས་གནང་། འདི་འགྱངས་སོང་ན་ཁོ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡར་ཐུལ་ཀྱི་ཡིན་ཞེར་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཤིག་རེད། འདི་ ༤ པའི་ཟླ་མཇུག་གོས་ཚོགས་གྲོལ་བ་དང་ཁྱིམ་ཚང་དེ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དཏུལ་དེ་ཡར་བསྡུས་ནས་ང་ཚོ་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་ཚོག་ཚོག་ཡིན། འདི་

ཁོད་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འབྱུལ་མ་ཐུབ་མཁན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རིམ་པས་གཟིགས་རྒྱ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ འདི་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱ་གང་ཡང་མི་འདུག ངས་ར་ན། མོན་ལྷོ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་མ་གཱིའི་ ཐོའི་ནང་ལ་ཐོག་མར་ཁྱིམ་ཚང་དྲུག་ཐུ་རེ་གྲངས་ཀིག་རེད་དེ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་སྲུམ་ཐུ། བཞི་བཅུ་ལྔག་ལས་མི་འདུག སོང་ ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ དང་ ༣༠ གཅོད་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་ནས་གཞིས་ ཆགས་དང་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ཁག་ལ་འགྲོ་སོང་ས་ཡ་མང་པོ་བཏང་འདུག འདི་གང་གི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ ཀྱི་འདི་རེད་འདུག འདི་ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་ཅ་ཅང་གི་གསལ་པོ་འགོད་ཡོད། གང་གི་ཆེད་དུ། དཔལ་གཅོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཆ་ཚང་འགོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་སྟོན་མ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་ས་ཆའི་བདག་ དབང་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་གང་ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རེད་འདུག ངས་སྟོན་མ་ཞུ་རྒྱ་བྱུང། སིམ་ལ་དང་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གྲྭང་གཉིས་ཚར་སོང། ནང་ སྲིད་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཉོས་པའི་ས་ཆ་འདི་ཉེ་འཁྲིས་བདེ་སྐྱིད་གྲྭང་གཞིས་ཆགས་ཆགས་ཡོད། དེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ནང་སྲིད་ ཀྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་དང་ས་ཆ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པའི་རིགས་རྣམས་སྟོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱ་བདེ་བ་ཡོད་ ཏུས། འདི་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་གཙང་མ་བཙོ་རྒྱའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་གཞི་འདི་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། ཕུ་མ་ཐུང་ང་ཚོས་ལག་ལེན་འཁྱེར་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་ནས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ ལྟ་སྐོར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་སྐོར་ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་རང་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་འདི་བྱུང་སོང་ བས་མ་པའི་ཚོར་བ་གང་བསླེབས་སོང་ངམ་གསུང་རྒྱ་དེ་རེད་འདུག གང་ཐུབ་གཅིག་ཞེད་ཐུབ་ན་བས་མ་རྒྱ་དེ་ཚོའི་གྲས་ ལ་འཕྲལ་དུ་བཀའ་འཕྲོལ་སྟོང་རྒྱ་རེད། བཀའ་ཤག་རང་ལ་སྟན་སེང་ཞུས་ནས་དམིགས་བས་ལ་ཀྱི་ཅིས་འགོའི་ནང་གནང་དགོས་ རྒྱ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་གང་ལ་གང་འཚམ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་བས་མ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཆས་གསོ་ཁང་ དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྟོན་མ་ཅ་ཅང་གཟིགས་སྐྱོང་ཚེན་པོ་བྱུང་འདུག ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་རིགས་ལ་ རོགས་སྐྱོང་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་གནང་འདུག ཐུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་ འོས་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་པས་གསར་འཕྲོར་རེད། ཆས་གསོ་ཁང་རེད། ལ་དྭགས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཅ་ཅང་གིས་རོགས་པ་གནང་འདུག ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་དམིགས་བས་ལ་ཀྱི་འགྲུར་བ་ཅ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕྱིན་ཡོད་དུས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ས་ཚོང་ ཁྱེད་མཁན་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བས་ལ་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཐུགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བ་ཟུང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡི་ཡིན། གྲུབ་འབྲས་གཅོད་ གོན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁྱེད་དགོས་རྒྱ་ཆེས་ལ་ཏན་ཏན་གདོང་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་རྩོར་ ཐྲིང་གི་ཐུམ་ཨ་ཀ་ཀྱའི་ས་ཆ་དེ་རེད། ངས་ཟླ་ཆེར་ཨེ་ཀར་ ༡᚜᚜᚜ གཅིག་ཡིན་བས་མ་བྱུང། ཟླ་ཆེར་ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་གང་ འགོད་པ་འདི་ ᚜ ཡིན་ཀྱི་མ་རེད། ༡ དང་ཆེགས་འགན་ཞིག་རེད། འདི་ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་གོང་ནས་ང་ཚོས་ས་འཚོང་རྒྱ་བྱས་པ་ རེད། མཐའ་མར་ཡ་གཱིའི་ St.Paul སྟོན་གྲྭ་ལ་ང་ཚོའི་ས་ཆ་དེས་ཞབས་དེར་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད་འདུག ང་ཚོའི་

ས་ཆ་འདི་ལམ་ཁ་སྒང་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ས་ཆ་འདི་སྲེབ་གཅིག་ལ་བྱང་བ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོར་མ་ཧོངས་འཛུགས་སྒྲུན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཚར་འདི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་སྤ་ཇེས་བཀའ་བསྩལ་གནང་བ་རེད། ང་ཚོར་ཡིག་ཆ་གྲ་མི་འགྲིག་པ་དེ་འད
་གང་ཡང་ཆགས་མེད། ཆ་ཚང་འགྲིག་བསྩལ་ཡོད། སོང་ཅང་གྲོས་ཚོགས་གྲོལ་ཇེས་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་དེའི་ཉེ་ཚོང་གི་ལས་གཞི་དེ་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། འདི་སྟན་སེང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ཏོན་ས་ཀྱི་སྟན་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་དཀའ་གོང་དུ་སྟན་སེང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ན་ཧིང་ང་ཚོའི་རེ་བར་ཆར་དུས་སྒང་ལ་ཆ་ཚང་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་པ་རེད་དེ་རོགས་དཏུལ་མ་བསྟེབས་པའི་རྒྱན་གྱིས་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་ཐོན་འགྲོའི་ལས་གཞི་འདི་ཚང་མ་ཚར་བ་ཡིན། སོང་ཅང་རོགས་དཏུལ་བསྟེབས་པ་དང་མ་གཱིའི་ས་གནས་ས་ཕྱིན་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མཁས་དབང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གན་རྒྱ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་དོན་འདི་གང་འདྲ་སྒྲེལ་གྱི་རེད། དཏུལ་འདི་གང་འདྲ་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་རྒྱ། ༡༠ པའི་རྒྱ་མཇུག་དང་ཕྱི་རྒྱ། ༡༡ ནང་ལ་ཏན་ཏན་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ཕ་གཱིར་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུའི་ས་བོན་དེ་ཚོའི་རིགས་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཀྱ་སྒྲིག་བྱས་ཚར་པ་ཡིན། ས་གནས་སུ་ཚུར་སྦོས་ནས་འཛུགས་རྒྱུའི་མཚམས་ལ་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྒྲིལ་ཚར་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

ཚོགས་བྱང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་ཁག་སྟན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་།

མཚུངས་མེད་ཚོགས་བྱང་ལྷ་ཁང་ཆེ་རིང་སྟོན་པས་རྒྱལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

༧། སྒྲི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། འདི་ཝོའི་མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༥༩ ཕྱི་བྱ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྲངས་སུམ་བཅུ་ཐམ་པར་གལ་ཆེའི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་དང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཇོངས་དགོན། གོང་དོན་རྒྱབ་རྟོར་ཚོགས་པ་ཁག་གང་མང་ཐུག་འཐད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཌ་དཔག་གནས་སྟངས་ཇི་ཡོད་དང་། གོང་རྒྱ་གྲོས་མོལ་གང་མགྲོགས་བསྒྲར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་ཞུ་ཏཱུགས་ཀྱི་ལས་འཁྱལ་འགྲྀ་དང་འགྲྀ་བཞིན་པར་བཏེན་སྒྲབས་ ༧༨ པའི་བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཆ་ཚང་ཚོགས་གཅར་ཐུབ་མིན་ལ་དགོངས་འཁྲོལ་ཡོང་བར་ཞུ་རྒྱ་བཅས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྟན་སྒྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།

སྒྲབས་ ༧༨ པའི་བོད་མི་མང་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་ཁག་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༩ རྒྱ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་རྒྱ་བ། སྤ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ བ། ཏེ་བ་ཏེས་ལན་དང་ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྒྱལ་ཀྱི་གྲོས་འཚར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱ།

གསོལ་ཌའི་བར་གསེང་།

དེ་ནས་ཁྲིམས་བཟློའི་ལས་དོན་ཚུ་ཚོད་ ༡༡:༢༥

དེ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྒྲར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཚར་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད།

༡། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ཀྱི་སོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་སོགས། ལས་ཐོན་སོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

༢། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་སོགས་ཐོབ་དང་། ཟུར་སོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

༣། བོད་མི་མང་གི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཐོང་དོད། ཉིན་རེའི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

༤། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་གྲྭ་ཁྲབ་འགན་འཛིན་གྱི་སོགས་དང་། ཟུར་སོགས། ལས་ཐོན་སོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

༥། འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོའི་སོགས་དང་། ཟུར་སོགས། ལས་ཐོན་སོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི།

༦། བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་གྲྭ་ཁྲབ་ཆེས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་ཆེས་ཞིབ་གྲྭ་ཁྲབ་བའི་སོགས་དང་། ཟུར་སོགས། ལས་ཐོན་སོགས་ཐོབ། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། བཅས་བཙོད་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།

དེ་ནས་ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚོགས།

ཐུ་མཐུད་ལས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་དང་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཅ་ ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ལས་གྲྭ་ཡོངས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།

གསོལ་ཌའི་བར་གསེང་།

གོང་བཞིན་བགྲོ་གླེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།

སང་སྟ་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ༥:༣༠

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༩ ཏྲི་བ་ཏྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་ན་དང་། དེ་ནང་བཞིན་ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྒྲལ་གྱི་གྲོས་འཛར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ།

གསོལ་ཌའི་བར་གསེང་།

ལས་བསྟོམས་སྟན་སྒྲོན་དང་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན། དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༤"""༢༠༧༥ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་སྟན་སྒྲོན་ ཀ་པ་ ནས་ ཅ་པ་བར་ལ་ཆ་ཚང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།

ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚོགས་ཚུ་ཚོད་ ༧:༣༠

གོང་བཞིན་བགྲོ་གླེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད།

གསོལ་ཌའི་བར་གསེང་།

སྒ་མ་ཐུད་ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ༥:༠༠ འགྲོ་རྒྱུ།

སང་སྨ་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ཉ:རེ་ཁ བར་ཚོགས་གསེང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་སྨ་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ཉ:རེ་ཁ ནས་དེ་བ་དེས་ལན་དང་ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཚར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ། དེའི་རྗེས་གསུམ་པ། ལས་དོན་གཞན་གྱི་ཆེད་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བཅས་འདུ་གཅོ

གསོལ་ཐའི་བར་གསེང་།

ཚུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐོག་ལ་ལས་བསྟོམས་སྟན་སྲོན་དང་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥"""༢༠༢༦ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་སྒྲིང་བསྡུས་སྟན་སྲོན་ཞུ་རྒྱུ།

ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚོགས།

དེ་ནས་མར་ ཅ་པ་ བར་ཆ་ཚང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག དེའི་ཉིན་གང་ལས་སྟོམས་སྟན་སྲོན་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག

དགོང་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ༠༥:༠༠ **སང་སྨ་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ཉ:རེ་ཁ བར་ཚོགས་གསེང་།**

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། དེ་བ་དེས་ལན་དང་ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཚར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ།

གསོལ་ཐའི་བར་གསེང་།

དེ་ནས་ལས་བསྟོམས་སྟན་སྲོན་དང་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཆུ་མ་ཐུད་ཕེབས་གནང་རྒྱུ།

དེ་ལ་བདེ་སྟུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥"""༢༠༢༦ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་སྒྲིང་བསྡུས་སྟན་སྲོན།

ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚོགས།

དེ་ནས་ལས་སྟོམས་སྟན་སྲོན་ཆ་ཚང་ཉིན་གང་གནང་རྒྱུ། ཀ་ནས་ཅ་བར།

སང་སྨ་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ཉ:རེ་ཁ བར་ཚོགས་གསེང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢Ი རེས་གཟའ་པ་སངས། དེ་བ་དེས་ལན་དང་ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཚར། དེ་ནང་བཞིན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གོས་ཚོད་གོས་འཚར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ།

གསོལ་ཐའི་བར་གསེང་།

ལས་བསྟོམས་སྟན་སྲོན་དང་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཆུ་མ་ཐུད་ཕྱི་དྲེལ་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥"""༢༠༢༦ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོམས་སྒྲིང་བསྡུས་གོང་བཞིན་ཀ་པ་ནས་ཅ་པ་བར་ཆ་ཚང་སྟན་སྲོན་དེ་ཉིན་གང་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

སང་སྨ་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ཉ:རེ་ཁ བར་ཚོགས་གསེང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༢Კ རེས་གཟའ་སྨིན་པ། སྨ་དྲོ་ཚུ་ཚོད་ ཉ:རེ་ཁ ནས་ལན་དང་ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཚར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ།

གསོལ་ཐའི་བར་གསེང་།

ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐོག་ ཁྲིམས་བཟོའི་ལས་དོན་བརྗེད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚོགས། ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠

དེ་ནས་ ༡:༣༠ ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧'''༢༠༡༩ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྟེང་བསྡུས་སྒྲན་སྤྲོན་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་ནས་ཀ་པ་ནས་ཅ་པ་བར་ལ་ཆ་ཚང་འགྲོ་རྒྱུ།

སྒྲ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༠༥:༠༠ ནས་གནངས་ཆུ་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་ཚོགས་གསེང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ། སྒ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩:༣༠ ཏེ་བ་ཏེས་ལན་དང་ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཚར་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུ།

ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ གསོལ་ཐའི་བར་གསེང་།

ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ལས་བསྡོམས་སྟན་སྤྲོན་དང་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྲབ་ཁོངས་བཅས་པའི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་བགྱི་གྲེང་དང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྒྲ་མཐུད་གནང་རྒྱུ།

ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚོགས།

ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཚོད་གྱིས་འཚར་ཁག་ཡོད་ན་གཏང་རྒྱུ། དེ་ནས་ལས་དོན་འཕྲོ་སྒྲོང་དགོས་རེགས།

དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠ གསོལ་ཐའི་བར་གསེང་།

ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥། ཚོགས་ཏུང་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྟན་སྤྲོན་ཞུ་རྒྱུ། ཚོགས་གཙོའི་མཏུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད། ཆུ་ཚོད་ ༥:༠༠ སྐབས་ ༡༨ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པ་གྲོལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་བཅས་རེད་འདུག གོང་གསལ་ལས་རིམ་རགཔ་ཞིན་ལ་བསྒྲང་བཅོས་ཏེ་དགོས་སྐབས་མཚམས་གནང་ནས་གཏོང་གནང་རྒྱུ་རེད་བཅས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བདུན་རྟེས་མའི་ལས་རིམ་ཁག་སྟན་སྤྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

གནངས་སྒ་དྲོ་ཐུག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་བར་གསེང་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གྱི་ཐུན་དང་གོ།

ཚོགས་གཙོ་བརླ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་སྒྲ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ཏེ་བ་ཏེས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡིན། ཐུགས་སྟང་གཞིན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཚར་ཡང་མེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ ༣ པ། ཀ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་གཅིག་གི་འོས་འདེམས་ལས་རིམ་དེ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥༣ པའི་ནང་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ། ༢ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ས་སོའི་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནས་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། ཕྱིད་སྟོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྐྱེ་ཁོ་ནའི་ཆེད་བསྐོ་འཛུ་གས་བྱས་

པའི་མི་འགྲོ་གསུམ་མམ་ལྟ་ཡོད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉིས་ལྟབ་ལས་མ་ཆུང་བའི་འཚར་ཟུལ་ལྟར་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དེར་ཁྱེམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བཅམ་ཁྱེམས་ཞིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཞེར་བ་དེ་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཅའ་ཁྱེམས་དོན་ཚན་ ༥༤ པའི་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ། བཅའ་ཁྱེམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་ནང་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་དོན་གནད་རྣམས་ཟུད། དེ་མིན་སྤྱི་འཐུས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚང་མ་མང་མོས་ཇི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ། འོས་ཤོག་འཇུ་མཉམ་བྱུང་སྒྲབས་ངོ་ཡོད་ཚོགས་གཙོས་ཕྱོགས་གང་མོས་སུ་འོས་འཕེན་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་འཐུས་ཞེར་བ་འདི་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངེ་རིང་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྱེམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱེམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱེམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྲབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྷོགས་ཀྱི་འོས་འདེམས། འོས་འདེམས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་གསུམ་འདུག ངལལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱེམས་དོན་ཚན་གཉིས་ལུང་འཛིན་གནད་ནས་འོས་འདེམས་གནད་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་སྟོན་མ་བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་འོས་བསྡུའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་མིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཡང་ད་ལྟ་ཁ་གསལ་པོ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཉིས་དེ་ལུང་འཛིན་བྱས་པ་ཅམ་ལས་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་བཅའ་ཁྱེམས་དོན་ཚན་ ༥༤ པའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱེམས་འདིའི་དོན་ཚན་ཁག་ནང་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་དོན་གནད་རྣམས་ཟུད་ཅེར་དུས། བཅའ་ཁྱེམས་དོན་ཚན་ ༦༣ པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་འདི་དང་དེ་ནང་བཞིན་མཇུད་གཙོ་རྣམ་པ་འོས་འདེམས་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་བཅའ་ཁྱེམས་ཀྱི་དོན་གནད་ཁག་གི་ནང་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཡིན་དུས། བཅའ་ཁྱེམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པའི་ནང་གསེས་ཀྱི་འོས་ཤོག་འཇུ་མཉམ་བྱུང་སྒྲབས་ངོ་ཡོད་ཚོགས་གཙོས་ཕྱོགས་གང་མོས་སུ་འོས་འཕེན་ཅེར་བ་དེ་ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན། གཞིས་པ་དེར་ཁ་སང་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་དུས། དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་གང་གསུངས་ཡོད་དམ་ཅེར་ན། འདི་ལ་འོས་ཤོག་གི་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་མིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། མ་གིད་གསུངས་ཡོད་དུས་འོས་དང་མི་འོས་གཞིས་ཀ་བྲིས་ནས་བཞུགས་ཡོད། འདྲ་མཉམ་བྱུང་ན་དེ་གཞིས་ནས་གཅིག་འཐེན་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བཅའ་ཁྱེམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཅི་གང་ལ་འོས་ཤོག་དེ་རྒྱན་ཤོག་ལྟ་བུ་འཐེན་དགོས་ཞེས་མི་གསལ་བ་གང་ཡིན་ནམ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ད་ལྟ་ངས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དང་པོ་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་མཚན་ཐོ་མ་བཏོན་གོང་ནས་སྟོན་ཀྱི་ཡོད། མཚན་ཐོ་འདིའི་ནང་ལ་མི་གཞིས་ཀྱི་མིང་བྲིས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཇི་ས་ལ་འདྲ་མཉམ་ཆགས་ནས་དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་མི་གཞིས་ཀའི་མིང་རེ་རེ་ལ་རེ་རེར་བླུགས་ནས་རྒྱན་ཤོག་འཐེན་ན་ཙ་བ་ཉིད་ནས་འགྲིག་གི་མེད་དུས། ད་ལྟ་རོགས་རོག་ཞུ་རྒྱའི་དོན་དགེ་དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་སྒྲབས་བཅོ་ལྟ་བ་དང་བཅུ་དྲུག་པའི་འགོ་སྟོད་ལ་ཚོགས་

གཙོ་རྒྱས་པས་ཐུགས་ལས་གནང་བ་ནང་བཞིན་གནང་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ མཆོག་གིས་འོས་ཤོག་ཆ་ཤས་བླངས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་ནང་ལ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཞེས་པ་དེ་བཀའ་བློན་འོས་བསྡུ་དང། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྲོ་ཚན་དང། ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་འོས་བསྡུའི་སྒོར་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་ཟེར་ན་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་རང་གིས་བསྒྲར་བཅོས་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན། བཞི་ཆ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བསྒྲར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད། གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་གཞི་འགལ་ཤོས་ཤིག་ངོ་ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྒྲར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ དམིགས་སུ་བསལ་བ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་གང་འགོད་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་མང་མོས་སུ་བྱུང་བའི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། མང་མོས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་འདྲ་མཉམ་ཐོན་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་གཙོས་སུ་མོས་ཀྱི་འདུག་ དེར་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་རེད། གཅིག་དེ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་བྱེད་པ་དེ་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་མ་རེད། འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་རེད། བཀའ་བློན་གྱི་འོས་བསྡུ་དེ་དག་ཀྱང་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་རེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྲོ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྒྱམ་པའི་འོས་བསྡུ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྒྱམ་པ་དེ་དག་ཀྱང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་རེད། འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཡིན་ན་འོས་བསྡུའི་ལྷན་ཁང་གི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༥ པའི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོས་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་འགོད་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན་འོས་འཕེན་རྒྱུ་མིན། འདྲ་མཉམ་བཏོན་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོས་ཐུག་བཅད་ཀྱི་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་ཐུག་གཅོད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་དགེ་བཤེས་སློན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རིམ་རྒྱམ་གཞུག་ལ་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་དབྱངས་ཀྱི་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འོས་ཤོག་འདྲ་མཉམ་བྱུང་ན་ཚོགས་གཙོས་ཐག་བཅད་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་དེར་ཁ་སང་སྟོན་མ་བཞིན་རྒྱན་ཤོག་ལྟར་མི་གཉིས་དེ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས་ནས་གཅིག་འཕེན་ཀྱི་རེད་དམ་ཡང་ན་མི་གཉིས་དེ་གཉིས་མར་བསྟེགས་ཚར་དུས། ད་འདི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་རེད་དམ་གང་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དེ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

ཆོས་གཙོ་བཏུ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཆོས་གཙོས་སྲུ་མོས་བ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་དེ་གา་རང་འདི་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྒྲི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིད་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག

སྒྲི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྒྲིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གཙོ་མཆོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་བཀྲིས། དཔལ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་འོས་མི་མར་བཀྲམ་རྒྱ་ཡིན་པ་སོང་ཅང། དེ་སྟོན་ནས་ཞུས་ན་ཡག་པོ་འདུག་བས་པ་དྲན་གྱི་འདུག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཆོས་འོས་འཚེན་རྒྱ་འདི་གསང་བའི་འོས་འཚེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསང་བའི་འོས་རེད། བྱས་ཅང་ལག་པས་མིང་བྲིས་དུས། དཔེར་ན། ཁ་སང་ཚེ་དབང་དགྱ་འདུལ་ཟེར་དུས་སུ་ཡིན་མིན་ཏུ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཏུ་གོ་དུས་དོན་ལ་དམིགས་པའི་གསང་བའི་འོས་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་པ་སོང་ཅང་ད་ལྟ་མིང་མ་བསྒྲེབས་གོང་ནས་ཞུ་རྒྱར་གང་རེད་ཟེར་ན། འོས་མི་མར་འདོན་གནང་བའི་རྟེས་ལ་མི་གཉིས་ཀྱི་མཚན་འདི་འཕྲལ་མར་ཀམ་བུ་ཏར་ནང་བཏུབས་ནས་མར་པར་བཀྲབས་ནས་བཀྲབས་པ་ཡིན་ན། དེར་འགྲིག་རྒྱས་བཏུབས་པ་ཡིན་ན་གསང་བ་རང་བསྟད་ཀྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་གཅིག་གསང་བ་བསྟད་ཀྱི་མི་འདུག་ཅས་འདི་སྟན་སེང་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཆོས་གཙོ་བཏུ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

ཡང་བསྐྱར་བཅའ་ཁྲིམས་སྟན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ། ༧ ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་སོ་སོའི་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནས་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། སྒྲི་འཐུས་ཆོས་གཙོ་ཆོས་གཙོས་གཞོན། སྲིད་སྒྲོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་བསྒོ་འཛུ་གས་བྱས་པའི་མི་འགྲོ་གས་མམ་ལྷ་ཡོད་པའི་འདེམས་སྒྲུག་ཆོས་ཆུང་གིས་ཉིས་ལྷབ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འཚར་ཕུལ་ལྟར་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཆོས་སུ་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དེར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བཞམ་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱ། དེའི་ནང་ལ་གསང་བ་གང་ཡང་གསལ་མི་འདུག དེ་ཡིན་ཅང་གསང་བ་གསལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གསང་བ་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཁོ་ལག་ལེན་ཞིག་འཚོལ་རྒྱ་རེད། ད་ལྟ་འདི་ནང་ལ་གསང་བ་གང་ཡང་གསལ་མི་འདུག ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་འོས་བསྡུ་ལས་རིམ་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱ་ཡིན། དང་པོ་འདི་བཅན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་འོས་གཞི།

མཚན།	དགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ།
སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས།	ཤི་ལོ་༡༩༥༨ ཟླ་ ༡༡ བའི་ཚེས་ ༡༩
ད་ལྟའི་ལས་གནས།	ཤི་ཏེ་ལ་དུང་ཆེ།
ཟུར་བརྗོད།	ལོ་རྒྱས་སྟོང་བསྡུས་ཟུར་འབྲལ་ཡོད།

ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས་སྣྲན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་བཀྲིས། དཔལ་ལོ་བསོད་ནམས་ཚེར་བློའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས།

ཀ) །གྲི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་བོད་དབྱས་དཔལ་ལོ་སྐུ་རབ་རྣམ་རྒྱལ་རྫོང་ཁོངས་རྩེ་ལེ་ལ་མཁར་ཤག་ཁྲིམ་ཚང་དུ་སྐྱེས། བོད་ས་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛིན་ལ་རྗེས་པ་མ་གཏེས་དང་སྤྱན་མཆེད་མཉམ་ ༡༩༦༣ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་ཏེ། རྗོར་གླིང་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭར་འཛུལ་བཞུགས་ཀྱིས་ ༡༩༧༣ ལོར་སློབ་གྲྭ་ཐོན། དེ་ནས་ཕྱི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་ (Delhi University) རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རབ་འབྱམས་པ་ (BA) དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (MA) ཐོན། ཕྱི་ལི་ Jamia Milia Islamia University ནས་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ (B.Ed) ཐོན། གྲི་ལོ་ ༡༩༩ ལོར་ཨ་རི་ཁར་ལྷ་ཅ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ (John F Kennedy School of Government, Harvard University) ནས་འཛིན་རྒྱོང་འབྲེལ་ལམ་རིག་པའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (Master of Public Administration) ཐོན།

མཐོ་སློབ་ཐོན་རྗེས་གྲི་ལོ་ ༡༩༥༠ ནས་ ༡༩༥༣ བར་སྟོར་སྡུན་ཏན་དཔལ་ཞབས་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་དང་། མཐོ་སློབ་ནང་ཕྱི་ལི་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་ལས་དང་དེ་རྗེས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་ཞུས། གྲི་ལོ་ ༡༩༥༧ ནས་ ༡༩༥༣ བར་དབྱས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང་། གྲི་ལོ་ ༡༩༥༣ ནས་ ༡༩༥༦ བར་དབྱས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་འགན་འཁུར་ཞུས། གྲི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཕྱི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་ཉམས་ཞིབ་སྟེ་ཚན་ནང་ལས་འཁུར་ཞུས། གྲི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་ཆན་དྲང་གནས་རིམ་ཐོག་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་གཞུང་ཞབས་ངོ་མར་བསྐོ་གཞག་གནང་། དེ་ནས་གྲི་ཏྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་། ཕྱི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཐེམ་པ་རིམ་འཛིན་གས་ཀྱི་གྲྭ་ལོ་ ༢༠༠ ལོར་གྲྭ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེར་གནས་སྟར་བསྐོ་གཞག་གནང་། གྲྭ་ལོ་ ༢༠༠ དང་ ༢༠༧ བར་ཙོ་ས་ཀྱོ་ལི་ཡ་དང་ལྷོ་ཨར་ཙེ་ཨེ་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། གྲྭ་ལོ་ ༢༠༧ ལོར་བསྐུར་དུ་གྲྭ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེར་གནས་སྟོས་ཀྱི་དཔལ་ལས་འཁུར་ཞུ་ཐུས་ཡིན། གོང་ཞུས་ལས་རྒྱུན་རིང་གྲྭ་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སྒྲ་ཆོར་ཅཥཱོང་ས་ཅསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྟན་གྲགས་ཅན་ཀྱི་ཆོ་སྒྲིལ་ཞེ་བདེའི་གཟིངས་རྒྱས་འབྱུལ་བཞེས་བསྐྱངས་སྐབས་དུས་དབྱན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་། གྲྭ་ལོ་ ༡༩༥༧ བོད་མི་མང་གྲྭ་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་འོས་བསྡུའི་སྐབས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིར་བསྐོ་གཞག་གནང་། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། གྲྭ་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༠༤ བར་སྒྲ་ཆོར་ཅཥཱོང་ས་ཅསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་པ་སོགས་ཚོགས་ཆུང་འཛིན་མིན་མང་པོའི་ནང་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་བཅས་མདོར་ནི། མི་ལོ་ ༣༥ ལྷག་ཙམ་རིང་བོད་སྒྲི་བའི་ལས་འཁུར་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ བསྡུས་སྟེ། དང་ཆང་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འདིར་འདུག ཕྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་གྲྭ་ལོ་ ༡༩༥༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ལ།

གཞིས་པ།	**ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས།**
མཚན།	སོག་སྟོང་དངོས་གྲུབ་རྗོ་རྗེ།
ཕྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས།	གྲྭ་ལོ་ ༡༩༥༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨
ད་ལྟའི་ལས་གནས།	བཀྲིས་ཡོལ།
དབྱ་དེབ་ཨང་།	IN๑๙๕๙๓๐

སློབ་མཐར་སོན་རྟེས་ལ་དབྱས་བསོད་ནམས་གླིང་མཁན་འཇིལ་དུ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ངོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠།།༡༩༥༢ བར་དཏུལ་གཉེར་དང་དོས་གཉེར་གཅིག་ལྟོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞུས། དེ་རྟེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་གཞུང་ཞབས་སྒྲ་ཚུད་དེར་སློ་བཟོ་འགོར་བསྐོ་གཞག་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ནས་ལ་བྱང་ལས་ཐུང་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ནས་ ༡༩༩༧ བར་ལ་བྱང་མཁན་ཐུང་དུ་བསྐོ་གཞག་བསྟལ་བ་བཞིན་མཐའ་མཚམས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་མཁན་འཇིལ་གསར་ཚུགས་སོགས་མི་ལོ་ཉིལ་པོ་ ༧༠ ཙམ་རིང་ལ་དབྱས་སློ་བྱང་གཉིས་ནང་ལས་དོན་གྲུབ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་ ༡༩༩༣ བར་རང་སྒྲུར་མཁན་ལས་བཟོ་འགོར་གནས་སློས་གནང་བ་ལྟར་ལས་བཅར་གྱིས་ལས་དོན་མི་དམན་ཙམ་གྲུབ་ཐུབ་ཡོད། དེ་རྟེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༦ བར་སྒང་ཏོག་བོད་མིའི་བདེ་དོན་དུ་གནས་སློས་བསྐོ་གཞག་ལྟར་བཅར། སྒང་ཏོག་དུ་བཏང་འགྲོ་གོ་འཕེར་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཤོས་མོན་ལྷོ་གཞིས་ཆགས་སུ་གནས་སློས་ཐུགས་རེ་གནང་བ་ལྟར་ལས་མེད་ངོ་བཅར་ཞུས། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་ ༢༠༠༠ བར་མོན་ལྷོ་འདོད་རྒྱ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་ཕྱི་ནང་ལས་དོན་ཁག་འཐུས་ཀ་ཚང་བ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་རྟེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༤ བར་སྒེང་ལོར་ལྷོ་སྒྲིང་གནས་སློས་གནང་། དེ་རྟེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠᎒ བར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོ་ནམ་དང་མཁན་འཇིལ་སྟེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། དེ་རྟེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠᎒ ནས་ ༢༠༧༧ བར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སྒང་བསྐོ་གཞག་བསྟལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༢ ནས་ ༢༠༧᎐ བར་སྒང་སིལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། དེ་རྟེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧᎐ ནས་ ༢༠༧᎑ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ བར་སྒུད་སི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་གནས་སློས་བསྐོ་གཞག་བསྟལ་བ་ལྷར་ངོ་བཅར་གྱིས་ཕྱི་ནང་ལས་དོན་གང་སྲིད་བྱུག་འབྲས་མི་དམན་ཙམ་འདོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧᎑ ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཀྲེས་ཡོལ་ཐོན་རྟེས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱ་ལ་ཁབ་ནང་མ་བསྡད་པར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ཆུ་ཤས་ཕྱི་ཚོགས་ནང་ལས་དོན་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཞབས་ཞུ་བྱ་རྒྱའི་ཚོད་སེམས་བརྟན་ལ་ངལ་བ་དང་དུ་ལེན་རྒྱའི་སེམས་ཤུགས་ཡོད། གོང་གསལ་མི་ལོ་ཉིལ་པོ་ ༣༥ ལྷག་ཙམ་ཞབས་ཞུ་རིང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲ་ཏིན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྷི་ལི་དང་། ཏེ་མ་ཐྲལ་གྱི་རྒྱལ་ས་སིམ་ལ་བཅས་སུ་ཚད་མཐོའི་འཛིན་སྐྱོང་རིག་པའི་སྒྲོང་བཤད་ Public administration and Management Development Programme ཐོག་ཡོད། དེ་བཞིན་སྒྲོང་ལོར་དང་རང་སྒྱུར་བཅས་སུ་མཁན་འཇིལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིལ་གསུལ་གྱི་སྒྲོང་བཤད་དང་། སྐྱེ་ལྷན་སོ་ནམ་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གནད་སྒྲིན་སྒྲོང་བཤད་སྤ་རྟེས་ཐོག་བར་བཏེན་ནས་སྲིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ལས་འཚར་སྒ་མང་ལག་བསྟར་དོན་འཚོལ་གང་འཚམ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༢༧ བར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་། ཐྲི་མང་གཏུགས་བཤེར་འགྲོ་ལུགས་ཁྲིམས་ཡིག་ དབང་རྒྱགས་ཁྲིམས་ཡིག་བཅས་ཀྱི་གནད་སྒྲིན་སྒྲོང་བཤད་ཐོག་བར་བཏེན་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་རྟོག་ཟློང་ཁག་གཙང་སེལ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་ལས་དུས་རིང་གཞུང་མང་གཉིས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལེགས་བྱུན་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་སྒུད་སི་སོད་མིའི་ལས་བྱེད་གཟེངས་རྒྱགས་ཀྱི་བྱ་དགའ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རིམ་བསྡུད་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བྱེད་སྒྲི་མཚུངས་ལྟར་བང་རིམ་དུ་སྒྲུག་སྡོད་མ་དགོས་པར་དགོས་བསལ་གནས་སྒང་བསྐོ་གཞག་བསྟལ་ཐོག་བྱུང་བ། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ལྷའི་ནང་ཉམ་ཐག་ཕྱུ་ཀུ་དང་ཁྲིམ་ཚང་མཐའ་ཞན་ཅན་ལ་སྟྲི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གནད་སྟེན་གནང་བར་དོས་འཛིན་གནང་བས་བྱ་དགའ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས་སྟེ། དང་བླང་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེག་སྐྱེས་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ལ་རེད་འདུག ཧོས་ཤོག་འགྲེམ་རོགས་གནང།

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ཧོས་མི་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ཚོར་བྱ་ལག་ལ་ཧོས་གྲངས་ ༣༠ དང་སོག་སྟོང་དངོས་བྱུབ་རྫོ་རྗེ་ལག་ལ་ཧོས་གྲངས་ ༥ སྟོང་པ་ ༣ ཕྱེས་མེད་ ༧ དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུག དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ཚོར་བྱ་ལག་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་ལ་ཧོས་འདེམས་བྱང་བ་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་དེ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༥ ༣ གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་དཀོན་ནང་བཞིན་དེ་འདྲ་གནང་རྒྱུ་རེད། བཅོན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག་གི་ཧོས་གཞི། མིང་། ༧ བསྟན་འཛིན་ལྷང་ཏོག་གས། སྐྱེས་ཚེས་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ད་ལྟའི་ལས་གནས་ཚོས་རིག་བྱང་ཆེ། ཟུར་བརྗོད། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས་ཟུར་འབྲལ། དེ་ནས་ ༣ པ་དེར། ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ། སྐྱེས་ཚེས་ ༡༩༥༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ད་ལྟའི་ལས་གནས་ཕྱིས་ཞིབ་བྱང་འཕར། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས་ཟུར་འབྲལ། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་པ་འདི་དང། དང་པོ་འདི། བསྟན་འཛིན་ལྷང་ཏོག་གས་ལག་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་སྟན་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས།

མིང་། བསྟན་འཛིན་ལྷང་ཏོག་གས།

སྐྱེས་ལོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧

སྐྱེས་ཡུལ། མོན་སྟོ་འདོད་རྒྱ་གླིང་གཞིས་ཆགས།

ད་ལྟའི་ལས་འགན། ཚོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་ཆེ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་སྒེལ་ཀོབ་དབྱས་བོད་སྒོབ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་ཅན་ཌི་སྒར་(Chandigarh) མཐོ་སློབ་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༡ ནས་བྱང་གཞོན་ལས་རོགས་གནས་རིམ་ཐོག་ཟླ་བྱ་ཚོད་ལྟར་བསྐོ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ནས་བདེ་སྡུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་ལས་སུ་ལས་འགན་བསྐོ་གཞག་གནང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ནས་ལས་ངོར་བསྐོ་གཞག་དང་ལས་འགན་རང་འཇགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་ལས་སུ་གནས་སྟོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ནས་བྱང་ཆེ་གཞོན་པར་གནས་སྦར་གྱིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་གཞོན་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་བལ་ཡུལ་སྒྲ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་བྱང་གཞོན་དུ་གནས་སྟོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་སྒྲིར་བོད་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་གནས་སྟོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་གཞོན་དུ་གནས་སྟོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ནས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་གྱི་བྱང་གཞོན་དུ་གནས་སྟོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ནས་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་གཞོན་དུ་གནས་སྟོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཟུང་བྱང་དུ་གནས་སྦར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ནས་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་བྱང་དུ་བསྐོ་གཞག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་

༡ ནས་ནང་སྒྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱང་དྲུང་དུ་གནས་སྒོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱང་དྲུང་དུ་གནས་སྒོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་དྲུང་འཕར་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྒར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ནས་ལས་འགན་རང་འཛིན་གས་བསྐོ་གཞི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡᤹ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་གཞི། བྱང་བ་དང་དཔལ་ལྡན་ལས་འགན་རང་འཛིན་ཐོག་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡོད། མདོར་ན། མི་ལོ་ ༢᠐ ལྷག་ཙམ་སྒྲི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད། དང་བླང་དགོས་ཁྲལ་ལག་དེབ་འདིར་ཡོད། སྒྲིས་ལོ་སྒྲིས་ཚེས་ ༡᤹᤹᤹ ཟླ་ ᤹᤹ ཚེས་ ᤹ དེ་འདི་རིང་འདུག

མིང་། ཚེ་དབང་དཔོན་བྱུག

དགྱ་དཔྱལ་ལག་དེབ་ཨང་། IN᤹᤹᤹᤹᤹᤹᤹᤹᤹᤹

སྒྲིས་ལོ་སྒྲིས་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ᤹᤹᤹᤹ ཟླ་ ᤹ ཚེས་ ᤹᤹

སྒྲིས་ཡུལ། རྫོང་རྡེ་གླིང་།

᤹᤹᤹ །ཀ་སྦྱིག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྡེས་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་བརྒྱུད་ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཁང་(ད་ལྟར་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་) ནས་ཅིས་བའི་ས་མིག་ཐོག་ལས་བྱེད་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན་ལྟར་འཛུ་ལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ᤹᤹᤹᤹ ཟླ་ ᤹᤹ ནས་ཟླ་ ᤹᤹ བར་ཟླ་བྱག་རིང་ཅིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲབས་ཐོག། ཟབ་སྦྱོང་རྡེས་སློར་ཡང་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱིས་འདེམས་ཐོན་བྱང་བ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ᤹᤹᤹᤹ ཟླ་ ᤹ ཚེས་ ᤹᤹ ནས་གནས་དགུ་པ་གཞོན་བྱང་གནས་རིམ་ཐོག་ཨོ་རི་ས་ལྷན་ཚོགས་གློང་བཟོ་གླའི་ཅིས་པར་བསྐོ་གཞི་གནང། དེ་ནས་ད་བར་ཞབས་ལོ་གསུམ་ཆུ་ཙམ་རིང་ཟླན་ཏ་ར་མཉམ་འབྲེལ་ཅིས་པ། ཏ་ས་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས(ད་ལྟ་ཏ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས)ལས་བྱུང། འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་བྱང་ལས། ཕྱི་ཤི་སྒྲ་ཚབ་དོན་གཙོད་ཁང་གི་ཅིས་པ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཅིས་ཁང་འགན་འཛིན། སྲེལ་ཀོད་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཕྱི་ཤི་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་ཅིས་ལེན་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཟུང་བྱང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱང་འཕར། ད་ལྟ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་བྱང་འཕར་ལས་འགན་ཞུ་མུས། དང་བླང་དགོས་ཁྲལ་ལག་དེབ། སྒྲིས་ལོ་སྒྲིས་ཚེས་འདི་ཕྱི་ལོ་ ᤹᤹᤹᤹ ཟླ་ ᤹ ཚེས་ ᤹᤹ དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁོས་གཞི་གཉིས་འདི་སྨར་ཡང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། བསྟན་འཛིན་ལྷང་རྟོགས་དང་ཚེ་དབང་དཔོན་གྱུབ་གཉིས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཁོས་ཤོག་འགྱེས་རོགས་བཀོད།

ཁོས་གཞི་བསྟན་འཛིན་ལྷང་རྟོགས་ལགས་དང་ཚེ་དབང་དཔོན་གྱུབ་ལགས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། བསྟན་འཛིན་ལྷང་རྟོགས་ལགས་ལ་ཁོས་གྲངས་ ᤹᤹ འདུག ཚེ་དབང་དཔོན་གྱུབ་ལགས་ལ་ཁོས་གྲངས་ ᤹᤹ སྟོང་པ་ ᤹ ཅིས་མེད་ ᤹ དེ་བྱས་ནས་ བསྟན་འཛིན་ལྷང་རྟོགས་ལགས་ལ་ཁྱིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱང་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཅིག་ཕ། འདི་དབུས་ཁོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཕྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྟན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྷོགས་ཀྱི་ཁོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་ལེ་ཁ་བརྒྱད་པའི་དོན་ཚན་ ᤹᤹ པ་དབུས་ཁོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཕྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་། འགན་དབང་གསུང་རྒྱ་དེ་རེད། དེས་ནང་གསེས་དང་པོ་ ཀ་ དབུས་ཁོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་ཕྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཅིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནས་ཐོན་ལ་ཚེས་མཐོའི་ཁྱིམས་ཞིབ་པ་ཚེ་

བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛིན་གས་བཅུ་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྟབ་ལས་མ་ཁྱང་བའི་འོས་འཚར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྲབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཆེར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ། དེ་ནང་བཞིན་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་། བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༡ འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་འཛུགས། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་དང་། ཚོགས་མི་གཉིས་ནས་བཞིའི་བར་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་ནས་ཐོན་ལ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྲིད་སྐྱོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའི་ཆེད་མི་འགྲོ་གསུམ་དམིགས་འཛིན་གས་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཉིས་ལྟབ་ལས་མ་ཁྱང་བའི་འོས་འཚར་ཕུལ་བར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཆེར་རྒྱུ་དེ་རེད།

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འདེམས་ལྷན་གཅིག་ལྟོགས་འགན་འཛིན་གྱི་འོས་མི། ༢། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞི་དགེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང། དོ་བདག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྐྱེས་ཚེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ དང་། དང་བློ་ངན་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ནང་སྐྱེས་ཚེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ དང་བློ་ངན་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ནང་གསལ་བསྡད་འདུག ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་འདི་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ནང་གང་ཡོད་པ་འདི་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། འོས་མི་གཉིས་པ། སྤྱི་ཁྲབ་ཁྲིམས་བྱང་ཤེ་འགྲོན་ཁང་ཨ་IN༡༧༥༢᠂᠂᠂ བཅས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་བསྡུས་དང་དབྱ་དཔྱ་ལ་ལག་དེབ་ངོ་བ་ཤུས་བཅས་དེ་མཉམ་ཟུར་འབྲལ་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༩ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧ ལ་ཕུལ། ཚོགས་ཆུང་གི་མཚན་རྟགས།

དང་པོ། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞི་དགེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྟན་སྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཕན་ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ལས་ཐོག་སྐབས་གཞི་དགེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་སྐྱེས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཨང་ HP༧རཀ००ཅ།ཆ๐།།ཅ ངང་ཟླ་ངན་དབྱ་དཔྱ་ལ་ལག་དེབ་ཨང་ IN་ཀ།།།ཅ།ཀ ཅན་ཕྱི་ལོ་ ༡ཅ།ཅ ཟླ་ ༢ ཚེས ༡ ཉིན་འབྲས་ལྡོངས་སྐང་ཏོག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། བྱིས་དུས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦྲེལ་ཀོའ་གཏན་སློབ་ཏུ་གཞི་རིམ་སློབ་འགྲེམས་རྡེས་ལྷར་ཏ་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཁག་ལ་སྦྱང་བརྡོན་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡ཅ།ཅ ཟླ་ ༤ ཚེས ༡ ནས་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོར་སྦྲེལ་ཀོའ་ལྷན་ཚོགས་ལྷོ་བཟོ་ལྷར་བཟོ་ལྷའི་དོ་དམ་བའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡ཅ།།རེ་ ཟླ་ ཅ ཚེས་ ༡ཅ ཉིན་སྲི་ཞུ་བའི་ཡིག་རྒྱུགས་ལེགས་ཐོན་གྱིས་གཞོན་དྲུང་གནས་རིམ་ཐོག་དབུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདུ་འགོད་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དང་མ་ཀ་ཡི་གསོལ་མཁྱོན་ཁང་གི་འགན་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༡ཅ།།ཧ ཟླ་ ༧༧ ཚེས་ ༡ཅ ནས་སྲེལ་ཀོའ་ལྷན་ཚོགས་ལྷོ་བཟོ་ལྷའི་དབུལ་གཉེར། ཕྱི་ལོ་ ༡ཅ།།། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ ནས་འབྲུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སྐང་གཞིས་ལས་ཁང་གི་ཆེས་དྲུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡ཅ།ཅ། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ ནས་བསྟན་འཛིན་སྐང་མཉམ་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ། ཕྱི་ལོ་ ༡ཅ།ཅ། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ཅ ནས་འབྲུམ་སྟེ་ལ་བདེ་དོན་དང་བསྟན་འཛིན་སྐང་གཞིས་འགོ་གཅིག་ལྟོགས། དེ་སྐབས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་དང་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་ཡང་ཞུས་ཟྱང་ཤར་ས་གནས་ཁག་བདུན་གྱི་སྤྱི་ཚོས་རེ་འདུན་གནང་དོན་བཞིན་བྱང་ཤར་གོང་མཱའི་རང་དབང་འཕགས་ཆོད་

ལས་འགྱལ་ཆོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱང་ཆེའི་འགན་འཛིན་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ དང་ ༡༩༩༥ ནང་འབྲུམ་ལ་ཁྱལ་དུ་ཡུལ་མིའི་སྨོན་ལྷག་ཆོགས་པས་སྟེ་འཕྲིད་འོག་གོང་མིར་ཚབ་ཆེའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་ལམ་འཕྲལ་གཞུང་དང་ཆོགས་པ་ཁག་ལ་འབྲེལ་གཏུགས། མང་ཆོགས་དཀའ་སེལ་སྤྱི་དོན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུས་འབྲས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་སྟེ་ཚན་ཁོངས་ནས་བཅན་བྱོལ་གོང་མིའི་སྨྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲོ་ཞུ་བ་ཆེ་ཕུད་བདམས་ཐོན་གྱིས་སྒྲུབ་སི་གོང་མིའི་གཟེངས་རྒྱས་ཐོག་མ་དེ་བསྟལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩ཀ ལོར་དྲུང་ལས་གནས་རིམ་དུ་གནས་སྤར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩བ། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་སྒོན་ཀ་ཆོལ་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ནས་མན་སྤར་ལན་བདེ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༢ ནས་ཀོ་ལི་ནྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན། གོང་གསལ་ས་གནས་སྒོན་ཀ་ཆོལ་གསུམ། མན་སྤར་ལན་བདེ་གླིང། ཀོ་ལི་ནྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་བཅས་སུ་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན། མཉམ་འབྲེལ་ཆོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཡང་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠ཉ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ནས་དབྱས་དབལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྒྲོས་ཀྱིས་སྤྱི་ཆོགས་ཡར་རྒྱས་ཝེབས་ཙ་དང་འདུ་འགོད་སྲོ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧ཅ ཟླ་ ཉ ཚེས་ ༧ ནས་གོང་ཀྱི་ཟློས་གར་ཆོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༧༠ ཚེས་ ༧ ནས་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོར་གནས་སྤར་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧༥ ཟླ་ ༧༢ ཚེས་ ༧ ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒྲས་བཅས་མི་ལོ་ ཅ༧ རིང་སྲི་ཞུར་འབད་པའི་ལོ་རྒྱས་སྟེང་བསྡུས་སྒྲ། དང་ཟླང་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་འདྲ་རིད་འདུག ཐྲེས་ལོ་ཐྲེས་ཚེས་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ལ་རིད་འདུག

མཚན། ཀ་འབྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

ཐྲེས་ལོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥

ཐྲེས་ཡུལ། མདོ་སྨད་གཅན་ཚ།

སྤ་ཏེས་སྒ་གཅན་ཚ་ཇོ་ངོར་ཁོངས་གླེ་ཆེན་དང་། ལོ་ཁོག ཐྲ་རིངས་བཅས་ནས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་། གཅན་ཚ་ཇོ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་ནས་དམའ་འབྲིང་། ཟ་ལྷོ་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ནས་དགེ་ཏཱཀ་འོས་སྒྲོང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་མཆོ་ལྷོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་གོང་སྐད་ཡིག་སྲོ་ཚན་དུ་ཆུ་གས་འཛིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་ཆུ་གར་དུ་བསླབས་ཟེས་སྲིད་སློབ་གྲྭར་ལོ་གཅིག་རིང་ཞུགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཟུ་སྲོང་གོང་ཁྱིམ་ཙོམ་སྒྲིག་སྲོ་ཚན་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཙོམ་སྒྲིག་སྲོ་ཚན་དུ་དུས་ཐུང་ཞབས་ཞུ་དང་། དེའི་ཟེས་པཉ་ལི་ཀུལ་དང་སྲིད་སློབ་གྲྭར་གོང་ཡིག་དགེ་ཏཱཀ་ཀྱི་ལས་ཀ་ལོ་གསུམ་ཙམ་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་གཞུང་ཞབས་སུ་ཆུ་གས་འཛིན་དེ། བདེ་སྡུང་ཉམས་ཞིབ་དང་། ཕྱི་ཏེལ། བདེ་སྡུང་། བཀའ་ཡིག་ངེས་མེད། ཆོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ལས་ཀ་གནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠ཉ ལོར་ཐའེ་ལན་ཆབ་སྲིད་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཤཱན་ཨེ་ཤ་ཡ་ཞིབ་འཛུག་ཁང་དུ་ལོ་གཅིག་རིང་གཞུང་འབྲེལ་སློབ་སྦྱོང་དུ་བསྐྱོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༧ཁ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ནས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་གི་ལས་འགན་ཞུ་སྒྲས་ཡོན། དང་ཟླང་དབྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འདི་ངོ་བཤུས་དང་། ཐྲེས་ལོ་ཐྲེས་ཚེས་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ དེ་འཕྲ་རིད་འདུག

དཔལ་ལྡན་འོས་གཞི་གཉིས་ཡོད་པ་འདི་ནང་ནས་དང་པོ། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞི་དགེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་ལགས་རེད་དེ་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་པ། སྲིད་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་ཤ་འགྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་རེད་དེ་ཡོད་པ་རེད།

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྲིད་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྷོགས་ཀྱི་འོས་འདེམས་གྲྭབ་འབྲས་འདི། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞི་དགེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༣ དང་། སྲིད་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་ཤ་འགྲོང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོར་འོས་གྲངས་ ༡༧ བྱས། ཕྱིས་མེད་ ༡ ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐབས་གཞི་དགེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་ལགས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྲིད་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྡན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྷོགས་ལ་འོས་འདེམས་བྱེད་པ་གསལ་བསྟན་ཞུ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་དང་། སྲིད་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཛུག་གནང་བའི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་གི་ཚར་ཤས་བཞེས་མཁན་ཚོར་མང་མཐའ་ལ་སྐད་མ་བཅུ་རེ་རེད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྲིད་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སྲིད་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟེང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཚར་ཤས་ལེན་པའི་སྐོར་ནས་ཐོག་མ་དེར་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ལ་བལྟ་བའི་སྐབས་སུ་ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་ཞིག་མངོན་གྱི་འདུག ས་ཏང་ཅང་འགོ་ལས་ཚང་མར་བསྡུགས་བརྟོད་དང་ཐུགས་རྟེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་དོན་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་དང་འགོད་བསྐུལ་ཁག་ཅིག་ཞུ་ཡོད། བ་ལྷ་ལས་དོན་རྩི་ཞུས་དང་གྲྭབ་འབྲས་རྩི་ཐོན་གྱི་དོན་ཚན་ཁ་བའི་ནང་གི་གཞན་མ་ཐུན་རྒྱུན་འཛུགས་སྐྱེན་ཞེས་པ་དེའི་ ༣ པ་དང་ ༤ པར་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དོན་ཚན་ ༥ པའི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཆ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག་ དེར་བསྡུགས་བརྟོད་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་རྩ་རམ་ས་ལར་ས་གནས་དེ་ཡང་ཁ་སང་སྲིད་འཐུས་ཕྱག་ལས་ཀུང་ཚང་ལ་ཁ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག ངེས་མ་གྱས་རང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་སྨན་ཆེས་ཁང་གི་ཁང་པ་དེ་ཚུར་ཁྱོས་པ་རེད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཁེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ཁྱོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཕག་རེ་བ་དོན་གྱུབ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཞིག་ཨ་ནི་དགོན་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞལ་འདེབས་སློང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསོའི་ཆེད་དུ་ཞལ་འདེབས་ཞུས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཐོབ་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དེའི་ཐོག་ལ་འཛུགས་སྐྱེན་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་ཁ་སང་ཕྱག་སྲིད་ལ་སྲིད་ཤིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། ས་གནས་གཞན་དང་བྱས་ནན་རྩ་རམ་ས་ལའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ནས་མར་གནང་དགོས་པ་དང་མི་མང་ནས་ཡར་ཞུ་མཁན་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཁ་ཅང་ཕྱུང་ཕྱུང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་ད་ལྟ་ཡར་ཡོད་བསྡད་པའི་སྨན་ཆེས་ཁང་གི་ཡན་ལག་གི་ཁང་པ་ཁྱོས་བཞག་པ་དང་ཕག་རེ་བ་དོན་གྱུབ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་གནང་བའི་ས་ཆ་དེའི་ཐོག་ལ་གལ་སྲིད་མཐོན་ཁང་རེད། མིའི་ཐྲོད་གནས་དེ་འདྲ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་ས་གནས་འཐུས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ལ་སོགས་པ་འཛུགས་སྒྲུན་ལྟ་བུར་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་རྣ་རམ་ས་ལར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་ཡོད་བསྟད་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་དང་། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མི་མང་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པ་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་བོད་གཞུང་ལ་ཞུ་མི་དགོས་པར་ཏན་ཏན་ཏ་ཏག་ཏག་ཆགས་རྒྱ་ཡིན་པ་ཞིག་གིས་ཆགས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གཉིས་པ་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་ནི་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་རྒྱའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་དགོངས་གཞི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་གང་མཁྱོགས་མཁྱོགས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་དང་པོ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསོ་གནང་ཐུབ་རྒྱའི་ཕྱག་ལས་གནང་བསྟད་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ཐོག་ནས་རྣ་རམ་ས་ལའི་མི་མང་གི་ཆེད་དུ་དེའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འཛུགས་སྒྲུན་གང་མཁྱོགས་མཁྱོགས་གནང་དགོས་པ་དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་གྱི་ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༡ པ་ནང་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ས་དེ་ཡང་ཁ་སང་ཕྱག་སྒྲོལ་སྤྱི་འཐུས་ཤེག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྣ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལོ་བྱག་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་པའི་ཤིང་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ཐོག་ནས་ཐེགས་པ་བརྒྱབ་པ་དང་གཡས་གཡོན་ནས་ཤིང་ཆང་མ་རྩལ་ནས་དཀའ་བལ་འཐུད་བསྟད་པ་དེ་མངོན་གསལ་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ནན་ཞིང་གྲོས་ཚོགས་སྒྲབས་ལ་ཉམས་གསོའི་མ་ཐུན་འགྲུར་གནང་རྒྱ་ཞིག་གསུངས་འདུ་ཞེ། དེ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་དེ་ག་རང་འགོ་ནས་ཡར་འཛུགས་སྒྲུན་བྱེད་པའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འདི་ངས་རྣ་རམ་ས་ལའི་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་འགོ་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་དང་། རྣ་རམ་ས་ལའི་མི་མང་ལ་བོད་གཞུང་གིས་ལྟ་རྟོག་གནང་དགོས་པ་དང་གཟིགས་སྐྱོང་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་ཅིག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་རྣ་རམ་ས་ལར་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྟད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༥ དང་ཤིང་ནགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་བསྟད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༧༠ རེད། དེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱི་མིང་ཐོག་ལ་ཡོད་བསྟད་པའི་ Benami རྟོག་བྱ་རེད། དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཆུ་མཐུད་ནས་ལྷག་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཡར་བསྐེས་ཡོད་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་འདིའི་ཐོག་ནས་མཇུག་སྒྲོང་གནང་རྒྱའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་རྒྱན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ Nelamangala ཡི་ལས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ངར་ཚོ་ཚང་མ་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུས། མ་གིར་ཐུ་གུ་སྟོན་སྤྱོང་བྱ་རྒྱར་ཕྱིན་ནས་ནམ་རྒྱན་མ་བཟའ་བ་དང་མི་འཐུད་པའི་སྨན་བཟའ་རྒྱ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་ནང་པ་ཀུན་ཕན་ནང་གསོ་ཁང་ལ་བསྟེན་བསྟད་པ་བྱུང་སོང་། དེ་ལྟ་བུའི་བཙོ་ལས་ཁང་དང་བསྟེ་གནས་ཁག་ལ་ཏན་ཏན་ངར་ཚོའི་སྟེག་འཛུགས་བྱ་སྤྱ་གཏོན་ཡིན་དུས། དེ་ཚོར་ལྟ་སྒྲོང་གནང་དགོས་རྒྱ་ཏ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད་སྙམ། ད་ལྟ་དེ་ལྟ་བུའི་ནང་པ་ཡོང་མཁན་ཁག་ཅིག་ལ་མ་གིར་ཕྱིན་ནས་ལག་ཤེས་སྤྱོང་རྒྱ་ཕར་གཞག སྨན་བཟའ་རྒྱ་ཤེས་པ་དེའི་རྒྱུན་བས་ན་ཚ་ཏ་ཅང་སྡུག་ཅག་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡང་དྲག་སྒྲིད་མ་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་སྨན་བཟས་པ་དང་སྤྱོ་ཇས་འཐུང་བའི་དཀའ་ངལ་མ་ཡིན་པའི་ན་ཚ་གཞན་ཐོག་བསྟད་པའི་དཀའ་ངལ་འཐུད་བསྟད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་ དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་ང་ཚོའི་སྟེ་ཚན་མང་ཐོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྟད་པ་ཞིག་རེད་དེ། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ས་སོའི་སྟེ་ཚན་གྱི་མིང་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དང་། ཤེས་རིག་ཡིན་ནའང་རེད། སུ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་ཁོངས་ཀྱི་མིང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་དོན་དུ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོད་བཞིན་དུ་མེད་ཅེས་སྟོད་མཁན་དེ་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་སྤྱིའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། ལྷག་དོན་དུ་ཁ་མ་ཚོས་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལབ་དགོས་པར། དེ་ཚོའི་གྲས་ཀྱན་ཏུན་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་མི་རིགས་དེ་འཕྲོ་བརྒྱག་འགྲོ་རྒྱ་དང་མི་རིགས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་རྒྱུར་གསལ་པོ་ཆགས་བསྟད་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་གར་རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པར་ལྟ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཚོས་སྒྲོན་ལཱཊ།

སྤྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཚོས་སྒྲོན་ལཱཊ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་མིག་ལྟ་དུས་དངོས་གནས་ཐུག་ལས་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག ངམིགས་བསལ་ཉམ་ཐག་རེད། ཆས་གསོ་ཁང་རེད། བོད་ནས་བསྐྱེས་པ་ཚོ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་ཁག་དང་ཞིང་པ། ལས་མེད་གང་ལྟར་ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་མེལ་ཐབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ངའི་ངོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ་དེ་དང་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ལྟར་གནང་རོགས་གནང། ཏི་བ་ཁར་ལས་ཤིག་འདུག ད་ལྟ་ལས་བསྟོམས་ཤོག་གྲངས་ ༥ པའི་ནང་ལ་ཏོན་སྲུང་ལ་ཞིང་ཁ་ཅེ་ཀར་ ༢༠༠ ཞིག་ལ་སྟྲུམ་རིགས་ཤིང་འདེབས་རྒྱའི་འཚར་གཞི་ཞིག་འདུག འཚར་གཞི་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་ལ་བསྟན་བརྟོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ནད་གཏི་མི་རབ་པའི་རྒྱུན་གྱིས་མུ་མཐུད་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རེད། ང་རང་ངོས་ནས་ཀ་དུས་ཡིན་ནའང་གང་དྲན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། སྤྱི་ནད་རབ་རིག་གི་འདུག ཞིང་ཁ་ལ་ཤིང་སྟོང་འདེབས་པ་གཅིག་བུ་མ་ཡིན་པར། མ་འོངས་པར་ཐོན་སྐྱེད་འདོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་འཚོང་ས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་དེ་ཙད་གཅོད་བྱེད་དགོས་རྒྱ་གཱལ་འགའ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་རོགས་དཏུལ་རག་མ་ཐག་འཐལ་དུ་ཝེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཁྱེད་མ་འཁྱོལ་བ་མང་པོ་ཡོད་གི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཚོང་ར་ཡག་པོ་ཡོད་བཞི་ཆེད་ལྟ་རོགས་གནང་ཞེས་ངས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ནས་ཁ་སང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྟྲན་ཐོའི་ནང་ལ་ཤོག་གྲངས་ ༣ པ་ཨང་གྲངས་ ༡༡ ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་ལན་འདེབས་ཤིག་གི་ནང་ནས་ང་ལ་ཏི་བ་ཞིག་གཏང་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། ཏི་བ་དེའི་ནང་ལ་ཡུལ་མིས་ཆས་བཟས་བྱས་ནས་ཞིང་ཁ་ཅེ་ཀ་ཀ་ཚོད་ཤོར་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་གང་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཆ་ཤག་གྲེང་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འོན་ཀྱང་དའི་གོ་ཐོས་ལ་ལུགས་བསམ་གཞིས་གྲོང་ལྡ་པ་དྲུག་པ་ཆ་ལ་ཐ་ལ་ཞིང་ཁ་ཕལ་ཆེར་ཅེ་ཀར་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་ལ་ཤོར་ནས་ཕར་ཕེབས་པའི་གཞིས་འགོ་མང་པོས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ AC ལས་ཁུངས་སོགས་ལ་མང་པོ་ཞུས་ཀྱང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞིང་ཁ་དེ་ཚུར་རག་པ་ཞིག་བྱུང་མེད་པ་རེད། དེ་དང་ཉེ་ཆར་རམ་ནས་ཞིང་ལོར་སྟེལ་ཀོན་བའི་སྐྱིད་སྨར་གསོའི་ཞིང་ཁ་ཅེ་ཀར་ ༢༦ ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཐུད་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་བཏང་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རྒྱ་གར་ལྷ་སྲུག་བཏབ་མཁན་ཞིག་ལ་བོཌཱས་མ་བཏང་ནས་ལས་མི་ལ་གླ་ཆ་ཏཱ་ཏཱ་མ་སྦྱང་བར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་དུས། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཞིང་ཁ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཤིང་ནགས་ལྷ་མཁན་གྱིས་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་ཤིང་
ཏོག་བཏབ་འདུག ཕྱི་ར་བཏང་བོཌཱས་མར་བཏང་བ་དེ་ང་ཚོ་བོད་པས་ནོར་འཁྱལ་ཤོར་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རྟོག་ཀ་ཆགས་པ་དེ་རྒྱ་
གར་ཡུལ་མི་དེས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལ་གླ་ཆ་མ་སྦྱང་པ་སོཌཱས་ལས་ཆགས་པ་ཞིག་རེད། མཐའ་མ་དེར་ད་ལྟ་ལྷ་སྲུག་འདེབས་
མཁན་དེས་ལྷ་སྲུག་ཚང་མ་སྟོན་ནས་ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ་གསུམ་པའི་ནང་བཅོང་ཚར་འདུག ཁོ་རང་ལ་ཀྱོང་གཅིག་ཀྱང་རག་མི་འདུག
ངས་གོ་ཐོས་ལ་འབུམ་གསུམ་བཅུ་བཞི་བཅུའི་རྩན་པ་སྦྱང་ཅང་ལྷ་སྲུག་སྟོན་ཐུབ་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཞིང་ཁ
ཞེ་གར་ ༢༨ འདི་ཡོངས་རྫོགས་ཤོར་ཚར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་བརྒྱ་དགོན་དང་མི་མང་ཁས་
ཤིག་ངའི་ནང་ལ་བསྟེན་པས་སོང་། ང་རང་ཡིན་ནའང་པ་གིར་བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡིན། བལྟ་བར་འགྲོ་དུས་ཞིང་ཁ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ཙམ
ནས་རྩོས་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དང་དེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་ཙམ་ལ་ཤིང་བཏབ་ནས་གང་ལྟར་ཚུར་ལ་གང་ཡང་རག་རྒྱ་མེད་པའི་གནས
སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྟད་འདུག ཤིང་ནགས་དེ་འཛུགས་པའི་སྐབས་སུ་ Camp ཀྱི་ཕྱི་མི་དང་གཞིས་འགོ་དང་མི་མང་དེ་ཚོས
ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ཚོ་ཀ་བར་ལ་ཉལ་བསྟད་པ་ཡིན་ནམ། ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཁྱེད་ཚོ་ཁུ་སིམ་བསྟད་འདུག ཞིང་ཁ་དེའི་སྐོར
ལ་གཅིག་ཀྱང་འཚད་མཁན་མི་འདུག་བར། སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཤིང་ནགས་བཙུགས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་བསྟད་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ར
བཏང་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཞིང་ཁ་དེ་རྒྱ་གར་ལ་སྦྱང་བར་ནོར་འཁྱལ་ཤོར་བ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཚུར་རག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དེ་ང་ཚོ
སྐད་ལ་སྟོད་མཁན་ཚོས་བྱེད་དགོས་རྒྱ་གཡ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་མང་ཆे་བ་མི་ཚང་ཉམ་ཆུང་རེད།
ཁོང་ཚོར་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་བོཌཱས་མར་སྦྱང་འདུག་དུས་མང་པོ་རག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྟོན་ལའང་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང
པོ་འཕྲད་བསྟད་འདུག ཞིང་ཁ་བཏབ་པའི་སྐབས་ལ་གླང་ཆེན་དང་ཕག་པ་སོཌཱས་བསྟེན་ནས་ཞིང་ཁར་ཡོང་འབབ་གཅིག་ཀྱང
མ་བྱུང། ཡོང་འབབ་གཅིག་ཀྱང་མེད་དུས་རྒྱ་གར་ཞིག་གིས་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་སྟོང་དུས། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའི་ཞིང་ཁ
བོཌཱས་མར་སྟོང་དགོས་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། ཞིང་ཁ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༩²༡ ནས་ ༢༠༡༤ གྱི་བར་ལ་བོད་པས་བདག་པོ
བརྒྱབས་ནས་ཞིང་ཁའི་ཁྲལ་ཡང་སྦྱང་འདུག ད་ལོ་ཞིང་ཁའི་ཁྲལ་དེ་བསྡུས་མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་པས། དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ས
གནས་གཞིས་འགོ་རེད། ཟླ་ཕྱི་རེད། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སོཌཱས་པ་གིར་ཕེབས་ནས་གཟིགས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་གང
འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ལ་བདེ་སྐྱར་གྲོང་ལྷ་ ༡༩ Lakshmipur
བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པ་ཡོད་ས་དེར་རེད། ཞེ་གར་ ༤ ཙམ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྟད་འདུག དེའི་ནང་ལ་མི་ཚང་ ༡༤ ཁང་པ
དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་སྟོན་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་སོཌཱས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁྲལི་ནང་ལ་འདུག་ དེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ
གར་ཚོས་ཁང་པ་དེ་ཚོ་བཤིག་དགོས་ཡོད་ཅེས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བསྟད་འདུག ཁང་པ་དེ་ཚོ་བཟོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩²༣
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྟད་ནས་ཆུ་རིན་དང་གློག་རིན་སོཌཱས་སྦྱང་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་རྩོག་ཀ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས
དུས་གཞས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་པའི་ཞིང་ཁའི་ས་ཁྲ་ཟེར
ནའང་འདྲ་འདུག དེ་གཅིག་ཏུ་ཏུ་ཝེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་ས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ Lakshmipur གྱི་ཁང་པ་དེ་ཚོ
གཞུང་གིས་གནང་བ་ཞིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩²༣ ནས་གནང་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ལྷུན་དུ་ཁ་སང

བར་སྐབས་ཤེས་ལ་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ཤོར་ལ་སྐད་ཆ་འགལ་ཞིག་བསྟེན་ཡོད་དུས་དས་གང་དྲན་སོང་ཟེར་ན། ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་བཙོས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཤེས་གིས་ལག་ལེན་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤེས་གིས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ངང་ཚོ་སྒེལ་ཀོབ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགེ་ཆ་བཞག་ན་ཞིང་ཁ་མང་པོ་ཞིག་བཅོང་ནས་གཅིག་གིས་ཉོས་པ་སོགས་བྱས་ནས་ཐུ་མ་ཐུད་དེ་གནས་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་མཁན་དེ་ཚོས་ཞིང་ཁ་ཆུང་མ་སྟོག་པར་མ་ཧོངས་པར་ཆས་འགོགས་ཆགས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཆུང་གཞིས་ཆགས་ལ་མི་ཆེ་བསྐྱལ་གྱི་ཡིན་ཞེས་ཞིང་ཁ་དེ་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་མི་སེར་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆུང་ཡོང་ནས་བསྡད་རྒྱའི་བཀའ་འཁོལ་ PAP མེད་དུས་བསྡད་ཚོག་གི་མེད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཞིང་ཁ་དེ་བདག་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོར་རང་འཇགས་རགས་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་དེང་སང་ཞིང་ཁ་དེ་རིན་གོང་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱིས་ཞིང་ཁར་དབྱིངས་བསྟེན་པ་མང་དུ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། ཞིང་ཁ་དེར་ཟླྭ་གྲ་མང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ས་གནས་ལ་མི་ཕྲོད་མཁན་མི་ལོ་བཞི་བ་ཅུ་ལྔ་བ་ཅུ་སྟེས་མཁན་ཞིང་ཁ་མི་རགས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་དེར་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་ངས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ནི་འདུག་ཟེར་ན། དང་པོ་དེར་ང་རང་ཚོ་འགོ་འཁྲིད་མཁན་ཚོས་ལག་བསྟར་བྱས། དེ་ནས་མི་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ལག་བསྟར་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་ཡོད། གལ་སྲིད་འགོ་འཁྲིད་མཁན་གྱིས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་པར་མི་གཞན་ལ་བཏྱིས་ཟེར་ན་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་གོ་རྒྱུར་མི་མང་གིས་ལན་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངས་ལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་སྒེལ་ཀོབ་ལ་ཞིང་ཁ་ཞིག་ཉོས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གི་མིང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྤྱན་མཆེད་ཅིག་གི་མིང་ལ་ཉོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གོ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངོས་གནས་ཡིན་མིན་ངས་ཏ་གོ་ཡི་མེད། སོང་ཙང་མི་མང་གི་འགོ་འཁྲིད་མཁན་ཚོས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་མ་བྱས་ན། ང་ཚོ་ཧོག་ལ་སྲོད་མཁན་ཚོས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་ཞིང་ཁ་དེ་ཉོས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འཕྲི་ཞུ་རྒྱུ་འདོད་པ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་མི་མང་ལ་ཏོག་ཙམ་གཙང་མ་བཙོ་དགོས་རྒྱུར་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཐྲི་ར་བཏང་ང་རང་གིས་ཞིང་ཁ་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། མིས་ཁ་བར་བརྒྱུད་ནས་ཞིང་ཁ་ཉོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདི་གཅིག་བཀའ་འཕྲི་ཞུ་རྒྱུ་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པར་ཟླ་འབྲུང་གནས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཁ་སང་སྟོན་ཀྱི་བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཕྲས་གཅིག་གི་ད་ལྟ་དེ་བ་གཅིག་ལན་འབུལ་རྒྱ་ལྷག་བསྡད་འདུག ཚེ་རིས་བ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་བར་ལམ་ཡུལ་མིའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད།

གནས་སྟངས་འདི་ཞེ་འཛམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། སོང་ཙང་རྒྱ་བའི་ང་ཁེ་ཆར་ཨོ་རི་ས་ར་ཡོད་པའི་སྒྲབས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་ Tehsildar རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་ང་རང་ཚོ་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་རང་ནང་ལ་བཙུགས་ནས། གང་ལྟར་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་ཏ་ཙང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་འགྲོ་བསྟད་འདུག་ དེ་ནས་མན་སྦར་སློབ་པའི་སྒྲབས་སུ་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་སོང་། ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཕར་ཁ་པར་བརྒྱབས་ནས་དེ་ཚོ་གང་འདྲ་རེད། ཚགས་པར་ནང་དེ་འབྲའི་འདོན་ཡོང་གི་འདུག་ སོང་ཙང་གང་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བྱུང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ས་གནས་མར་འབྲེལ་ཡོད་ཚོར་ཐུག་ནས་རྒྱ་བའི་སྟོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་དཀའ་ངལ་སྟོད་མཁན་གྱི་དམར་ཅོག་ཚོགས་པའི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་མི་རེ་ཟུང་གཅིག་མ་གིའི་ Block Office ཡིག་ཚང་ལ་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱེད་སྟོང་བྱུང་བཞག་པ་གཅིག་རེད་འདུག་སྟེ། རྒྱ་བའི་ཕ་གིའི་ཡིག་ཆ་སྟོད་རྒྱ་དེ་ཚོ་རིགས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རིལ་ལས་འཚར་གཅིག་གི་འོག་ལ་ཚུད་བསྟད་པའི་ལས་འཚར་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པས་ད་ལྟའི་རྣམ་པ་འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག་ གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕ་གིའི་ས་གནས་ནས་ཏོག་ཙམ་འབད་བཙོན་བྱས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་རིགས་འདི་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཡར་སྟན་མེད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་དམིགས་བསལ་ཇ་ཏྲག་དང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྟྲི་འཕྲས་གཅིག་གི་དགོངས་འཚར་འདི་ཙང་ཐིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་བསྟོད་བསྟགས་གནང་སོང་། སོང་ཙང་ལས་བྱེད་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་ཞུ་དང་མཇུག་སྟྲོང་གནང་དགོས་པའི་ལས་གཞི་ནང་ལ་ས་གནས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱ་ཆ་ཤེས་ལས་གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་གསེས་ནས་དབེར་ན། ཏ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་སྟན་ཅིས་ཁང་གི་གེད་སྟྲོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁང་པ་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་། ཏ་བའི་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅིག་གི་གོང་ནས་ང་ཚོ་དེའི་ཐོག་ལ་འཛུགས་སྟན་བྱ་ཆ་ཤེས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ནང་ཁྱལ་བཀའ་བསྟར་སྟ་རྟེས་རིམ་པ་བྱུང་པ་རེད་དེ། འདི་དབུལ་དང་ཆ་ཆུན་འཕྲལ་དུ་འཛོམས་དང་མ་འཛོམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཡོད་གི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། སྒེར་ཁག་གི་ཚོགས་པ་དང་ང་རང་ཚོའི་གོང་མེའི་སྒྲིག་འཛུགས་རང་ནང་ལ་དེ་འདྲའི་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ལས་གཞི་འཚམས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ལག་ལེན་གང་ཡང་འགེལ་མ་སོང་སྟེ། གང་ལྟར་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་རིགས་དེར་ལས་གཞི་མཁྱོགས་པོ་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཞེས་ཞུ་ཡིན། རྒྱ་ཆེ་ཐོག་ལ་ང་ལྟ་དགོངས་ཆུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡིན་ལ། ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཅིས་ཡ་ཐུན་ཡ་ཡིན། ལ་ཁ་ཤ་ཅ་ཁ་ཤ་ཅ་ཅིས་ཡ་ཐུན་ཡ་ཡིན། ཁ་ཤ་ཅ་ཅིས་ཅ་ཅ་ཅིས་ཅ་ཅ་ཡ་ཐུན་ཡ་ཡིན། ཕ་ཅ

རེད། གང་ལྟར་དེ་དང་སྟབས་བསྡུན་ནས་ཅ་རྒྱའི་དགུང་ཀེག་ཇོ་གས་པ་དང་ང་ཚོས་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། ང་ཚོས་དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་ཡ་གཱིའི་ཁྲིམ་ཚང་གྲངས་ ༢༧༩ ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཐད་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གྱི་ Hotel Tibet འོག་ལ་ཁྲིམ་ཚང་པལ་ཆེར་ ༧༠ གྲངས་ཤིག་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཐད་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྒ་མ་ཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ནི་ལ་མང་ལྷལ་ལམ་སྟོང་བཏང་བསྟེ་གནས་ཁང་ནང་ལ་བར་ལམ་ནས་སྨན་དང་འཕ་མི་འཕ་བཟས་ནས་དེ་འཕའི་གནས་ཆུ་ལ་སྦྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཐལ་ཆགས་རྒྱ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། པལ་ཆེར་ད་ལྟའི་ཚར་ང་ཚོའི་ཡིག་ཚང་ལ་ས་གནས་ནས་རིགས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེར་རྒྱའི་སྟན་སེང་བྱུང་བ་ཏ་ལམ་ཆ་བ་རང་ནས་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱུང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་བར་གང་ལྟར་ང་ཚོའི་མ་གཱིའི་ནི་ལ་མང་ལྷལ་མ་ཡོད་བསྟད་པའི་སྟོང་བཏང་བསྟེ་གནས་ཁང་འདི་ན་ནི་མཁས་དབང་གཙན་ཞུ་བྱས་ནས་ཉམས་ཞིབ་མང་པོ་བྱས་པའི་སྟན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་དེ་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ས་ལ་ཀྱའི་བོད་ཁྲིམ་གྱི་ལས་རིགས་སློབ་བྱེའི་ལས་གཞི་མཉམ་དུ་ཕར་ཟླ་སྒྲིལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཚགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྒྲི་འཐུས་གཅིག་གིས་ལས་བསྟོམས་དང་འཛིལ་བའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐོག་ལ་བསྟོད་བསྡུགས་གནང་བར་ལས་བྱེད་ཚང་མས་ཚབ་ཞུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཏོན་སྲུར་ལ་ན་ནིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྟན་སེང་བྱུང་བ་རེད། ཨེ་ཀར་ ༢༠༠ ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ཤིང་སྟ་སྟུམ་ཤིང་འདེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱའི་ལས་འཚར་གཅིག་ཕྱིན་པ་རེད། འདི་སྒྲིན་བདག་མ་རབ་ནས་ལྟག་བསྟད་པ་དེ་འབྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ལས་འཚར་རང་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་མང་པོ་ཞིག་དང་བསྟུན་ནས་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་འཕྲོལ་བརྒྱུད་རིམ་འདི་མར་མ་བཏོན་ནས་ལྟག་བསྟད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། སྒྲིན་བདག་མ་རབ་པར་ལྟག་བསྟད་པའི་གནས་སྟངས་ཆ་ཤེད་ནས་མ་རེད། ང་ཚོའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཁྲིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཏ་ལམ་གྱི་ཟླ་ ༧༠ པའི་ཚེས་ཤར་ལ་གཏན་ཁེལ་འགྲོ་ཡི་རེད། འདི་གཏན་ཁེལ་ཅམ་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་ཤར་བསྒྲོད་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། འགྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྟོན་འགྲོའི་ལས་གཞི་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་འབྲེལ་ཡོད་སོ་སོའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ order བྱས་དང་བྱེད་ཐུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ལྟ་འགྲོ་བསྟད་པའི་ལས་གཞིའི་ཚོང་ཐོག་དེ་མ་འོངས་ཁྲོམ་རྩའི་ཐོག་ལ་གཟིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགན་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཤིང་སྟུམ་ཐོན་ཡོད་བའི་ཐོན་བབས་འདི་སྟུས་དག་པོ་དེ་འཕ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འཚོང་སའི་དཀའ་ངལ་ཏ་ལམ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མར་འཚོང་སའི་དཀའ་ངལ་འཐད་པ་ཡིན་ནའང་སྟུམ་དེ་ཚོའི་རིགས་དབལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག refine བྱས་ནས་ང་རང་ཚོས་ཞིང་ཟོས་ཀྱི་ tractor ཞེར་བ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བེད་སྟོད་གཏོང་ཚོག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཚགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆུམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སྟང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། བར་ལམ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ Jolly Grant སྟེ་ར་ལྟུན་གྱི་གནས་བྱེའི་འབབ་ཐང་ནས་ཕྱི་ལི་བར་དུ་གནས་བྱ་ཚོད་ལྟ་བ་རྒྱའི་རིགས་ཀྱི་སྟུམ་འདི་ Jatropha ཡི་སྟུམ་ refine བྱས་བཞག་པའི་སྟུམ་བེད་སྟོད་བཏང་ནས་ཕྱིན་པས་ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་ཡོངས་གྲགས་ཤིག་ཚགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་གནས་བྱེའི་ནང་ཆུག་རྒྱའི་ཐོན་བསྐྱེད་ཅིག་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མེད་ནའང་རེད། Tractor དང་ཞིང་ཟོས་འཐུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྟུམ་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཉོ་མི་དགོས་པར་གང་ལྟར་དེ་ཀ་རང་

གྲོ་ཐོན་བདས་ཐོག་ནས་གཏང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ཡུལ་མིས་ཏམ་བཟོས་ཤོར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ལྷག་ས་བདམ་གཞིས་གྲོང་ ༤ དང་ ༦ པའི་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡུལ་མི་ལ་ཤོར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། དེ་ཚོ་རིགས་དེ་ཕལ་ཆེར་ང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐྱེ་བ་མ་ལེན་པའི་གོང་ལ་ཤོར་བཞག་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བྱ་རང་ camp ཟེར་ས་འདིའི་ནང་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དེའི་ཐོག་ལ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ས་ཕེག་བརྒྱབས། ཆུ་རྫིང་འདི་ཉེ་ཆར་བཙུགས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དགོངས་མོ་མར་ཉལ། ཞོགས་པ་ཡར་ལང་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ཆུ་རྫིང་གིས་ར་ཆགས་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལས་འཚར་མང་པོ་བང་སྒྲིག་པའི་སྐྱང་ལ་ས་གནས་མི་མང་རང་གི་ཐོག་ནས་ས་ཟ་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཅེས་ནང་སྲིད་ལ་སྙན་སེང་གང་ཡང་ཞུས་མི་འདུག ཨཐའ་མར་ཆུ་རྫིང་བཟོ་རྒྱ་རེད། ཞིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ ༥།༨ ཅིག་ཕལ་ཆེར་དེར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། དཔལ་དཔལ་སྒྲོ་སྒྲོ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་དགུ་ཅུ་གོ་གྲངས་ནང་གི་གནས་ཆུལ་རེད་འདུག་ དེ་འདྲའི་ཆ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ལ་བཀའ་གནང་པ་ཡིན་ན་ལན་བརྒྱ་རྒྱའི་གནས་སྟངས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་ སོང་ཙང་གང་ལྟར་ camp འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་བསྡད་པའི་ཆུ་རྫིང་འགོ་ལ་ཤོར་བཞག་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་ན་ནི་ཡིན་ས་རེད། ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་གོང་ལ་ང་ཚོས་གྱན་གསལ་སྒྲོད་རྒྱ་མཚམས་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལོ་འཚར་ཅན་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྲོན་རྩིས་ཐོག་ནས་ས་ཆ་དེར་གྱན་གསལ་ཆུ་མཐའ་ནས་གནང་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་འདུག བདེ་སྐྱིད་སྨན་གསོའི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ཉི་ཤུ་རྩེ་གྲངས་ཤེག་ཤེང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདེབས་འཛུགས་ཞུས་འདུག་ཟེར་བ་ཕལ་ཆེར་ངས་དེ་རིང་མ་གཏོགས་གོ་མ་སོང་། ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཡར་སྟན་སེང་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། བར་ལམ་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ཡུལ་མི་ལ་གོགས་མ་བཏང་ཆे་དགས་པས་རྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས་བཀའ་འགོག་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ནང་སྲིད་ཀྱིས་བཀའ་ནན་པོ་ཕྱལ་ཡོད། འདི་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་གང་བསྟར་དགོས་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་བསྟར་གྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་གོང་མི་ཚོའི་ཐོག་ལ་དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྟ་རེ་ཡིས་ཤེང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག འདིར་བཀའ་གནང་། ཏི་བ་གཏོང་དུས་ལས་སྣ་གོ་ཡོད་པ་རེད་དེ་ས་གནས་ས་ཐོག་སྣང་ལ་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་དེ་ཚོའི་རིགས་ཀྱིས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའི་ཁྲིམས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ནང་ཁུལ་ནས་དཀའ་ངལ་བཟོས་ཀྱི་འདུག ཕྱིའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཕྱིའི་དཀའ་ངལ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་རྒྱའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནང་ཁུལ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡོད་དུས། རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་མང་པོ་ཡོད་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་མཐའ་མ་ང་ཚོས་བཤད་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཉན་གྱི་མེད་ན་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ AC དེ་ཚོར་ཕྱིས་བརྒྱབ་ཟེར་ནས་ཕྱིས་བརྒྱབ་པ་རེད། ཕྱིས་བརྒྱབས་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཤེད་ནས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ཆ་དེ་ཚོ་རིགས་ཆ་ཚང་མཐའ་སྐོར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བདག་པོ་ལ་མར་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། མངའ་སྡེས་ད་ལྟ་ཡར་བདག་པོ་ཡང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ནང་དོན་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཕྱགས་ལ་གང་ལྟར་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་རིགས་ཤོར་གྱི་རེད་བསམ་པ་ད་ལྟའི་ཆར་གང་ཡང་མེད། དེ་ཚོའི་རིགས་འདིར་གསལ་གསལ་ཕིང་ཕིང་ཞིག་མ་ཞུས་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག ཞུས་སར་སྟེབ་དུས་ཁྲིམས་བརྒལ་བྱེད་མཁན་ལ་བློ་ཁོག་སྦར་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱ་རྒྱ་ནི་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ཚོའི་རིགས་ཙ་བའི་བཀུར་ཡོས་སྤྱི་འཐུས་ཆུམ་པ་མང་པོ་

ས་གནས་ཁག་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོའི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཤ་བྲག་དཀའ་བལ་གང་འདུག ཆུ་གར་དགོན་རིགས་ཁག་མང་པོ་མཇལ་འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡར་སྟན་སེང་ཞུ་རྒྱས་མཚོན་པའི་ས་གནས་རང་ནས་གང་ཐུབ་ཅིག་གནང་ནས་མ་འགྲུབ་པ་དང་མི་མང་ལ་ལྷོག་ཏུ་མེད་པའི་དཀའ་བལ་འཕྲད་བསྟད་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ལ་ཡར་བསྟམས་པ་ཡིན་ན་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་རེད་སྙམ། ས་གནས་ལ་གཟིགས་སྐོར་ཕེབས། གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་མཁྱེན། ས་གནས་ལ་གང་ཡང་མ་གནང་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ན་འོས་པོ་དང་འཚམས་པོ་ཞིག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག དེ་ཚོ་ཐོག་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱ་རང་ཡིན། ཐུགས་སྟང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག ས্ক্র་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཐུག་ཚོད་ *૧૧:૨૫* བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཟླ་པོ་ ༢༠༢૯ ཟླ་ ૯ ཚེས་ ༢૩ ཉིན་ཀྱི་ཐུན་གཉིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་མཚོག་ནས།

ཚོགས་འདུ་ཆུ་མཐུད་ཆུ་ཡིན། བ་ལྡ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་བསྡུས་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་ཆུན་ལས་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་ཆུས་པར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྟན་ཐོ་དེའི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བཞིན་པ་རེད། བ་ལྡ་མཚན་ཐོ་གནང་ཟིན་པ་གོ་སྐབས་བཞེས་ཆུ་བསྡད་པ་སྤྱི་འཐུས་ཉི་ཤུ་དང་། ཟླར་ཡང་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་གསུམ་སྟེ། སྤྱི་འཐུས་བྱང་ཕྱི་ཤུ་ཆ་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང་། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གོ་སྐབས་མཚན་ཐོ་ཞུ་རྒྱ་མིན། དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ང་གིན་གོང་དུ་ཞུ་འདི་རེད།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྲུང་གནས་མཚོག་ནས།

ལས་རིས་རྣམ་གཞག ས্ক্র་ངོ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་།

སྒྲོ་འཕྲས་བསམ་གཏན་ཚོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ངས་ཏྲི་བ་སྒྲལ་བ་དེ་ཏོག་ཙམ་གོ་ནོར་ཕེབས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** ཡང་བསྒྲར་ཕྱག་ཅིག་བརྒྱང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གསུངས་ན་འཕྲིག་གི་མ་རེད་དམ། **བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་ལགས་ནས།** འདི་ད་ལྟ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་ཆེད་དུ་ལག་པ་བརྒྱང་པ་ཡིན། **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** དེ་ན་འདི་མེད་པ་བཟོས་ན། **བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་ལགས་ནས།** ལགས་སོ། **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** རྗེས་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་པར་འདུག་གམ། **བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་ལགས་ནས།** མ་རེད། འདིའི་ལན་དེ་ཏོག་ཙམ་ཁྱེད་པར་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** རྗེས་ལ་གསུང་རྒྱུའི་ནང་མཚན་ཐོ་བྱེས་ཚར་བ་ཡིན། **བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་ལགས་ནས།** འདིའི་ནང་མ་བྱུང་ནའང་འགྲིག་ས་རེད། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཀ་རེ་རེད། བཀའ་བློན་གྱི་གསུང་སྙན་དེ་འགྲིག་གི་མི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། **བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་ལགས་ནས།** ལགས་རེད། འགྲིག་གི་མི་འདུག **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ནས།** ལགས་སོ། **བཀྲར་འོས་སྒྲོ་འཕྲས་ལགས་ནས།** ད་ལྟ་ངས་རྒྱ་ལ་ཐ་ལ་གཞིས་ཆགས་ ༡ པ་ ༨ པའི་ཞིང་ཁ་ཤོར་འདུག་ཅེས་ཏྲི་བ་ཞིག་སྒྲལ་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་སྒོ་རོང་གཞིས་ཆགས་གསུངས་གནང་སོང་། སྒོ་རོང་གཞིས་ཆགས་དང་རྒྱ་ལ་ཐ་ལ་གཉིས་ཐ་དད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལན་ལོག་པར་རག་སོང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱ་ལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་གཟོན་གོང་དུ་ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་རྣམས་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག ཀཱཊིས་ཆགས་ཀེམ་ ༡ པ་དང་ ༨ པའི་ནང་ས་ཆ་ཤོར་བ་དེ་ད་ལྟ་ཕ་གིར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཆུ་མཛོད་ཡོད་སའི་ཆ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་དྲན་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ད་གཟོ་འདི་གསུངས་གནང་སོང་། ཟླ་བའི་ད་ལྟ་སྒྲ་སྒྲུག་འདེབས་རྒྱ་དང་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་ཏྲག་ཏྲག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཞིང་པ་ཚོས་འདི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའི་ནང་ཕལ་ཆེར་ཕེངས་གསུམ་བཞི་ཞིག ཟླ་སྒྲུག་བཏབ་པ་ཡིན་ན་དེས་སོ་སོའི་འདེབས་སའི་ས་ཁུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཉེ་འཁོར་ཀྱི་ས་ཆ་ཚང་མའི་སྣང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱས་དེ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ Kerala མངའ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཟླ་སྒྲུག་འདེབས་རྒྱ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆ་ཚང་མཚམས་འཛིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། Karnataka ནང་ Kerala ཡི་གནས་སྟངས་དང་ Karnataka ཡི་གནས་སྟངས་འདི་མངའ་སྡེ་སོ་སོ་ཕན་བུ་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་ Karnataka ནང་ལ་ཟླ་སྒྲུག་འདེབས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མཚམས་འཛིག་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་ཤེག

མ་ཚགས་པ་ཡིན་དུས། Kerala ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཚོས་ Karnataka ནང་ལ་ཡར་འཕྱོ་ལ། དེ་ཡང་གོང་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་དཏུལ་ཐ་ལ་ཐན་བུ་གོགས་མར་སྒོང་ནས་སྒ་སྒྲག་གཏབ་རྒྱའི་ལས་གཞི་དེ་མ་ཉམ་པར་འགྲོ་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཕན་གནོད་གཅེ་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཤུགས་ལ་ས་ཆའི་གནས་བབས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྤ་ཟྭས་སྟན་སེང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གང་ལྟར་སྒ་སྒྲག་བཏབ་སའི་ས་ཆ་དེའི་ཐོག་ཡུན་རིང་པོ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ས་ཆ་དེ་ཆ་ཚང་ཐལ་བ་ལ་འགྲུར་འགྲོ་བ། དེ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་བཏབ་པའི་དུས་ཡུན་གྱི་རིང་སའི་ཆུ་ཙ་སྒྲམ་འགྲོ་བ། དེ་བཞིན་སའི་བཅུད་ཉམ་འགྲོ་རྒྱ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། ས་འོག་གི་ཆུ་ཙ་སྒྲམ་འགྲོ་རྒྱ་དེའང་གང་ལྟར་མི་ཡི་འཛོད་བསྟེན་ཐོག་ཏ་ལས་པའི་གཙོ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བུ་མེད་སྨྲམ་མ་མངལ་ལྟན་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཁོག་ལ་ཐུ་གུ་ཆགས་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་འདིའི་ཆུང་གིས་ཏ་ལས་པས་གཙོ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཐོག་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ནས་ཀྱང་ར་འཛོད་པའི་གནས་དོན་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ངས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ཐོག་ཏུ་དུས་ཚོད་བསྒྲལ་རྒྱའི་ཆེད་སྟན་བསྡོམས་ཞུས་པ་ཞིག་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཅང་རྒྱ་མཚན་དེས་ཐོག་ནས་འདི་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱར་ཆ་པ་ཉིད་ནས་འགྲིག་གི་མེད་པ། ཁོར་ཡུག་ལའང་གཙོ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོག་གི་མ་རེད། འགོག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས་ཉན་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཉམ་ཆུང་གང་ཡང་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། གཞུང་གི་བཀའ་བཅུ་མཁན་མང་བ་དེ་ཉམ་ཆུང་ཚོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ནང་ཁུལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་གོང་འོག་གསལ་བར་ཤད་བྱེད་ཡོད་བའི་སྒྲབས་སུ། སྟ་རེས་ཤིང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་རྒྱའི་དོན་འདིའི་སྒང་ལ་ཐུག་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤིང་གཅོད་མཁན་གྱིས་སྤར་ཡོད་པའི་ལག་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་ཐབས་ཤེས་གཏོང་དགོས་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མི་རེ་བཟུང་གི་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་བློས་གཏོང་ཙ་བ་ར་ངན་ནས་བྱ་རྒྱ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་མངའ་སྡེའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཚོར་སྟན་སེང་ཞུས་ནས། ང་ཚོའི་བཀའ་བཀོད་ཉན་གྱི་མི་འདུག བཀའ་གྲོས་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཁྲིམས་མ་ཐུན་གྱི་གཏམ་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་ནས་ཆ་ཕྱོགས་ལྷོ་ལ་ཕྱིན་བཅུད་ཕྱིས་ཤིག་བཤད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལྟར་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ནས་ཡུལ་ཁྲིམས་འཁུར་ཏེ། ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཡང་བསྒྲར་དགོན་རིགས་ཚོར་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ནས་ས་ཆ་མར་རག་ཐབས་དང་། དེ་འདྲའི་ཐབས་ཤེས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བྱེད་ཚོག་གི་རེད་ཟེར་ནས། དེ་རིང་འདིར་གསལ་གོ་བཟོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སོང་། དེ་ནས་ས་ཆའི་ཁྲལ་བསྡུ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ས་ཆའི་ཁྲལ་བསྡུ་རྒྱ་དེ་ཧོ་རི་རིའི་ནང་ལ་སྲིད་བྱུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་ནས་ཁྲལ་བསྡུ་རྒྱ་དེ་ཆ་ཚང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་བསྡུས་ནས་མ་ལེན་པ་དང་མ་བསྡུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དེ་རིང་ར་བ་འདིའི་ནང་གོ་བ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའི་ས་གནས་ལ་ཁྲལ་བསྡུའི་དཀའ་ངལ་དང་། བསྡུ་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཐད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཅ་ལས་སྟན་སེང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དེ་ཚོའི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས། དགེར་ན། ས་གནས་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གནད་འགག་དེ་གা་བར་ཐུག་འདུག ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་རིང་འདིར་ཏྲ་བ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་གནས་ལ་འཚེགས་པའི་ཏྲ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་ངོས་ནས་གང་ཡང་མ་གནང་བར་གོ་ཚད་ཐོས་ཚད་ཚད་མ་ཡར་གྲོས་ཚོགས་ནང་བསྟན་པ་འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ལ་ངས་ཏ་ལས་པས་བཅུ

འཇོག་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ཆེ་མཐོང་ཉམ་བ་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཙ་ཡོད་ན་དྲན་ཀྱི་འདུག་ འདི་ དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ཉེ་འཁོར་ན་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་འདི་འདས་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ Tata Company དང་། འདིའི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་ས་ཆ་དེར་རས་ཆའི་བཟོ་གྲྭ་བཏྲག་རྒྱུ་དང་ འཆར་གཞི་མང་པོ་གཏིང་འདུག་ ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་པ་རེད། རྗེས་ལ་དེ་མ་ཡིང་སྟེ་ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་ཞིང་གཤེགས་པ་ཏ་ཆེ་ དབང་ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་འདི་གཟིགས་བཞག་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ གང་ལྟར་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ། དྲུད་ཚང་གཅིག་གི་བུ་ཡིན་ནའང་མནའ་མ་ཡིན་ནའང་གา་རེ་ཡིན་ནའང་ཡུལ་མིའི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ བཟོས། དེ་འདྲའི་རྒྱན་པས་འདི་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ཉར་ནས་རྟོག་ཟབ་ཟླ་བོང་རྒྱུ་ར་ཚོའི་མིག་ན་རྒྱུ་ལག་པས་ཕྱར་ཏེ་བཟོས་པ་ཡིན་པ་ གསལ་པོ་ར་འཕྲོད་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་འདི་ཚོའི་རིགས་མནའ་མ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མག་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཕྱི་ པོག་གི་མི་ཞིག་གང་ལྟར་བོད་པའི་ཐྲིག་འཛུགས་ནར་ཟླུགས། དེའི་ཐྲེང་ལ་ཡིག་ཆ་འདི་ཆ་ཚང་དེ་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཐྲོད། དེ་འདྲའི་རྒྱན་ པས་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་འཐུད་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་ལོ་གཅིག་བརྒྱད་ནས་གནས་ ཡུལ་གྱི་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གི་དགོན་རིགས་སུ་ལ་གཏུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་གཏུགས་ནས། དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ད་ལྟ་བར་དུ་ ལྟ་ས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་ཆ་དེ་དག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བཏབ་ནས་ཉར་བསྡད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་དཔང་རྟགས་ར་སྟོད་ཆེ་ཅོས་འདི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མ་ཡིང་བའི་ཆེད་ གা་རེ་ལས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་ཟེར་ནས་གསལ་པོ་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད། བཀོད་མངགས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ཏན་ ཏན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་འཁྱེར་རྒྱུ་ར་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡིན། དེ་ནས་ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་འདི་རེད། ས་ཁང་སྒྲིག་གཞི་ འདི་ལག་ལེན་ཁེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། མ་ཁེལ་པཱའང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོག་གི་མི་གོད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་གཞིས་ཆགས་འདིའི་མི་ ཡིན་པ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས། པ་གིའི་མི་སེར་ཆགས་ནས་མ་འོངས་པར་པ་གིར་བསྡད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་འཆར་གཞི་བཟོ་ མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྟོན་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་དེའི་ནང་ལའང་ཅ་ཅང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོ་གོང་རིགས་ཡིན་པ་ཞིག་རྒྱ་ གར་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་སྟོད་མཁན་གྱི་གོང་རིགས་ཤིག་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་བཟོས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ གནས་བབས་འདི་དོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཅ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་སྟོད་མཁན་གོང་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ བཟོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ལ་བཉེན་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་དོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་བཟོ་མཁན་ཞིག་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་གནས་བབས་དེའི་ཐོག་རྩོད་བྱེད་བྱ་རྒྱའི་གནས་ཚུལ་མེད་པ་གསལ་པོ་ ཆགས་བསྟོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སོ་སོའི་ཕ་མ་སྐྱན་མཆེད་དང་བཅས་དེར་ཐུག་འཐད་ཡོང་ནས་ Visa རེད་ Pan རེད། དེ་ ཚོའི་རིགས་འདི་ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལྟར་གྱིས་ཁྲེར་ནས་སོ་སོའི་ནང་མི་ཐུག་འཐད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་ མ་གཏོགས། དེ་སྟོན་ང་ལ་སྐྱང་པའི་ས་ཡིན་ཟེར་ནས་རྩོད་ལེན་བྱ་རྒྱའི་གནས་བབས་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་མེད་པ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ ཕྱི་སྲིད་དང་ནང་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་ཁ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ འདྲའི་རྒྱན་པས་ས་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ལག་ལེན་ཁེལ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་ལ་མ་ཁེལ་པཱའང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ ཙང་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱ་བྱུང་། དབུས་མི་སེར་ཚོགས་པ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དཏུལ་སྐྱད་ནས་ཉོས་པའི་ས་དང་

གཅིག། དེ་ནས་ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་སོ་སོས་ཉེས་ཏེ་འཇོན་སྒྲོང་མ་ཐུབ་ནས་གཞུང་ལ་གཞུང་འབྱལ་བྱས་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་མ་ཐུན་གཞིར་བཟུང་གིས་ང་ཚོ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཐད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞིར་བཟུང་གི་སྟེ་རེས་ཤིང་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མེད་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་དེ་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཏུན་ཏུན་བཅལ་ནས་ཤིང་གཅོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ཏུན་ཏུན་བཙོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་དཔལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མར་བོགས་མའི་ཐོག་ལ་སྒྲུབ་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ལག་ལེན་ཞིག་བསྟར་སར་བསྟེབས་ཡོང་སྐབས་དེར་གསུང་རྒྱ་ལས་སྒོ་བོ་ཡོད་པ་རེད་ཀྱང་། དངོས་སུ་ས་ཆའི་ཐོག་མར་བབས་ནས་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཏ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། གཙན་ས་ཁག་ནས་གཅོས་བས་གང་ལྟར་འདི་ཚོ་དངོས་གཞི་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱའི་ཆེད་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་གི་སྐྱང་ལ་འཐད་བསྟད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ན། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱར་ཏུན་ཏུན་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའི་ངོས་ནས་སྟོན་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟའི་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གི་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཉེས་པའི་ས་དང་གཅིག ཚོགས་པའི་མིང་ཐོག་ནས་ཉེས་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ཁྲིམས་མ་ཐུན་འདྲུག་གམ་མི་འདྲུག དེ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་ཀ་དེ་ཁ་སང་གོང་དུ་སྟན་སེང་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་སིམ་ལ་དང་ད་ལྟ་ཚེ་རིང་དོན་ལྟར་གྲེས་གཅིས་ཚར་པ་རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེ་འགོར་གྱི་གཞིས་ཆགས་ཉེས་བཞག་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་སྟོད་ས་སུ་རེད་འདུག ད་ལྟ་སུ་བསྟད་འདུག གང་འཇུ་བྱས་ནས་ཉེ་ཚོང་བཏང་པ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་གང་ལྟར་ར་བསད་ན་ལུག་འདར་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རང་བཞིན་ཀྱི་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱིས་མ་གིར་ས་ཆ་ཞིག་ཉེས་པ་རེད་ཟེར་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་དངོས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཕར་བཞག་ནས། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱི་ནང་མི་ཐུ་གུའི་མིང་ཐོག་ས་ཆ་ཉེས་པ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཟེར་ནས་དེ་རིང་འདིར་གསལ་པོ་ཞུ་ཡི། དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་སྲིན་བཏང་བཀུར་འོས་སྲི་འཐུས་སྲི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་འགན་འཛིན་ཀྱིས་ཀྱང་ཁ་ཡིན་ནི། ངས་ལྷ་རྡེས་མང་པོར་ཞུ་རྒྱ་བྱུང། ཁོས་ཚོགས་ཀྱི་གཟེ་བརྡེད་དེ་བརླག་གི་འདུག ཁོས་ཚོགས་ཀྱི་གཟེ་བརྡེད་འདི་མ་ཉམ་པ་ཞིག་དང་དེ་གོང་དུ་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདི་རྒ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་ཐག་ཚོད་ཁེའི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་ཡིན་ནི། ང་ལ་ཞུ་རྒྱ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་རིང་འདིར་གསལ་པོ་མ་ཞུས་ནི། ཁོས་ཚོགས་ནང་གྲེང་སྒྲོང་གི་རྒྱན་པས་ཁོས་ཚོགས་ཁོལ་མ་ཐག་ཏུ་སྟྲི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཡང་སྟྲི་ས་ཏམ་བཟས་བྱེད་པ་རེད་ཅེས། ལོ་སྲུས་ཅུ་བཞི་བ་ཅུ་ལས་ཀ་ལས་ནས་ཁྲིམས་སྟྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་གི་འབྲེལ་ཁང་ཐོག་བཞག་པ་དེ་ཚོ་སྟྲི་རྒྱ་ཏམ་བཟོས་བྱས་པའི་སྐྱེར་བདག་གི་ཁང་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་དྲ་རྒྱའི་ནང་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཁྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཛིན་ལན་འདེབས་བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་ཁྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལན་འདེབས་བྱེད་མཁན་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ཆེ་མཐོང་གནོས་དགོས་རྒྱ་ཏ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྒྲོ་འཕྲས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལགས།

སྒྲོ་འཕྲས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས།

དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ བ་ལྷ་འདིར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་སྟིང་བསྡུས་རེད། དེའི་ཐོག་བོད་མི་མང་སྒྲོ་འཕྲས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་རྟོགས་ཞིབ་བྱས་པའི་དུ་བ་ཁག་རེད། ངས་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཟེར་དུས། ང་ཚོའི་བཅན་བོལ་བོད་མིའི་སྲིག་འཛིན་གྱི་རྩ་བའི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་མང་དཀྱུས་མཉམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་སྟོད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ངས་འདི་ཅ་ཅང་གིས་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྟེ་ཡི་ཡོད། དེ་འཁྲུལ་ཡིན་དུས། དེ་རིང་ངས་འདིའི་སྒྲང་ལ་ཏྲི་བ་དེ་འདྲ་དམིགས་བསལ་མེད། སྒྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱོན་ཐོག་ནས་འགོད་བསྐྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཆོག་འགའཤས་ཤིག་ཞུས་ནས་བསམ་བྱུང། དེ་ཡིན་དུས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཁང་ཚང་ཡིན་ཡང་ཁ་ནས། ངས་ཀྱང་ཁ་ཅང་ཁ་ཅ་ཡིན་ཏུས། ངས་ཀྱང་ཁ་ཅ་ཡིན་ཏུ་ཡང་ཁ་ཅ་ཡ་ཡ་ཡ། ངས་ཀྱ

དེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་མེད་པ་ཞིག་གིས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ། དགོངས་པ་དང་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བཞེས་རོགས་གིས་ཞུ་འདོད་བྱུང། གཉིས་པ་དེར་ཚོར་བ་ཞིག་གི་རྒྱུང་ཟེར་ན། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམས་དེ་མར་གློག་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་སུ་སྐད་ཆ་ཚོག་རེ་ཅམ་གཉིས་ཅམ་དེ་འཕྲ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འདིར་ཞུས་པ་དེ་ཚོར་བདག་སྟོང་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱབ་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང། དཔེར་ན། དེའི་ནང་ངས་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་དང་སོ་ནམ་པའི་ཐོག་དོ་སྣང་གིས་ཀྱི་འདུག་ སོ་ནམ་པའི་ཐོག་བྱ་བ་བྱེད་ཐོགས་ཐོག་ད་དུང་ལྷགས་རྒྱག་ དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་དེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚོ་སོ་ནམ་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་གཟིགས་པ་དང་། ལྟག་པར་དུ་མིག་དགེ་འོས་པའི་ལས་ཀ་གནང་མཁན་དེ་ཚོར་ཕུལ་བྱུང་གི་གཟིངས་རྒྱས་དེ་འཕྲ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་བཞིན། ད་ལོ་དེ་འཕྲ་ཤིག་གནང་བ་རེད་ཟེར། དེ་འཕྲ་མཐོང་ཡོད་དུས་དངོས་གནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བསྟེན་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ང་ཚོའི་ལྟན་ཁང་ཁག་སུ་ལ་འཇེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོན་ནའང་དེ་དང་དེ་བཞིན་བྱེད་ནས། ང་ཚོ་འདིར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུས་ཐོད་མཁན་འདི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ། ཁ་ཤས་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ལག་ལེན་བསྟར་མི་ཐུབ་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། གཞན་དབང་སྟབས་བསྡུན་གནང་དགོས་པ། གཞན་དབང་སྟབས་བསྡུན་གནང་མ་དགོས་པའི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་འདི་དག་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་མཚོའི་ནང་རྡོ་གཡུག་པ་འདྲ་གོ་མ་བྱས་པར་གང་ཐུབ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབལ་ལྟན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་ཁ་སང་བཀའ་ལན་གནང་སྐབས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཐོག་ཏོག་ཙམ་གা་རེ་ལབ་དགོས་པ་རེད། Body Language ཟེར་གྱི་རེད། རྣམ་འགྱུར་འདི་ཡང་ཏོག་ཙམ་སྐྱོ་པོ་འདྲ་གནང་སོང་། ངས་ཁག་མི་འདུག་བསམ་སོང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་གོང་མི་འགྲོ་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཚར་གཞི་ཞིག་འཕྲོར་ཡོང་གི་ཡོད་ན། དེར་མཉམ་རྩབ་བྱ་རྒྱུ་དགོ་མི་སྲིད་པའི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་མ་གཏོགས། དེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོའི་མཉམ་རྩབ་ཀྱི་ལས་ཀ་དེར་སེམས་ལྷུགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཆགས། སྒེར་གྱི་ལས་ཀའི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཚགས་ཆུད་པོ་ཡག་པོ་ཡོང་གི་འདུག གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོ་ནི་གཅིག་ལས་གཅིག་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དགའ་དགོས་པ་འདྲ་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་མཉམ་མ་ཐུན་གྱི་ལས་ཀའི་ཐོག་ལྷུགས་དེ་ཅམ་སྟེབ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཕལ་ཆེར་བཀའ་མོལ་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་འཛོས་དེ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། Public private Partnership དེ་ཚོའི་ཐོག་ལྷུགས་བརྒྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བསྟེན་ས་ཞིག་ཡ་ཐུ་ཡ་ཐ ཁ ཤ ཀ ཀ ཤ ཁ ཐ ཡ ཐ ཡ ཐ ཡ

འདྲ། དེ་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ལ་འགྲིག་འདུག་བསམ་པ་འདུ་བྱུང་། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་མ་གཏོགས་ངས་གা་རེ་དྲན་གྱི་ འདུག་ཟེར་ན། ཁེ་ལ་མང་ལ་ལ་ནས་ཐུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཐོན་པའི་འཇུག་ལ་གা་རེ་གནང་འདུག ང་ཚོས་བསྐྱར་ ཞིབ་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའི་རོགས་རམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་ ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་མ་གིར་དུས་ཚོད་སྐྱེལ་ནས། ཡང་ཚུར་ཡོང་ནས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལས་ཀ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་ བྱས་པར་སྤ་མོ་གা་རེ་བྱས་པར་ནང་བཞིན་སོ་སོའི་ནང་ལ་འཁྱམ། ས་ལམ་ཁུལ་དུ་འཁྱམ་བསྡད་རྒྱའི་བཙོ་ལྷ་བུ་བྱས་ནས། དེ་ འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལས་རྒྱ་འབྲས་ལ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ལས་རོགས་རམ་གྱི་དཔལ་དེ་ཚོ་གཞན་དག་ཅིག་ ལ་འབྲལ་རྒྱའི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱ་འདུ་ཡོང་གི་རེད། ངས་རྟོག་རྟོག་གལ་མ་གནང་ཞུ་ཡི་མེད། ཐོན་པ་དེ་ཚོར་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་ གནང་རྒྱ་མེད་འགྲོ ཁོང་ཚོ་གা་བ་གা་བར་འདུག གা་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ད་གིན་དཔལ་ལྟན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུངས་སོང་། གཅིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་མཐོང་བ་རྣམས་ཞུས་པ་དེ་ཚོར་ཏོག་ཙམ་མཐོང་ཞན་པོ་འདུ་ཞིག་ ཡོད། དེ་འདྲའི་རྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས་ཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་སོ་ནམ་གྱི་འཕྲལ་ཆས་ཐོག་།།པགོང་ས་།།སྐྱེས་མགོན་ ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྤ་ཟེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་འཕྲུར་ཆེ་བཞེས་ཤིག་གནང་གི་ ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདི་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་ཡང་མེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ ནས་མ་ཧོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱའི་ཕན་ཐོགས་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག ཐོན་མ་བར་སྐྱབས་ཤིག་ང་ཚོའི་འཕྲལ་ཆོས་སྡེ་ ཚན་ལ་མཚོན་པ་འདི་ཚོའི་ཐོག་རྩད་གཅོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་ཞིག་བསྟེན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། མི་མང་དེ་ཚོ་གློ་བུར་ དུ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོངས་ནས། དེ་རིང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའི་བཙོ་འཛིན་ཞིག་གསུངས་སོང་། འདི་ཚོ་གা་ཕྱག་ལེན་ བཙོ་འཛིན་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་ཏཱ་ཏཱ་ཅིག་ཡོད་གི་མེད་པ། ངས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཤིག་གོ་ སོང་། ལྟག་པར་དུ་འདི་ནང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངོས་གནས་བྱས་ན་དེ་འདྲའི་མི་གལ་འགན་ངས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་གནང་གི་ ཡོད་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ནའང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གིས་ལས་བྱེད་ཀྱི་ གནས་རིམ་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་མཉམ་དུ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། མི་མང་གི་ཐོག་ལ་དེ་གལ་འགན་ངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྲུར་ ཡིན་ནའང་གངོས་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་མ་ཧོངས་པར་ཡིན་ནའང་དེ་ ཚོའི་རིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། མཐའ་མ་དེར་སྟོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ལའང་གཅིག་ ཞུ་རྒྱ་བྱུང་། ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྟན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་གྱིས་ད་ལྟ་ངའི་གা་རེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མཁྱེན་ཀྱི་རེད་བསམ་སོང་། དེ་ཡིན་ དུས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མ་དགོས་པ་བཏྱིས། ད་ལྟའི་ལས་བསྟོམས་འདི་འབྲི་གནང་དུས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱག་ལས་ མང་པོ་རེད། འབྲི་མཁན་དེ་མི་གཞན་ཞིག་གིས་བྲིས། ཕྱག་མཚན་རྒྱབ་སྐྱབས་མི་གཞན་དག་གིས་རྒྱབ་སྟབས། དེའི་ནང་གི་ གཞུང་འབྲེལ་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གནས་དགོས་རྒྱའི་གནས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ནང་ཞུས་ན་ Avoid གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་ཧོངས་པར་དེ་ཚོའི་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་མཁན་དང་། ནང་སྲིད་ ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ Research བྱེད་མཁན་ཚོས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དལ་མི་སྲིད་པའི་འཇོག་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་འདུག་ བསམ་བསམ་འདུ་བོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། ཡང་ཡག་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། འདི་གང་འདུ་ཡིན་ན་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གི་འདུག

འདི་བསམ་འཚར་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སྟོན་བརྗོད་གྱི་ངོ་བོའི་ཐོག་ལལ་ཆེར་རྒྱ་བ་ཉིད་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་གི་མ་རེད་ལ། དེ་བཞེས་ན་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེ་ཙམ་ཞུས་ནས་འཛོག་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྨྲི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སྨྲི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དལལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གོ་སྒྲབས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྟོམ་བགྲོ་གླེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་འདོད་བྱུང་། ཏི་ཧ་གང་ཡང་མེད། ཧོན་ཀྱང་འགོད་བསྒྲལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱ་དང་། བསམ་ཚུལ་འབུལ་དགོས་བསམ་བྱུང་། འགོད་བསྒྲལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་བསྟོམས་ནང་ལའང་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྟོན་མ་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་བདུན་པ་ལའང་སྒྲུབ་ཆ་མང་པོ་ཐོན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ལ། དཔྱ་ཡང་སྨྲི་འཐུས་ཁར་ཤས་ཀྱིས་བཏོན་གནང་སོང། གོད་ནང་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཁང་པ་བརྒྱ་རྒྱ་ལེ་སྒོར་དེ་རེད། དཔྱ་བར་དུ་ལེགས་བྱུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཕྱིར་དང་ཕྱེལ་ཀོབ་དེ་དག་ཚར་ཚར་པ་རེད། དེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱ་དང་། དཔྱ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་བདེ་སྐྱིད་གླེང་དང་མོན་རྩོ་རེད། དེ་ལས་ལྷོང་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་སྟོན་ལས་ཡོད། དེ་དང་ལྷན་དུ་ལོ་གཅིག་གཞིས་ཙམ་གྱི་སྟོན་ལ་ཕྱི་ལི་ས་གནས་ནས་སྟན་ཞུ་མང་པོ་ཞིག་བསྟེབས་ཡོང་བ་རེད། དེ་ལའང་ཤུགས་རྒྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་དེ་ད་ལྟ་འགོ་ཚུགས་པ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དེར་ཤུགས་རྒྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགོད་བསྒྲལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེར་ན་ས་གནས་ཕྱི་ལི་ལ་གོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་འདུག གོ་ཐོས་ལ་གོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་གོད་པ་གཏན་འཇུག་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཀྱང་ཁ་ཡལ་ཤོག་ལ་ཁ་ཕྱི་ལ་ཁ་ཕྱི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངོས་གནས་ཐོ་ལས་ཕྱི་ལི་ལ་ཁ་ཕྱི་ནས་ཚུགས་ཚོ་ནས་ནང་གཡར་གར་ལའང་ཕྱི་ལི་ལ་ཁ་ཕྱི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་ས་ཡིན། ཁ་ཕྱི་ལ་ཁ་ཕྱི་ལ་ཐ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་ས་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ཁ་ཕ་ཁ་ནས་ཕྱི་ལ་ཁ་ཕྱི་ལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་ས་ཡིན། ཁ་ཕ་ཁ་ནས་ཕ་ཡ་ཁ་ཕ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡ་ཡ་ཁ་ཕ་ཁ་ཤས་ཤིག

བརྡར་སྦྱང་སའི་ས་ཆའང་རེད། སྤྱོང་བརྡར་གཅིག་པོར་མ་ཡིན་པ་ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱའི་ཕྱག་རོགས་ཀྱང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། དེང་སང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ Competition འགྲན་བསྡུར་མང་པོ་ཡོང་དུས། ལས་ཀ་རགས་ཡ་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ད་འདུ་སོང་ཅང་དེའི་ཐོག་ལའང་ཕྱག་རོགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། བསམ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱིས་ནམ་རྒྱན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྟན་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་འགྲོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྟན་གནས་པར་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་གཞིས་ཆགས་ལ་སྟོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་སྐེར་གྱི་ཀུང་སེང་མོན་ཚྭ་ཐྱོགས་ལ་ཕྱིན་དུས། གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞིང་ཁ་བཏབ་བསྡད་པ་ཞིག་མཇལ་རྒྱ་བྱུང། དེ་ཡིན་དུས་དངོས་གནས་ཏ་ལས་པའི་ཡག་པོ་རེད་ལ་ཁོང་ཚོ་ལའང་ད་དུང་སེམས་ཤུགས་སྐར་བ་དང། མོན་ཚྭ་གཅིག་པོར་མ་ཡིན་པ་ས་གནས་གཞན་ཚོ་ལའང་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀྱི་རེད། སེམས་ཤུགས་སྐར་རྒྱའི་ཆེད་དུ་བྱ་དགའ་དེ་འདྲ་འབྱུལ་ཐུབ་ན་གཞན་ཚོས་ཀྱང་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་གཅིག་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ལགས་སོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པའི་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྟ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ནང་སྲིད་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་བསྡགས་བརྗོད་གནང་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཉམ་ཐག ཏྲན་འཁོགས། ཏྲས་གསོ་ཁང་འདི་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་ཟླ་མ་བཅོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཚོག་གིས་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་ལྟར་ཏྲས་གསོ་ཁང་གི་ཕྱོད་ཁང་གསར་སྒྲུན་ཞུ་རྒྱ། རྒྱུན་གྲོན་གྱི་འགྲོ་སོང་དང། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་ཟླ་མ་མཚོག་གིས་ཕྱག་རོགས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བ་འདི་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་རེད་ལ། ཞུ་དགོས་པ་ཡང་ཆགས་འདུག་དྲན་གྱི་ཡོད། དེ་དང་འདི་འདྲ་བའི་དགེ་ལེར། ཡུ་རུ་སྲའི་གཞིས་ཆགས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཐུ་གུའི་ཉལ་ཁང་དང་འཛིན་ཁང་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སྟོན་ཐུག་རྟགས་པ་འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཕ་མའི་འགྲྭམ་ལ་སྟེན་ཡོང་དུས། ཕ་མས་ལས་ཀ་ཅག་གི་ཅོག་གི་སྒྲུལ་ནས་སྟོན་སྟྲོང་ལ་དེ་ཅམ་ཀྱི་ཐུགས་སྟང་ཡོང་གི་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་མ་ཡིན་བའི་དོན་དུ་ཆུར་ལ་ཉལ་ཁང་བཙུགས་པ་རེད། ཐུ་དགོང་སྟོན་སྟྲོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐེ་ཚན་གཅིག་བཙུགས་པ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ། དཔེར་ན། ཐུད་ཕི་མའདའ་རིས་སྤྱི་འཐུན་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་འདི་ཚོས་ད་ལྟ་ཟླ་ཆེར་ ༡༠༠,༠༠༠ ལྟག་ཅམ་ཏུ་ལས་འགྲོ་སོང་གཏོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྟར་འཆར་ཅན་སྟོན་གྲྭའི་འཛིན་སྒྲོང་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་བསྡད་པ་འདིའི་ཐོག་ལ། ངས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ཐོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལས་ཤག་རེད། འདི་ཚོ་དེ་སྔ་ཏང་ཡག་པོ་

གནང་འདུག ཆུ་མཐུན་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་དང་མི་མང་མཉམ་རྩེ་ཀྱིས་ཐོག་ནས་ལས་འཚར་ལྷུགས་ཆེན་པོ་སྒྲིལ་དགོས་པ་དང་། དགེར་ན། Public Private Partnership འདི་ཚོ་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་བཞིན་པ་གཱིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་འཕྲུལ་རྩོལ་སྦ་ཚན་ཐོག་ལ་ཁ་སང་རོབ་ཅམ་ཞིག་སྤྱན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། འཕྲུལ་རྩོལ་སྦ་ཚན་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོར་ཆེད་ལས་པ་བསྒྲེས་ནས་ང་རང་ཚོའི་ནང་སྲིད་ལས་བྱེད་འཕྲེལ་ཡོད་དེ་འདྲ་མཉམ་དུ་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྤྱན་ཐོ་བཏོན་བཞག་པའི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་རང་གི་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་སྟངས་ཡོད་ལ་ཚུང་བའི་ཐོག་ལ། ཆེ་སའི་སྒྲོང་བཙར་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ལབ་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་འདིས་འཕྲུལ་རྩོལ་བཙོ་གྲ་འདི་ཚོའི་རིགས་ཉམ་ཆག་ཀ་རེ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། འདི་དེ་སྔ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཀ་རེ་རེད། ང་ལྟ་གནས་སྟངས་ཀ་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་ལས་པ་འདི་ཚོར་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདི་འགྲེལ་བཤད་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་ཁོང་རང་ཚོས་ཆོག་ཐོ་བཀོད་ནས་ས་གནས་ལ་མར་ཕྱིན་ནས་ཞིབ་འཚུག་བྱས་པ་དང་མཐའ་མ་སྟན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོམ་པ་དང་གོ་དེ་ས་གནས་སོ་སོ་ལ་འཕྲུལ་རྩོལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེར་ལས་བྱེད་ཡུན་རིང་ཅམ་ཞིག་གཞིས་ཆགས་རང་གི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་ཡོད་པའི་ཚོར་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་བསྡད་པའི་ལས་བྱེད་འགལ། ས་གནས་རེ་རེ་ནས་གཉིས་གསུམ་དེ་འདྲ་འདེམས་སྣྲུག་བྱས་ནས་ Pune ལ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་དགུ་བར་དུ་སྒྲོང་བཙར་སྒྲོད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་འདྲ་ང་ཚོས་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡིན། འདི་ཚོ་འདོན་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་གཅིག་ཀྱི་ལས་གཞི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྒྲོང་བཏང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཆོག་གི་འགྲོ་སྟངས་དང་བརྗོད་བྱ་བཀོད་སྟངས་འདི་ཚོའི་གནད་འགག་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་སེམས་འཛིན་གནས་གི་ཡིན། དེ་ནས་བཀྲར་འོས་སྒྲོང་འཕྲུས་གཞན་ཞིག་གི་ས་གནས་ཚུར་འཕྲོར་བསྡད་པའི་ང་རང་ཚོ་གོད་རིགས་ལ། ཕྱིག་འཛིན་ཐོག་ཡོད་ཀ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག ཆུ་མཐུན་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་ཕི་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ། ཕལ་ཆེར་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་སུམ་བཅུ་བཞི་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཤུས་པ་དེ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཤུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷོ་ཕི་རང་ལ་གལ་སྲིད་ས་ཆ་རག་གི་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ཉེ་འགྲམ་འདི་ཚོར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་འདྲ་གཏང་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཤུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་བང་རིམ་ཆ་ཚང་ཡོད། ངས་སྔོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་རིང་བཀའ་ཤག་སྒྲབས་ ༡༥ པ་འདི་མ་འཁྱོར་གོང་ལ། གང་ཐུབ་ཀྱིས་གང་ལྟར་ཁོང་རང་ཚོས་བྱས་སོང་བས་ཞིག་དང་། ང་ཚོས་བྱས་པ་ཡིན་བསམ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག གང་ལྟར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་འདོད་པ་ཁེངས་རྒྱ་ཡོང་བ་ཞིག་འབད་བརྩོན་ཤུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་སླར་ཡང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ང་རང་ཚོས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱིས་འགོ་རིགས་གཅིག་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་དེ་སྔ་ཕན་ཆད་བོད་ནས་ཆུ་རོལ་མཁན་ལ་སྒོད་ཁང་གསར་སྐྲན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཏ་ཅང་མ་ཐུན་འགྱུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཆུ་མ་ཐུན་ནས་འདི་ཚོ་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར། བཀའ་ཤག་གི་ས་སྟན་ས་ཞིང་ཤུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དམ་འཛིན་ཤུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་

Nelamangala གོང་དུ་ཞུས་པ་འདི་རེད། སྟོན་མ་ང་རང་ཚོའི་སྟེ་ཚན་ཁག་མང་པོ་གཅིག་ནང་ལ་ལས་རིགས་འདྲ་བོ་འདྲ་བོ་མང་པོ་ཞིག་དབལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་ Overlapping མང་པོ་ཞིག་སྟེ་ཚན་པར་ལ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆུ་ར་ལ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆེམ་བཟོ་ཁང་ཡིན། ཁྱང་མ་འཕྲོལ་པོ་དང་ཚགས་ཆུ་དང་པོ་དེ་འདྲ་ཤ་ལམ་བསྟོན་རྒྱ་མེད་པ། དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ཉིས་ལྡན་མ་ཡིན་པར། སྟེ་ཚན་གཅིག་གི་ནང་པར་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཟེར་ནས། བར་ལམ་ཆེད་ལས་པའི་སྟན་ཐོའི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཀོད་པ་རེད། བོད་ལྗགས་ཁྱིམ་སྟོའི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཚོག་མར་ཕེབས་རོགས་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་དེའི་ཐོག་ལ་ཟབ་སྤྱོང་ཉིན་མ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ལུལ་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཟླར་ཡང་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མར་གཏན་འདྲེན་ཞུས་ནས། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྩལ་སྤྱ་ཀྱི་རིམ་པ་གནང་སྟེ། བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཚོག་ནས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་འདི་ Nelamangala ལ་འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་འཛུགས་མི་དགོས་པར། དེའི་ནང་སྒྲ་བཟོའི་རིགས་དང་། གང་ཡོད་པ་འདི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་མེ་ལ་ཀུའི Selakui ལ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་གང་ལྡར་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཐོན་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ ITI རང་གི་ལག་འཁྱེར་དང་། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་རག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ལག་འཁྱེར་འདི་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས། ཐོན་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ལས་ཀ་རག་རྒྱར་གོ་སྒྲབས་བཟང་བ། དེ་འདྲ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས་བོད་ཁྱིམ་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་འདིའི་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་གནང་ནས། ང་འོ་ཕྱི་བླ་ ༥ པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའི་ནི་ལ་མ་ལྷ་ལ་ Nelamangala ཆ་ཚང་རིམ་པའི་ཕར་བླ་སྒྲིལ་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ང་ཚོས་རྩ་བའི་སྤྱོང་བཤད་མང་པོ་ཞིག་ཟླས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤྱོང་བཤད་ཟླས་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དེ་སྔ་ང་ཚོས་ནི་ལ་མ་ལྷ་ལ་ Nelamangala ནས་སྤྱོང་བཤད་ཟླས་བཞག་པ་དེའི་ལས་ཀའི་ལས་མཚོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ ༦༤ """ ༢༠ དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། མི་ ༡༠༠ ནང་ལ་སྟོབ་སྤྱོང་སྦྱང་ཡོད་ན། ༦༤ ཆ་ཚང་ལ་ལས་ཀའི་གོ་སྒྲབས་རག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། Job Placement ཆ་ཚང་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་རང་གིས་ཐོག་ནས་གཟིགས་རྟོག་གནང་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སེ་ལ་ཀུའི་ཕར་བླ་སྒྲིལ་བ་ཡིན་དུས་དེ་ལས་སྒྲ་ངལ་སངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ནི་ལ་མ་ལྷ་ལ་ནས་སྤྱོང་བཤད་ཐོག་བཞག་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་ང་རང་ཚོའི་བོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྤྱོང་བཤད་བྱས་ནས་ཐོག་ཡོང་བའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་རང་གི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་མ་ཐུན་འགྱུར་གা་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། མི་མང་ཐོག་ནས་ཀ་རེ་གནང་དགོས་པ་རེད། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་སེམས་ཤུགས་སྤར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་གིས། དབེར་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་མཇོས་བཟོ་ཁང་རེད། དེ་འདྲའི་རིགས་འཛུགས་སྟོད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་གཞི་རྩའི་སྟོང་བཤད་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། མ་རྩ་མ་འདང་ནས་སོ་སོས་གཅིག་བྱེད་དགོས་དགོས་པ་ཡིན་ནའང། མ་རྩ་མ་འདང་བ་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་གཞོན་སྐྱེས་བོགས་གཏོང་ལས་གཞི་ཞེས་དེའི་ནང་ལ་འོ་རེ་ཝ་ལ་ཕལ་ཆེར་འབྲེལ་བ་ཐུབ་དང་ཉེ་ཤུ་ཞིག་བོགས་ལས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཅང་བ་གཞིར་བཟུང་གིས་བོགས་མ་ལེན་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ན་གཞོན་སོ་ནམ་ལ་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་རྒྱ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ར་འཛིད་བསྡད་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་གཞོན་སྐྱེས་ ༥'''༧༠ དེ་འདྲ་མཉམ་རྩོ་བྱས་ནས་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་གནང་མཁན་དེ་ཚོའི་

རིགས་ལ་ཆ་བཞག་ནས། སྒྲིད་ཀ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བོགས་མ་ལེན་གཏོང། ཡང་སྒྲིད་ཀ་ཕྱང་ཕྱང་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་བོགས་མ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཚོ་བཏང་ནས། ད་ལོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ན་ཞིང་དགོངས་འཚར་སྤ་ཕྱི་མང་པོ་བྱུང་པ་ཡིན་དུས། སོ་ནམ་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོ་སྣང་དང་དབྱིངས་བསྟེན་པ་ལ། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་གཟེངས་རྒྱས་འབྱུལ་རྒྱ་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུ་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་འདི་ཚོའི་རིགས་འདི་ལོ་རྒྱས་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལ་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བཟོས་ནས། ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢ ཉིན་མང་གཙོའི་དུས་ཚེན་ལ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ནས་འབྱུལ་རྒྱའི་ལས་སྲོལ་གཏོང་པ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོགས་མ་སྟོང་རྒྱ་དང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱ་དེ་དག་བཟང་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱ་མཚན་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་དུ་ཡོང་གི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་དེ་དུང་དེ་ལས་མང་དུ་ཡོང་རྒྱ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྒྲི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྒྲི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐོག་མ་དེར་ཐུག་སྒྲོལ་ཚོས་གསུངས་པ་དེར་གནད་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དང་པོ་དེར་ཉེ་ཆར་སྒྲི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་ས་བགོས་གནང་བ་ནང་བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འཚམས་གཟེགས་ལ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཅ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་གནང་སོང་བས་ཐུག་སྒྲོལ་ལགས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་དང། གནད་དོན་གཞན་དེ་གསར་འགྱོར་གྱི་ཕྱོད་ཁང་དེའི་སྐོར་ལ་རེད། དེར་རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཚང་མས་དེའི་སྣང་ལ་དགོངས་ཚུ་ལ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ནང་བཞིན་ཕྱི་ཡིར་འཚར་གཞི་ཞིག་ཕྱིར་ཏུ་ཐུག་ཡང། ཐུག་པར་ཏུ་ཁ་ལྟ་དཔལ་ལ་ཡོད་ནའང་ཁ་ཤས་ཀ་ལའི་ཁུལ་ལ་ཡིན་ནའང་དགོངས་པ་ཅིས་པར་དུ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། དེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་མིག་འཕྲུལ་བསྟན་པ་ནང་བཞིན་བྱས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱར་དཔེར་ན། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་བྱང་ཆེ་ Mike Pompeo མཚོག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བཀའ་བློན་དང་དམིགས་བསལ་བཀའ་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་དེར་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་པ། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མཐུག་གཙོ་ཆེ་ཞིག་ཕྱི་ཏུ་ཐུག་ཡང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་གཅེ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཅོད་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་མཐུག་གཙོ་ཆེ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ན། གཅིག་གནང་སོང་ཞེས་ལབ་ནས་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་མེད་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ས་

གནས་ས་ཐོག་ལ་མཇུག་གཅོད་ལྟ་བུ་དེ། གང་འདྲ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་གནད་དོན་གཅིག་དེ་ཡིན། གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ལ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་སྒོར་ལ་ཡིན། ངས་ལོ་དགུ་ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། དེའི་གཡས་གཡོན་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ང་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཇི་ཚར་གོ་ཐོས་ཤིག་ལ་ད་ལྟ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་དེ་སྤྱི་བཏང་དམིགས་བསལ་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཏེ་མ་ལ་ཡའི་རིགས་བརྒྱད་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་རོགས་པའང་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོའི་ནང་ནས་ཏོག་ཙམ་བློ་ལྡན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་བསྟེན་བསྡད་ཀྱི་འདུག ངེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྤྱི་བཏང་དེའི་གཡས་གཡོན་ཀྱི་ས་ཆར་གཞུང་ལམ་ཞིག་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། གཞུང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆས་གསོ་ཁང་གི་མ་ཏི་ལྟ་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གཏོར་སྐྱོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོག་གི་མེད་དམ་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འདུག ངེ་ཡིན་དུས་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ། གཞུང་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་འཚར་གཞི་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། གལ་སྲིད་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན་མ་ཏི་ལྟ་ཁང་དེར་གཏོར་སྐྱོན་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དེ་བཀའ་འདི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གཉིས་པ་དེར་སྤྲོན་མ་ནས་འཚར་གཞི་ཡོད་ཀྱང་དམིགས་བསལ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་དེ་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་མིང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། Himalayan Social Welfare Society ཞེས་པ་དེ་འདྲའི་མིང་ཞིག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཡོད་དམ། དེབ་སྐྱེལ་དེ་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་མིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་ས་ཁང་དེ་ཚོ་སྟེར་གྱི་མིང་ལ་ཡོད་དུས་མཚམས་རེ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕྲད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་ལ་རྒྱས་མངའ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྤོག་ར་གློ་སྒྲིག་གི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོའི་མིང་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་མང་གི་སྡོད་ཁང་ཞིག་མར་བཤིག་ནས་ཁང་པ་རྒྱ་ཀ་དུས། དེར་འགོག་རྒྱུན་འཕྲད་ནས་ལོ་གསུམ་བཞི་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་དེ་རྒྱ་ཀ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེབ་སྐྱེལ་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཚགས་བསྡད་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ལ་ངས་ཚོས་འཛིན་ཀྱི་མི་འགོར་དེ་ཡང་ནན་བསྐྱར་ནན་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་བཀའ་ལན་དེ་དངོས་གནས་སམ་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་འདུ་ཞིག་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག ངེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ཇི་ཚར་བལ་ཡུལ་ཚོས་འཛིན་ཁུལ་ལ་འོས་བསྡུ་ཞིག་བྱས་པ་རེད། འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་བརྒྱད་རིམ་དེའི་ནང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་མི་འགོར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ངེ་མར་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ངེ་གང་ཡིན་ཞེར་ན་དབྱས་གཙང་གི་མི་འགོར་དེ་ ༢,༥༧༩ ཚགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག མདོ་སྨྱོད་དེ་ ༡ཀ་ཅ་ དང་། མདོ་སྨད་དེ་ ༧༧༨ བྱས་ནས་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༣,ཀ་༢།༥ དེ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཏྲེལ་ཐོར་ལོན་པའི་མི་འགོར་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཚགས་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱི་ཚོས་འཛིན་མི་འགོར་གསུངས་བསྡད་པ་དེ་ ༣༥༥༠ ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ངས་བྱ་བ་ཞུ་རྒྱ་དེ་ལོ་གཅིག་དང་བཅོ་བརྒྱད་བར་ཀྱི་མི་འགོར་དེ་ ༢།༥ ལས་མི་འདུག་པས་དེ་འདྲ་རེད་དམ། ཚོས་འཛིན་མི་འགོར་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པ་དེ་དང་། ལོ་གཅིག་ནས་བཅོ་བརྒྱད་བར་ཏྲེལ་ཐོར་མ་ལོན་པའི་གྲངས་ཚད་དེ་ ༢།༥ ལས་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་འདི་འདྲ་རེད་དམ་ཞེས་དང་། མཉམ་དུ་

ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ་ཆོས་འབྱོར་གྱི་མི་འགོར་ ༣,༥༥༠ ཐམ་པ་ཡོད་ན། ས་ཡོམ་གོད་ཆགས་སྐྱབས་སུ་འགས་སྡོན་མ་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་བསྡད་པ་དེ་རེད། མི་གྲངས་ ༩,²༥,ལ་དངུལ་སྦྱད་ཡོད་པ་རེད། མི་གྲངས་ ༧,㇔㇓㇕,འཕར་མ་སྦྱད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོས་འཛིན་གྱི་མི་མིན་པ་ཞིག་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་རྒྱ་འཛིན་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་དང་། དགེར་ན། བལ་ཡུལ་ཅིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁྲངས་ནས་མི་འགོར་མིན་པའི་མི་ཞིག་ལ་སྦྱད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གཟིགས་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད། རྒྱ་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཅིས་ཞིབ་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་བས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དངུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ༧,㇔㇐㇐,㇐㇐㇐ ནས་ ㇔,㇐㇐㇐,㇐㇐㇐ བར་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་གསལ་ཡོ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་ཏི་བ་དེ་ཡང་ནན་བསྐྱར་དུ་བསྐྲེལས་བསྡད་པ་ཞིག་རེད་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་དེ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྲིད་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ཚར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་དུས། ཡང་བསྐྱར་ཏི་བ་འདི་རྒྱལ་གོ་སྐྱབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གྲོས་ཚོགས་རྗེས་མ་ཞིག་ལའང་མ་ཁྲེར་རང་ཁྲེར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་དེར་གསལ་ཡོ་ཞིག་བཟོ་གནང་རོགས། དྲང་ཡོར་ཞུས་ན་བསྐྱར་བློས་ཡང་བློས་སླང་འདོད་མི་འདུག་པས་སླང་མི་དགོས་པ་ཞིག་གནང་རོགས། ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་ཤང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་པའི་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ། དེ་རིང་གི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་ནང་སྲིད་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འདུ་འཛོམས་གནང་གི་ཡོད་ས་རེད། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲར་འོས་སྲི་འཐུས་ལགས། སྐྱར་མ་བཅུ་ཟིན་སོང་། **བཀྲར་འོས་སྲི་འཐུས་ལགས་ནས།** མཇུག་བསྡུས་ཀྱི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་འཚར་འགོད་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ དེ་ཡིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱ་ཡིན་གསུངས་སོང་། ཆོས་འཛིན་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གིས་ཀྱང་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཚར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁོང་མ་འོངས་པར་ཟབ་སྦྱོང་དེར་གཏན་འཛིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གསར་པ་དེར་དེའི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཐོག་པ་ཡིན་ན་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་པར་ཆ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

སྲི་འཐུས་དགོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས།

སྲི་འཐུས་དགོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྲིག་འཛིན་གནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཕྱི་ལོ་ ㇔㇐㇗-㇔㇐㇗㇘ ཡི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྟོས་སྲིང་བསྡུས་འདི་འགྲོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་བསྟོས་རེད། སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཏི་བ་རེད། ཚང་མ་ཅ་ལས་པའི་ཡག་པོ་གནང་འདུག ཕྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ཟེ་ཞིས་ཆ་ཞུ་རྒྱ་དང་། གང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ངས་པར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་འདུ་གོ་ཡིན་ན་མི་རབས་ཆུན་པོ་ཚོའི་ཆུས་གསོ་ཁང་

འདི་ཚོ་དབེ་གསེས་ཕྱི་རྒྱ་རེད། ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱ་རེད། དེ་ནས་སྐྱོ་བོ་དེ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སྤྱོར་རྒྱ་རེད། དེ་རིང་ལས་བསྟོམས་
ནང་ལ་ཅ་ཅང་ཡག་པོ་བྱེས་འདུག་ལ་ཡག་པོ་གནང་འདུག་ དེ་ལ་སྟེང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། གང་ལགས་ཟིར་
ན་ང་རང་ཚོ་དེ་འདའི་ཁྱད་རྫོག་རྫོག་བསྡུད་རྒྱ་ཡོད་པ་དེ་མི་རབས་ཆན་པ་ཚོས་དང་པོ་བཅན་བྱོལ་དུ་ཡོང་དུས། ངོ་ཤེས་པ་གནས་
དང་ས་མ་གཏོགས་མེད་ནས་ངང་ཀཱའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཁྱད་རྫོག་བྱས་ནས་བསྡུད་རྒྱ་ཡོད་པ་འདིའང་མི་རབས་
ཆན་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་ཐུགས་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཆས་གསོ་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་ཆན་རབས་དེ་ཚོར་ཅ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག ཆ་འོངས་པ་ལའང་ཐུ་མཐུད་ནས་འདིའི་སྒང་ལ་ནང་
སྲིད་ཀྱི་ལས་བྱེད་གཅིག་ཡོད་ན་གཉིས་བསྐོ་རྒྱ་དང་། ལས་བྱེད་གཉིས་ཡོད་ན་གསུམ་བསྐོ་ནས། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྐོར་
ར་རྒྱག་དགོས་རྒྱ་དེ་ཅ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔེ་ཡག་པོ་གནང་འདུག ཐུ་མཐུད་ནས་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ད་ལྟ་ཐུག་སྒྲིལ་ཕྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཚར་སོང། བོད་ནས་ཕྱི་ས་
བསྒྲེས་པའི་གས་འབྱོར་ཚོར་སྟོད་ཁང་བརྒྱ་རྒྱ་དེ་རེད། དེ་ས་ཕྱོགས་གང་ནས་སྟན་ཞུ་གা་ཚོད་བསྒྲེས་མེན། ང་ཚོའི་གྲོས་
ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་ལ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱིས་སྟན་སེང་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ཕྱི་ར་བཏང་ང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདིའི་སྒང་ལ་
ཡང་ནན་བསྐྱར་སྟོན་ཞུས་བསྟད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་བའི་སྟོད་ཁང་གསར་པ་བརྒྱ་རྒྱ་ཚོགས་ཆུང་དེ་འདྲ་འདུག
ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཡང་ཕོ་བརྒྱབས་ཀྱི་ཡིན་ནམ་ཟེར། ངས་ང་ཕོ་འགོད་ཀྱི་མིན་ལབ་པ་ཡིན། ངས་ཕོ་བཀོད་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་
ལ་བཤད་བསྟད་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ལ་ཁང་པ་རགས་རྒྱའི་ཆེད་དུ་འདུ་བོ་ཆགས་ས་རེད། ངས་ཕོ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་བཀོད་མེད། ཡིན་
ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སྟོད་ཁང་རགས་རྒྱ་དེ་ཅ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་དང་། གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་བསྟད་འདུག བོད་ནས་
གསར་དུ་འབྱོར་བའི་གནས་སྟངས་འདི་བཀའ་ཤག་རིམ་པའི་རྒྱབ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ལྟ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ལ། བོད་ནས་ཆུང་ཡོང་རྒྱའི་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོ་བོད་ལ་ཕར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ངའི
གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཡོད། ངའི་སློབ་གྲྭ་གཅིག་པའང་མང་པོ་ཡོད། ངའི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་མང་པོ་ཡོད། མང་པོ་གཅིག་ཕར་བོད་ལ་
བཏང་ཚར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་འདིའི་སྒྲབས་ལ་ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་ཡོང་རྒྱ་དེ་ཚོར་སྟོད་
ཁང་བརྒྱ་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་སྲིད་བྱུས་འཛིན་པ་རེད། སྟོད་ཁང་བརྒྱ་གི་ཡིན་གསུང་བ་གནང་བཞིན་སྟོད་ཁང་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། ད་དུང་མ་འོངས་པར་བརྒྱ་རྒྱ་ལྷག་བསྟད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཀྱིས
བཀའ་གནང་བ་བཞིན། བཀའ་ཤག་འདིས་ལས་ཡུན་མ་འཐུར་སྟོན་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱ་ཡིན་གསུངས
སོང། དེ་ཅ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག རྟེས་མ་ད་དུང་ལོ་ ༡༥'''༢༠ ནང་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ན། ཁང་པ་ནང་ལ་སྟོད
མཁན་མེད་པ་ཆགས་ས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བསྟད་ཀྱི་ཡིན། ང་ཚོར་ཁང་པ་རྒྱ་གར་གས་ལབ་ཡོང་རྒྱ་འདི་ང་ཚོར་སྟོབས་པ་སྐྱེས
དགོས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཅང་མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའི་སྒང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས
གང་མཁྱོགས་མཁྱོགས། དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་གི་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་འདུག དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྟན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད
ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་ཆགས་སྒ་བརྟན་དགོས་རྒྱར་མི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མི་དགོས་རྒྱ་ལ། མི་བཞག་སའི་སྟོད་ཁང
རྒྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ཐ་རམ་ས་ལ་དང་ཕྱི་ལི་གཡས་གཡོན་བརྒྱབས་ན་ས་ཆ་རག་གི་མི་འདུག ང་འདྲ

པོ་ཞིག་གིས་པར་ལྟ་ཡོད་དུས། རྒྱལ་ས་ཆེ་ས་དང་ས་ཆ་གོང་ཆེ་ས་ད་ལྟ་སྒྲིར་ཕི་ཕི་གྲོང་རྡལ་དང་མོན་ལྷོ་ལ་གསར་འབྱོར་སྤྲོད་ཁང་བརྒྱབ་བཞག་པ་ནང་བཞིན། ཁང་པ་གླུ་བཞི་དེ་འདྲ་ཙ་བ་ཉིད་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ཡོང་གི་ཡང་མ་རེད། ཁང་པ་ཐོག་བཙེགས་བཞི་ལྟ་དྲུག་བདུན་དེ་འདྲ། མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལ་ག་ཚོད་རྒྱག་ཆོག་ནཱང་བརྒྱབ་ནས། ཁང་པ་རིང་པོ་དེ་འདྲ་བརྒྱབས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་གོང་ཀྱི་གསར་འབྱོར་དེ་ཚོའི་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་གནང་བཞིན་བརྒྱབ་ན། དཀའ་ངལ་ཁ་སང་ཐུག་སྒྲིལ་སྒྲི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། འདིའི་ཁང་པ་འདི་གར་འཐེན་བཞག ཚུར་འཐེན་བཞག ཡར་འཐེན་བཞག མར་འཐེན་བཞག་ལབ་ཀྱི་འདུག ག་རེ་ལབ་ནས་མི་ཚང་མས་ས་ཆའི་སྣང་ལ་ཁང་པ་རྒྱབ་རྗེས་ཁང་པའི་སྣང་ཁང་པ་རྒྱག་དགོས་པའི་གནད་འགག་དེ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་མ་ཡིན་བ་ལ་ཁང་པ་ཐོག་བཙེགས་བཞི་ལྟ་དྲུག་བདུན་དེ་འདྲ་བརྒྱབ། ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་ལ་མི་ཚང་དྲུག་བདུན་བསྡད་རྒྱ་ཡོད་པའི་མཐུན་འགྱུར་དེ་འདྲ་སྣུན་ན། དེ་བཀའ་ཤག་གིས་མ་མཁྱེན་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གལ་སོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ནས་ཌི་བ་གཅིག་ལ་Nelamangala ལག་ཤེས་བཟོ་གྲ་སྒྲོང་བཏར་ཁང་འདི་སྟོན་མ་སོང་དུས་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ དེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་དེ་ལས་ཡག་པར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་བསྡགས་བརྗོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་Nelamangala ས་ཆ་ཏ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག Bangalore ཡི་རྒྱལ་སའི་འཁྲིད་ལ་ཁེལ་འདུག རིམ་པས་རྒྱལ་ས་ཆགས་དེས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཚང་མ་ཡུལ་མི་རེད། ཡུལ་མི་རྒྱང་རྒྱང་གི་བསྐོར་བསྡད་འདུག ས্ক্রས་དེར་ལབ་ཀྱི་འདུག ཕ་གོར་གྱང་འདི་ཡུལ་མིས་ཚུར་གཏོར་ཡོང་བ་རེད། སྣང་གི་འདིའང་ཡུལ་མིས་གཏོར་གྱི་ཡིན་ལབ་ཀྱི་འདུག དེའི་ནང་རྣམ་པ་ཆོས་ཆ་ཤས་འདྲ་བོ་ཞིག་དང་། ང་རང་ཆོས་ལས་འཚར་འདྲ་ཞིག་ཚུར་བསྒྲིག་མ་ཐུབ་ནས་ས་ཆ་འདི་དེ་ལྟར་བཞག་པ་ཡིན་ན། རིམ་པས་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཐུད་རྒྱུའི་ཉིན་ཁ་འདུག འདིའི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ཆ་ཤས་གা་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ལས་བསྟོམས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢༨ ནང་ལ་ཐུག་གསོ་སྟེ་ཚན་ནང་བ་ཐུག་ས་ ༡༤ དང་བཅུ་ ༢᐀ ཡོད་ལབ་འདུག འདི་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་ཞིག་མཐོང་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བ་ཐུག་ ༡༤ ལ་བཅུ་ ༢᐀ སྐྱེས་འདུག ཐྲི་བཏང་བྱས་ན། ང་གོང་ནས་བསྐྱེས་པ་ཡིན། ང་ཚོར་འཇི་ ༥᠐ ཙམ་ཡོད་ན་བཅུ་ ༧᠐ ཡོད་ལབ་ནཱང་ཏང་སང་གི་རེད། བ་ཐུག་དང་འཇི་དེ་ཚོའི་འགྲོ་ལྷུང་ལ་སྣུན་མ་དང་ཡར་མ་ཟེར་ནས། ལོ་གཅིག་ལ་བཅུ་སྐྱེས་མི་སྐྱེས་བསྡད་པའི་གནས་ལྷུང་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེཡང་བཅུ་དེ་ལོ་གཉིས་པ་ཆགས་ནས་བཅུ་ལབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལཱའང་མིང་གཞན་པ་ཡོད་པ་རེད། ན་ཞིང་ལོའི་བཅུ་ལབ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད། ཡང་མིན་ན་དེ་འདྲ་བོ་བ་ཐུག་ ༧᠐ ལ་བཅུ་ ༢᐀ སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཏ་ཅང་མགྱོགས་པོ་ཐུག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བོ་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དེ་གཱ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། དེའི་སྣང་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཎ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྒྲི་འཐུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག

དབལ་ལྷན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།

དབལ་ལྷན་ཆོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཚར་འདི་རྩ་བའི་བོད་ནས་ཚུར་འདྲོར་སྤྲོད་མཁན་ཆོར་སྤྲོད་ཁང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཤ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། བསྐྱར་བློས་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཆོས་མྱ་མ་ཐུད་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་མྱས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་ཀྱི་ཡིན། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟིར་ནང་འདུ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ང་རང་ཆོ་ལས་ཀ་གང་བྱས་ཡོད་པ་དེ་མང་ཆོགས་ནང་ཏ་ཅང་གསལ་པོ་ཞིག་མངོན་ཐུབ་ཀྱི་མེ་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། མངོན་དགོས་རྒྱ་ལས་ཀ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མངོན་མེ་དགོས་པའི་ལས་ཀ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདི་ཆོའི་རིགས་འདི་རེ་རེ་གཞིན་གསལ་བཤད་ཞུ་ཐུབ་པ་མེ་འདུག མངོན་མེ་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་འདི་ཕལ་ཆེར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ཀྱིས་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་རོགས་སྐྱོར་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཆོའི་ཐོག་ལ་མཇུག་གཅོན་གা་རེ་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འདི་རེད་འདུག ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདི་ཞུ་ལུགས་ཞུ་སྟངས་གা་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས། ང་ཆོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གནང་མཁན་ཏ་ལམ་བྱུང་མ་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདི་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་ཀྱི་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ཚེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་ལ་ཏི་མ་ལ་ཡ་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོས་གང་ལ་གང་འཚམ་བློ་ཐམ་བྱ་ཀྱི་ཞིག་ལ། དེ་ནས་ཡར་གཞུང་ལམ་ཞིག་ཀྱི་བསྐྱེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་བཏང་བ་ཡིན་ན་གཡས་གཡོན་ལ་མ་ཏི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཤིག་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར། འདིའི་སྐོར་ལ་ས་གནས་ནས་ཡར་སྟན་སེང་གང་ཡང་ཞུས་བྱུང་མ་སོང། ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་ཀྱི་ཡིན། བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདི་བཤིག་ཀྱི་དང་། བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ལས་འཚར་འདྲ་གา་རེ་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཆོར་གཅིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ས་གནས་ལ་མར་བཀའ་གནང་ཆོག་གི་རེད་དྲན་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཆེ་རིང་ཆས་གསོ་ཁང་འདི་སྟོན་མ་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་ཀྱི་ལས་འཚར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ད་ལྟ་གা་རེ་ཚགས་བསྡད་པ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་སོང་སྟེ། འདི་ད་ལྟའི་ཚར་གা་འདྲ་ཚགས་ཡོད་མེད་དས་འདིར་ཞུ་ཆོད་ཐེག་གི་མི་འདུག་སྟེ། རྗེས་མ་བསྐྱར་དུ་སྟན་སེང་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་ཀྱི་ཡིན། གོས་ཆོགས་འཚར་ཅན་བསྟེན་བསྡད་ཀྱི་དེ་ཆོས་འཛིར་ཀྱི་མི་འབོར་འདི་རེད། འདི་ཆོའི་རིགས་འདི་ད་རང་གིས་དྲན་ཀྱར་ཀྱ་ཀྱུག་ཐལ་འཚུབ་ཡལ་ཚར་བའི་ལེ་ཁ་ཞིག་ཡིན་དྲན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། རེད་དེ་ཀ་ཀྱུག་ཚར་བ་རེད་དེ། ཐལ་འཚུབ་ད་དུང་མ་ཡལ་བར་ལྷག་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཚགས་འདུག ངན་གཅང་གི་མི་གཅོད་ཡོད་པ། མངོ་སྟོད་ཀྱི་མི་གཅོད་ཡོད་པ། མངོ་སྨད་ཀྱི་མི་གཅོད་ཡོད་པ། དེའི་ཆོའི་གྲངས་འབོར་དེ་གསུངས་སོང། ༧ ནས་ ༧༥ བར་དུ་སྟེབ་མཁན་གྲངས་ ༢᠄᠔ ཙམ་མ་གཏོགས་མི་འདུག དེའི་ཁྱད་པར་གা་འདྲ་ཞིག་ཥོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། སྐབས་དེར་ས་ཡོམ་གྱི་ཆྱེན་པས་མི་འབོར་གྲངས་ ༧᠓᠓᠐ ཙམ་ཞིག་འཕར་མ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཉང་མཐར་འབྲུམ་ ༧᠔ ནས་ ᠓᠐ དེ་འདྲ་འཕོལ་པ་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། འདི་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཚགས་སྤྲད་པའི་སྒང་ལ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཆོགས་གཙོ་དང། ད་ལྟ་བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཏྲི་བ་གནང་མཁན་ཆོགས་གཞོན་གྱི་ལས་འགན་འཁུར་བའི་ཐོག་ལ་ཡར་འཚར་གཞི་ཕུལ་གནང་སྟེ། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་མར་གནང་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཚགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁྱད་པར་རྒྱ་གར་སྟངས་དང་འདི་ང་

ལ་ཡར་དྲི་བ་བཏང་མ་ཡོང་བར། དྲི་བ་གཏོང་མཁན་རང་གིས་སྤྱ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱས་ཆ་ཚང་མཁྱེན་དགོས་ཀྱིས་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཚོགས་ཆུང་འདིས་ཚོགས་གཞོན་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་བྱ་དེ་བ་མང་པོ་བཏང་ནས་དོན་དཀྱ་མ་འདུ་བ་གསར་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་མི་འདུག ཡར་འཚར་གཞི་ཕུལ་བ་ལྟར། འདི་ཚོའི་རིགས་འདི་གང་ཕུལ་བ་གཞིར་བ་ཟླང་གིས་ཨ་ནི་ས་བཙོས་པའི་ཟམ་པ་སྒང་ལ་ཨ་ནི་ཕེབས་རྒྱ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་འགྲོ་ཕྱ་འཕྲི་གནས་སྟངས་ཆགས་གྲབས་ཡོད་མེད་ཀྱང་ཞུ་ཕྱབ་པ་མི་འདུག ལས་འཚར་འདི་ས་གནས་ནས་ཡར་ཕུལ་བའི་འཚར་གཞི་གཞིར་བ་ཟླང་གིས་བཀའ་འཕྲིལ་སྤྲོད་པའི་ལས་འཚར་ཞིག་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ། ཕྱགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བ་ཆ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག འཚུག་ཅམ་བཞུགས་རོགས་གནང།

སྤྱི་འཕྲས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག བཀའ་ལན་འདི་གསལ་པོ་ཡོང་གི་མི་འདུག རྒྱ་མཚན་ནི་དེའི་ཐོན་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཚོག་ལའང་ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ལས་རིམ་བ་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག་གིས་གསུང་བ་གཞིར་བ་ཟླང་བྱས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ནས་ཡར་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྒྲོག་ལྟངས་ཞུ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་རང་ནས་མར་བཀའ་རྒྱ་གནང་བཞག་པ་ཞིག་རེད་འདུག ས་གནས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་ལ། སྐབས་དེའི་གྲོས་ཚོད་བཟོ་སྐབས་ང་ཡང་མི་འདུག ངས་མཚན་རྟགས་འབྱལ་རྒྱ་བྱང་མི་འདུག་ཅེས་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བ་ཆ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཚོག ཐུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་འཁོར་ལྡ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་མཚོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ས་གནས་ནས་ཡར་ལས་འཚར་མ་ཕུལ་བ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འཚར་བཟོས་ནས་བཀའ་འཕྲིལ་གནང་བཞག་པ་ཞིག་ཡོང་མི་ཤེས་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ལ་མི་འགོར་གཅོད་ཡོད་པ་རེད། མགོན་གོང་ཆག་གཅ་རེ་བྱུང་བ་རེད། དོ་ཕོག་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་འཆི་དོ་ཕོག་གཅོད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཚར་འདི་ཆ་ཚང་ས་གནས་རང་ནས་ཡར་ཕུལ་བཞག་པའི་ཐོག་ལ། གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ལས་སྟོན་གཅིག་བྱས་ན་བཀའ་ཤག་ནས་མར་ཕུལ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདི་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་གཉིས་པ་

དེར་ཨ་རིའི་ནང་ཨ་རིས་རོགས་དཏུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཐམ་པ་དེ་བལ་ཡུལ་གྱི་ནང་ལ་ཏཱ་ཏཱ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པལ་ཆེར་ཏྲི་བ་གཅིག་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོའི་གནས་བབས་ལ་གཟིགས་ནས། ཐྱི་ཡོངས་ཨ་རིས་ལས་འཚར་ནས་དངོས་པོ་གང་རགས་གྱི་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཐམ་པ་དེ་བལ་ཡུལ་ལ་གསོལ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལན་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཟེར་བ་འདི་ས་གནས་ཀྱིས་འཚར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་འབྱུལ་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ༥༠"༨༠ རེ་གྲངས་ཀྱི་ང་ཚོས་འཚར་གཞི་འབྱུལ་སྟངས་དང་དཏུལ་ལེན་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་རྒྱ་བ་རང་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་འཚར་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་ཁོ་རང་ཚོའི་དཏུལ་གནང་དགོས་རྒྱའི་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་དང་མ་ཐུན་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ནམ། འཚར་གཞི་ཕུལ་ཚད་ཚང་མའི་སྒང་ལ་དཏུལ་རགས་མ་རགས་ཟེར་བའི་རིགས་དེ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་རིགས་འདི་འཚར་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འབྱུལ་ཐུབ་རྒྱའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་ས་ཁུལ་ཁག་གསུམ་ལ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནས་བལ་ཡུལ་དང་གཅིག ཏྲང་ཤར་ཁུལ། ས་ལུ་སྒང་ཁུལ་ལ་སྟེ་ཚན་གཅིག་ཅེས་གཞུང་གི་ཐྱི་ཁྲབ་འཚར་འགོད་འགན་འཛིན་མར་ཕེབས་ནས། འཚར་གཞི་འབྱུལ་ལུགས་འབྱུལ་སྟངས་དང་། རོགས་དཏུལ་དེ་ཚོའི་ངོ་བོ་ཆེམ་པ་གཅིག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ཆ་ཚང་སྒང་ལ་ཟབ་ཐྱོང་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དབུས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་རང་ལ་སྟེ་ཚན་གཅིག་བཟོས་ནས་ཟབ་ཐྱོང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་འདི་ཆ་ཚང་རྡ་རམ་ས་ལར་ཟབ་ཐྱོང་སྤ་ཕྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཕུལ་བ་གཞིར་བཟུང་གིས་འཚར་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། དཏུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་རགས་རྒྱ་མེད་པ་རང་བཞིན་ཀྱི་གསལ་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་ཐྱི་ཀྱི་དགོངས་འཚར་གསུམ་པ་དེ། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཕྱི་ནང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཐོག་ལ་ཀ་ཐལ་ཀ་ཐལ་ཟིན་ཀ་ཚོས་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་ནམ་མི་རབས་འདི་ཚོའི་རིགས་འདི། གང་ལྟར་ད་ཆ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མ་ཐུན་འགྱུར་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱའི་ཆེད་དུ་ལས་བྱེད་གཉིས་ཡོད་ས་ལ་གསུམ། གསུམ་ཡོད་ས་ལ་དྲུག་ཡར་འཕར་ཆ་གནང་རྒྱར་བཀའ་གནང་སོང་སྟེ། གང་ཐུབ་ཅིག་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་ཡིན། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བསྡད་པ་དགེར་ན། ཐོད་ཁང་གསར་སྐྱན་བྱ་རྒྱ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ཐོག་བརྩེགས། ༣"ཅ"༤"༨ དེ་འདྲ་རྒྱ་དགོས་རྒྱའི་དགོངས་འཚར་གནང་སོང་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས་ཐོག་བརྩེགས་གྲངས། ༤ འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ༣ འགྲོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་སེམས་འཛགས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ Nalamangala ས་ཆའི་ཐྲེ་ཚན་འདི་སྒོ་རྒྱ་པ་ཡིན་དུས་ས་ཆ་འདི་དབེ་མི་སྲིད་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གནད་འཚར་གā་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནད་སོང་། ས་ཆ་འདི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་རང་གི་ས་ཆ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལས་གā་ཡོད་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འདིའི་ནང་ལ་ཐུག་པའི་བཟོ་གྲྭ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་མ་རེ་རེ་ལ་མར་ Truck ༤""""༨ དེ་འདྲ་ཚོང་ཐོག་འཕྲེར་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡར་ཉིན་མ་རེ་རེ་ལ་ Truck ༤"᧧᧠ དེ་འདྲ་ཚོང་ཐོག་ཁོར་འདེན་བྱ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཐུག་པའི(market) ཆེ་

ཞོས། གང་ལྟར་ཟ་ཁང་གི་པར་ཡིན་ནའང། སྐར་མ་ལྷ་ལྷན་བདུན་ལྷན་དེ་འདྲ་གི་པར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ལས་གཞི་དེ་ཚད་ལྷན་ཞིག་བྱང་ན་སྐྱེལ་སའི་ཁྲོམ་རའི་དཀའ་ངལ་འདི་མེད་བསྟད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་བསམ་རྒྱ་དེ་ཅ་ལྟ་ང་ཚོའི་ཆེ་ལས་རང་རེད། དེར་ང་ཚོའི་ཆ་རྒྱན་མང་པོ་ཞིག་ཚང་དགོས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་རིགས་འདི་གྲ་སྒྲིག་གི་པར་ཡིན་ནའང་རིམ་པས་བཀའ་ཤག་ལ་འཚར་གཞི་ཞིག་འབྱུལ་ནས་ཏན་ཏན་འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལས་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་མ་ཡིན་པའི་ཡང་ཚོགས་པ་རེད། སྐྱོར་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་འཚར་གཞི་ཚད་ལྷན་ཞིག་གནང་རྒྱའི་དགོངས་གཞི་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའི་འཚར་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡར་འབྱུལ་ཆོག་གི་རེད། ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་དེ་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཅང། འདི་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱ་རེད་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་ཐུགས་ཟོག་བ་ཐུགས་ ༡༥ བེའུ་ ༡༨ སྐྱེས་འདུག དེ་འདྲ་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཅ་ཅང་ཐུགས་པོ་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཡི་གེ་འབྲི་ཕྱོགས་ནང་ལ་ཐ་ལ་ཐན་བུ་ནོར་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བ་ཐུགས་ ༡༥ ལ་བེའུ་ ༡༨ སྐྱེས་རྒྱ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། ང་ཚོས་བསྟོམས་པའི་ཡིན་སྲིད། ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་གོང་ལ་སྐྱེས་པའི་བེའུ་དེ་ལོའི་བེའུ་ཡི་གྲངས་ཀའི་ནང་ལ་ལྷག་བསྟད་པ། དེ་འདས་ཁྱད་པར་ཏན་ཏན་ཡིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་བ་ཐུགས་གཅིག་ལ་བེའུ་གཉིས་པལ་ཆེར་སྐད་ལ་དེ་འདྲ་རེ་ཟུང་ཡོང་གི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་མ་གིར་བ་ཐུགས་ ༡༥ ལ་བེའུ་ ༡༨ སྐྱེས་བསྟད་པ་ཅ་ལམ་བྱང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། ཐུགས་རྟེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་པཆ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས།

སྤྱི་འཐུས་སྨྲོལ་མ་ཆེ་རིང་ལཁས།

སྤྱི་འཐུས་སྨྲོལ་མ་ཆེ་རིང་ལཁས་ནས།

དབལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ཐོག་མ་དེར་ཏི་བ་མ་ཞུས་གོང་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་ཁྲུར་གྱིས་ཐུག་ལས་གང་ཐུབ་གནང་གི་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས། ལྷན་ཁང་ཚང་མར་རེ་རེ་བཞིན་ལེགས་གསོའི་བསྟུགས་བརྗོད་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་དེ་ཀ་རང་གི་ཚོགས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ནས་ནང་སྲིད་ལས་ཁྲངས་ཀྱིས་ལས་བསྟོམས་བསྟུས་པའི་ཐོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་མཐུན་འགྱུར་སྨྲོར་སྨྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཟ་འབྱུའི་ལག་ལྟེར་རག་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ཁ་ས་ང་བཀའ་ལན་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་ལན་འདིའི་ནང་ལ་ནུབ་ Bengal ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁྲལ་ཁག་ཅིག་དང། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ས་ཁྲལ་ཁག་ཅིག་གི་མཚན་འགོད་གནང་བ་བྱུང་སོང། མེལོ། ཏེ་ཏུ། ཀུ་ཀྱིང་གསུམ་དེར་ཟ་འབྲུ། གཅིག་ནས་མཐའ་འགོན་ཀྱིས་ས་ཁྲལ་ཞིག་རེད། གཉིས་ནས་པ་གིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པ་ཚོས་སོ་སོ་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་ཟ་འབྲུའི་ལག་ལྟེར་རག་རྒྱའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་འདུག་སྟེ། ལས་བསྟོམས་ནང་ལ་ཁོ་བང་ཚོ་གཅིག་ཏུས་བསྟུན་རྒྱ་ཞིག་མེད་དུས། དབུས་ནས་ཀྱང་ཐུག་རོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་མར་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྨྲོར་སྨྲོད་ཀྱི་ལས་འཚར་དང་འབྲེལ་བའི་ས་ཁྲལ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་དེ་ཚོར་ཟ་འབྲུའི་ལག

འཕྲེར་རགཱ་ཡོད་པ་རིད་དམ་མ་རིད་ཅེས་དྲི་བ་གཅིག་འདི་ཡིན། འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཀླུ་ཀྱིང་ས་གནས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ལྷ་མི་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་ཐོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཀླུ་ཀྱིང་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་ལ་བསྟེན་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག ངེའི་གནས་སྟངས་འདི་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རིད་དམ། དགེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ས་གནས་འཐུས་མི་འཆོགས་འདུ་ཡོད་པ་རིད། མི་མང་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ངེའི་ནང་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཡོད་པ་རིད། མི་མང་གིས་བློ་ཕམ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆོས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཁོས་བསྡུ་ལས་རིམ་རིད། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆོར་ལམ་སྟོན་རིད། བྱེད་ཕྲོ་རྣམ་གཞག་དེ་ཆོ་ཚང་མ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་དེ་ཆོར་ཆད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཀླུ་ཀྱིང་ས་གནས་དེར་ང་ཚོ་བོད་མི་རང་གི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མིའི་ལག་འཁྱེར་མ་ལེན་པ་ ༡༩༠༠ ནས་ ༡༩༨༠ བར་ཡོད་པ་སྟོན་མ་ནས་ཞུས་ཡོད། དེ་དག་ལ་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རིད། དངོས་གནས་ཡར་གཟིགས་པར་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་ཁོང་ཚོ་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཞེ་ཡོད་ན་བསམ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག ང་རང་ཚོའི་ཕེབས་མཁན་ཚང་མས་གཟིགས་ཡོད་པ་རིད། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཀྱང་ས་གནས་དེར་ཕེབས་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་སྒྲ་འཐུས་ས་བཟོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡ་གཅིར་མི་མང་ཏྲག་བསྡུས་གཅིག་ལ་བསྒྲུར་ཟས་ Pickle བཟོ་རྒྱུའི་སྒྲོང་བཏར་རིད། དེ་བཞིན་ལས་རིགས་གཅིག་རེ་འཚམས་པ་ཡོད་ནའང་དེ་འདྲ་ཡི་ལས་འཆར་ཞིག་སྒྲིལ་རོགས་གནང་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་ལ། ས་གནས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་དེ་ཚོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་ནས་མ་འོངས་པར་གཟིགས་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རིད། ང་ཚ་དུས་ཚོད་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་སོང་། ཉམས་ཞིབ་ཀྱང་གནང་བྱེད་ཡོད་ཀྱི་རིད། འདིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྒྲ་བ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་རིད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་འབྱུང་བའི་གོང་ཆགས་རིད། དེ་བཞིན་སྟོན་ཐོག་སྟོན་ཉེས་རིད། ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མངའ་ཁུལ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེར་མཐུན་འགྱུར་གྱན་གསལ། རོགས་རམ་རག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རིད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོང་ཁང་དང་སྤོད་ཤག་མང་པོ་ཞིག་མེ་སྐྱོན་པོག་པ། དཀའ་ངལ་དེ་དག་ནས་ཐར་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཅེར་ནས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རིད་དམ། ཟླ་བའི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོ་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་རིད། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་སྐོང་བྱ་རྒྱུ་རིད། དེ་དག་ལེགས་པའི་ཆ་ཞིག་རིད། ཡིན་ནའང་ཚོང་ཁང་སྐྱེག་མར་གནས་པའི་ཚོང་ཁང་དེར་ཚོང་ཁང་ཉེན་སྐྱང་གི་ཐོག་སོ་སོའི་ཉེན་སྐྱང་མ་འཛུགས་བྱེད་དགོས་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་དྲི་བ་གཅིག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་མི་འགོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཆུ་ལ་འདི་རིད། ཁ་སང་སྟོན་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལའང་དས་མི་འགོར་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན། ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲི་བ་འདིའི་ནང་ལ་མི་འགོར་ ༡༡༥,༥༠༥ འདི་ ༢༠༠ཅ ནས་མི་འགོར་ཞིབ་བཅོས་གཉིས་པ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མི་འགོར་འདི་རིད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་དུས། འདི་མ་རིད། ཟིན་མཚམས་ཐོན་ཡོང་གི་རིད་ཅེས་བཀའ་འདི་ལྟར་ཕེབས་སོང་། ཡིན་ནའང་ ༥།༥༠ ཡི་ཚོགས་འདུ་སྒྲབས་སུ་དབལ་ལྷན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ངའི་སྟོན་མ་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་བྱས་པ་དེ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྟོན་ལ་བསྟེན་འདུ་ཁ་ཚ་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱང་ལ་ལ་ཁ་ཚ་ཁ

५०।५० ཆགས་འདུག་ཅས་བཀའ་གནང་སོང་། མི་འགོར་འདི་གཞི་གང་ལ་བཞག་པ་རེད་དམ། ནང་སྲིད་ཀྱིས་མི་འགོར་ཞིབ་ཟིན་འདི་ད་ལྟ་གཙོན་རྒྱ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་རྒྱ་འདི་དང་། ནང་སྲིད་འདི་གཉིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་འདི་གা་འཇུ་ཆགས་པ་རེད་དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ངས་ཞུ་རྒྱ་གཙོ་བོ་འདི་འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གི་འོག་ནས་བཀའ་གা་རེ་གནང་གི་ཡོད་ནའང་། འདོན་སྟངས་འདི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་ཁ་གཅིག་གྲགས་ཤིག་ཏུ་ལྟ་ཤིག་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། རིང་ཐུང་ཞིག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཏཱ་ཏཱ་བསྡད་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱ་ཡིན། སྤོད་ཁང་གསར་རྒྱ་གཞོ་གཞིས་ཁག་ནང་ལ་གསར་འཇོར་ལ་སྤོད་ཁང་གསར་རྒྱ། ། ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱན་གྱིས་ཐོག་ནས་བགོ་འཕྲེམས་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་ཡོད་པ་རེད། ཤག་ཁག་ ། འདི་ཡང་རྒྱན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་འདི་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་གཞན་གা་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲི་བ་འདི་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱན་ལས་ཀྱི་ཤེས་བྱེད་ཨང་ ། ། དང་པོའི་ནང་འབྲུག་སྤྲོད་བོད་མི་འི་ལྟ་ཚོག་འགན་འཁུར་ལས་འགན་དང་འཕྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཞིག་འབྲུལ་རྒྱའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེའི་བཀའ་ལན་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། འདི་ཕལ་ཆེར་ལན་མ་གནང་བ་འདུ་བོ་ཞིག་ངས་གོ་སྟངས་དེ་ལྟར་གོ་སོང་། འབྲུག་གི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའི་འབྲུག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྫལ་མིན་པས་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་མི་སྤྲོད་ཁང་ ། ། ཡོད་པ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ནས་སོ་སོ་ལ་གཙམ་ཁ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་བཅས་ལ་གནས་བསྡད་པ་འདི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། འདི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་གྲངས་འགོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱ་མིན། ཡིན་ནའང་འདི་དག **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལཱ་ཁ། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། **བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལཱ་ཁ་ནས།** གཟིགས་དགོས་རྒྱ་གནད་འགག **དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།** མཚམས་འཛིན་རོགས་གནང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་བརྒྱ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།

བཀྲར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ལཱ་ཁ། ཉིན་གྲང་ཞལ་ལག་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་སྐར་མ་གསུམ་ལྷག་ཡོད། ཕྱག་ཚོད་ ། :༣༠ བར་དུ་དགྱེ་ཚོགས་བར་གསེར་ཡིན།